

# Diccionari d'arquitectura

# Diccionari d'arquitectura



Loís GAUBÈRT  
Miquèl GONIN

Aquel manuscrit es mes en forma electronicament per Ieo edicions  
Es consultable a gratis sul nòstre siti.

Tota utilisacion non consultativa deurà far l'objècte d'una  
demanda alprèp de Ieo edicions

Aquela obra demòra l'entièra propietat  
de sos autors Miquèl Gonin e Loís Gaubert

# A

<b>abac</b>	sm tauleta salhenta que forma la partida superiora d'un capitèl en susmontar lo panieron. La cal pas confondre amb lo talhador qu' es a la meteissa plaça mas sens èsser solidari del capitèl.	<b>abatatge</b>	sm supresion de las partidas salhentas d'una maçonariá.
<b>abacul</b>	sm pichon cub de marme, de pèira o de veire utilizat per far de mosaïcs o de marquetariás.	<b>abatement</b>	sm demolicion, abatament.
<b>abadalhar</b>	vtr fendasclar.	<b>abatent</b>	sm mena de contravent que se pòt levar e baissar, cabucèl de luneta de comuns.
<b>abadiá</b>	sf monestièr jol govèrn d'un abat o d'una abadessa.	<b>abauquieirar</b>	vtr clinar en fòrma de tap, atalussar.
<b>abaishas</b>	sf.plural brancum que, pausat sus la cabironalha d'una fenial, fa plancat.	<b>abausament</b>	sm esbodenament, abausiment.
<b>abaissador (de tension)</b>	sm transformador electric que sa tension de sortida es inferiora a la tension de dintrada.	<b>abausar</b>	vtr aclapar, abatre, abausir.
<b>abais-sons</b>	sm pòstes de fust còbertas de lausas o de plomb, moblant dins los cloquièrs las doberturnas installadas al nivèl de las campanas, ausida, matason.	<b>abausiment</b>	sm abausament.
<b>abans-bèc</b>	sm esperon de maçonariá sul davant d'una pila de pont, avantbèc, brisaglaça.	<b>abausir</b>	vtr abausar.
<b>abarradament</b>	sm accion d'abarradar, abarradatge.	<b>abausonadura</b>	sf esbodenament.
<b>abarradar</b>	vtr cavar de valats, enrodar una vila de valats.	<b>abausonar</b>	vtr afondrar.
<b>abarradatge</b>	sm abarradament.	<b>abelha</b>	sf lucana, bojal, respiralh, veiria.
<b>abasar</b>	vtr demolir, comolar.	<b>abesalar</b>	vtr besalar.
<b>abatament</b>	sm abatement.	<b>abeurador</b>	sm clòt ont òm voja de mortièr per lo far dintrar entre las pèiras, pièla.
		<b>abeurar</b>	vtr far rajar de mortièr clar entremièg las pèiras, asagar a refòfi una parete abans d'i emplastrar l'enduch, aprestar un fons porós abans de lo pintar. l'expression “abeurar las apevasons“ vol dire beure quelques botelhas per la pausa de las primièras pèiras d'una bastenda.
		<b>abeuratge</b>	sm mortièr clar qu'òm fa rajar entre las pèiras, canèla d'una pèira que reçaup aquel colís, colís de mortièr.
		<b>abitacion</b>	sf ostal o edifici ont l'òm abita, abitança.
		<b>abitança</b>	sf abitacion.

<b>abitarèla</b>	sf aubèrga, ostalariá, relais. (vièlh)	<b>acantonar</b>	vtr far lo canton d'una paret, i metre lo traversièr.
<b>abitatge</b>	sm residéncia.	<b>acapta</b>	sf pèira, lausa, cobèrta, capairon, encrestament, cloca, grudièr, cata.
<b>abocat</b>	sm teule del gotièr d'una teulada.	<b>acaptar</b>	vtr cobrir, acatar.
<b>abrasadura</b>	sf brasadura, soudadura.	<b>acastilhatge</b>	sm ensemble d'articles de quincalhariá pels alandaments.
<b>abrasaire</b>	sm brasaire.	<b>acatar</b>	vtr acaptar.
<b>abrasar</b>	vtr soudar, brasar.	<b>acatana</b>	sf abric, cabana, catana.
<b>abrasatge</b>	sm brasatge.	<b>acauç</b>	sf cauç.
<b>abric</b>	sm bastison cobèrta o non per aparar lo viatjaire a un arrèst de tren o de bus.	<b>accelerador</b>	sm pompa electrica dins las installacions de calfatge central, adjuvant per activar la reaccion de presa dins los betums, los mortièrs, eca.
<b>abridolar</b>	vtr ebridolar.	<b>acèr</b>	sm acièr.
<b>absida</b>	sf cap semi-circular o poligonal d'una nau darrièr lo còr, assida, exèdra. absida o absidiola radianta : que es al torn del deambulatori coma los rais del solelh.	<b>acès</b>	sm abric.
<b>absidiola</b>	sf capèla semi-circulara que se dobrís sul croisièr.	<b>acialador</b>	sm arrucador.
<b>acabanar</b>	vtr cabanejar, cabanar.	<b>acièr</b>	sm aliatge de fèrre e de carbòni que a, aprèp tractament mecanic e termic, de proprietats plan variadas, arcièr, acèr.
<b>acaironar</b>	vtr bastir un molon de pèiras, bastir grossierament.	<b>acieiriá</b>	sf aciériá.
<b>acanal</b>	sf canal, tudèl per tirar las aigas d'una teulada.	<b>acieriá</b>	sf usina ont se fa l'acièr, acieiriá.
<b>acanalar</b>	vtr canalizar, canalar.	<b>acòl</b>	sm lòca, paredal, paret de sosten per un travèrs, estanca, rasa, rebanc, bancal, bancèl.
<b>acant</b>	sm ornament d'arquitectura que revèrta l'acant.	<b>acola</b>	sf arc botant.
<b>acantelar</b>	vtr metre de cantèl.	<b>acolada</b>	sf arc compausat de doas corbas simetricas alternativament convèxa e concava.
<b>acanton</b>	sm escansonament.		

<b>acolar</b>	vtr arbotar.	<b>acumulador</b>	sm dispositiu que permet d'emmagazinar l'energia calorifica o electrica e de la restituir pus tard.
<b>acoral</b>	sm acorral.	<b>adagador</b>	sm canal per menar l'aiga d'un luòc a un autre, adaguader.
<b>acorral</b>	sm obertura pel passatge de l'aiga que fa virar un molin, canal d'escorriment per l'aiga quand lo molin fonciona pas, botge, ragusa, acoral.	<b>adaguader</b>	sm adagador.
<b>acostament</b>	sm bastiment leugièr bastit contra un autre pus bèl.	<b>adent</b>	sm o sf entalha oblica facha dins una pèça de fust per l'assemblar, endent, enjaça, enjaçadura.
<b>acostica</b>	sf sciéncia qu'estudia las proprietats, la propagacion e la recepcion dels sons, qualitat d'un local del punt de vista de la propagacion del son.	<b>adentar</b>	vtr pausar sul costat, de cantèl, far d'adents, adentlar, enjaçar.
<b>acostician, -a</b>	sm o sf persona que s'ocupa d'acostica.	<b>adentlar</b>	vtr adentar.
<b>acòt</b>	sm espandi entre lo plancat e lo bas del tet, partida de la paret compresa entre lo plancat e lo tet, acòta.	<b>adjuvant</b>	sm produch per modificar, melhorar o completar las caracteristicas d'un produch.
<b>acòta</b>	sf acòt.	<b>adjuvantar</b>	vtr incorporar un adjuvant.
<b>acòu</b>	sm acòl.	<b>adob</b>	sm radob.
<b>acrin</b>	sm cima, cresta.	<b>adobadoira</b>	sf adobador.
<b>acrinal</b>	sm acrin, acrinau.	<b>adobador</b>	sm escorjador, escorgador, escortegador, tuador, masèl, sagnariá, sangnariá, adobadoira.
<b>acrinau</b>	sm acrinal.	<b>adocida (grasa)</b>	adj. grasa amb un nas arredondit o que sos contorns son incurvats per facilitar l'encadenament de las cambadas.
<b>acrist</b>	sm biscre, brisca, briscal.	<b>adocir</b>	vtr raccordar amb un chanfren o un cavet dos elements, dissimular un desaflorament.
<b>acrotèri</b>	sm sòcle dispausat a cadun dels caps e a la cima d'un fronton o d'un capial e que pòrta una ondradura, aquela ondradura, perlongament de las parets de faciada al-dessús d'una terrassa.	<b>ador</b>	sm valat d'asseccament, canal, toat, dor, varador.
<b>acuchalh</b>	sm trast o acrin d'una fenial.		

<b>adorsada</b>	adj. colomna adorsada : colomna apevada contra una paret. ostals adorsats : ostals apevats un contra l' autre e que an una paret en comun	<b>agachil</b>	sm gachil, agachon, agachiu.
<b>aduccion</b>	sf accion de menar, d'aduiре (aiga, gas, electricitat, etc.), conduxh.	<b>agachiu</b>	sm gachil, agachon, agachil.
<b>aerador</b>	sm aparelh o dispositiu per renovelar l'aire d'un membre, produch que servís dins la fabricacion del betum.	<b>agachon</b>	sm gachil, garita, garida, agachil, agachiu, torrilhon, trapelon.
<b>aerodròm</b>	sm terren aplanat per l'atterratge e l'envòl dels avions.	<b>agaler</b>	sm pichon canal d'escorriment, regòla, gandòla.
<b>aerogara</b>	sf ensemble dels bastiments d'un aeropòrt pels passatgièrs e pel fret.	<b>agarèla</b>	sf aigarèla.
<b>aeropòrt</b>	sm aerodròm bèl amb fòrça servicis per la navigacion aeriana.	<b>agassièr</b>	sm agachil.
<b>aerotèrme</b>	sm aparelh de calfatge autonòm a aire pulsat.	<b>agibassir (s')</b>	vpron far de gibas en parlant d'una paret.
<b>afaitar</b>	vtr preparar de cauç, pastar de mortièr.	<b>aglomeracion</b>	sf ensem urban fach per una vila e sos barris, molon d'ostals, ciutat.
<b>afenador</b>	sm passatge per far tombar de fen de la fenial dins la grépia, tombafen, tombarèl, vojalet.	<b>agòra</b>	sf plaça publica d'una vila grèga.
<b>afenial</b>	sf fenial, erbassièira, erbassièra, erbassèra, erbièr, truna, elena, cabanat.	<b>agravar</b>	vtr cobrir un camin amb de grava, de sable, de gravièr.
<b>aflorar</b>	vtr metre de nivèl, enrasar, aflorir.	<b>agregat</b>	sm elements que servisson per far los mortièrs e lo betum (sabla, gravièr, calhaus, ciment).
<b>aflorir</b>	vtr aflorar.	<b>aguèr</b>	sm aiguèra, aigau, aguèra, aigadièr.
<b>afondrament</b>	sm accion d'afondrar.	<b>aguèra</b>	sf aiguèra, aigau, aguèr, aguèra.
<b>afondrar</b>	vtr abausonar, abausir, abausar, esfondrar, esfondre, esfrondar.	<b>aguièr</b>	sm aiguèra, aguièra, cantaplora, aigadièr.
<b>afrèst</b>	sm cima d'un ostal, acrin, acrinal, acrist.	<b>aguièira</b>	sf aiguèra, aguièr, aguièra, cantaplora, aigadièr.
<b>afrestament</b>	sm partida de la cobèrta que protegis lo frèst, accion d'afrestar.	<b>agulha</b>	sf pila, poncha d'un cloquièr, pua, penal, gulha, canal, gandòla, pongerica. agulha vibranta : aparelh per vibrar los betums, vibrador.
<b>afrestar</b>	vtr far lo frèst d'un ostal, d'una paret amb de teules, de plomb.	<b>agulhièira</b>	sf agulhièra, escalussada.

<b>agulhieirar</b>	vtr far d'agulhièras.	<b>aigarèla</b>	sf conduit d'aiga, agarèla.
<b>agulhièra</b>	sf besal, agulhièra.	<b>aigatge</b>	sm drec de tot proprietari de menar l'aiga en çò seu amb una adducion que travèrsa lo terren d'autrú.
<b>agulhon</b>	sm capial.	<b>aigau</b>	sm aigal, aguèr, aguèra.
<b>agut</b>	sm clavèl pichon.	<b>aiguièr</b>	sm aiguièra.
<b>ahicon</b>	sm cima aguda d'una carpenta.	<b>aiguièira</b>	sf aiguièra.
<b>ahiger</b>	vtr juntar doas pèiras.	<b>aiguièra</b>	sf gandòla, dobertura estrecha per l'escorriment de las aigas dins una pareta de sostenament, aguièr, aguèra, cantaplaora, toat, aigadièr, airal que i se fa la vaissèla, aiguièr, aiguièira, aguèr, aguèra, banèr, orsèr, orsèra.
<b>ahisquet</b>	sm hisquet.	<b>airal</b>	sm ostal, demòra, pavat, plaça, pèça de terren donada als abitants d'una bastida per i bastir lor ostal, casal sens contravents, terren planièr e liure al torn d'un ostal.
<b>ahitau</b>	sm masatge.	<b>aireta</b>	sf airal pichon, pompidor, palhièr, repaus.
<b>ahorc</b>	sm bifurcation de dos camins.	<b>airial</b>	sm alenador, respiralh.
<b>aiga</b>	sf aiga cauda sanitària : aiga calfada per un escalfador. aiga de pastatge : aiga incorporada a un ligant coma lo ciment, la calç, lo plastrer, etc. aiga potable (bona) : aiga que se pòt beure. aigas domesticas : aigas regetadas per las salas de banh, las bugadariás, las cosinas e lo lavatge. aigas pluvialas : aigas de pluèja, de nèu fonduda, etc. aigas usadas : aigas que venon dels aparellhs sanitaris e de las cosinas.	<b>ais</b>	sm planca (vièlh), aitz.
<b>aigadèl</b>	sm doat, valat.	<b>aise</b>	sm aitz.
<b>aigadièr</b>	sm aguèra, aguièr, aiguièra, cantaplaora, aigadièira, aigadièra.	<b>aisin</b>	sm demòra, abitacion.
<b>aigadièira</b>	sf aigadièr.	<b>aissa</b>	sf pigassa de menuisièr o de fustièr, amb un fèrre corbat que son trencant se tròba dins un plan perpendicular al margue, cabaissòl.
<b>aigadièra</b>	sf aigadièr.	<b>aissada</b>	sf rabassièr.
<b>aigaduc</b>	sm aqueducte.		
<b>aigal</b>	sm gorga, canal, degot, aqueducte, aigau, sèrva d'aiga, aguèr, aguèra.		

<b>aissèla</b>	sf aisseta.	<b>alandada</b>	sf dobertura.
<b>aisselièr</b>	sm pèça de fust quilhada en arc-botant jos un cabiron e que va del pè d'aquel cabiron dusca a l'entrach, supòrt d'una biga, pèdrech, ponchièr, estipa, anselièr.	<b>alandament</b>	sm dobertura, tampada o non, d'una faciada (arcada, pòrta, fenèstra), escansonament, void.
<b>aisseta</b>	sf aissa pichona, doèla (vièlh), aissèla.	<b>alandar</b>	vtr far d'alandaments, escansonar, esbrasir, esgandir, dobrir a dos batents.
<b>aissòla</b>	sf martèl de teulaire, amb un cap redond o carrat d'un costat e talhant de l'autre.	<b>alapens</b>	sm apens, sostet, sosteta.
<b>aitz</b>	sm luòc ont òm demòra (vièlh), abitacion.	<b>alar</b>	sf lar.
<b>aize</b>	sm aitz, aizer, aizin, aisin, aise, ais.	<b>alat</b>	sm balet, fòratet, amban bastit contra un bastiment pus bèl, alèr.
<b>aizer</b>	sm aitz, aize, aizin, aisin, aise, ais.	<b>alata</b>	sf camin sus una paret per far gach, corsièra.
<b>aizin</b>	sm aitz, aizer, aize, aisin, aise, ais.	<b>alatge</b>	sm balet.
<b>ajaç</b>	sm jaça, jaç, ajaça.	<b>albanega</b>	sf esconçon corb d'un alfís.
<b>ajaça</b>	sf jaç, ajaç, jaça.	<b>albardariá</b>	sf botiga d'una persona que fa de bastes.
<b>ajoament</b>	sm fusta que sosten las travetas copadas al ras de la chimenèia per permetre lo passatge del tudèl, jo.	<b>albèrc</b>	sm abitarèla, arbèrc.
<b>ajustador</b>	sf membre per far la teleta.	<b>albèrg</b>	sm abitarèla, aubèrg.
<b>ala</b>	sf partida d'una fortificacion, d'un ostal, partida d'un pont, mercat cobèrt, fòragèt .	<b>albèrga</b>	sf demòra, castèl, fortalicia.
<b>alaia</b>	sf alèia.	<b>albergada</b>	sf albèrga.
<b>alairon</b>	sm consòla capvirada de cada costat d'unas lucanas, d'unes portals, eca. mai que mai per far polit.	<b>albergar</b>	vtr demorar, abitar.
<b>aland</b>	sm batent de pòrta, dobertura de la dintrada.	<b>albergariá</b>	sf albèrga, aubergariá.

<b>albergaric</b>	sm albèrga, aubergariá.	<b>alisar</b>	vtr lissar, polir una paret, una pòst, aliscar, enduire. paret alisada : paret amb un enduch.
<b>albèrja</b>	sf demòra, aubèrga, aubèrja.	<b>alisatge</b>	sm accion o resulta d'alisar, aliscatge, enduch, enduit.
<b>alcàsser</b>	sm palais fortificat dels reis moros.	<b>aliscar</b>	vtr enduire, alisar.
<b>alcòva</b>	sf cròs dins una cambra per i metre lo lièch.	<b>aliscatge</b>	sm accion o resulta d'aliscar, alisatge.
<b>alèa</b>	sf camin orlat d'arbres, eca. que permet lo passatge o que servís de luòc de passejada o d'accès dins un jardin, un pargue, eca., corredor, corsiera, alata, alaia, alèia, andana, passada, arribada.	<b>alquitran</b>	sm liquid espés, vescós, de color fosca per quitaranar los camins, quitran.
<b>aledader</b>	sm alenador.	<b>alternador</b>	sm generator rotatiu que produtz de corrent electric alternatiu.
<b>alèia</b>	sf alèa.	<b>altipòrt</b>	sm aerodròm pichon de montanya.
<b>alenador</b>	sm respiralh, aledader, airial.	<b>alt relèu</b>	sm escalpradura isolada que se destaca de son supòrt.
<b>alèr</b>	sm alat.	<b>alucatge</b>	sm esclairatge, alumatge, alumenament, alumenatge.
<b>alèra</b>	sf lo dejós d'un fòragèt, void entre los cabirons.	<b>alumatge</b>	sm esclairatge, alucatge, alumenament, alumenatge.
<b>aleta</b>	sf avantcòrs, corbèl sus un pèdrech, impòsta, caduna de las lamas metallicas que fan salhida sus un element calfant, pan de paret que reduís lateralament un alandament entre l'obertura exteriora e las gautadas.	<b>alumenament</b>	sm esclairatge, alucatge, alumatge, alumenatge.
<b>alèuge</b>	sm pan de paret tampant l'escançonament d'una fenèstra entre lo sòl e la coidièra, lèuge.	<b>alumenatge</b>	sm esclairatge, alumatge, alumenament, alucatge.
<b>alevadar</b>	vtr besalar.	<b>aluminariá</b>	sf fabrica ont se fa d'alumini.
<b>alfís</b>	sm panèl rectangular qu'enròda los bòrds exteriors d'una arca e que comença siá a partir del sòl, siá a partir de l'impòsta..	<b>alunariá</b>	sf fabrica d'alun.
<b>alisa</b>	sf aplech per aplanar una paret.	<b>amagrir</b>	vtr demesir l'espessor d'una pèça de fust.
<b>alisaire</b>	sm persona qu'alisa una paret.	<b>amaisonar</b>	vtr pausar la teulada d'un ostal, cobrir un terren de bastiments.

<b>amanit, -ida</b>	adj poirida del dedins en parlant de la fusta.	<b>amortierar</b>	vtr metre de mortièr, cimentar.
<b>amanividor</b>	sm obrièr que prepara de pèiras sus un talhièr.	<b>ampanon</b>	sm empanon.
<b>amanivir</b>	vtr preparar de pèiras per bastir sus un talhièr.	<b>amuralhar</b>	vtr muralhar.
<b>amassament</b>	sm bastison, bastiment.	<b>anadilha</b>	sf nadilha.
<b>amban</b>	sm galariá cobèrta suls barris d'una ciutat anciana generalament amb una corsièra bastida costat vila e un cadafalc bastit costat defòra dels barris.	<b>anca</b>	sf contrafòrt, contraparet.
<b>ambanament</b>	sm obratge de fortificacion fach amb d'ambans.	<b>ancada</b>	sf salhida facha per una o mai d'una pèira que son pas de nivèl dins una calçada o un pasiment.
<b>ambèl</b>	sm lambèl.	<b>ancola</b>	sf apièja, pilar, arc fòra l'edifici, agropat a una paret par transferir la butada d'una volta vers un pilar de pèira sonat contrafòrt. Las ancolas pòdon èsser a dos nivèls e/o a dobla volada, arcbotant, arcbutant, culada de pont, ancona.
<b>amblada</b>	sf paret de capial.	<b>ancolar</b>	vtr arcbotar, metre d'ancolas.
<b>ambon</b>	sm caduna de las pichonas tribunas simetricas plaçadas autrescòps a la dintrada del còr dins d'unas basilicas crestianas per la lectura dels evangèlis e de las epistòlas.	<b>ancona</b>	sf ancola.
<b>amiant</b>	sm silicat natural idratat de calç e de manhesium, de contextura fibrosa, que resistís al fuòc, linet. Uèi, es un material enebit.	<b>ancora</b>	sf barra de ferre per manténer doas parets, angra.
<b>amiant-ciment</b>	sm material fach amb de cement mesclat de fibras d'amiant, fòrça utilizat dins la bastison.	<b> ancorar</b>	vtr metre una angra.
<b>amiejar</b>	sm clauson, mejan, miegèr.	<b>ancra</b>	sf ancra.
<b>amirador</b>	sm balcon.	<b>andalièira</b>	sf endalièra.
<b>ammam</b>	sm establiment de banhs dins los païses musulmans.	<b>andàmi</b>	sm camin de ronda, alèia, alata, corsièra, endàmi.
<b>amortieirar</b>	vtr amortierar.	<b>andana</b>	sf alèia, passada.
		<b>andelièra</b>	sf endalièra, andalièra.
		<b>andilha</b>	sf varrolh o cadaula de pòrta, espanholeta.

<b>andre</b>	sm tròç de fust per tamar una pòrta, mena de varrolh.	<b>anvalat</b>	sm anfossat.
<b>andron</b>	sm androna.	<b>aparelh</b>	sm disposicion de las pèiras dins una paret. aparelh en fuèlha de falguièra o en esquina de peis : mena d'aparelh. bastissa de cairon : edifici bastit en aparelh pichon. pèira de comte : pèira dispausada dins un aparelh pichon.
<b>androna</b>	sf vanèla, carrièra pichona, carrièra bòrnia, carrièra òrba, espaci entremièg dos ostals vesins, andron, gainèla, clausuga, cabaltièra, carlòt, entremièg, angladura, escorra, escorron, miau, midau, hisquet, ahisquet.	<b>aparelhador</b>	sm arquitècte, architecte, murador.
<b>anfiteatre</b>	sm edifici amb de grases per recebre de public, partida de la sala en grases al dessús de l'orquestra, jos las lòtjas e davant l'empont.	<b>aparelhaire</b>	sm obrièr que plaça las pèiras segon un aparelh, obrièr que traça la copa de las pèiras.
<b>anfossat</b>	sm òbra de fortificacion constituida d'una doga dispausada davant una autra, anvalat.	<b>aparelhament</b>	sm accion o resultat d'aparelhar las pèiras.
<b>anglada</b>	sf contengut d'un angle, recanton.	<b>aparelhar</b>	vtr traçar los dessenhs sus un plan, los metre en grand sus un enduch, e en aplicar las dimensions sus totes los panèls de las pèiras, per las far talhar segon la mesura que caduna deu prene.
<b>angladura</b>	sf androna, vanèla.	<b>apartament</b>	sm ensemble dels membres destinats a l'abitacion dins un immòble.
<b>angular</b>	sm travatèl.	<b>apendariá</b>	sf dependéncia d'una bòria.
<b>angle</b>	sm salida facha per doas drechas que se còpan, canton, recanton.	<b>apens</b>	sm teulisson, pichon teulat d'una sola aiga, apevat en cima contra una paret d'ostal e apiejat en bas sus de pilas o de pals, sostet, sosteta, alapens.
<b>anivèlament</b>	sm nivèlament.	<b>apensaciá</b>	sf bòria, bòrdia.
<b>anivelar</b>	vtr metre de nivèl, nivelar.	<b>apesar</b>	vtr bastir sus las apevasons, pausar sus o contra un supòrt, apevar, apiasonar.
<b>anselièr</b>	sm aisselièr.	<b>apesason</b>	sf ensemble de las partidas inferioras d'una bastenda, fondamenta, apevason, piason, apiason, plomasons.
<b>anta</b>	sf relaisset, arrapador, parabanda, pèdrech, uèlh de pont, garlanda, pilastre.	<b>apevar</b>	vtr apesar.
<b>antecambra</b>	sf membre abans la pèça principal.	<b>apevason</b>	sf apesason, apiason, plomasons.
<b>antefixa</b>	sf element decoratiu format d'un motiu repetitiu que ondra la partida inferiora del penjal d'un tet.		
<b>antena</b>	sf rastèl de television o de ràdio sul tet d'un ostal.		
<b>antisismic (-a)</b>	adj. parasismic.		

<b>apialar</b>	vtr espiconar, apevar, sosténer, empielonar, apialonar.	<b>aplanatge</b>	sm aplanament.
<b>apiatge</b>	sm apilatge, apièja.	<b>aplanieirir</b>	vtr aplanar, aplanir, aplanierir, apleiar.
<b>apialonar</b>	vtr espiconar, apevar, sosténer, empielonar, apialar.	<b>aplanierir</b>	vtr aplanar, aplanir, aplanieirir, apleiar.
<b>apiason</b>	sf apevason.	<b>aplanir</b>	vtr aplanar, aplanieirir, aplanierir, apleiar, emplanir, planejar.
<b>apiasonar</b>	vtr assolar, fondar, far las apevasons d'un ostal, espiconar, fondamentar, apesar, apevar.	<b>apleiar</b>	vtr aplanar, aplanir, aplanierir.
<b>apièja</b>	sf pièja, espicon, estançon, apialatge.	<b>aplica</b>	sf ondradura qu'òm aplica sus una paret, luminari sus una paret.
<b>apiejar</b>	vtr apevar, sosténer, espiconar, apialonar, apilar, apielar.	<b>aplomb</b>	sm verticalitat donada pel plombèl.
<b>apielar</b>	vtr espiconar, apevar, sosténer, empielonar, apialonar, apialar.	<b>apofisi</b>	sf perfil concau que fa lo cap inferior o superior d'un fust de colomna ont se liga amb la basa o lo capitèl.
<b>apilar</b>	vtr espiconar, apevar, sosténer, empielonar, apialonar, apialar.	<b>aponchairar</b>	vtr apilonar.
<b>apilatge</b>	sm accion d'espiconar o d'apevar, apialatge, drech d'apevar, drech de mejançaria.	<b>apontar</b>	vtr pontar.
<b>apilonar</b>	vtr espiconar, apiejar, arbotar, empielonar, aponchairar.	<b>apontatge</b>	sm pontatge.
<b>apilonatge</b>	sm piejadís.	<b>aptèr (a)</b>	adj. temple antic que a pas de colomnada ondrant sos costièrs.
<b>aplanada</b>	sf esplanada.	<b>aqueducte</b>	sm toat, gasilhan, conduit artificial per menar l'aiga d'un luòc a un autre, aigaduc, pòrta-aiga, truèlh, ataüc, ataüt.
<b>aplanadís, -issa</b>	adj. nivelat, -ada.	<b>aram</b>	sm fil de ferre, eram.
<b>aplanadoira</b>	sf maquina automotritz, amb una lama orientable, per aplanar o per descapar un terren, nivelaïra, aplanaira.	<b>aranh</b>	sm trelhís de metal, trelís de fust o de metal, etc., servent de plancat dins los endreches umids o emplegat coma grasilha d'aeracion, aranha, aranhe.
<b>aplanadura</b>	sf airal nivelat.	<b>aranha</b>	sf aranh, aranhe.
<b>aplanaira</b>	sf aplanadoira.	<b>aranhe</b>	sm aranh, aranha.
<b>aplanament</b>	sm accion de niveler, aplanatge.		
<b>aplanar</b>	vtr niveler, lissar, far venir plan, aplanir, aplanieirir, aplanierir, apleiar, planejar.		

<b>arbalestièr</b>	sm arbalestièr, arbalestrièr.	<b>arbalestièr</b>	sm pèça clinada per sosténer las panas, qu'un cap n'es ligat a la cima del monge e l'autre al cap de l'entrach, balestièr, balestrièr, ferma, arbalestrièr, arbalesta.
<b>arbalestièra</b>	sf arbalestièra.	<b>arbalestièra</b>	sf arquièra, arbarestièra, arbalestièra, arcbalestièra.
<b>arbalestrièr</b>	sm arbalestièr.	<b>arc botant</b>	sm barra de fèrre qu'es mesa darríer los batalhs d'una pòrta per la tamar, arc butant.
<b>arbèrc</b>	sm albèrc.	<b>arc botar</b>	vtr ancolar.
<b>arbre</b>	sm ais de maquina, d'aplech.	<b>arc bresat</b>	sm arc compausat de dos arcs de cercle, arc amb doas represas, arc romput.
<b>arc</b>	sm vòlta cintrada, arcada.	<b>arc butant</b>	sm ancola, element de bastison en forma d'arc, arc botant.
<b>arca</b>	sf arcada, arcada d'un pont, uèlh, torre.	<b>arc calhòl</b>	sm arc escagassat, arc subrebaissat.
<b>arcada</b>	sf ensemble compausat d'un arc e dels montants que lo sostenen, arc-vòut, uèlh. pont d'arcada : pont amb una arca.	<b>arc cochat</b>	sm pavat concav qu'òm met en travèrs d'una rota per l'escorriment de las aigas.
<b>arcadura</b>	sf corbadura, seguida decorativa d'alàndaments pichons subremontats d'un arc, dobèrts o òrbs, accion d'arcar.	<b>arc d'aubaresta</b>	sm arc situat darríer l'arc de vòlta, rascaç, rascassa, remborsura.
<b>arcamar</b>	vtr carpentar, metre en plaça una carpenta, arrecamar.	<b>arc de descarga</b>	sm rascaç, rascassa.
<b>arc amb doas represas</b>	sm arc bresat, arc romput.	<b>arc de plen cindre (centre)</b>	sm arc en mièg cercle.
<b>arc amb lambrusquins</b>	sm tipe d'arc que pareis al sègle tretzen dins l'arquitectura almoada e qu'es derivat de l'arc recti-curvilinèu mas que sa sotavòlta (o intradòs) a, a la cima, mai d'unes lòbes que se destriau dels autres per lor forma e per lor orientacion.	<b>arc de trionf</b>	sm monument en pèira, format d'un portic bèl en plen cindre ondrat d'inscripcions, de basrelèus, e d'unes còps amb dos arcs laterals pus pichons, arcèl, portau.
<b>arcament</b>	sm carpenta, carpentatge.	<b>arc de vòlta</b>	sm arcs concentrics, situats un darríer l'autre al dessús d'un portal o d'una fenèstra. Los arcs de vòlta son susmontats per una arquivòlta, rascassuda, arc vòlta, arc vòlt.
<b>arcar</b>	vtr vòutar.	<b>arc diafragma</b>	sm arc interior en capial portant la carpenta de la teulada.
<b>arcbalesta</b>	sf arcbalestièr.	<b>arc doblèu (o dobblièr)</b>	sm arc que separa doas partidas de la vòlta e que la sostén, cingla.
<b>arcbalestièra</b>	sf arcbalestièra.	<b>arcèl</b>	sm arcadura, arca d'un pont, pòrge d'una glèisa, arc de trionf, arcèu.
		<b>arc en carba de panièr</b>	sm arc format d'un segmentas de cercle ligat per d'arcs de cercle fòrça mai pichons.

<b>arc en fèrre</b>	sm arc otrapassat, arc trompassat.	<b>architrap</b>	sf partida inferiora d'un entaulament apevat directament suls supòrts, fusta mèstra, arquitrap, epistil.
<b>arc en mitra</b>	sm arc non ogival formant un angle.	<b>archivòlt</b>	sm archivòlta.
<b>arc en quart de cercle</b>	sm arc qu'es la mitat d'un plen cindre.	<b>archivòlta</b>	sf fàcia verticala e motladura d'un arc, arquivòlta, arquivòuta, archivòuta.
<b>arc en tèrcopont</b>	sm arc bresat ont se pòt inscriure un triangle equilateral o que los centres dels segments ne devesisson la còrda en tres partidas egals.	<b>archivòuta</b>	sf archivòlta.
<b>arc en tiraponch</b>	sm arc en tèrcopont.	<b>acièr</b>	sm acièr.
<b>arc escagassat</b>	sm arc que sa corba es mai pichona que la del semicercle, arc calhòl, arc subrebaissat.	<b>arc ogival</b>	sm arc qu'a la fòrma d'una ogiva.
<b>arcèu</b>	sm arcèl.	<b>arc otrapassat</b>	sm arc que sa corba es mai granda que la del semicercle, per çò que lo diamètre de l'arc es mai larg que la distància entre los pilars que lo sostenen, arc trompassat, arc en fèrre.
<b>arc formièr</b>	sm arc lateral d'una travada de volta d'arestas o d'ogivas, parallèl a l'ais general de las voltas, formièr.	<b>arc polilobat</b>	sm arc que sa corba es facha amb fòrça arquetons.
<b>archa</b>	sf arca, caissa d'un montacargas.	<b>arc recti-curvilinèu</b>	sm tipus d'arc que pareis al sègle onzen en Al-Andalós e qu'es constituit de doas dreches compausadas d'una tièira de lòbes e d'angles dreches.
<b>archièira</b>	sf arquièra, arc bèl amagat e parat per una versà, emplenat de clapasses e de terra, que supòrta la cima de las cortinas e que s'apièja sul costat d'un puèch.	<b>arc romput</b>	sm arc bresat, arc amb doas represas.
<b>archièra</b>	sf arquièra, archièira.	<b>arc subrebausat</b>	sm arc que sas impòstas son al dejós del nivèl real de la partença de l'arc.
<b>architecte, -a</b>	sm e sf persona especializada en arquitectura, arquitècte, aparellador, murador.	<b>arc subrebaissat</b>	sm arc que fa un segment mendre que lo mièg cercle, arc escagassat, arc calhòl.
<b>architectonica</b>	sf ensemble de las règlas tecnicas relativas a l'architecture, arquitectonica.	<b>arc trilobat</b>	sm arc amb tres tròces en mièg cercle.
<b>architectonic, -a</b>	adj. relatiu a l'architectonic, arquitectonic, -a.	<b>arc trionfal</b>	sm arc qu'es davant l'autar dins las glèisas primitivas.
<b>architecture</b>	sf art de far construire d'edificis, arquitectura.	<b>arc trompassat</b>	sm arc otrapassat, arc en fèrre.
<b>architectural, -a</b>	adj. relatiu a l'arquitectura, arquitectural, -a.	<b>arc-vòlt</b>	sm arcada, arc volta.
		<b>arc-vòlta</b>	sm arc de volta.

<b>arcvoltar</b>	vtr voltar, arcvoutar.	<b>ariau</b>	sm arriader.
<b>arc-vòut</b>	sm arcada.	<b>arim</b>	sm capial d'un bastiment, aron.
<b>arcvoutar</b>	vtr voltar, arcvoltar.	<b>arjal</b>	sm toat d'un estable.
<b>ardeisaire</b>	sm teulaire, lausaire.	<b>arma</b>	sf partida centrala d'un element.
<b>ardeisar</b>	vtr teular.	<b>armadura</b>	sf pèças metallicas, en general, que constituisson la carcassa d'un obratge, d'un pilar, etc. lèumens de betum armat.
<b>ardeisa</b>	sf ròca esquistosa, gris escur, que se devesís filament en placas primas, per acaptar de teuladas, lausa, platuga.	<b>armadurariá</b>	sf gabinet ont son entrepausadas las armas, armariá, armari, arsenal.
<b>arèm</b>	sm partida d'un serrallh enebida als òmes ont las femnas demòran.	<b>armari</b>	sm armadurariá.
<b>arena</b>	sf ròca sedimentària mòbla amb de grans mai que mai quarsòses, sabla, sable, partida centrala sablada d'un amfiteatre roman ont se tenián los jòcs del circ, amfiteatre, luòc ont se fan las corsas de buòus.	<b>armariá</b>	sf armadurariá.
<b>aresta</b>	sf brisca de teulada, caire d'una pèira, d'una pèça de fust, guin.	<b>armèla</b>	sf astragal, motladura d'un capitèl en fòrma d'anèl que dessepara lo gorgiu de l'esquina, bartavèla, barbòla.
<b>arestièr</b>	sm linha salhenta formada pel rencontre de dos pans de teulada, biga que supòrta aquela linha, calaman, gradièr, pèira-vòlta d'una aresta.	<b>armilla</b>	sf dins l'òrdre doric, motladuras pichonas que fan tres rets salhents jos l'abac dels capitèls.
<b>argamassa</b>	sf ciment, mortièr.	<b>armonica</b> (faciada)	adj. faciada inventada pels arquitèctes normands al mièg del siècle onzen, es de composicion simpla. Es un rectangle de tres partidas – caduna amb un portal – ont lo mai larg se tròba al centre. Las doas partidas lateralas son subremontadas de torres ont son las campanas. Aquela disposicion permet una dintrada mai dirècta e aisida dins la catedrala.
<b>arganèu</b>	sm fòrt anèl metallic fixat dins la maçonariá d'un cai per amarrar de batèus, organèu.	<b>arolha</b>	sf valat, fossat.
<b>argela</b>	sf ròca sedimentària mòbla, impermeabla, graissosa al tocar, e que, banhada d'aiga, pòt èsser faiçonada, argila.	<b>arolhar</b>	vtr canalizar, cavar de valats.
<b>argentariá</b>	sf talhièr d'argentièr.	<b>aron</b>	sm capial d'ostal, arim.
<b>argila</b>	sf argela.	<b>aronda</b> (coa d'-)	sf coa d'ironda.
<b>argüèit</b>	sm posaca.	<b>arontèra</b>	sf fenèstra dins un aron.

<b>arpa</b>	sf pèira d'espèra per far la ligason amb la paret a venir, mòrsa, passant, pèira d'atenda, pèira de represa, ondradura per rescatar, sus la basa d'una colomna, lo passatge de la seccion carrada del sòcèle al cilindre del fust, forca de dents corbadas utilizada per trissar lo betum o los mortiers, aplech del cap forcat que servís per tòrcer, per coidar de tijas de fèrre.	<b>arrasada</b>	sf sisa, assisa de pèiras, partida de paret entre las apesasons e lo nivèl del sòl exterior.
<b>arquièr</b>	sm balestièr.	<b>arrasador</b>	sm arrasada d'un malon.
<b>arquièira</b>	sf arquièra.	<b>arrasament</b>	sm rasament d'una paret, sisa darrièra d'una paret per la metre de nivèl.
<b>arquièra</b>	sf estrecha dobertura verticala dins una paret per far lum, balestièra, cairelièra, escansonament, archièra, arquièira, lucana, luca.	<b>arrasar</b>	vtr metre de nivèl, nivellar, aplanar, egalar las assisas, enrasar, capaironar.
<b>arquitècte, -a</b>	sm e sf architecte, murador, aparelhador.	<b>arrasèrs</b>	sm. plural brisum de pèiras, grava per arrasar las arrasadas d'una paret.
<b>arquitectonica</b>	sf architectonica.	<b>arrastèl</b>	sm rastèl, dentelh, frontal, arrastèth.
<b>arquitectonic, -a</b>	adj. architectonic, -a.	<b>arrastèth</b>	sm arrastèl.
<b>arquitectura</b>	sf art de far construire d'edificis, architectura.	<b>arrebastar</b>	vtr bastir un mur o una diga per far empach.
<b>arquitectural, -a</b>	adj. relatiu a l'arquitectura, architectural, -a.	<b>arrèc</b>	sm rèc.
<b>arquitrau</b>	sm architrau, epistil.	<b>arrecamar</b>	vtr arcamar.
<b>arquivòlt</b>	sf archivòlta, arquivòut, arquivòuta.	<b>arregòla</b>	sf regòla.
<b>arquivòut</b>	sm arquivòuta, arquivòlt, archivòlta.	<b>arregolar</b>	vtr cavar de regòlas.
<b>arquivòuta</b>	sf arquivòut, arquivòlt, archivòlta.	<b>arrelha</b>	sf relha.
<b>arrabòt</b>	sm rabòt.	<b>arremondòri</b>	sm membret a costat de la sala de manjar per estremar la vaissèla e lo linge de taula.
<b>arrabotar</b>	vtr rabortar.	<b>arrepalhar</b>	vtr tornar far una clujada.
<b>arrapador</b>	sm rampa.	<b>arrèr-teit</b>	sm partida de tet opausada a la de la faciada.
<b>arrasa</b>	sf pèira plana ajustada per far lo bon nivèl dins una paret.	<b>arressèga</b>	sf ressèga.
		<b>arressegar</b>	vtr ressegar.

<b>arrestador</b>	sm pèça d'arrèst per las pòrtas.	<b>artèria</b>	sf via granda de circulacion.
<b>arrest marelhés</b>	sm pèça metallica, destinada a parar lo batament dels contravents, e formada de doas partidas : una fixada dins la paret, l'autra mobila sus un ais. arrest cap de pastra : arrest marelhés que sa pèça mobila es la caricatura d'un cap de femna.	<b>asart</b>	sm enart.
<b>arretge</b>	sm postarèl, postilh, barbalòt, barbalon.	<b>ascensor</b>	sm maquina per montar dins los estatges d'un edifici, montacarga.
<b>arriader</b>	sm cort situada darrièr l'ostal e reservada pel bestial, ariau.	<b>ase</b>	sm acrin d'un tech, cabiron amb doèlas, saumièr, saumairon, pèira primièra de cada costat d'un arc, pilar d'un pont.
<b>arribada</b>	sf avenguda, alèa.	<b>asec</b>	sm afaissament d'una paret novelament bastida, assimament, ressec.
<b>arribalh</b>	sm cai pels batèls.	<b>asfalte</b>	sm bitum mineral, pega.
<b>arriòsta</b>	sf riòsta.	<b>asfaltar</b>	vtr cobrir d'asfalt, bitumar, embitumar, pegar.
<b>arriostar</b>	vtr riostar.	<b>asfaltatge</b>	sm accion o resultat d'asfaltar, bitumatge.
<b>arrisplet</b>	sm raspa de menuisièr.	<b>asil</b>	sm establiment per sonhar los malauds mentals, ostal dels fats.
<b>arroïnar</b>	vtr roïnar, aplanar amb d'escombres.	<b>aspà</b>	sf relha de pòrta, paumèla, crotz de Sant Andrieu, ligam per juntar doas pèças de fust.
<b>arrolha</b>	sf gandòla, besal, canal, valat, rasclador amb un margue long pel bard.	<b>aspar</b>	vtr fixar amb una aspa.
<b>arroma</b>	sf roma.	<b>aspirador</b>	sm aparelh qu'aspira l'aire e lo restituís.
<b>arrua</b>	sf rua.	<b>assemblatge</b>	sm accion de metre ensemble, de ligar d'elements formant un tot, ensemble que ne resulta.
<b>arrucador</b>	sm abric de pastre que son tet es lo parapluèja d'aquel pastre, acialador.	<b>assida</b>	sf absida.
<b>arsenac</b>	sm arsenal.	<b>assimament</b>	sm afaissament d'una paret novelament bastida, asec, ressec.
<b>arsenal</b>	sm establiment per la construccion, la reparacion, l'avitalhament e l'armament dels vaissèls, establiment per la fabricacion de materials per l'armada de terra, armadurariá, armari, arsenac, armariá.	<b>assimar (s'-)</b>	vtr s'atapir en parlant d'una paret nòva.
<b>artament</b>	sm enart, estatja de maçon.	<b>assisa</b>	sf sisa, arrasada, rengada orizontala dins una maçonariá, sèti, culau.

<b>assiar</b>	vtr far de sisas, bastir una paret a la meteissa nautor.	<b>atri</b>	sm membre principal de l'ostal roman amb un cèl-dubèrt carrat al centre del tet per recebre las aigas de pluèja, cort enrodada de portics davant la faciada d'una glèisa primitiva.
<b>assolairar</b>	vtr far un ponde.	<b>aturar</b>	vtr apevar quicòm contra quicòm, tamar un trauc.
<b>assolar</b>	vtr plaçar plan una pèira, far plan las apevasons.	<b>auban</b>	sm oban, sarti.
<b>ast</b>	sm cavilha longa e prima, de fust o de metal, utilizada pel garlandatge de pèças de carpenta.	<b>aubaresta</b>	sf aubarestièr.
<b>astèla</b>	sf estèla, bridola.	<b>aubarestar</b>	vtr metre la carpenta sus l'arcbalestièr.
<b>astragal</b>	sm armèla, anèl al fondament d'un panieron del capitèl, astragala.	<b>aubarestièr</b>	sm arcbalestièr, aubaresta.
<b>astragala</b>	sm astragal.	<b>aubèra</b>	sf aplech per devesir la lausa.
<b>asuleja</b>	sf carrèu de faïença esmaltada emplegat en Portugal e en Espanha.	<b>aubèrg</b>	sm abitarèla, albèrg.
<b>atalaja</b>	sf gaita, torre de gach, talaja.	<b>aubèrga</b>	sf abitarèla, demòra, albèrga, aubèrja, ostal, ostalariá.
<b>atalussar</b>	vtr talussar, talutar.	<b>aubergariá</b>	sf demòra, albèrga, aubèrja, albergariá.
<b>ataüc</b>	sm aqueducte, ataüt, cadasalc.	<b>aubèrja</b>	sf abitarèla, demòra, albèrga, aubèrga.
<b>ataüt</b>	sm ataüc.	<b>auberon</b>	sm pèça riblada al morralhon d'una sarralha e ont passa lo pestèl.
<b>atterrar</b>	vtr terrassar, aterrassar, terrar.	<b>auberonièira</b>	sf auberonièra.
<b>atterassar</b>	vtr terrassar, terrar, aterrar.	<b>auberonièra</b>	sf morralhon sus lo qual son riblats los auberons, auberonièira.
<b>atic</b>	sm coronament orizontal e decoratiu o estatge pichon e darrièr d'una bastison, situat en dessús d'una cornissa o d'una frisa plan importanta.	<b>audiaga</b>	sf mena de balet, sosràupia.
<b>atlant</b>	sm estatua d'òme sostenent un emprei, telamon.	<b>aucèl</b>	sm aplech de maçon per carrejar lo mortièr sus las espatlles, enart que s'encròca sus una teulada, aucèu, ausèl, bachòla.
<b>atraçar</b>	vtr traçar un camin.	<b>aucèu</b>	sm aucèl, ausèl.

<b>auditòri</b>	sm sala per l'audicion d'òbras musicalas o teatralas o per far d'enregistraments, auditorium.	<b>avançar</b>	vtr far o èsser en salhent.
<b>auditorium</b>	sm auditòri.	<b>avançat</b>	sm salhent, avançament, avançada.
<b>augiva</b>	sf ogiva, branca.	<b>avantbèc</b>	sm abans-bèc, brisaglaça.
<b>aurelhon</b>	sm partida encastrada d'un sulhèt o d'un relaisset de cada costat d'un trumèl, salhent redond que fa la faciada d'un bastion sus son costal.	<b>avantcapèla</b>	sf pòrge d'una glèisa.
<b>ausèl</b>	sm aucèu, aucèl.	<b>avantcòr</b>	sm partida d'un bastiment que fa salhida davant çò autre, avantcòs.
<b>ausida</b>	sf abais-sons d'un cloquièr, ausidor, abais-sons.	<b>avantcort</b>	sf cort de castèl o de demòra granda que se tròba davant la cort d'onor.
<b>ausidor</b>	sm ausida, sala d'audència.	<b>avantcòs</b>	sm avantcòr.
<b>autinada</b>	sf glorieta, tonà, tonèla, trelha, trilha.	<b>avantlòtja</b>	sf airal davant una lòtja de teatre.
<b>autodròm</b>	sm circuit per las corsas automobilas.	<b>avantmuralha</b>	sf fortificacion per defendre una muralha.
<b>autorota</b>	sf granda via de comunicacion, autostrada, autovia.	<b>avantpè</b>	sm parabanda.
<b>autostrada</b>	sf autorota, autovia.	<b>avantpòrt</b>	sm intrada d'un pòrt.
<b>autovia</b>	sf autorota, autostrada.	<b>avantpòrta</b>	sm pòrta que se tròba davant la pòrta vertadièra d'un ostal.
<b>avaladar</b>	vtr curar de valats.	<b>avantportal</b>	sm pòrta de la muralha exteriora, portal que se tròba davant lo portal vertadièr dins d'unas glèisas.
<b>avaliment</b>	sm destruccion.	<b>avantscèna</b>	sf partida de la scèna davant la cortina.
<b>avalir</b>	vtr abausar, destruire.	<b>avaradada</b>	sf avaradat.
<b>avalòt</b>	sm demolicion.	<b>avaradat</b>	sm luòc enrodat de valats, avaradada.
<b>avançada</b>	sf partida en salhent.	<b>avenguda</b>	sf via granda de vila, sovent orlada d'arbres, arribada.
<b>avançament</b>	sm salhent, avançat, avançada.	<b>aviadèr</b>	sm luòc ont se geta lo rafatum.

# B

<b>baca</b>	sf pertús de molin, martelièra, bacan, bacanta, claus, pèça d'obturacion del passatge d'un fluid dins un conduch.	<b>badil</b>	sm garita, garida.
<b>bacan</b>	sm baca, bacanta.	<b>badòrca</b>	sf cabana, cajaròca.
<b>bacanta</b>	sf baca, bacan.	<b>bafomaria</b>	sf mosquèia, maomaria.
<b>bacèl</b>	sm solhet e lindal d'una pòrta en lemosin, lindal de pèira sus l'exterior de la paret, platabanda.	<b>bagueta</b>	sf motladura longaruda.
<b>bachòla</b>	sf aucèl.	<b>baiard</b>	sm aplech en fòrma de civièra per portar de mortièr, de pèiras, eca, civièra.
<b>bacin</b>	sm pèça d'aiga dins un jardin, espandi enrodat de sable ont los maçons banhan la calç.	<b>baita</b>	sf barraca, cabanon, capitèla.
<b>bacinet</b>	sm clòt d'una canal.	<b>baitona</b>	sf baita pichona.
<b>baclar</b>	vtr tampar una pòrta o una fenèstra per darrièr amb una barra.	<b>bal</b>	sm airal per dançar.
<b>baculà</b>	sm camarat de finas latas de fust clavelat jos las travetas per formar l'armadura d'un plafon en gip.	<b>balast</b>	sm grava grossièra entremièg las travèrsas dels ralhs, trissalh, trissat, balastre.
<b>badalhon</b>	sm estançon orizontal, pincèl, element de bastison mes entre doas partidas per las empachar de se serrar.	<b>balastar</b>	vtr repartir de balastre sus una via de camin de fèrre, balastrar, embalastar.
<b>badar</b>	vtr dins l'expression "lo postam bada" : lo plancat es crebat.	<b>balastre</b>	sm balast.
<b>badavèspre</b>	sm obertura vitrada sus una teulada, lucana, dobertura que permet d'anar sul tech.	<b>balastrar</b>	vtr balastar.
		<b>balcon</b>	sm plataforma estrecha amb una parabanda e salhenta sus la faciada, davant un o mai d'un alandament, balet, admirador, bescaume, pontilh.
		<b>baldaquin</b>	sm palli sostengut per de columnas e coronant un altar.
		<b>balestèr</b>	sm balestièr.
		<b>balestièira</b>	sf balestièra.
		<b>balestièr</b>	sm fustas que supòrtan las pançières, arcualestièr, balestrièr, balestrador, arquièr, balestèr.
		<b>balestièra</b>	sf cairelièra, obertura dins una paret per agachar o tirar, arquièra, arbarestièra, balestièra.

<b>balestrar</b>	vtr plaçar lo balestièr.	<b>banca</b>	sf biga que sosten d'altres bigas.
<b>balestrador</b>	sm balestièr, balestrièr.	<b>bançal</b>	sm acòl.
<b>balestrèr</b>	sm balestrièr.	<b>bancèl</b>	sm bancal.
<b>balestrièra</b>	sf balestrièra.	<b>bancor</b>	sm balcon atenent al peiron d'un ostal.
<b>balestrièr</b>	sm balestièr, balestrador, balestrèr.	<b>bandièra</b>	sf pana, bandrièra.
<b>balestrièra</b>	sf balestièra, balestrièra.	<b>bandrièra</b>	sf bandièra.
<b>balet</b>	sm galariá cobèrta al solièr d'un ostal, paredor de l'escalièr de defòra que monta al solièr d'un ostal, separacion dins d'unas glèisas entremièg còr e nau, cobèrt, balcon dins un teatre, una glèisa, taulard, jube, tribuna, bescaume, pontilh, envans, teuladòta, alatge, perget, estrech, amban.	<b>banèla</b>	sf cornièra, cornalièra, canal de teules qu'es a la juntura de dos pendisses d'una teulada e que ne recep las aigas, nauc, engatge, canal pauc prigond.
<b>balheta</b>	sf badil pausat a la cima dels barris per i far gach, garida.	<b>banèr</b>	sm aiguiera.
<b>balistèr</b>	sm enquadrament que pòrta una baca.	<b>bangalon</b>	sm abitacion indiania, bastida en fust, de plan-pè, amb de verandàs.
<b>balma</b>	sf peirassa planièra.	<b>banhader</b>	sm banhadoira, banhadèra, banhèra.
<b>baloard</b>	sm via granda de circulacion en vila, cadaral, tèrraplen d'una empara, escorsièras, lissa, bastion, bestorre.	<b>banhadera</b>	sf banhadoira, banhader, banhèra.
<b>balustrada</b>	sf rengada de balustres, coronada d'un capairon, parapet transforat, baranda, parabanda, barramenta.	<b>banhadoira</b>	sf tina de metal o d'esmalte de forma ovala per se banhar en posicion setada o colcada dins un ostal, banhader, banhadèra, banhèra.
<b>balustre</b>	sm colomnetas amb galbe e motluduras que forman un parapet quand son ligadas per un capairon, cledat, espigon, trelhís de fenèstra.	<b>banh de mortièr</b>	sm mortièr d'assisa de las pèiras, de las teulas, eca.
<b>bana</b>	sf porcion de volta concau que fa la transicion entre doas corbaduras de largor diferenta.	<b>banhèra</b>	sf banhadoira, banhader, banhadèra.
<b>banc</b>	sm mena de sèti, taula de trabalh dels menuisièrs, carpentièrs, peirièrs, etc., taulièr, madièr.	<b>banhs</b>	sm.plural tèrmes.
		<b>baniu</b>	sm resclausa, canal entre doas enclausas.
		<b>banlèga</b>	sf ostals a l'entorn d'una vila, terrador.

<b>banqueta</b>	sf talús aplanat d'un valat, trepador sus un cai o un pont, partida lateralà d'una rota.
<b>bar</b>	sm empara, paret, muralha, fortificacion, barri, establiment que i se pòt beure, cafè. bar-tabat : establiment que i se pòt beure e crompar de tabat.
<b>baranda</b>	sf balustrada.
<b>baranquer</b>	sm maçon especialista de la tàpia, bardìer.
<b>barbacana</b>	sf balestièra, galariá de protecció davant una pòrta, obratge fortificat que para una pòrta, un pont, un camin, eca, cairelièra, pèira de sosten de biga, capboquet, boquet, arpa.
<b>barbalon</b>	sm postarèl, arretge, barbalòt.
<b>barbalòt</b>	sm postarèl, arretge, barbalon.
<b>barbariá</b>	sf botiga d'un barbièr.
<b>barbeta</b>	sf plataforma ont los canons podon tirar de totes los costats.
<b>barbòla</b>	sf armèla, moleta.
<b>bard</b>	sm argila aprestada dels malonièrs, tèrra pastejada per far la tapià, lausa o malon per pasimentar, darna, plancat de betum armat, bart, barda.
<b>barda</b>	sf mena de granda pèira planièra, malon, bard.
<b>bardaire</b>	sm òme que barda.
<b>bardason</b>	sf bardeson.
<b>bardar</b>	vtr pasimentar, lausar, pavar, taular, enduire amb de bard, bardissar.
<b>bardat</b>	sm airal pasimentat amb de lausas, trepador, parabanda, balcon.
<b>bardatge</b>	sm airal lausat, pasiment, bardeson, accion de bardar.

<b>bardejador</b>	sm maçon emplegat per perbocar amb de bard.
<b>bardejar</b>	vtr mesclar, perbocar amb de bard, bosigar.
<b>bardèra</b>	sf airal per i far de bard.
<b>bardeson</b>	sf accion de bardar, bardason, bardatge, lausatge.
<b>bardìer</b>	sm malonièr, teulièr, malonaire, baranquer.
<b>bardinatge</b>	vtr far de sisas amb lo bard.
<b>bardinaire</b>	sm òme que fa de bard, bardinèr, bardor.
<b>bardinejar</b>	sm sisa de bard.
<b>bardinèr</b>	vtr perbocar amb d'argela, rusticar, bardissar.
<b>bardís</b>	sm corondat, tàpia, palhabard.
<b>bardissar</b>	vtr bardinejar, bardar.
<b>bardocar</b>	vtr rusticar amb de bard.
<b>bardor</b>	sm bardinaire, bardinèr.
<b>barganhòla</b>	sf repais que l'òm paga a lo que fa sarrar lo pache.
<b>bariòta</b>	sf caissa envasada, montada sus una ròda e amb dos braces, que servís al carrèg, a braç d'òme, de faissets, carriòl, carriòla, carrèla.
<b>barlong, -a</b>	adj. pus long, -a d'un costat que de l'autre, beslong, berlong.
<b>barquet</b>	sm aucèl, bachon, gamata.

<b>barquetat</b>	sf contengut d'una gamata.	<b>barratge</b>	sm barrièra, obstacle per tamar un pas, retenguda d'aiga.
<b>barquin</b>	sm sèrva.		barratge amb enròcaments : constituit de ròcs, non impermeable dins sa massa, e que l'estabilitat n'es congreada únicament per l'estanqueïtat de la cara amont.
<b>barra</b>	sf tanca de pòrta, embarra.		barratge en tèrra : siá constituit de tèrra atapida impermeable, siá d'un nucli central impermeable compres entre de massises d'apièja a capval o de proteccions a capmont constituïts de materials diverses.
<b>barraca</b>	sf abric de caminaire, pichon ostal vièlh e sens confort, casal, cabana, botiga, obrador, ostalon.		barratge pes : barratge en betum, de perfil triangular, resistant a la butada de l'aiga pel seu pes sol.
<b>barracament</b>	sm ensemble de barracas.		barratge vòlta : barratge en betum de corbadura convèxa a capmont e rebutant la butada de l'aiga sus las ribas per efièch d'arc.
<b>barracatge</b>	sm construcción marrida.	<b>barrau</b>	sm sistèma defensiu d'una vila, barralh.
<b>barracon</b>	sm cabanon, barraqueta.	<b>barrèr</b>	sm alandament pichon, respiralh.
<b>barralh</b>	sm terren enrodat d'una cleda, la cleda ela-meteissa, paret, palencada, barrau.	<b>barreta</b>	sf quadre d'un veirial, listèl, tija metàlica amb rets que ten los panells de veire d'una veirièira o d'un veirial.
<b>barralha</b>	sf muralha, barri, obratge de fortificacion, cleda de fust.	<b>barri</b>	sm muralha d'una vila, fortificacion, baralha, valat, partida d'una vila al defòra de las muralhas, borg.
<b>barralhar</b>	vtr far de barralhas.	<b>barricau</b>	sm estacion d'espurament.
<b>barramenta</b>	sf baranda, parabanda, balustrada.	<b>barrièr</b>	sm barra per tamar una pòrta, trauc dins una paret per i metre las travèrsas que sostenen las bigas d'un enart o d'un empont, biga orizontal d'un enart o d'un empont, barron, bordon.
<b>barramina</b>	sf barra d'acièr amb de caps en bisèl per soslevar quicòm o començar un trauc de mina, barrina.	<b>barrièra</b>	sf obratge fortificat que para la dintrada d'una pòrta.
<b>barranquina</b>	sm zòna de vilassa, barri de cabanas, bidonvila.	<b>barrina</b>	sf barramina.
<b>barraqueta</b>	sf cabanon, gabitàla.	<b>barrinada</b>	sf còp de mina.
<b>barrar</b>	sm tamar una pòrta o una fenèstra amb una barra.	<b>barrinar</b>	vtr pausar de mines.
<b>berrat</b>	sm levada de tèrra enrodat un camp, una vila e servissent de fortificacion.	<b>barrolh</b>	sm verrolh, ferrolh, apelat per barrar una pòrta.
		<b>barrolhada</b>	sf accion de metre lo barrolh.

<b>barrolhadèr</b>	sm sistèma de tancadura amb un barrolh.	<b>bassolh</b>	sm sulhet.
<b>barrolhar</b>	vtr verrolhar.	<b>bassuelh</b>	sm bassolh.
<b>barrolhèra</b>	sf anèl que ten lo barrolh.	<b>basta</b>	sf pèça de fust en estèla per assemblar fòrça pèças provisòriament, lamborda.
<b>barron</b>	sm bordon, barrièr, teule plat, malon carrat, barròt.	<b>bastardèl</b>	sm resclausa, restanca, ensem de pals e de pòstes per arrestar l'aiga, barratge, bistoda, bastardèu.
<b>barròt</b>	sm brica per far de bugets o de chimenèias, mai pichona que la brica ordinària, mejan, paton, barra de fust, de metal, de perfil redond o carrat, barron.	<b>bastardèu</b>	sm bastardèl.
<b>barsòla</b>	sf biga que ten lo mantèl d'una chimenèia.	<b>bastenda</b>	sf bastissa, bastiment, construccion, bastenta.
<b>bart</b>	sm bard.	<b>bastenta</b>	sf bastenda.
<b>bartavèl</b>	sm cadaula, bartavèla.	<b>bastia</b>	sf bastida.
<b>bartavèla</b>	sf barra mobila al torn d'un pivòt e que tampa la pòrta per la pression d'un ressòrt o per son quite pes, anèla de verrolh, cadaula, palmèla.	<b>bastida</b>	sf fortificacion pichona e temporària, bastilha, ostal, bòria, mas, campanha, bastia, ostal pichon dins lo campèstre, vilà, vila nova, fondada per un rei o un senhor, bastida sus un plan preestablit, generalament una plaça centrala amb d'arcadas e de carrières que se còpan a angle drech, accion de bastir.
<b>bartavelar</b>	vtr tampar amb la bartavèla, cadaular.	<b>bastider</b>	sm terren de bastir, bastidera.
<b>bartòc</b>	sm tibla de palha, enducha de bard, per rusticar una paret de tàpia.	<b>bastidera</b>	sf bastider.
<b>baruta</b>	sf sedàs, crivèl, tamís, barutèl.	<b>bastidor</b>	sm maçón, martèl de maçón amb doas arestas vivas a cada cap per desgrossir las pèiras, testut.
<b>barutèl</b>	sm sedàs, baruta.	<b>bastièira</b>	sf bastièra.
<b>basa</b>	sf partida inferiora d'una colomna.	<b>bastièra</b>	sf tech amb quatre aigas, imperiala, bastièra.
<b>basilica</b>	sf edifici rectangular, devesit en naus parallèlas e acabat per una absida, qu'abrigava divèrsas activitats publicas, glèisa bastida sul plan de las basilicas romanas.	<b>bastilha</b>	sf fòrt, fortalesa, bastida.
<b>basrelèu</b>	sm escalpradura de salhent pichon.	<b>bastiment</b>	sm accion de bastir, bastenda.
<b>bassa-cort</b>	sf cort interiora d'una fortalesa.		

<b>bastion</b>	sm obratge de fortificacion, de fòrma pentagonal, integrat dins lo sistèma defensiu d'una vila, mostrant en salhent dos flancs (o costals) e doas faciadas, fach d'un molon bèl de tèrra sostengut per de muralhas, de pelenc o de tèrra batuda, bestorre, baloard.	<b>batiston</b>	sm fèrre pichon per soudar, de teulaire o de zingaire.
<b>bastionar</b>	vtr fortificar.	<b>batuda</b>	sf barratge en tèrra batuda per téner l'aiga d'un pesquièr.
<b>bastir</b>	vtr maçonar, construire.	<b>batum</b>	sm mescladís de mortièr batut qu'òm n'acapta lo sòl d'un apartament, grut, mart, tornar.
<b>bastison</b>	sf accion de bastir, construccion, bastissatge.	<b>batumar</b>	vtr espandir de batum, perferir.
<b>bastissa</b>	sf bastenda, bastiment. bastissa de cairon : bastissa amb un aparelh pichon. bastissa de pèira : ostal bastit amb de pèiras ligadas per de mortièr e non en tàpia.	<b>batut</b>	sm mortièr, masuc.
<b>bastissatge</b>	sm bastison.	<b>bauc</b>	sm viròla.
<b>bastisseire</b>	sm persona que bastís, constructor, edificaire.	<b>baudèlh</b>	sm baudèlha, baudelhon.
<b>bastit</b>	sm edifici.	<b>baudèlha</b>	sf cadaula, baudèlh, baudelhon.
<b>batalh</b>	sm batent, matalh, crenèl.	<b>baudelhon</b>	sm baudèlha, baudèlh.
<b>batalhar</b>	vtr metre un batalh, matalhar.	<b>baveta</b>	sf banda o fuèlha estrecha de metal mesa sus un obratge per lo parar dels regolaments de l'aiga de pluèja.
<b>batalhièira</b>	sf batalhièra.	<b>bazar</b>	sm mercat public dins los païses d'Orient, magazin de granda susfàcia.
<b>batalhièra</b>	sf fortificacion, batalhièra.	<b>bèca</b>	sf pèças que ligan doas pèiras per las solidarizar.
<b>batedoira</b>	sf batedor.	<b>bechauri</b>	sm torre d'una vila, d'un castèl, de còps cloquièr de glèisa serviscent, a l'edat mejana, de torre de gach.
<b>batedor</b>	sm dama, domaisèla, pisador, ribla, fissador, tustet de pòrta, batedoira.	<b>bèdre, -a</b>	adj. se ditz d'una pèira que se talha mal, que s'espeta jos la punta.
<b>batent</b>	sm partida mobila d'una pòrta, d'una cadaula, batalh, matalh, mantèl.	<b>beguinatge</b>	sm ensemble dels ostals d'una comunautat de beguinas.
<b>batistèri</b>	sm luòc ont se fa lo bateg. Al començament, i aviá una piscineta sonada <i>tina batismala</i> , fòra de la glèisa, baptistèri.	<b>bena</b>	sf caissa granda de cargament d'una maquina de terrassament o d'un camion.
		<b>bendas lombardas</b>	sf bendas verticalas ligadas entre elas per d'arquetons o de pilastres planièrs en salhent leugièr en defòra de l'edifici, sens fondament e ligats a lors caps per una frisa d'arcas.

<b>bendon</b>	sm motladura larga e planièra amb un salhent pichon e que pòt renfortir una paret o una volta.	<b>bescaume</b>	sm balcon cobèrt, balet, peiron de balet o de balcon, tornavent.
<b>bèrca</b>	sf bojal, capeleta.	<b>beslèit</b>	sm beslièch.
<b>bèrla</b>	sf clap de pèira, de fust.	<b>beslièch</b>	sm deslièch, costat d'una pèira contrari al lièch qu'aviá dins la peirièra, beslèit. Cal pas jamai pausar una pèira sus son beslièch.
<b>berlet</b>	sm claponel de pèira o de fust.	<b>beslong, -a</b>	adj. berlong, barlong.
<b>berlong, -a</b>	adj. de forma longaruda, beslong, barlong.	<b>bessada</b>	sf corondat que còpa en dos una jaça.
<b>bertresca</b>	sf membret rectangular en salhent sus una faciada per ne renfortir la defensa, bestresca.	<b>bestor</b>	sf bestorre.
<b>besa</b>	sf resclausa d'un molin, besal, besala, acorral.	<b>bestorre</b>	sf mena de bastion dins una paret qu'enrodava una vila, mena de torre falsa, fortificacion, pòrta enrodada de doas torres a la dintrada d'un castèl o d'una vila, bastion, baloard, bestor, bistor.
<b>besada</b>	sf besal, basala, besau.	<b>bestresca</b>	sf bertresca.
<b>besaguda</b>	sf aplech de menuisièr o de fustièr que los dos caps ne son talhats un en cisèl, l'autre en bèc d'aine, per cairar las pèças de fust e far d'embessonatges, besagut.	<b>beton</b>	sm betum.
<b>besagut</b>	sm besaguda.	<b>betonaire</b>	sm obrièr que fa de betum.
<b>besal</b>	sm regòla per asagar, besala, basada, besau, agulhièra.	<b>betonar</b>	vtr betumar.
<b>besala</b>	sf besal, besada, besau, besalièira.	<b>betonatge</b>	sm betumatge.
<b>besalar</b>	vtr far de besals, abesalar, ale vadjar.	<b>betonièra</b>	sf betumièra.
<b>besalièira</b>	sf canal per menar l'aiga a un molin, besala, besalièra.	<b>betum</b>	sm mescladissa de grava, de sable e de ciment, beton. betum armat : betum amb d'armaduras de fèrre per renfortir. betum de netetat : assisa de betum espandida pel sòl per evitar de polluir los obratges de bastir.
<b>besalièra</b>	sf besal principal, besalièra.	<b>betumar</b>	vtr bastir o cobrir amb de betum, betonar.
<b>besau</b>	sm besal, besala, basada.	<b>betumatge</b>	sm accion o resultat de betumar, betonatge.

<b>betumièira</b>	sf betumièra.	<b>biscle</b>	sm pèça la mai nauta d'una teulada, biscre, brisca, cresinada, calaman, frèst.
<b>betumièra</b>	sf maquina per far de betum, betumièira, betonièra.	<b>biscòt</b>	sm tarabiscòt.
<b>biaça</b>	sf obratge triangular en zinc per aparar una dobertura dins una teulada.	<b>biscre</b>	sf biscre, brisca, biscral, bisca.
<b>bibliotèca</b>	sf bastiment o sala ont son recaptats de libres o autres documents pel public.	<b>biscral</b>	sm biscre, brisca, biscra, bisca.
<b>bicòca</b>	sf vila pichona o fortalesa que lor defensa es malsegura, barraca.	<b>biscrar</b>	vtr far lo biscre d'una teulada o d'una muralha amb de teules o de lausas e de mortièr, briscar, biscar.
<b>bidet</b>	sm aparell sanitari per far las teletas intimas.	<b>biscre</b>	sm la pus cima d'una teulada, brisca, biscral, biscra, bisca, biscatèra.
<b>bidonvila</b>	sf barranquina.	<b>bisèl</b>	sm bòrd copat de galís.
<b>bifurcation</b>	sf element de juntament de mai d'un tudèl sus una canonada principal.	<b>bistoda</b>	sf bastardèl.
<b>biga</b>	sf pèça pichona, longa e prima de fust, metal, betum armat, etc., per sosténer un plancat, o quicòm mai dins una bastissa, trap. biga mèstra : pèça principal que sosten totes las autres.	<b>bistor</b>	sf bestorre.
<b>bigon</b>	sm biga pichona.	<b>bita</b>	sf sus un cai, fòrta pèça de metal o de fust per amarrar los naviris.
<b>bigòrd</b>	sm trauc al fons d'una cava per reculhir las aigas d'infiltracion.	<b>bitum</b>	sm asfalt, pega.
<b>bilhard</b>	sm bastonàs de maçon per portar una pèira sus l'esquina.	<b>bitumar</b>	vtr asfaltar, pegar, embitumar.
<b>bilhetà</b>	sf decoracion elaborada amb de bocins de tòrs amassats en damièr.	<b>bitumatge</b>	sm accion de bitumar.
<b>bimaristan</b>	sm espital pels malauts que patisson d'una malautià curabla, maristan.	<b>blancariá</b>	sf tanariá, calquièira, calquière.
<b>biòla</b>	sf bòrna, bòla.	<b>blanchir</b>	vtr blanquejar.
<b>bisca</b>	sf biscre, biscatèra.	<b>blanquejar</b>	vtr pénher amb de pintura a l'aiga, blanchir.
<b>biscar</b>	vtr biscrar, briscar.	<b>blanquiment</b>	sm accion de pénher las parets amb de pintura a l'aiga.
<b>biscatèra</b>	sf bisca, biscre.	<b>blanquir</b>	vtr blanquejar, emblanquir.

<b>blesta</b>	sf tap de tèrra artificial ont los primiers castèls, sovent un palenc de fust, èran bastits, motar, mota, casterar, sistre, esquist, lausa.	<b>bochardar</b>	vtr trabalhar una pèira amb la bocharda.
<b>blindar</b>	vtr parar amb un blindatge, cobrir amb d'acièr.	<b>bochet</b>	sm peirassa o pèça de fust en salhent per sosténer una biga, barbacana, boquet.
<b>blindatge</b>	sm accion o resultat de blindar quicòm, cofratge (fust, betum, acièr) per evitar los esbodenaments.	<b>bocolar</b>	sm bocalar.
<b>blocaus</b>	sm fortificacion en betum armat e blindat, búnker, ostal bastit amb de rols.	<b>bodega</b>	sf botigon, botiguet.
<b>blotar</b>	vtr cavar de canèlas dins un banc de pèira per ne destacar un blòt.	<b>bodin</b>	sm motladura en fòrma de cordon.
<b>blotatge</b>	sm accion de blotar.	<b>bodron</b>	sm pal que pòrta l'enart, bragueiron, trauc dins lo qual se met lo bodron, bordon, barron.
<b>boca</b>	sf orifici d'un conduit, d'un tunèl, d'un toat, eca., pas, pertús, orifici de cargament en combustible d'una caudièira, mena de gargolha que fa la voidança d'una canal. boca de davant : retirament central sus la faciada principal d'unas bòries de Gasconha. boca del toat : regard o engolidor sus un toat.	<b>boget</b>	sm buget.
<b>bocal</b>	sm alandament bèl d'una granja per ont se fa dintrar lo fen, valat de molin, bocau, cuu-boish.	<b>bogetar</b>	vtr bugetar.
<b>bocalar</b>	sm boca de potz, relaisset de potz, bocalar.	<b>bogetariá</b>	sf bugetariá.
<b>bocariá</b>	sf airal ont los bocs son tuats, masèl, maselariá, botiga ont se vend de carn, bocarièr.	<b>bogetatge</b>	sm bugetatge.
<b>bocarièr</b>	sm bocariá.	<b>boial</b>	sm estable pels buòus.
<b>boçatge</b>	sm salhent de pèira daissat sus una paret o un panèl per recebre d'escalpraduras o per servir d'onradura.	<b>boira</b>	sf besal de molin.
<b>bocau</b>	sm bocal, cuu-boish, hièstra.	<b>boissèl</b>	sm element cròi e superpausuable pels conduits d'evacuacion del fum.
<b>bochal</b>	sm bojal.	<b>bojal</b>	sm respiralh de cava, fenestron de teulada, lucana, cavitat dins una paret, cavitat dins una paret per la sal o las cendres, bojau, bochal, bujau, uelhau.
<b>bocharda</b>	sf martèl estriat que son cap es dentat en puntas de diamant.	<b>bojalet</b>	sm membret que servís d'estable.
		<b>bojau</b>	sm bojal.
		<b>bòla</b>	sf pèira que fa limit, bòrna, biòla, montjòia.

<b>boladròm</b>	sm airal per jogar a las bolas.	<b>bordèra</b>	sf bordalada, bordalar, bordalat, masatge.
<b>bolherça</b>	sf jaça.	<b>bordj</b>	sm luòc fortificat en Africa del nòrd.
<b>bolon</b>	sm ensemble compausat d'un vitz e de l'escrova correspondenta.	<b>bordon</b>	sm biga orizontal d'una estatja e que ten la reima, bodron, barron, barrièr.
<b>bolonar</b>	vtr metre de bolons.	<b>borg</b>	sm vila pichona del campèstre, barri.
<b>bolonatge</b>	sm accion de bolonar.	<b>borgada</b>	sf vilatge pichon ont los ostals son pus aluènhats los uns dels autres que dins un borg.
<b>bonda</b>	sf obertura dins la partida bassa d'una sèrva per l'evacuacion de l'aiga, pèça que tampa aquela obertura, bondon.	<b>borgat</b>	sm luòc ont i a quelques ostals que fan un borg, borguet.
<b>bondon</b>	sm pèça que tampa l'obertura dins la partida bassa d'una sèrva, bonda.	<b>borguet</b>	sm borg pichon, borgat, autrescòps, quartièr fortificat dins una vila.
<b>boneta</b>	sf obratge en abans de las muralhas amb un parapet e un palenc e que forma un angle salhent.	<b>bòria</b>	sf bòrda, cortada, corteta, pagesiá, fachariá.
<b>bonetariá</b>	sf fabrica o botiga de bonets.	<b>boriòla</b>	sf construccion pichona en tàpia, cabana bastida per de dròlles.
<b>boquet</b>	sm cabiron perlontant una teulada al delà de la partida exteriora de la paret, fòratch, caplatièr, pèça de fust o d'autra matèria per servir de sostén, corbèl, capboquet, arpa, barbacana.	<b>borrador</b>	sm rabòt de maçón, pastamortièr, bregon, brelhador, remenador, renca.
<b>bòrda</b>	sf ensem constituit pels edificis d'abitacion e d'espleitacion agricòla, bòria, jaça de montanha, mas, fenhal, granja, jaça amb un cobèrt en cluèg al contrari d'una jaça qu'es cobèrta de teules, fachariá. la bòrda del bestial : estable. la bòrda de las oelhas : jaça. la bòrda del fen : fenial.	<b>bòrna</b>	sf besal arcat, ovède, ton, canèl, bornèl, carrel de vitratge en lausange, bòla, biòla, montjòia.
<b>bordalada</b>	sf luòc ont i a de bòrdas, masatge, bordèra.	<b>bornèl</b>	sm tudèl de gres, de tèrra cuècha o de fust, canonada, bornèu.
<b>bordalar</b>	sm bordalada, bordalat, masatge, bordèra.	<b>bornelatge</b>	vtr metre o pausar de bornèls.
<b>bordalat</b>	sm bordalada, bordalar, masatge, bordèra.	<b>bornèu</b>	sm bornèl.
<b>bordariá</b>	sf grop de bòrdas.	<b>borra</b>	sf maça de fust, malh de peirièr per bresar las pèiras, malheta.
		<b>borrar</b>	vtr bresar de pèiras amb la borra.

<b>borsa</b>	sf motladura salhenta orizontal que marca la línia de brisadís dels coberts a la Mansart, airal ont d'operacions financeras se fan, mercat de les valors mobiliàries o comercialas.	<b>bovetar</b>	vtr curar de canèlas dins lo fust, esgreurar, cardenhar.
<b>bosigar</b>	vtr bastir amb de bosa, bastir amb de palhabard, tortissar, bardejar, mal far un obratge.	<b>braga</b>	sf cable d'acièr, aparament de palenc o de maçonariá bastit al pè d'una muralha.
<b>botafòra</b>	sm botahòra.	<b>bragairon</b>	sm arcbalestièr, cabironaire.
<b>botahòra</b>	sm sistèma de defensa fach amb de barrières, de talusses, de bòlas per se parar de l'apròchi dels enemics, botafòra.	<b>bragaironar</b>	vtr cabironar.
<b>botaròda</b>	sf butaròda.	<b>bragar</b>	vtr pausar de travetas transversalas per sosténer una carpenta, embragar.
<b>botaròla</b>	sf aplech per arredondir lo cap d'un rible.	<b>braias</b>	sf rèble de dessús un arc, mescladís trissat de gipàs de demolicion utilizat per far un mortièr plaçat autrescòps dins los plancats o anivelat suls sòls umids, partida d'una volta compresa entre la corba de l'uèlh e la línia de la travada, mur situat davant la pòrta d'una fortalesa.
<b>botge</b>	sm acorral, ragusa.	<b>branca (de volta)</b>	sf nervadura de volta, crin, còsta, augiva, ogiva.
<b>botiga (-ca)</b>	sf local de dimensions pichonas pel comèrci.	<b>branca</b>	sf arrapador d'escalièr.
<b>botigon</b>	sm botiga pichona, recanton dins una granja, botiguet, bodega, remesa pels apleches pichons de reparacion dins una bòrda.	<b>brancada</b>	sf pèdrech de pèira monolita d'una pòrta de casèla.
<b>botiguet</b>	sm reduit jos un escalièr, bodega, botigon.	<b>branda</b>	sf clauson tèuna, mièg-buget, brande.
<b>botissa</b>	sf pèira que la coa n'es plaçada luènh dins la paret, peirassa encastrada dins l'espessor d'una paret, pèira clauson, tot element de bastison que a un parament sus caduna de las doas caras d'una paret, element que sa pichona cara es dispausada en parament.	<b>brandant</b>	sm sotanon, lamborda, brandanta.
<b>boton</b>	sm nosèl d'una viseta.	<b>brandanta</b>	sf brandant.
<b>bòu</b>	sm tèrra argelosa òcra que los carpentièrs se'n servisson per far de marcas sul fust.	<b>brandar</b>	vtr bastir d'esperons per parar los pilars d'un pont.
<b>bòutal</b>	sm alandament bèl d'una fenial.	<b>brasadura</b>	sf soudadura obtenguda per interposicion, entre las pèças de juntar, d'un aliatge o d'un metal fusible, abrasadura.
<b>bovet</b>	sm mena de rabòt per far de raiaduras, esgreuraire, cardiader.	<b>brasaire</b>	sm lo que brasa, abrasaire.
		<b>brasar</b>	vtr soudar amb de brasadura, abrasar.
		<b>brasatge</b>	sm accion de brasar, abrasatge.

<b>brasèr</b>	sm potatgièr.	<b>brisadís (linha de)</b>	sf linha de cambiament de penda entre dos pans d'un meteis versant de teulada.
<b>bregon</b>	sm pastamortièr, borjador, brelhador, remenador, renca.	<b>brisaglaça</b>	sm avantbèc, abans-bèc.
<b>brelhador</b>	sm pastamortièr, borjador, bregon, remenador, renca.	<b>brisca</b>	sf biscré.
<b>brescar</b>	vtr briscar.	<b>briscal</b>	sm emplenatge del junt entre la teulada e una paret amb de mortièr o autres materials, ensordament, sorda, sarrada.
<b>brescat</b>	sm trelís, dispositiu de tampadura d'una fenèstra fach amb de lamas mobilas, orizontalas o verticalas.	<b>briscar</b>	vtr far un briscal, biscrar, bescar.
<b>breset</b>	sm recopadura de las pèiras talhadas, bri, bria, bric.	<b>brisqueta</b>	sf caminòl orlat de parets nautas entre los ostals e los òrts, dins un vilatge, androna.
<b>bretèla</b>	sf tirant per sosténer, via de racordament entre doas rotas.	<b>brocador</b>	sm aplech de lausaire amb dos caps redonds.
<b>bri</b>	sm breset, bria, bric.	<b>brocaire</b>	sm lausaire que apresta la lausa.
<b>bria</b>	sf breset, bri, bric.	<b>brocar</b>	vtr aprestar las lausas per cobrir un tet.
<b>bric</b>	sm breset, bria, bri.	<b>brochièra</b>	sf pic de maçon ponchut dels dos caps, escoda, traça.
<b>brica</b>	sf material de bastison fach amb d'argela, de forma rectangulara, motlat mecanicament e cuèch dins un forn, rajòla, malon, mejan, pancarrat, tometa, paton, teula, teulina, carron.	<b>brutlaire</b>	sm organ d'una caudièra.
<b>bricadís</b>	sm paret o clauson faches amb de brisum de teules o de teulas ligat amb de mortièr.	<b>buau</b>	sm bujau.
<b>bricar</b>	vtr pasimentar amb de bricas, rajolar, malonar.	<b>bucrani</b>	sm ondradura en forma de tèsta de buòu descarnada, de las banas ondradas de ramelets de flors, que se tròba dins las frisas dels temples e dels altars.
<b>bridola</b>	sf placa de fèrre, de fust, etc. per manténer doas pèças, estèla, astèla.	<b>bufet</b>	sm restaurant de gara, tauletas de pèira mesas contra una paret en escalon e que pòrtan de concas de tal biais que fan gisclar l'aiga en cascada.
<b>briqueta</b>	sf brica pichona.	<b>bugadariá</b>	sf membre ont se fa la bugada, bugadièira, bugadièra.
<b>briquetaire</b>	sm òme que fa o pauxa de bricas.	<b>bugadièira</b>	sf bugadariá, bugadièra.
<b>briquetar</b>	vtr pausar de bricas, malonar, carronar.	<b>bugadièra</b>	sf bugadariá, bugadièra.

<b>buget</b>	sm corondat, paret compartidoira, clauson, paret de refenda, branda, mejan, trencant, bastison de supòrts de fust de garric (corondas) e de maçonariá de bricas o de tàpia, pèira en salhent, emplenament de calhaudís o autre material entre los paraments d'una paret, boget, pèira de talha, cambra pichona comunicant amb una autra mai granda.	<b>busquièra</b>	sf busquièira.
<b>bugetar</b>	vtr bastir de corondats o de parets compartidoiras, bastir un buget, mejanar, entremiejar, clausonar, bogetar.	<b>busquet</b>	sm cavilha de fust que l'òm enfonza dins una paret per sosténer las laissas.
<b>bugetariá</b>	sm accion de bugetar, ensemble dels bugets d'un ostal, bogetariá, bugetatge, bogetatge.	<b>but</b>	sm fronton del jòc de palma, buta.
<b>bugetatge</b>	sf bugetariá, bogetariá, bogetatge.	<b>buta</b>	sf butada, ancola, espicon, but.
<b>bujau</b>	sm bojal, buau.	<b>butada</b>	sf pression congreada pel pes d'un còs contra un empach o un autre còs, fòrça orizontala que s'exercís suls elements que pòrtan una volta.
<b>bungalow</b>	sm ostal indian de fust, amb un sol estatge e de verandàs, de còps bastit sus de palfics.	<b>butar</b>	vtr piejar, espiconar.
<b>búnker</b>	sm blocaus, trauc de sabla qu'es plaçat davant un green dins un terren de gòlf.	<b>butarèl</b>	sm ponchièr, pièja, contrafòrt.
<b>burcha</b>	sf malon gròs de pèira qu'òm emplega dins las apevasons, peirassa mal talhada qu'òm nega dins la maçonariá, pastoira, cap de cabra, plomason.	<b>butaròda</b>	sf bòrna de proteccion de paret o de cantonada d'ostal, botaròda.
<b>burèu</b>	sm pèça ont es lo móble sonat burèu, establiment ont se fa, segon d'oraris regulars, un travalh pagat de caractèr puslèu intellectual. burèu de tabat : establiment ont se pòt crompar de tabat.		
<b>burin</b>	sm aplech per engravar lo metal.		
<b>burinar</b>	vtr gravar amb un burin.		
<b>buron</b>	sm masuc de montanya en Cantal o Roergue.		
<b>burrariá</b>	sf airal ont lo burre se fa o se vend, cremariá.		
<b>busquièra</b>	sf cobèrt ont es servada la lenha, busquièra.		

# C

<b>cabaissòl</b>	sm aissa, cabaissòla, cabeissòl.
<b>cabaissòla</b>	sf cabaissòl, cabeissòl.
<b>cabaltièira</b>	sf cabaltièra.
<b>cabaltièra</b>	sf androna, cabaltièra.
<b>caban</b>	sm cabana marrida.
<b>cabana</b>	sf abric rustic fach amb de materials bruts, de fust generalament, lòtjament pauràs e insalubre, chabana, chebana, casal, abric de caçaires, barraca. cabana de palha : bastissa en palha dins los païses tropicals.
<b>cabanar</b>	vtr far de cabanas, cabanejar, èsser voltat. sm cobèrt pichon, teuladòta, bastissa facha amb de materials leugièrs, cabana en roïna.
<b>cabanariá</b>	sf ensemble de cabanas.
<b>cabanàs</b>	sm cabana granda, cabana vièlha.
<b>cabanat</b>	sm abric de postam, cobèrt de postam, erbassièira, erbassièra, erbassèra, erbièr, truna, eleda.
<b>cabanatge</b>	sm barracament.
<b>cabanejar</b>	vtr cabanar.
<b>cabanèla</b>	sf polida cabana.
<b>cabanet</b>	sm granièr rustic, partida de la granja ont se fa la cosina.

<b>cabaneta</b>	sf cabanon, cabanòt.	<b>cabinet</b>	sm gabinet.
<b>cabanial</b>	sm cabana pel bestial, cabanil.	<b>cabrariá</b>	craba, maquina per soslevar de cargas, cabrit.
<b>cabanil</b>	sm cabanial.	<b>cabrièr</b>	sf estable per las cabras.
<b>cabaniu</b>	sm vila de cabanons.	<b>cabrièra</b>	sm cabrièra.
<b>cabanòla</b>	sf cabanon bastit per de dròlles, per de pastres per servir d'abric momentanèu, cabanòta.	<b>cabrion</b>	sm cabiron.
<b>cabanon</b>	sm pichona cabana, cabanòt, cabana de pastre, barraqueta, gabitàla, cabaneta.	<b>cabrionada</b>	sf cabironada, encors.
<b>cabanòt</b>	sm cabanon, cabaneta.	<b>cabrionar</b>	vtr cabironar.
<b>cabanòta</b>	sf cabanòla.	<b>cabrionatge</b>	sm cabrionatge.
<b>cabaret</b>	sm aubèrja que i se dona d'espectacles, tavèrna.	<b>cabrit</b>	sm cabra.
<b>cabdèta</b>	sf malonet talhat d'un pasiment.	<b>cabron</b>	sm cabiron, chabron, jasena.
<b>cabeç</b>	sm cabetz, cabés.	<b>cabronet</b>	sm cabironet.
<b>cabeissòl</b>	sm cabaissòla, cabaissòl.	<b>cabronièr, -a</b>	adj. relatiu als cabirons.
<b>cabelièira</b>	sf cabelièra.	<b>cabucèl</b>	sm capitèl, abais-votz d'una cadièra.
<b>cabelièra</b>	sf aresta de l'acrin d'un tet, cabelièira.	<b>cabucèla</b>	sf teule cau que sa cavitat es virada cap al sòl al contrari de las gorgas.
<b>cabés</b>	sm cabetz, cabeç, partida pus nauta d'una calçada.	<b>caçacan</b>	sm pèira que se pòt aisidament pausar a la man dins una bastison, massacanariá, rèble, caçagosses.
<b>cabetz</b>	sm absida (occitan medieval), cabeç, cabés.	<b>caçagosses</b>	sm caçacan.
		<b>cacha</b>	sf o adj. pèira dura, “aquela pèira es de la cacha” : aquela pèira es fòrt dura.
		<b>cachapè</b>	sm parapet.

<b>cadafalc</b>	sm obratge portat per una carpenta sul biscre dels barris del costat de l'exterior que permet de getar d'objectes suls enemics, bastison per recebre la caissa dins un luòc de culte o dins l'ostal del mòrt.	<b>cagadera</b>	sf cagador, cagader.
<b>cadaral</b>	sm baloard, cadarau.	<b>cagador</b>	sm luòc privat o public per far sos besonhs naturals, comun (-s), latrina, privada, privat, cagader, cagadera.
<b>cadarau</b>	sm rèc, cadaral.	<b>cagafèrre</b>	sm machafèrre, merdafèr.
<b>cadastre</b>	sm desenh topografic de las proprietats d'una comuna.	<b>cagamanja</b>	sm preson, prison, càrcer, gabiòla.
<b>cadaula</b>	sf bartavèla de pòrta, flich, baudèlha, baudelhon.	<b>cagar</b>	vintr s'esbodenar.
<b>cadaular</b>	vtr bartavelar, encadaular.	<b>cageder</b>	sm trauc dins lo plancat d'una fenial per far tombar lo fen dins lo rastèl, cagedera.
<b>cadauleta</b>	sf bartavèla pichona, clisquet.	<b>cagedera</b>	sf cageder.
<b>cadièira</b>	sf cadièra.	<b>cagòt</b>	sm autrescòps, nom donat als maçons, carpentiers.
<b>cadiera</b>	sf tribuneta sobre-auçada accessibla per un escalièr que permet al preire d'èsser vist pels fisèls quand presica. Se tròba de cadièras en pèira, en fust, cadièira, cadun dels bastits dispausats al torn d'un bastiment a construire per ne far l'implantacion.	<b>cai</b>	sm paret lo long de l'aiga, dels ralhs d'una gara o endacòm mai, utilizada per cargar o descargar, arribalh, cargader.
<b>café</b>	sm establiment que i se servís de bevendas de tota mena, bar.	<b>cailat</b>	sm pana de minal, cerimana, capçalèr, capçalèra.
<b>cafetaria</b>	sf cafetariá.	<b>cairada</b>	sf pèira cairada.
<b>cafetariá</b>	sf airal public ont se pòdon beure tota mena de bevendas e ont se pòt manjar lèu fach, cafetaria.	<b>cairadeta</b>	sf cairada pichona, cairon.
<b>cafi</b>	sm ganda, gava, brisum menat per las aigas de pluèja.	<b>cairadura</b>	sf cairatge.
<b>caforna</b>	sf cabana amb un fons planièr receptant un tombèl o un jasent (mot d'architectura vièlha).	<b>cairar</b>	vtr talhar a angles dreches, metre a l'escaire, escairar, carrar, descarrar.
<b>cafre</b>	sm lausat, pavat de pèira, brisum de teula, chafre.	<b>cairàs</b>	sm peirassa carrada.
<b>cagader</b>	sm cagador, cagadera.	<b>cairat</b>	sm fusta cairada, carrat.
		<b>cairatge</b>	sm accion o resultat de talhar a angles dreches.

<b>cairau</b>	sm gròssa pèira carrada.	<b>cajaròca</b>	sf barraca, ostal clujat, cabana, casaròca, casal fòrt mal tengut, cajòrca, casaròca, casina.
<b>caire</b>	sm canton, angle, cantonada, pèira de cantonada, pèira de talha, quadre de pòrta, guin, partida superiora de la maçonariá d'un ostal ont es pausat lo muralhièr.	<b>cajòrca</b>	sf cajaròca, casaròca.
<b>caireforc</b>	sm endrech ont se croسان mai d'una carrièra, croisièr, carreforc, entreforc, cairehorc.	<b>cala</b>	sf cai en pendís bastit en partida jos l'aiga e que permet lo cargament e lo descargament de naviris o la reparacion dels batèus.
<b>cairehorc</b>	sm caireforc, carreforc, entreforc.	<b>calabèrt</b>	sm terrassa cobèrta, envans.
<b>cairèl</b>	sm material de construccion argilós per far de pasiments, de parets, malon, carrèu, carrèl.	<b>calada</b>	sf pèira que servís per pavar una carrièra, carrièra pavada, pavat, peirat.
<b>cairelaire</b>	sm carrelaire.	<b>caladador</b>	sm caladaire.
<b>cairelar</b>	vtr caladar, pasimentar amb de cairèls, carrelar.	<b>caladaire</b>	sm pavaire, caladièr, caladador.
<b>cairelatge</b>	sm carrelatge.	<b>caladar</b>	vtr far una calada, pavar, cairelar un ostal, lausar, pasimentar, entrepeirar, empeirar, peiregar, peirar.
<b>cairelièira</b>	sf cairelièira.	<b>caladassa</b>	sf peirassa, pavat gròs.
<b>cairelièira</b>	sf balestièra, fendascla de paret per agachar o tirar, arquièra, cairelièira, dobertura estrecha dels estables.	<b>caladat</b>	sm airal pavat o pasimentat o cairelat, pavat, bardat, paviment, peirat, revestiment que para o renfortís un obratge, pasiment d'una carrièra, rascaç, peiralh.
<b>cairon</b>	sm pèira de talha cubica de plan rectangular, malon, milhon, cantonada, rassièr. bastissa de cairons : bastiment en aparelh pichon.	<b>caladatge</b>	sm accion o resulta de pavar, pavament, entrepeirament.
<b>caironar</b>	vtr bastir maladrechament.	<b>caladièr</b>	sm caladaire, caladador.
<b>caironièr</b>	sm peirièr.	<b>caladon</b>	sm pavat pichon, tròç de pèira cubica per pavar, roquet, malon, lausassa espessa o malon per caladar.
<b>caissa</b>	sf recipient en forma d'embut jos una canal per collectar las aigas pluvialas e las menar cap al gotal, cuèissa, pèira cava jos un dalfin, culhièr, dalòt. caissa a grais : dispositiu per reténer los còsses grasses.	<b>calador</b>	sm òme que paua de caladas.
<b>caisson</b>	sm compartiment cau d'un plafon ondrat de motlladuras, de pinturas, encinta o estanca permetent de trabałhar al sec quand òm es jol nivèl de l'aiga.	<b>calafat</b>	sm sargent, serjent, dàvid, garafat.
		<b>calaman</b>	sm biscle o biscre de teulada, arrestièr, frèst, saumièr, trau, biga, madièr, rambau.

<b>calç</b>	sf oxid de calci obtengut per la calcinacion de calcari, cauç, acauç.	<b>calquièira</b>	sf tanariá, calquièra, blancariá.
<b>calçada</b>	sf partida d'una via reservada per la circulacion de las automobilas, camin empeirat o pavat, carrièra principala d'un borg, d'una vila, cauçada, caucina, cauçat.	<b>calquièr</b>	sm forn de cauç, caucièr.
<b>calfaiga</b>	sm escalfador, escalfaire.	<b>calquièra</b>	sf tanariá, fòssa de cauç per la tanariá, calquièra, blancariá.
<b>calfament</b>	sm calfatge, caufament.	<b>cama</b>	sf camba, combatge.
<b>calfapança</b>	sf paret que forma lo fons del fogairon d'una chimenèia, paredon, trufet, placa de fonda que cobris aquela paret, peiron, cauhapança, enterdòssa.	<b>camabotar</b>	vtr metre un combatge.
<b>calfariá</b>	sf membre ont se troba la caudièra dins un ostal, caufariá.	<b>camamar</b>	vtr pausar la doèla d'una teulada, postamar, pausar un ponde, latar.
<b>calfatge</b>	sm maquina, installacion que fa de calor, calfament, caufatge. calfatge central : ensemble d'aparelhs (caudièra, radiators, tudelariá) per calfatge un edifici. calfatge urban : mejan de distribucion de calor per d'usinas a d'immòbles dins una vila.	<b>camarat</b>	sm corondat, buget, boget, parafuèlh, postam, ponde, espandi entremièg la teulada e lo ponde, galatas, trast, parafuèlh o plafon cintrat en pòstes, garniment de latas, ensemble de las latas parallèlas, espacejadas regularament o juntissas, claveladas sus una susfàcia.
<b>calfatgista</b>	sm òme qu'installa lo sistèma de calfatge dins un ostal, caufatgista, cauhatgista, chaufatgista.	<b>camba</b>	sf fust, combatge, apièja, pilar, pilar d'un campanal o d'un pont, pilar o pilastra que l'òm met dins una paret per la renfortir, cama. camba de fòrça : peça de fust o de metal pausada de galís al cap d'una biga per la sostar en demésir sa travada, riòsta, cama de fòrça.
<b>calhaudís</b>	sm peiralha, peiregal.	<b>cambatge</b>	sm pesquièra, pèdrech d'una obertura, cambeta, coronda, cama, guimbèla, guimbèrla, jimbèrla.
<b>calibrar</b>	vtr far una peça segon un calibre.	<b>cambeta</b>	sf pèdrech d'una obertura pichona, peceta verticala de carpenta, sostenent, per exemple, un arcabalestièr.
<b>calibre</b>	sm aplech per comparar e contrarotlar una fabricacion.	<b>cambra</b>	sf membre, sala, membre per dormir, cramba, chambra. secreta o privada o aisida : comun.
<b>calicòt</b>	sm tèla o benda per pontar una fendascla o un junt.	<b>cambradura</b>	sf corbadura d'un arc, del cindre d'una volta, d'un tròç de fust, etc.
<b>calorifug</b>	sm produch qu'empacha la calor de se dissipar, isolant termic pels equipaments de calfatge.	<b>camin</b>	sm via ligant un punt a un autre, chamin. camin carral o camin carretal : camin per las carretas. camin-barrièr : camin de ronda, dins o fòra las muralhas. camin-carreter : camin per las carretas.
<b>calorifugar</b>	vtr cobrir amb un calorifug.	<b>caminada</b>	sf presbitèri, ostal del curat, cura, capelaniá.
<b>calorifugatge</b>	sm accion o resulta de calorifugar.		

<b>caminaire</b>	sm òme encargat de l'entreten de las rotas, cantonièr.	<b>canalizar</b>	vtr regularizar un corrent, un flux, una energia, besalar un airal, acanalar, canerar.
<b>camin de ferre</b>	sm aplech de talhaire de pèira per aplanar e cairar una pèira, rabotet.	<b>canaria</b>	sf quartèr d'una vila ont los cagòts demoravan.
<b>caminièira</b>	sf caminièra.	<b>canau</b>	sm canal.
<b>caminièra</b>	sf chimenèia, caminièra.	<b>canaular</b>	vtr canalar, encanaular.
<b>camion malaxaire</b>	sm malaxaire pel betum montat sus un veïcul de carreg.	<b>cancèl</b>	sm parabanda bassa davant lo còr, dins las glèisas paleocrestianas, chancèl.
<b>campairòl</b>	sm pal acabat per un capitèl conic.	<b>candèla</b>	sf pèça verticala d'una fustarià ligant los dos caps dels arcalestrièrs e lo mitan de l'entrach, ponchon, monge. candèla d'una viseta : centre plen o void d'un escalièr a vitz.
<b>campanal</b>	sm cloquièr, campanau, campanèr.	<b>candelabre</b>	sm lampadari de carrièra, candelièr.
<b>campanau</b>	sm campanal, campanèr.	<b>candelièr</b>	sm candelabre.
<b>campanèr</b>	sm campanal, campanau.	<b>canèca</b>	sf tudèl, conduch d'aiga.
<b>campanha</b>	sf bastida, mas, bòria.	<b>canèl</b>	sm tub o aplech tubular, caneladura, canèla.
<b>campanhòta</b>	sf ostalet bastit dins las vinhas del ròtol de Sant Africa.	<b>canèla</b>	sf caneladura longa e estrecha, canèl, encaishadura, canalet de seccion rectangulara suls bòrds de las pèças de fust, robinet.
<b>campus</b>	sm ensemble de bastiments edificats sus de bèlas zònas verdas e que comprenon de membres d'ensenhaments, de restaurants e de residéncias universitàrias, terren qu'enròda una universitat.	<b>canelada</b>	sf teulada de teules canal.
<b>canal</b>	sf acanal, canèl per recebre l'aiga d'una teulada, gorga, cubèrta, besal, regòl, valat, mena de teule cau, regon. sm regòla al debas de la teulada e menant las aigas a la gargolha o al gotal, corrent d'aiga per menar l'aiga a un molin, a una fabrica, besal, regòla, via artificiala de navigacion, passalís, canau, chanal, chanau. caissa collectoira : caissa que permet a l'aiga que raja dins la canal de davalar dins lo gotal.	<b>caneladura</b>	sf caduna de las motladuras verticalas o en elic cavadas sul fust d'una colomna, sus la susfàcia plana d'un pilastre, canelatge.
<b>canalar</b>	vtr cavar o traçar un canal, acanalar, canaular, encanaular.	<b>canelaire</b>	sm obrièr que pausa o fabrica lo teule, cornadaire, teulièr.
<b>canalizacion</b>	sf accion o resultat de canalizar, canèl de circulacion d'un liquid, canonada.	<b>canelar</b>	vtr ondrar amb de caneladuras, teular un ostal amb de teule canal, tornadar, far un valat.
		<b>canelat</b>	sm teule, teulada.

<b>canelatge</b>	sm caneladura.	<b>cantibaïs</b>	sm fustam marrit sonque d'un costat.
<b>canèr</b>	sm gandòla, androna, canèra.	<b>cantilat</b>	sm cabiron pausat dins un angle d'una carpenta, charlata.
<b>canèra</b>	sf canèr.	<b>cantina</b>	sf restaurant dins una collectivitat.
<b>canerar</b>	vtr canalizar.	<b>canton</b>	sm caire, esconçon, rassièr, milhon, recanton, illa, chimenèia.
<b>canhar</b>	vintr s'esbosnar : la paret a finit per canhar.	<b>cantonada</b>	sf partida entre lo canton d'una paret e l'escansonament, quadre d'una fenèstra, pèira d'angle, cairon, angle de carrières, angle d'un bastiment. montar la cantonada : bastir l'angle d'un bastiment.
<b>canoèra</b>	sf canonièra, canonièira.	<b>cantonier</b>	sm persona que s'ocupava d'entreténer rotas, camins e valats, caminaire, gratavarat.
<b>canòl</b>	sm canèl per recebre l'aiga d'una teulada, besal, mena de teule.	<b>cantoniera</b>	sf pèira de cantonada.
<b>canòla</b>	sf canal de fust o de zinc al fons d'un tech, acanal, gorga, regòl, passatge entre dos ostals, androna, canal d'evacuacion de la pissanha dins un estable	<b>cantornar</b>	vtr chantornar.
<b>canon</b>	.	<b>cap</b>	sm cadun dels bòrds d'una lausa. cap de basa : bas. cap de tèsta : naut. cap de costat : drech o esquèr.
<b>canonada</b>	sm tudèl de chimenèia.	<b>capa</b>	sf partida de la teulada que despassa las parets, fòratech, garlanda, rencontre de doas teuladas o de dos gotiers en forma de besal, cornalièra, enduch impermeable fach per empachar las infiltracions, mortièr de paua jos un pasiment, mièja-gropa o gropa dicha alsaciana.
<b>canonièira</b>	sf canonièra, canoèra.	<b>capairon</b>	sm ensemble de las clocas qu'acapta una paret, acapta, encrestament, crestèl.
<b>canonièra</b>	sf fenda practicada dins una paret per tirar amb un canon, canonièira, canoèra.	<b>capaironar</b>	vtr metre un capairon a quicòm, crestonar, encapaironar, arrasar.
<b>canorga</b>	sf glèisa canonicala.	<b>capboquet</b>	sm boquet, corbèl.
<b>cantaplora</b>	sf fenda practicada dins una paret per canalizar las aigas, aigadièr, aguièr, aguièra, aiguèra, toat.	<b>capçalèr</b>	sm pana de minal, capçalèra, cerimana, cailat.
<b>cantau</b>	sm e sf pèira d'angle, cardin.	<b>capçalèra</b>	sf capçalèr, cerimana, cailat.
<b>cantèl</b>	sm tròç de fust o de metal copat a angle agut. metre de (per) cantèl : pausar sus la fàcia mens larga.		

<b>capçar</b>	vtr copar d'escaire una pèça de fust.	<b>capèra</b>	sf capèla, teulada.
<b>cap-carrèra</b>	sm ostal a la debuta o a la fin d'una carrièra.	<b>caperada</b>	sf rengada de teules, teulada, caperat, caperadera, capelada.
<b>cap-casau</b>	sm proprietat principal d'una bòrda.	<b>caperadera</b>	sf teulada, caperada, caperat.
<b>cap d'arrèc</b>	sm debuta d'una gandòla.	<b>caperaire</b>	sm caperan, teulaire.
<b>cap de cabra</b>	sm burcha, pastoira, pèira amb força d'angles, sens caras parallèlas e que se paua dificilament dins una paret.	<b>caperan</b>	sm òme que capèra, caperaire, teulaire.
<b>cap de gat</b>	sm pèira, emplegada en maçonariá, que deu son nom a sa forma arredondida.	<b>caperar</b>	vtr cobrir un ostal, teular.
<b>cap del castell</b>	sm donjon, capduèlh, capdòlh.	<b>caperat</b>	sm caperada, teulada.
<b>cap de vila</b>	sm debuta o fin d'una vila.	<b>caperèra</b>	sf teule o lausa d'acrin, caperièra.
<b>capdoble</b>	sm pèira que doas de sas caras fan un angle aparent dins una maçonariá.	<b>caperièra</b>	sf caperèra.
<b>capdòlh</b>	sm donjon, capduèlh.	<b>cap-estatge</b>	sm estatge al dessús del planpè.
<b>capduèlh</b>	sm capdòlh.	<b>capèt</b>	sm capitèl.
<b>capèl</b>	sm mitra.	<b>capforcha</b>	sf crotz de camins, caireforc, pata d'auca, forca de dos camins.
<b>capèla</b>	sf pichon edifici religiós amb generalament un autar, bastit dins lo campèstre o dins un domeni privat, un espital, eca., bòria, chapèla, capèra.	<b>capfront</b>	sm tròc de teule per enauçar los primiers teules d'una teulada del costat de la carrièra.
<b>capelada</b>	sf teulada d'un cloquièr, teulada d'ostal o de molin de vent, caperada.	<b>capial</b>	sm pinhon, coronament triangular d'una paret que sa cima pòrta la teulada. Es sonat “ <i>gable</i> “ quand se tròba pas al nivèl de la teulada e ondra una autra partida de faciada, capiel, capil, capiòl, capiu, penal, espic, caretta.
<b>capelament</b>	sm teulada.	<b>capiel</b>	sm capial, capil, capiòl, capiu.
<b>capelaniá</b>	sf presbitèri.	<b>capil</b>	sm capial, capiel, capiòl, capiu.
<b>capeleta</b>	sf bojal, bèrca.	<b>capilar</b>	vtr acabar una paret en pinhon.
<b>capelina</b>	sf espic d'acrin en palha sus una clujada.		

<b>capiòl</b>	sm capiol, capil, capiel, capiu.	<b>capmartèl</b>	sm maçonariá que fixa lo cap d'una baca, martèl gròs, clavèl de cap gròs e planièr.
<b>capit</b>	sm carpentariá, cresinada, amban, calabèrt, frèst.	<b>capmàs</b>	sm bòrda, mas, masatge, capmasada.
<b>capitala</b>	sf linha que passa dins l'ais d'un bastion.	<b>capmasada</b>	sf masatge, capmàs.
<b>capitanariá</b>	sf burèu del capitani d'un pòrt, edifici ont se tròba l'oficina d'un capitani.	<b>capmèstre</b>	sm director dels trabalhs.
<b>capitèl</b>	sm pèira que corona lo fust d'una colomna, generalament compausada d'un talhador e d'un panieron, capitèu, capitèth, chapitèth, chapitèu, cabucèl, lindal de pòrta, cabanon de vinha de pèiras secas, crotat e acabat en còn, abric rustic, capitèla, gabitèla, luòc ont s'amassan los canonges d'una catedrala o d'una collegiala, capet.	<b>capolon</b>	sm carpentièr o menuisièr.
<b>capitèla</b>	sf capitèl, barraca o cabanon de vinha amb sovent una tina, ostal campèstre, gabitèla.	<b>caponièra</b>	sf camin fortificat que permet lo passatge d'un obratge a l'autre, obratge fortificat que permet la defensa d'un valat, alandament a la basa d'una cortina per aparar los valats de la fortalesa, bojal dins un tunèl ont se meton los obrièrs al moment del passatge d'un tren, biga de la cima, enquadrament fòrtament salhent al torn d'un alandament.
<b>capitèth</b>	sm capitèl, capitèu, chapitèth, chapitèu.	<b>capòta</b>	sf pèça estanca que cobris la partida nauta d'una tabatièira e que dintra jos la teulada.
<b>capitèu</b>	sm capitèl, chapitèu, capet, capitèth, chapitèth.	<b>cappont</b>	sm debuta o fin d'un pont, costat d'un enart.
<b>capítol</b>	sm bòria apertenent a una amassada religiosa, capiton.	<b>cappontar</b>	vtr plaçar e ligar las pèças d'un enart. sm pèira d'apièja pel taulier d'un pont.
<b>capitòli</b>	sm temple màger de las vilas a l'epòca romana, luòc d'acampada del parlament o de la municipalitat dins d'unas vilas.	<b>captor</b>	sm dispositiu d'un sistèma de gestion o de regulacion. captor solar : dispositiu de transformacion de l'energia solara en energia calorifica.
<b>capiton</b>	sm capitol.	<b>captrau</b>	sf biga mestressa que pòrta d'autras bigas, saumièr.
<b>capiu</b>	sm capa de palha que cobris la cima d'una clujada, capial, capil, capiòl, capiel.	<b>capuchina</b>	sf cornissa en entaulament compausada d'un talon e d'un gèt d'aiga.
<b>caplata</b>	sf cabiron ressat en long, pausat dins lo meteis sens que las latas, al fons de la penda d'una teulada.	<b>capulet</b>	sm blòt conic que corona lo gra superior d'un pinhon, cocuth.
<b>caplatièr</b>	sm tròç de cabiron salhent a l'exterior de la paret, fòratech, boquet, falsagarda, coa de vaca.	<b>capús</b>	sm fustièr, chapús.
<b>capmaison</b>	sm abitacion principala d'una bòrda.		

<b>capusador</b>	sm talhièr de fustièr, banc de fustièr, capusal, caputador.	<b>caratge</b>	sm cara d'una pèira, parament, panèl, carratge.
<b>capusaire</b>	sm menuisièr, fustièr, taconejaire.	<b>carau</b>	sm caral.
<b>capusal</b>	sm capusador, caputador.	<b>caravanserrallh</b>	sm espandi bèl enrodat de bastiments ont los viatjaires an un abric per eles e lor bestial.
<b>capusament</b>	sm capusatge.	<b>carcassa</b>	sf bastit intèrn de fust, de fèrre o de maçonariá que sostén las diferentas partidas d'una construcció.
<b>capusar</b>	vtr menusar, fustejar, pigassar, escairar de blòts de fust o de pèira, capusejar, taconejar, chapurar.	<b>carcassar</b>	vtr far la carcassa d'un ostal.
<b>capusariá</b>	sf menusariá, fustariá.	<b>càrcer</b>	sm preson, prison, cagamanja, gabiòla.
<b>capusatge</b>	sm accion de trabalhar lo fust per l'escairar.	<b>cardenh</b>	sm fulhura facha dins una pòst amb un bovet.
<b>capusejaire</b>	sm fustejaire.	<b>cardenhar</b>	vtr far de cardenhs, bovetar.
<b>capusejar</b>	vtr capusar.	<b>cardiader</b>	sm bovet.
<b>caput</b>	sm testut.	<b>cardin</b>	sm pèira d'angle, cantau.
<b>caputador</b>	sm capusal, capusador.	<b>careta</b>	sf capial d'un ostal.
<b>capvalat</b>	sm fossat entremièg doas proprietats en penda, capvalièira.	<b>cargader</b>	sm cai, cargadera.
<b>capvalièira</b>	sf capvalat, capvalièra.	<b>cargadera</b>	sf cargader.
<b>capvalièra</b>	sf capvalièra.	<b>cargador</b>	sm pèça de fust que los obrièrs i pausen la banasta per l'emplenar e los manòbras l'aucèl per que siá de melhor cargar sus l'espatala, maquina amb una bena a l'avant per cargar de material dins de camions.
<b>cara</b>	sf talús, sostenement d'un terraplen.	<b>carlòt</b>	sm carrièra pichona, androna, vanèla.
<b>caral</b>	sm gandòla, rèc, carau.	<b>carmèl</b>	sm convent ont vivon los religioses o las religiosas de l'òrde de Carmèl.
<b>carar</b>	vtr cairar, carrar.	<b>carnèl</b>	sm obertura entre dos merlets a cima de paret per poder tirar sus l'enemic, crenèl, carnèu, batalh.
<b>carat</b>	sm cairat, carrat.		

<b>carnelar</b>	vtr far de carnèls, encrenar.	<b>carratge</b>	sm cara d'una pèira, parament, panèl, caratge.
<b>carnèu</b>	sm crenèl, carnèl.	<b>carreforc</b>	sm caireforc.
<b>carnière</b>	sf ferradura de rotacion compausada de doas lamas rectangularas, l'una fixa, l'autra movedissa, articuladas pel mejan d'una vergueta dins una sarralha, bartavèla, frachissa.	<b>carrèl</b>	sm carrèu, cairèl, malon, maon, calador, pavat.
<b>carnsaladariá</b>	sf botiga ont se vend de carnsalada.	<b>carrèla</b>	sf carriòl, bariòta, carrida, carrèu de brica, calador, rajòla.
<b>carpenta</b>	sf fustam d'un ostal, carcassa d'una construccion, arcament. carpenta a la Filibèrt de l'Orme : carpenta amb de tinals sens manten e amb un perfil corb (arc de plen cindre o arc bresat) formats de dos còrses de plancas (sonadas <i>corbas</i> ) e pausats sus l'arrasa de las parets de longpan e tenguts per de tiéras de ligams.	<b>carrelada</b>	sf ponde fach amb de carrèus, carrelatge.
<b>carpentar</b>	vtr talhar de fustas per far un fustam, arcamar, arrecamar.	<b>carreladís</b>	sm malonatge de bricas o de pèiras, ciò qu'es malonat.
<b>carpentari</b>	sm lo que fa de trabalh de carpentariá.	<b>carrelaire</b>	sm malonaire, cairelaire.
<b>carpentariá</b>	sf talhièr ont se fa una carpenta, fustariá.	<b>carrelar</b>	vtr far de carreladisses, cairelar, solar.
<b>carpentatge</b>	sm construccion de carpentas, arcament.	<b>carrelatge</b>	sm cairèl, malonatge, cairelatge, carrelada.
<b>carpentejar</b>	vtr talhar (de pèças de fust) per un fustatge, fustejar.	<b>carreleta</b>	sf aplech per copar los carrèus o los malons.
<b>carpentièr</b>	sm lo que fa de carpentas, fustièr, mestre d'aissa.	<b>carrèra</b>	sf carrièra.
<b>carraigira</b>	sf camin rural.	<b>carretal</b>	sm e sf remesa per las carretas, tàpia, camin per las carretas, carretial.
<b>carral</b>	sm machafèrre, cagafèrre, merdafèr, camin fach per las carretas.	<b>carretial</b>	sm carretal.
<b>carrar</b>	vtr cairar, carar.	<b>carrèu</b>	sm veire, plaqueta generalament carrada, carrèl, element que sa granda cara es dispausada en parament.
<b>carrat</b>	sm cairat, carat, plaça d'una bastida, garlandèa, garlandèu.	<b>carri</b>	sm mena de carriòl per transportar de bigas.
<b>carrat del croisièr</b>	sm crosada.	<b>carrida</b>	sf carriòl, bariòta, carrèla.
		<b>carrièr</b>	sm carrièra, carrièira.
		<b>carrièira</b>	sf carrièra, carrièr.

<b>carrieirat</b>	sm carrierat.	<b>casa</b>	sf ostal, maison, chasa.
<b>carrièra</b>	sf via de vila orlada d'ostals, rota per far passar de carretas, carrièr, carrièira, carrèra. carrièra bòrnia : androna. carrièra òrba : carrièra sens sortida. carrièra crosada : caireforç	<b>casadura</b>	sf bastison, ensemble de las construccions d'un ostal.
<b>carrierat</b>	sm quartier, molon, carrieirat.	<b>casal</b>	sm ostal o edifici deroït, casau, chasal, casaròca, ostal marrit, ostal vièlh, jaça, bòria, estable, comuns, cauma, cortada, òrt, tuhaca.
<b>carrieròt</b>	sm carrieròta.	<b>casalatge</b>	sm masatge.
<b>carrieròta</b>	sf carrièra pels pedons que dona al darrièr dels ostals, androna, carrieròt.	<b>casalet</b>	sm casal pichon.
<b>carriòl</b>	sm carrida, bariòta, carrèla, carriòla.	<b>casalhon</b>	sm casèl pichon.
<b>carriòla</b>	sf carriòl.	<b>casalissa</b>	sf fenial, bòria.
<b>carron</b>	sm pavat o cairèl de brica, teulina, molon.	<b>casalon</b>	sm cabana, ostal pichonèl.
<b>carronar</b>	vtr montar una maçonariá amb de carrons, maonar, malonar.	<b>casalòt</b>	sm casal pichon.
<b>carròta</b>	sf escapolon cilindric de sondatge de terren.	<b>casamata</b>	sf abric militar voltat, per de soldats o de municions.
<b>carrotar</b>	vtr far un carrotatge dins un terren.	<b>casament</b>	sm lòtjament.
<b>carrotatge</b>	sm extraccion d'una carròta de terren amb un carrotièr.	<b>casaròca</b>	sf cabana cobèrta amb de palha, jaça cobèrta amb de ginèstes, palhièr, cajaròca, cajòrca.
<b>carrotièr</b>	sm instrument per traire una carròta de terren.	<b>casau</b>	sm casal.
<b>cartilha</b>	sf fenda, fendascla, crebassa.	<b>casbà</b>	sf palais e ciutadèla del rei en Africa del nòrd.
<b>carton</b>	sm traveton cairat, quadre de fenèstra, de pòrta, quarton.	<b>cascalh</b>	sm brisum de pèiras.
<b>cartonada</b>	sf encors de cartons, quartonada.	<b>casèl</b>	sm chasèl, chasèla, cabana, jaça.
<b>cartonar</b>	vtr pausar de cartons, travetar, travatellar, quartonar.	<b>casèla</b>	sf cabana de cantonièr, de vinhiron, de pastre, casèl, chasèla.
		<b>casèra</b>	sf cabana de pastre.

<b>casèrna</b>	sf bastiment per acomodar de soldats.	<b>castelhar</b>	vtr castellar, fortificar, encastellar.
<b>casin</b>	sm ostal isolat dins lo campèstre.	<b>casterar</b>	sm blesta.
<b>casina</b>	sf cajaròca.	<b>casteràs</b>	sm castelàs, castèl, castèl-fòrt, castellar.
<b>casinò</b>	sm establiment public amb de salas d'espectacle, d'amassada, de jocs, de dansa, tahureta.	<b>castèth</b>	sm castèl, castèu.
<b>casorna</b>	sf cabana del campèstre, chasorna.	<b>castèu</b>	sm castèl, castèth.
<b>caspel</b>	sm terren fèrme o peirós que i se pòt bastir dessús, gaspèl.	<b>castilha</b>	sf torreta de gach, gacha.
<b>cassilha</b>	sf brisum de ròcs, rèble.	<b>castina</b>	sf calcarí que ven dels nauts fornells e que servís per far de cauçadas o de pasiments.
<b>cassòu</b>	sm intrada de fenial.	<b>cata</b>	sf acapta.
<b>castèl</b>	sm edifici fortificat, bastit sus un puèch, que sas muralhas son enrodadas d'un valat e garnidas de torres, castèth, castèu, castèl-fòrt, castèlh, castellar, castelàs, construccion bèla, amb de torres, enrodada d'un pargue amb de jardins, de bacins d'aiga, eca., que servís d'abitacion reiala o senhorala, ostal de mèstre de dimensions bèlas dins una propietat granda.	<b>catana</b>	sf acatana.
<b>castelaniá</b>	sf territori d'un castèl al dedins de las muralhas.	<b>catedrala</b>	sf glèisa màger d'una diocèsi ont demòra l'evesque.
<b>castelar</b>	sm castèl, castèl-fòrt, castelàs.	<b>cauç</b>	sf calç, acauç.
<b>castelar</b>	vtr fortificar, encastellar, castelhar.	<b>cauçada</b>	sf calçada, caucina, cauçat, chauçada.
<b>castelàs</b>	sm castèl, castèl-fòrt, castellar, casteràs.	<b>cauçat</b>	sf calçada, caucina, cauçada.
<b>castelet</b>	sm castèl pichon, tudèl de chimenèia sul capial d'un ostal, calfapança de chimenèia.	<b>caucièr</b>	sm calquièr.
<b>castèl-fòrt</b>	sm castèl, castelar, castelàs.	<b>caucina</b>	sf calçada, cauçada, cauçat.
<b>castèlh</b>	sm castèl.	<b>caudèra</b>	sf caudièra.

<b>caudièra</b>	sf caudièra.	<b>cavaletada</b>	sf enart de fustièr.
<b>caudièra</b>	sf aparelh per far de calor e calfar un ostal, caudièra, caudèra, aparelh que transforma un combustible en energia calorifica. caudièra murala : caudièra qu'es fixada a una paret. caudièra al fiol, al gas, a la lenha : caudièra que fonciona al fiol, al gas o a la lenha.	<b>cavalièra</b>	sf cavalièra.
<b>caufament</b>	sm calfatge, calfament.	<b>cavalier</b>	sm montet de tèrra per i metre los canons per fin de dominar los enemics, montet de tèrra auçat al ras d'una rota, d'un camin de ferre, eca.
<b>caufariá</b>	sf calfariá.	<b>cavalièra</b>	sf biga cindrada per far una grop, cavalièra.
<b>caufatge</b>	sm calfatge, cauhatge. ostal de tres caufatges : maison que a tres apartaments.	<b>cavar</b>	vtr curar, chavar.
<b>caufatgista</b>	sm calfatgista, cauhatgista, chaufatgista.	<b>cavèr</b>	sm obrièr que cava.
<b>cauhapança</b>	sf calfapança.	<b>cavet</b>	sm motladura concava que son perfil es prèp del quart de cercle.
<b>cauhatge</b>	sm calfatge, caufatge.	<b>cavilha</b>	sf pèça de fust ligant un assemblatge dins un assemblatge de fustariá, de menusariá, trestira, cavilhièr, chavilha.
<b>cauhatgista</b>	sm calfatgista, caufatgista, chaufatgista.	<b>cavilhar</b>	vtr metre de cavilhas per ligar un assemblatge, trestirar, cavilhonar.
<b>caulet</b>	sm als sègles xv e xvi ondradura del rampant del capial e de las arestas dels tets en piramide.	<b>cavilhièr</b>	sm cavilha.
<b>cauma</b>	sf cabana clujada per i metre lo bestial pendent lo calimàs, ostal clujat, casal.	<b>cavilhonar</b>	vtr cavilhar.
<b>cauquilha</b>	sf vòlta en salhent, vòlta pichona, en general bastida dins un caire dintrant, formant pièja jos una paret o una bastenda en salhent, e permetent un cambiament de plan a aquell nivèl de la construccion, conca, trompa.	<b>cèla</b>	sf abric contra lo vent, convent (vièlh), cambra dins un convent, cellula de preson.
<b>cava</b>	sf trencada per las apevasons, celièr, membre sosterranh.	<b>celariá</b>	sf celièr.
<b>cavada</b>	sf contengut d'una cava.	<b>cèl-dubèrt</b>	sm dobelatura facha dins una teulada per donar de jorn, plataforma qu'a pas de teulada al primièr nivèl, chinèl, celèste, compluvi, cèl-obèrt.
<b>cavalet</b>	sm escala dobla compausada de doas escalas ligadas pel cap naut e que se sostenen reciprocament.	<b>celèr</b>	sm celièr, cerèr.
		<b>celèste</b>	sm dobelatura facha dins una teulada per donar de jorn, cèl-dubèrt, chinèl.
		<b>celièr</b>	sm membre per conservar lo vin, chai, tinal, tinalièr, tinairòl, celèr, cerèr, celariá.

<b>cellula</b>	sf membret unenc per la demorança d'una persona, cambra de preson, jaula, cambra de monge.	<b>cervèl</b>	sm partida superiora d'una vòlta.
<b>cèl-obèrt</b>	sm cèl-dubèrt.	<b>cèu</b>	sm vòlta.
<b>cemendar</b>	vtr ligar, emplir amb de cement, cimentar.	<b>ceuba</b>	sf pana de carpenta.
<b>cement</b>	sm ciment.	<b>chabana</b>	sf cabana.
<b>cementèri</b>	sm terren senhat, enrodat de parets generalament, ont los mòrts son sebelits, segrat, cemetèri.	<b>chabanon</b>	sm cabanon.
<b>cemetèri</b>	sm cementèri.	<b>chabòt</b>	sm cabòt.
<b>cenacle</b>	sm cambra nauta per i manjar o i far d'amassadas.	<b>chabòta</b>	sf cabòta.
<b>cenador</b>	sm sala de manjar, manjador, dinnador.	<b>chafraire</b>	sm òme que chafra.
<b>cendrièr</b>	sm trauc, receptacle prèp de la chimenèia ont se met las cendres per l'utilizar dins la bugada.	<b>chafrar</b>	vtr perbocar, reparar una perbocada.
<b>cenotafi</b>	sm monument en fòrma de tombèl, quilhat en sovenir d'un defuntat, que son còrs i es pas sebelit, sarcofag.	<b>chafre</b>	sm lausassa, pavat de pèira, cafre, enduch grossièr.
<b>centrala</b>	sf centrala electrica : usina que produsís d'energia electrica. centrala nucleara : usina que produsís d'energia electrica pel mejan de l'atòm. centrala de tractament d'aire (c.t.a.) : aparelh que acampa dins un meteis ensemble una v.m.c. e una p.a.c..	<b>chabron</b>	sm cabron.
<b>cepón</b>	sm apièja, pilar, colomna, sarralha de fust.	<b>chai</b>	sm celièr.
<b>cercle</b>	sm estable.	<b>chalet</b>	sm ostal dins Aups, bastit en fust, ondrat de balcons abrigats jos un tet de doas aigas fasent salhent.
<b>cerèr</b>	sm celièr, granja.	<b>chambra</b>	sf cambra.
<b>cerimana</b>	sf pana de minal, cailat, capçalèr, capçalèra.	<b>chambran</b>	sm quadre o enquadrament d'una pòrta, d'una fenèstra, d'una chimenèia, règla longa de maçon, tabard.
		<b>chamenèia</b>	sf cheminièira, chemenèia, chiminièra, chimenèira, chiminèia.
		<b>chamin</b>	sm camin.
		<b>chaminiè(i)a</b>	sf chimenèia.

<b>chanal</b>	sm canal, chanau.
<b>chanau</b>	sm canal, chanal.
<b>chancèl</b>	sm cancèl.
<b>chancere</b>	sm poiriment de la pèira de talha pel salnitre.
<b>chanfren</b>	sm susfàcia obtenguda en bresant l'aresta d'una pèira, d'una peça de fust, de metal, etc., plumet.
<b>chanfrenar</b>	vtr far de chanfrens.
<b>chantièr</b>	sm obrador ont se travalhan las pecas de fust, la pèira, eca., peça de fust que los obrièrs i apièjan las pèiras, lo fust que travalhan.
<b>chantinhòla</b>	sf pèça de fust sostenent las pancières, miejariá.
<b>chantornament</b>	sm accion o resultat de chantornar.
<b>chantornar</b>	vtr copar una peça de fust o de metal segon un perfil donat, cantornar.
<b>chapa</b>	sf travada.
<b>chapèla</b>	sf capèla.
<b>chapitèth</b>	sm capitèl, capitèth.
<b>chapitèu</b>	sm capitèl, capitèu.
<b>chaplum</b>	sm retalh, capusilha de pèira de talha, raias sus un dessenh.
<b>chapotar</b>	vtr carpentar, menusar, capusar, fustear.

<b>chapurar</b>	vtr capusar.
<b>chapús</b>	sm capús.
<b>charlata</b>	sf pòst sus la quala se met lo gotièr d'una teulada, cabiron, ressat dins sa longor e pausat dins lo meteis sens que las latas, en bas de la teulada, cantilat.
<b>charpenta</b>	sf carpenta.
<b>charpentar</b>	vtr carpentar.
<b>charpentariá</b>	sf carpentariá.
<b>charpentatge</b>	sm carpentatge.
<b>charpentejar</b>	vtr montar una charpenta, far lo charpentier.
<b>charpentèr</b>	sm carpentier, charpentier.
<b>charpentier</b>	sm carpentier, charpentier.
<b>charpentiera</b>	sf pèça principala o importanta d'una charpenta.
<b>charpilhor</b>	sm fustièr marrit, gasta-boès.
<b>charriera</b>	sf carrièra.
<b>chartrosa</b>	sf convent pels chartrosses, ostal de campèstre isolat e d'arquitectura austèra, longa maison bassa en Gironda.
<b>chasa</b>	sf casa.
<b>chasal</b>	sm casal.
<b>chasalon</b>	sm casalon.
<b>chasèl</b>	sm casèl.
<b>chasèla</b>	sf casèla.

<b>chasorna</b>	sf casorna.	<b>chimenièira</b>	sf cheminièira, chemenèia, chiminièira, chimenèia, chiminèia, chaminèia.
<b>chastèu</b>	sm castèl.	<b>chiminèia</b>	sf cheminièira, chemenèia, chiminièira, chimenèia, chimenièira, chaminèia.
<b>chauçada</b>	sf cauçada.	<b>chiminièira</b>	sf cheminièira, chemenèia, chimenèia, chimenièira, chiminièra, chiminèia, chaminèia.
<b>chauçar</b>	vtr caladar un camin.	<b>chiminièra</b>	sf cheminièira, chemenèia, chimenèia, chimenièira, chiminièra, chiminèia, chaminèia.
<b>chaufatgista</b>	sm calfatgista, cauhatgista, caufatgista.	<b>chinèl</b>	sm celèste, cèl-dubèrt.
<b>chavar</b>	vtr cavar.	<b>chinhòla</b>	sf virona pichona.
<b>chaval de pèira</b>	sm pilar de sostenniment pendent la reparacion d'un pont.	<b>chivale</b>	sm obertura dins la teulada per anar sul tet, respiralh.
<b>chavilha</b>	sf cavilha.	<b>chòta</b>	sf machòta, suita.
<b>chebana</b>	sf cabana.	<b>cibòni</b>	sm cibòri, capèla bastida per recebre los òsses.
<b>chèl</b>	sm pèile, pestèl.	<b>cibòri</b>	sm luòc cobèrt a la dintrada d'una glèisa, cibòni, pòrge, portic.
<b>cheminèia</b>	sf obratge de maçonariá per far de fuòc dins un ostal, cheminièira, chimenèia, chiminièira, chaminèia, chimenèia, chimenièira, chiminèia.	<b>cieune</b>	sf pèça de fust plaçada orizontalament sul sòl per suportar de pièjas.
<b>cheminièira</b>	sf chemenèia, chiminièra, chimenèia, chimenièira, chiminèia, cheminèia.	<b>cilindraire</b>	sm persona que mena un cilindre.
<b>cheminièra</b>	sf cheminièira.	<b>cilindrar</b>	vtr passar un cilindre sus un camin empeirat.
<b>chenal</b>	sm canal.	<b>cilindratge</b>	sm accion o resulta de cilindrar.
<b>chicana</b>	sf dins una fortificacion, passatge en ziga-zaga per parar lo caminament dels soldats dels tirs enemics.	<b>cilindre</b>	sm maquina per cilindrar.
<b>chicotar</b>	vtr talhar la susfàcia d'una pèça de fust per i fixar plan lo platre.	<b>cimaïsa</b>	sf motladura comprendent un talon e una docina entre de motladuras segondàrias e coronant una cornissa o regnant a nautor de coide sus un parafuèlh o autre revestiment.
<b>chimenèia</b>	sf cheminièira, chemenèia, chiminièra, chimenièira, chiminèia, chaminèia, canton.		

<b>cimen</b>	sm plombèl.	<b>cinematèca</b>	sf establiment per centralizar, servir e projectar de films cinematografics.
<b>ciment</b>	sm matèria polverulenta que, amb d'aiga, dona una pasta plastica que pòt ligar de substàncies variadas, cement, mauta.	<b>cingla</b>	sf arc doblèu.
<b>cimentar</b>	vtr recobrir amb de ciment, cemendar, mautir, amortear.	<b>ngle</b>	sm camin de ronda dins un castèl, corsièra, escorsièras.
<b>cimentariá</b>	sf usina ont es fa lo ciment.	<b>cinodròm</b>	sm pista ont se fan de correguda de cans.
<b>cimentatge</b>	sm accion o resultat de cimentar.	<b>cintra</b>	sf cindra.
<b>cimòis</b>	sm cimós, cimossièra, cimol, cimòissa.	<b>cintrada</b>	sf cindrada.
<b>cimòssa</b>	sf cimós, cimossièra, cimol, cimòis.	<b>cintrar</b>	vtr cindrar.
<b>cimol</b>	sm cimós, cimossièra, cimòis, cimòssa.	<b>cintratge</b>	sm accion de cintrar.
<b>cimós</b>	sm laus o teule de l'òrle lateral d'un cobèrt, cimossièra, cimol, cimòis, cimòssa.	<b>cintré</b>	sm cindre.
<b>cimossa</b>	sf òrle d'un cobèrt, cimossièra.	<b>cinturar</b>	vtr bastir una encinta fortificada.
<b>cimossièra</b>	sf cimossièra, cimós, cimòis, cimòssa.	<b>circ</b>	sm vasta encinta sens tet o cobèrta d'un vèl, amb un sol cobèrt d'arena, enrodada de grases, dins la quala se fasián de corregudas de carris, de luchas de bèstias fèras, de gladiators, eca.
<b>cimossièra</b>	sf cap lateral d'un cobèrt, lausa o teule de l'òrle d'un cobèrt, cimossa, cimós.	<b>circulada</b>	sf sistèma d'urbanizacion d'unas vilas de Lengadòc caracterizat per de cercles concentrics d'ostals bastits al torn d'un castèl o d'una glèisa.
<b>cindra</b>	sf aparelh de carpentariá sus lo qual se bastís una volta, règla per cindrar, símbèl, cintra.	<b>circulator</b>	sm pompa sus una installacion de calfatge.
<b>cindrada</b>	sf accion de cindrar, cintrada.	<b>cisalhas</b>	sf. plural instrument per talhar lo metal.
<b>cindrar</b>	vtr donar a quicòm la fòrma d'un cindre, enarcar, far un cindre, cintrar.	<b>cisèl</b>	sm aplech per trabalhar la pèira, lo fust o lo metal, cisèu.
<b>cindratge</b>	sm accion o resultat de cindrar, cintratge.	<b>ciselar</b>	vtr escalprar amb un cisèl.
<b>cindre</b>	sm corbadura concava d'una volta, carpenta per far una volta e que sostén las pèiras fins que las claus i sián mesas, cintre.	<b>cisèu</b>	sm cisèl.
<b>cinèma</b>	sm sala ont se projèctan de films cinematografics.		

<b>cistèrna</b>	sf sèrva tampada o non per emmagatzinar de liquid.	<b>clau en man</b>	sf (bastir un ostal -) prene a prètzfach la bastison d'un ostal : maçonariá, fustariá, menusariá e sarralhariá.
<b>ciutadèla</b>	sf fortalesa, bastida dins o prèp d'una vila, per la defendre, vila fortificada, plaça.	<b>clauficar</b>	vtr claufisdre.
<b>ciutat</b>	sf vila granda, aglomeracion.	<b>claufisdre</b>	vtr clavar.
<b>civièira</b>	sf civièira.	<b>cloupon</b>	sm clouponh.
<b>civièra</b>	sf baiard, civièira.	<b>clouponh</b>	sm mena de travet, cloupon.
<b>clap</b>	sm esclapon de fust o de pèira.	<b>claus</b>	sm cort tampada per de bastiments o de parets, parguièr, baca, resclausa.
<b>clapa</b>	sf clap.	<b>clausada</b>	sf clausura.
<b>clapet</b>	sm corondat de fust, pèiras e mortièr.	<b>clauget</b>	sm clauget.
<b>claquet</b>	sm bartavèla de pòrta.	<b>clauget</b>	sm clauget.
<b>clastra</b>	sf la clastrera se compausa de quatre balets a l'entorn d'un òrt. I se tròban tanben doas sèrvas d'aiga : un potz al centre per collectar l'aiga de pluèja e un lavabo sus un costat per las ablucions. Es un luòc de meditacion e un luòc de passatge. Dins los monestiers, la sala capitulara, la glèisa, lo refectòri dobrisson sovent sus la clastrera, clastre, claustra.	<b>clauget</b>	sm mejan, pèira darrièra d'una sisa, corondat, buget, paret que separa dos membres, partèr, partiment, clauget, botissa, muralha, miegèr, defensa fortificada.
<b>clastre</b>	sm clastrera, claustra.	<b>claugetament</b>	sm resultat de claugetar.
<b>clau</b>	sf pèça de metal que govèrna una sarralha, pèira trabalhada per clavar un arc o una volta, tirant.	<b>claugetar</b>	vtr bugetar, far un corondat, acabar una sisa de pèiras, mejanar, entremiejar.
<b>clau de crotz</b>	sf clau de volta.	<b>claustratge</b>	sm accion o resultat de claugetar.
<b>clau de fusta</b>	sf ancora al cap d'una fusta per manténer las parets.	<b>claustra</b>	sf clastrera, clastre.
<b>clau de pont</b>	sf angle salhent de pila de pont.	<b>clausuga</b>	sf androna.
<b>clau de volta</b>	sf pèira situada a la crosada de las nervaduras que sostenen una volta. La clau pòt èsser penjanta, tòlus.	<b>clausura</b>	sf encinta d'una vila que pòt èsser un valat, una palissada o una muralha, barri, muralha, clausada.
		<b>clautòrta</b>	sf manada en semicercle per butar un verroll.
		<b>clavadura</b>	sf accion de clavar, accion de metre la clau a una volta.

<b>clavar</b>	vtr metre la clau a una volta, metre una ancora a una muralha, acabar un obratge.	<b>uledisar</b>	vtr bastir en tàpia.
<b>clavèl</b>	sm pèira d'un arc, nosèl de pèira de talha, tija de ferre aponchada amb una cabòca a l'altre cap, clavèu, tija parcialament enfonzada dins una paret per servir d'acòrcament a un obratge salhent de plastre. clavèl fuelhador (folhador) : clavèl per fixar les fuèlhas. clavèl jasenal : clavèl per fixar les jasenes. clavèl latador : clavèl per fixar latacs, doèlas, fuèlhas.	<b>climatizacion</b>	sf accion o resulta de climatizar.
<b>clavelar</b>	vtr fixar amb de clavèls.	<b>climatizador</b>	sm aparelh per climatizar.
<b>clavelièra</b>	sm farga d'un clavelièr, clavelièra.	<b>climatizar</b>	vtr mantener e regenerar l'aire, l'atmosfera d'un luòc, dins de condicions de temperatura e de mostor plan determinadas, installar de climatizacions.
<b>clavelièra</b>	sm clavelièra.	<b>clinica</b>	sf establiment o seccion d'establiment espitalièr public o privat, generalament especializat, policlinica.
<b>claveria</b>	sf luòc enrodat d'una defensa.	<b>cliuet</b>	sm cadaula, bartavèla.
<b>claveta</b>	sf pichona clau per immobilizar una pèça, galha, trasficha.	<b>clisquet</b>	sm cliuet.
<b>clavetièra</b>	sf clavetièra.	<b>cloca</b>	sf pèira de capairon en fòrma de v capvirat e salhenta o non de la paret, acapta, creston, grudièr, passerat, lausa de l'angle d'una gropia.
<b>clavetièra</b>	sf trauc de sarralha, fenzisclet, clavetièra, clavièra.	<b>clòia</b>	sf cluèg.
<b>clavèu</b>	sm clavèl.	<b>clojada</b>	sf clujada.
<b>clavièra</b>	sf clavetièra, clavièra.	<b>clojar</b>	vtr clujar.
<b>clavièra</b>	sf clavetièra, clavièra.	<b>cloquèr</b>	sm cloquièr.
<b>aleda</b>	sf enclus lo còr dels canonges. Marca la separacion entre los religioses e los fisèls. Es ondrada per una iconografia plan polida, subretot quand separa lo còr del deambulatori (Albi), pòrta qu'a sa partida superiora a jorn, tamís.	<b>cloquièr</b>	sm torre subremontant una glèisa e que abriga las clòcas, cloquèr. Cloquièr lemosin : cloquièr amb mai d'un nivèl, una basa carrada e una cima octogonalala.cloquièr torçut : cloquièr que son agulha es elicoïdala. cloquièr-torre : cloquièr qu'es bastit independentament de la glèisa.
<b>aledat</b>	sm aledís, trelís de fenèstra.	<b>cloquièr-mur</b>	sm cloquièr compausat d'una simpla paret traucada per d'alandaments, mur campanaire, panèla, rausèl.
<b>aledís</b>	sm trelís.	<b>cloquieiron</b>	sm cloquièr pichon ondrant lo fondament de la poncha d'un cloquièr o los caires d'un edifici, cloquieron.
		<b>cloquieron</b>	sm cloquieiron.

<b>clòt, -a</b>	adj. de nivèl, d'aplomb, planièr, -ièra, orizontal, -a.	<b>coa d'ironda</b>	sf en fòrma de coa d'irondèla, valent a dire mai larg a un cap qu'a l'autre, aronda.
<b>clòt</b>	sm vòlta pichona.	<b>cobèrt</b>	sm teulada, teule canal, lendar, pèira de vòlta, acapta de paret, pòrge, teulat, tech, cubèrt, para, carrièra cobèrta, formada pel retirament del planpè jos l'estatge de l'ostal, a l'entorn d'una plaça, gitat, bastiment compausat d'un tet sus de pilars e que servís de remesa, engard. cobèrt a l'imperiala : cobèrt a quatre aigas. cobèrt camarat : teulada amb de latas negadas dins lo plastre o amb de parafuèlhs. cobèrt de palha : tet cobèrt amb de palha. cobèrt de teule eissut : teulada ont los teules son pausats sens mortièr. cobèrt de teule vist : teulada ont los teules son pausats sens doèla o sens brica.
<b>clotar</b>	vtr curar per far un trauc.	<b>cobèrta</b>	sf teulada, teule canal, lindal, pèira de vòlta, acapta de paret, pòrge, vernís de faiença, cubèrta.
<b>cluèg</b>	sm palha que cobris lo tet d'un ostal, clòia, gluèg, talabena.	<b>cobertar</b>	vtr far la cobèrta d'un ostal, cubertar.
<b>clujada</b>	sf cobèrt de cluèg, clojada, comada, jaça, abric, endòsta, talabena.	<b>cobicom</b>	sm resclausa.
<b>clujaire</b>	sm òme que fa de clujadas, empalhador, talabèr.	<b>coble</b>	sm saumièr.
<b>clujar</b>	vtr cobrir una teulada amb de palha, clojar, glujar, palhar, talabenar.	<b>coblet</b>	sm jasena, traveta, doblisset.
<b>coa (d'una pèira)</b> sf	panèl d'una pèira opausat a lo del parament.	<b>cobriment</b>	sm teulada, cubriment.
<b>coa d'arrat</b>	sf lima triangulara.	<b>cobrir</b>	vtr far la teulada d'un ostal, cubrir.
<b>coa de merluça</b> sf	bròssa de pintre larga e planièra.	<b>cocuth</b>	sm pèira darrièra d'un capitel, capulet.
<b>coa de pavon</b>	sf aparelh o disposicion en ventallh de divèrsas ondraduras.	<b>codèrc</b>	sm plaça pichona o pelenc davant una bòria, cobèrt bastit sus aquel emplaçament, cortil.
<b>coa de pòrc</b>	sf aplech talhant e conic dels plombièrs.	<b>codièira</b>	sf codièra.
<b>coa de rat</b>	sf lima longa e fina, coa d'arrat.	<b>codièra</b>	sf codièra, codièira.
<b>coa de tet</b>	sf bòrd de tet.		
<b>coa de vaca</b>	sf cabiron en salhent sul nud d'una faciada, caplatièr.		

<b>coès</b>	sm pèça de fust que perlonga lo cabiron aval d'una carpenta.	<b>colar</b>	vtr metre en plaça lo betum per gravitat.
<b>coesion</b>	sf capacitat d'un còs a servir sa carcassa fisica.	<b>colissa</b>	sf coladissa.
<b>cofrar</b>	vtr far un cofratge, encofrar, panelar.	<b>collateral</b>	sm nau lateral d'una glèisa. Nom de la nau lateral d'una glèisa quand son auçada es inferiora a la de la nau màger, costier-bas.
<b>cofratge</b>	sm fustatge de maçon per betumar, carpenta de fust o de metal per defugir los esbodenaments dins los poses, las minas, las trencadas, accion de cofrar.	<b>collector d'escobilhas</b>	sm dins un immòble, conduch vertical lis per getar las escobilhas.
<b>cohin</b>	sm androna, passatge entre doas proprietats.	<b>collègi</b>	sm bastiments d'un establiment d'ensenhament del segond gra.
<b>coidièira</b>	sf coidièra, codièra, relaisset.	<b>collegiala</b>	sf glèisa que, sens èsser una catedrala, a un capítol de canonges.
<b>coidièra</b>	sf bas de fenèstra al dessús de l'alèuge, codièra, relaisset.	<b>colomba</b>	sf colomna, garlòpa, postèl vertical dins un corondat o dins un pan de fustam.
<b>coissinet</b>	sm dins un capitèl ionic, partida ventruda que forma lo mitan de la benda que, dels dos costats de la colomna, s'enrotla en voluta.	<b>colombatge</b>	sm mena de construccion en corondats que los postèls de manten i demòran visibles, corondatge.
<b>coissins</b>	sm,plural bigas que sostenen una campana.	<b>colombièr</b>	sm bastissa per l'elevatge dels columbs, pijnèr, pijnòr, pijnèra.
<b>col</b>	sm mesa en plaça del betum dins sos cofratges.	<b>colomna</b>	sf pilar de fòrma cilindrica. colomna salomonica : colomna que son fust a un salhent elicoïdal de seccion semicirculara.
<b>còla</b>	sf besal, valat.	<b>colomnada</b>	sf alinhamant de colomnas.
<b>colada</b>	sf caduna de las sequéncias repetitivas de mesa en plaça de las sisas de betum d'un obratge.	<b>colondra</b>	sf pilar de corondat.
<b>coladís</b>	sm mortièr liquid que l'òm fa dintrar dins los junts d'una maçonariá, liason, mescladís de mortièr liquid o de ligants que durcis aprèp injeccions.	<b>colondrat</b>	sm mena de corondat.
<b>coladissa</b>	sf pèça amb una canal per far limpar una partida mobila, colissa.	<b>colomneta</b>	sf colomna pichona.
<b>colana</b>	sf colomna de fust per renfortir e téner lo colanat.	<b>colonha</b>	sf ostal d'un colon.
<b>colanat</b>	sm maçonariá en tàpia per far de clausons interioras, corondatge, maton.	<b>columbàri</b>	sm bastiment provesit de bojals per recebre las urnas funeràries.
<b>colar</b>	sm pèrlas o olivas ondrant l'astragal d'una cornissa o d'un capitèl, benda de metal qu'enròda una canonada per la téner lo long d'una paret.	<b>coma</b>	sf come.

<b>comada</b>	sf clujada.	<b>compactor</b>	sm maquina per compactar.
<b>comandaria</b>	sf residéncia d'un comandant.	<b>compàs</b>	sm aplech per traçar de cercles, per prene o portar de mesuras.
<b>comblar</b>	vtr emplenar completament una cavitat d'un biais compacte amb de materials (tèrra, grava, eca.) dusca al nivèl del terren vesin, comolar.	<b>compeirar</b>	vtr arrasar amb de pèiras, caladar.
<b>comblament</b>	sm accion o resulta de comblar, comolada, comolatge.	<b>compés</b>	sm cadastre.
<b>combe</b>	sm çò que permet de comblar, tralhatge per far un barratge, nivellar un terren o per emplenar l'espandi darríer un paret de sostenament per exemple, comol.	<b>compluvi</b>	sm dobertura carrada dins lo tet d'un ostal roman.
<b>combe</b>	sm barratge de ribièra.	<b>compòrta</b>	sf taulièr d'un pont-levadís.
<b>come</b>	sm coma, frèst, galatas.	<b>composite</b>	adj. òrdre architectural roman, amb capitèl ondrat de las volutas de l'ionic e de las fuèlhas d'acant del corintin.
<b>commutador</b>	sm aparelh per copar, tornar metre, invertir lo corrent electric, e per lo distribuir dins de circuits diferents.	<b>comte</b>	sm biga que liga un ensemble de pèças de fust o de metal, traversièr.
<b>comoditats</b>	sf plural comun.	<b>comun (-s)</b>	sm o sm. plural cagador, latrina, privada, privat, comoditats, necessitats, escomuns, hòras, retrait, vatèr.
<b>comol</b>	sm combe.	<b>comuna</b>	sf bastiment ont se tròba lo burèu del cònse d'una vila, ostal de la comuna, majoria, comunala.
<b>comolada</b>	sf partida comblada, comblament.	<b>comunal</b>	sm ostal de la comuna, comuna, latrina.
<b>comolar</b>	vtr comblar.	<b>comunèra</b>	sf fusta de biscre, fusta mèstra.
<b>comolatge</b>	sm comblament.	<b>conea</b>	sf vòlta en cuol de forn, cauquilha, trompa, bacin d'una font.
<b>compactat</b>	sf rapòrt entre lo volum aparent d'un còs a l'estat sec e son volum teoric absolut, es a dire sens void.	<b>conduch</b>	sm conduit, conducha, conducte, conduita.
<b>compactar</b>	vtr sometre a un compactatge.	<b>conducha</b>	sf conduit, conduch, conducte, conduita.
<b>compactatge</b>	sm operacion de terrassament per atassar un sòl e n'augmentar la densitat.	<b>conducte</b>	sm conduit, conducha, conduch, conduita.
<b>compactibilitat</b>	sf qualitat de çò que pòt èsser compactat.		

<b>conduit</b>	sm canalizacion per l'escorriment d'un fluid, d'un solid polverulent, canèl, canal, canalòt, tudèl, conduch, conducha, conducte, conduit, nauta.	<b>construire</b>	vtr bastir, edificar, construir.
<b>conduita</b>	sf conduit.	<b>contrabsida</b>	sf mena d'absida del costat de la dintrada, recòrd luenchenc de las glèisas carolingianas (Arles de Tec en Vallespir).
<b>confida</b>	adj. se ditz per de fust pojrit o de pèira descompausada pel tòr.	<b>contrabutada</b>	sf butada en sens contrari.
<b>configurariá</b>	sf usina per fabricar de confituras.	<b>contrabutar</b>	vtr neutralizar la butada d'una paret, d'una volta, eca. per quicòm que buta en sens contrari.
<b>conflet</b>	sm dins un rèble d'estil flamejant, jorn de forma quadrilobada estirada ont los lòbes semblan un conflet.	<b>contraclau</b>	sf pèira de volta d'un costat e d'autre de la clau.
<b>conhet</b>	sm còta, cunhet.	<b>contrafenèstra</b>	sf partida interiora de dobla fenèstra, contravent, paravent, tornavent.
<b>conservariá</b>	sf usina de consèrvas alimentàries.	<b>contrafèrre</b>	sm pèça metàlica ajustada contra lo fèrre d'unes apleches.
<b>conservatori</b>	sm establiment public per ensenhar d'unas arts.	<b>contrafil</b>	sm sens opausat al sens normal.
<b>consòla</b>	sf organ que salhís sus una paret per portar de cargas, un balcon, etc.	<b>contrafil (a)</b>	loc.adv. al senscontra del fil, al senscontra del sens normal.
<b>consolidacion</b>	sf obratge per renfortir l'estabilitat e la durabilitat d'un edifici.	<b>contrafòrt</b>	sm espicon, apièja, ancola, maçonariá bastida en salhent e destinada a conténér la butada d'un arc, d'una volta.
<b>constrencha</b>	sf esfòrc exerçit sus un còs siá per una força exteriora, siá per de tensions intèrnas a aquel còs, constrenta.	<b>contragarda</b>	sf fortificacion per aparar un bastion, un revelin, eca., barbacana.
<b>constrenta</b>	sf constrencha.	<b>contralata</b>	sf lata bèla pausada en parallèl dels cabirons per téner las latas.
<b>construcion</b>	sf accion o resultat de bastir, bastison.	<b>contralataire</b>	sm aplech que permet al teulaire de sosténer las latas del temps que i enfonza los clavèls de las lausas.
<b>constructibilitat</b>	sf qualitat de çò qu'es constructible.	<b>contralatar</b>	vtr metre de contralatas suls cabirons, metre de contralatas suls dos costats d'una clauson o d'un pan de fust.
<b>constructible, -a</b>	adj. que pòt èsser bastit, -ida.	<b>contramarcha</b>	sf cara verticala d'una grasa d'escalièr, sa nautor.
<b>constructor</b>	sm bastisseire.	<b>contramèstre</b>	sm persona responsabla d'un talhièr.
<b>construir (-ir)</b>	vtr construire.	<b>contramontada</b>	sf montada volguda cap al naut.

<b>contramur</b>	sm mur bastit contra un altre mur per lo sosténer o per far parament, contramuralha.	<b>coplat</b>	sm carpenta.
<b>contramuralha</b>	sf contramur.	<b>copòla</b>	sf vòlta emisferica, quand la copòla es bastida sus un plan carrat o octogonal, lo passatge del carrat o de l'octogòn a l'esfèra se fa pel biais de trompas e de pendentins.
<b>contramuralhar</b>	vtr far de contramuralhas.	<b>còr</b>	sm partida d'una glèisa que protegis l'autar e que l'accès n'es reservat al clergat. Dins las catedralas, sovent, lo còr es enrodat d'un deambulatori. N'es separat siá per una grasilha, siá per de cledas e de capèlas. D'unes còps, lo còr es separat de la nau per un jube, encòr.
<b>contraplacat</b>	sm material obtengut per empegatge jos pression e a fial crosat d'un nombre impar de fuèlhas tèunus de fust.	<b>corba</b>	sf pèça de fust, cindrada e d'un sol tròc, que fa arcabalestièr dins d'unes tinals, pèça d'una carpenta a la Filibèrt de l'Órme, corbèl de ferre, corbadura.
<b>contrapòrta</b>	sf pòrta d'isolacion plaçada davant una autra, segonda pòrta per ne reforçar una autra dins una fortificacion.	<b>corbadura</b>	sf fòrma corba d'un objècte, arcadura.
<b>contravarat</b>	sm fossat doble.	<b>corbèl</b>	sm barbacana, pèça salhenta sus una paret amb una foncion de supòrt, corbèu, boquet, capboquet.
<b>contravent</b>	sm panèl de fust, de metal o autre per protegir una fenèstra, contrafenèstra, paravent, tornavent.	<b>corbèla</b>	sf assemlatge de dos cabirons, fusta mèstra de teulada.
<b>contraventament</b>	sm element que protegis una bastenda contra la tombada e las deformacions degudas a d'esforces orizontals.	<b>corbèu</b>	sm corbèl.
<b>contraventar</b>	vtr renfortir amb de contraventaments.	<b>cordèl</b>	sm còrda pichona qu'es tibada entre dos punts per alinear, cordèu, linha.
<b>contrescarpa</b>	sf tap exterior del valat d'una fortificacion, viravarat, coston.	<b>cordèu</b>	sm cordèl, linha.
<b>contrescrova</b>	sf escrova vissada e blocada darrièr una autra per empachar qu'aquesta se dessarre.	<b>cordolina</b>	sf passada entre doas rengadas d'arbres o de randals.
<b>conurbacion</b>	sf reunió de vilas vesinas al torn d'un centre urban principal per far una aglomeracion màger.	<b>cordon</b>	sm motladura bèla o rengada de pèiras en salgent, escalprada o pas, a l'entorn d'una muralha, d'un edifici.
<b>convent</b>	sm ostal dins lo qual viu una comunautat de religioses o religiosos de confession cristiana, conventat.	<b>cordonariá</b>	sf sabatariá.
<b>conventat</b>	sm convent.	<b>corintian</b>	sm o adj. òrdre architectural de la Grècia antica (sègle v abans JC) caracterizat per un capitèl que sa banasta es ondrada de doas rengadas de fuèlhas d'acant e per un entaulament ondrat ricament.
<b>copador</b>	sm talhièr de talha de las pèiras.		

<b>corlís</b>	sm passalís, canalizacion.	<b>cornièra</b>	sf canal de teules, fusta d'angle, mercat cobèrt, arcada cobèrta, angle de la plaça publica ont se juntan los coberts, arestièr, balet, pèira d'angle, cornièira, cornièra.
<b>corme</b>	sm tet, come.	<b>cornissa</b>	sf ensemble de motladuras salhentas d'un edifici, d'un entaulament, etc.
<b>còrnia</b>	sf obratge defensiu format d'un mièg-bastion, fòrma longaruda e corbada dels angles dels tets dins unes bastisons.	<b>coronament</b>	sm element decoratiu moblant la partida superiora d'un edifici, d'un móble, etc.
<b>cornada</b>	sf rengada de teules caus, teulada de teules caus, canelada, teulissa.	<b>coronda</b>	sf colomna, pal de fust, pilar, traveta, colondra, portalièra, purgèl, cronda. coronda (o cronda) de pòrta : pèdrech d'una pòrta.
<b>cornadaire</b>	sm teulaire de teules.	<b>corondat</b>	sm trençant, mena de clauson o de buget, clauson de tàpia, crondat.
<b>cornadar</b>	vtr cobrir un tet amb de teules, teulissar.	<b>corondatge</b>	sm construcció que las partidas vuèjas de sa carcassa de fust son emplenadas de maçonariá leugièra, colombatge, colanat.
<b>cornadís</b>	sm clauson de fust, buget.	<b>corondèl</b>	sm pal o colomna pichons, crondèl.
<b>cornaire</b>	sm teulièr.	<b>corondon</b>	sm traveton, colomna pichona.
<b>cornalèr</b>	sm angle d'una carpenta, cornalièr, volta d'aresta.	<b>coronèl</b>	sm montant de cada costat d'un alandament.
<b>cornalièr</b>	sm cornièr, cornièra, cornalèr.	<b>corral</b>	sm carrièra, escampador de molin.
<b>cornalèra</b>	sf cornalièra, cornalièra.	<b>corratèr</b>	sm corredor, androna, fulhura, corratèra.
<b>cornalièra</b>	sf cornalièra, cornalèra.	<b>corratèra</b>	sf corratèr.
<b>cornalièra</b>	sf cornièra, canal de teules sus un tet, banèla, arestièr, barra metallica compausada de doas alas ajustadas en T, en L o en V, banèla, cornalièra, cornalèra.	<b>corrau</b>	sm cort davant l'ostal.
<b>cornau</b>	sm caireforc, illa, sot, cornau.	<b>correder</b>	sm corredor, corratèr.
<b>corniau</b>	sm caireforc, cornau.	<b>corredor</b>	sm passatge en longor dins un ostal, entredos, vanèla, androna, passada, corratèr, corratèra, correder, escorra, escorreder.
<b>cornièr</b>	sm pilar o colomna de canton, cornalièr, cornalèr, cornièra, volta d'aresta.		
<b>cornièra</b>	sf cornièra.		

<b>correira</b>	sf regòla d'escoriment.	<b>cortilh</b>	sm cortil.
<b>correiron</b>	sm regòla d'una aiguïera, gargolha.	<b>cortina</b>	sf paret rectilinèa ligant doas torres vesinas, que fa partida de las fortificacions, estòfa que tampa una pòrta, una fenèstra, eca., estòr.
<b>corrent</b>	sm anèla que corrís sus una barreta metallica o sus un listèl de fust d'una cortina, flux d'electricitat, flux d'aiga.	<b>cortinar</b>	vtr enrodrar de cortinas.
<b>corrilh</b>	sm varrolh, pestèl.	<b>cortiu</b>	sm cortial, cortil.
<b>còrs</b>	sm nau, vaissèl, còs. còrs de bastissa : partida centrala d'un ostal, la pus importanta. còrs de glèisa : nau. còrs de mestier : ensem organizat de personas practicant lo meteis mestier.	<b>cortiulada</b>	sf cortiulau.
<b>corsièira</b>	sf corsièra, corsièr.	<b>cortiulau</b>	sm cort cobèrta, cort amb de teuladòtas, amban bèl, cortiulada.
<b>corsièr</b>	sm canal per menar l'aiga dusca a las ròdas, corsièra, corsièira.	<b>còs</b>	sm còrs.
<b>corsièra</b>	sf camin de ronda portat per una carpenta del costat de la vila sul biscre dels barris, camin cobèrt, alata, liça, escorsièras, corsièira, corsièr.	<b>coseder</b>	sm cosina.
<b>cort</b>	sf airal enclaus entremièg de bastiments, sòl de bòria.	<b>cosina</b>	sf membre que i s'aprestan los aliments, coseder.
<b>cortada</b>	sf bòria, casal.	<b>cossonadís</b>	sf cussonadura, cussonadís, cossonadura, vermenadura.
<b>cortal</b>	sm jaça, estable, cortalh, bassa cort.	<b>cossonadura</b>	sf cussonadís, cossonadís, cussonadura, vermenadura.
<b>cortalh</b>	sm cortal.	<b>cossonar</b>	vtr cussonar.
<b>cortanèla</b>	sf cort pichona, cort interiora.	<b>còsta</b>	sf cadun dels listèls que desseparan las caneladuras, branca.
<b>corteta</b>	sf bòria.	<b>costadèr</b>	sm paret longitudinala d'un ostal, en particular la qu'agacha lo miègjorn, costalèra, costadèra.
<b>cortial</b>	sm dependéncia d'ostal o de bòria, cortil, cortiu, cortiau.	<b>costadèra</b>	sf costadèr, costalèra.
<b>cortiau</b>	sm cortial.	<b>costadièra</b>	sf costana.
<b>cortil</b>	sm cortial, cort de bòria, cortiu, cortilh.	<b>costal</b>	sm escarpa.
		<b>costalèra</b>	sf costadèr, costadèra.

<b>costana</b>	sf pancièra, ventrièra, pana, costadièra.	<b>crapi</b>	sm cabiron, crabi.
<b>costèr</b>	sm alapens, costièr.	<b>crapièr</b>	sm bricalha de demolicion, grapièr.
<b>costièira</b>	sf paredon o tòla d'acièr en relèu lo long d'un junt o d'una emergéncia dins un bastiment, quadre de carpenta que recep una fenèstra dins una teulada, parets lateralas interioras d'una cheminèia o d'un conduch de fum, costièra.	<b>crasta</b>	sf valat que reculhís las aigas per las menar dins un valat pus bèl. provèrbi : n'i a pas crasta sens varat.
<b>costièr</b>	sm costat de tet, tièch, costèr.	<b>crebassa</b>	sf fenda, fendascla, cartilha.
<b>costièra</b>	sf costièira.	<b>crebassar</b>	vtr fendasclar.
<b>costièr-bas</b>	sm collateral.	<b>cremariá</b>	sf burriá.
<b>coston</b>	sm escarpa, contrescarpa, revelin.	<b>crematòri</b>	sm bastiment per incinerar de mòrts.
<b>còta</b>	sf pèira, tròç de fust per immobilizar, conhet.	<b>cremònà</b>	sf dispositiu de verrolhatge compausat de doas barras metallicas qu'òm monta o qu'òm davala en far virar una ponhada de fòrma oblonga.
<b>cotèla</b>	sf lausa estrecha per far l'engatge dins una teulada.	<b>crenèl</b>	sm carnèl, cranèl, batalh.
<b>craba</b>	sf cabra.	<b>cresinada</b>	sf biscle, capit, frèst, jableta, punt de joncion d'un tet contra una paret, sarrada, cresinal.
<b>crabi</b>	sm crapi.	<b>cresinal</b>	sm acrinial, biscre, punt de juntura d'una teulada contra una paret, cresinada.
<b>crabiada</b>	sf cabironada.	<b>crespida</b>	sf accion de cespír.
<b>cramba</b>	sf cambra.	<b>crespiment</b>	sm enduch de mortièr, perferiment, rebatedís, rebocatge, perboc, crespit.
<b>cranc</b>	sm jaç tendre dins una pèira dura.	<b>crespir</b>	vtr far sus una paret un enduch de mortièr, de plastre o de ciment, sens l'alistar per li daissar un aspècte rugós, perferir, rebatre, rebocar, rusticar.
<b>cranèl</b>	sm carnèl, crenèl, batalh.	<b>crespiatge</b>	sm accion de cespír, rebocatge.
<b>crapàs</b>	sm brisum de demolicion, grapàs, rafatum.	<b>crespit</b>	sm crespiment.
		<b>crest</b>	sm acrist, crestenc.

<b>cresta</b>	sf crest, capairon, creston.	<b>cròcha</b>	sf clavèl per latas, trasficha.
<b>crestèl</b>	sm cobèrta de cresta, aresta, crest, rastèl, capairon.	<b>crocheta</b>	sf pèira mai longa qu'altèrna amb una altra dins lo canton d'una paret.
<b>crestenc</b>	sm crest, crestilh, cristilh.	<b>cronda</b>	sf coronda.
<b>crestilh</b>	sm pan de muralha agut, crest, crestenc, cristilh.	<b>crondat</b>	sm corondat.
<b>creston</b>	sm pèira de crestèl, capairon.	<b>crondèl</b>	sm corondèl.
<b>crestonar</b>	vtr pausar de crestons per fer un crestèl, capaironar.	<b>cropa</b>	sf gropia.
<b>creta</b>	sf crapièr de plastre.	<b>cropon</b>	sm cima de l'angle d'un tet, gropia pichona, grin.
<b>cric</b>	sm pichon dispositiu de reglatge de la nautor de las clausons leugièras o de las bardas levadissas, aparelh poderós de levatge o de butada.	<b>cròs</b>	sm dins un ostal, èra sovent un amagatal pels objèctes e pels papièrs preciosos.
<b>crica</b>	sf anèl o martèl que servís a soslevar la cadaula.	<b>crosada</b>	sf crosament de la partida transversala d'una glèisa amb la nau, carrat del crosièr, caireforc.
<b>crin</b>	sm acrin, branca o angle d'ogiva.	<b>crosador</b>	sm travèrsa de fenèstra, crosilhon, crosièra, caireforc.
<b>crina</b>	sf pana de minal.	<b>crosar</b>	vtr entremesclar las pèiras que fan una piason per renfortir la basa, crosilhar.
<b>crinal</b>	sm acrinial, cresinal.	<b>croselha</b>	sf quadre de fenèstra, crosièra.
<b>cripta</b>	sf espaci al dejós del còr, que recapta los còsses dels sants.	<b>crosièa</b>	sf croselha, crosièra.
<b>cristilh</b>	sm crestèl, crestilh.	<b>crosièira</b>	sf crosièra.
<b>crivèl</b>	sm aplech trauquilhat o grasilhat per fer triador, passador.	<b>crosièr</b>	sm transèpt, transèpte, caireforc.
<b>crivelar</b>	vtr triar.	<b>crosièra</b>	sf crosada de doas augivas, travèrsa mejana d'una fenèstra, crosilhon, crosador, crosièa, crosièira.
<b>cròc</b>	sm ondradura representant un borron encrocat.	<b>crosilha</b>	sf vòlta de quatre arestas.
<b>cròça</b>	sf ancola, pilar, coa de pèdrech.	<b>crosilhada</b>	sf crosilhon.

<b>crosilhar</b>	vtr crosar, far o plaçar de crosilhons.	<b>culassat</b>	sm esfondrament d'una culada, d'un pilar, d'una paret, esculassat.
<b>crosilhon</b>	sm traversièr d'una fenèstra, croisièra, crosador, braç d'un croisièr, crosilhada, traversièr.	<b>culau</b>	sm culada, assisa.
<b>cròta</b>	sf vòlta, cripta, vòlta de pèiras non talhadas e non aparellades. cròta en crosilha : vòlta a crosilha.	<b>culaurejar</b>	vtr se ditz d'una rota o d'un camin fòrça sinuoses.
<b>crotar</b>	vtr bastir una cròta.	<b>culhida</b>	sf traïnada de plastre o de mortièr lo long d'una règla per servir de marca o de senhal, reglada.
<b>crotz de Sant Andrieu</b>	sf crotz en forma de X per contraventar, aspa.	<b>culhièr</b>	sf extremitat redonda d'una canal o d'una caneladura, caissa, dalòt.
<b>crotzet</b>	sm laus de fòrt pichonas mesuras.	<b>culòt</b>	sm estanc d'una tombada d'ogiva que s'apeva pas sus una colomna, lampesa.
<b>cubèrt</b>	sm tech, cobèrt.	<b>cunhar</b>	vtr plantar la clau de vòlta.
<b>cubèrta</b>	sf teule que l'esquina n'es pausada en salhent, cobèrta, clau de lindal drech, acapta, creston.	<b>cunja</b>	sf biga per la bastison de barratges.
<b>cubertar</b>	vtr far la cubèrta d'un ostal, cobertar.	<b>cunjar</b>	vtr metre de cunjas dins un barratge, una diga.
<b>cubeta</b>	sf endedins d'un lavamans, d'un sèti de comuns, recipient rigid en forma de nauc de febla prigondor.	<b>cunjatge</b>	sm drech d'apièja dels barratges suls valats de doas propietats diferents.
<b>cubrecèl</b>	sm talhador d'un capitèl, cubrecèu.	<b>cujolar</b>	sm cabana dins la montanya amb un cortal e un pastoral bèls.
<b>cubrecèu</b>	sm cubrecèl.	<b>cunhet</b>	sm conhet.
<b>cubriment</b>	sm teulada, plafon, cobriment.	<b>cuol de forn (vòlta en)</b>	sm vòlta faiçonada en mièja copòla (quart d'esfèra), conca, cuol de fornil.
<b>cubrir</b>	vtr cobrir.	<b>cuol de fornil</b>	sm cuol de forn.
<b>cuèissa</b>	sf caissa collectoira de las aigas pluvialas entre la canal e lo gotal.	<b>cuol de sac</b>	sm carrièra bòrnia.
<b>cuèr</b>	sm pèça de fust talhada en bisèl per portar lo muralhièr.	<b>cura</b>	sf demòra del curat, presbitèri, caminada.
<b>culada</b>	sf apièja o contrafòrt de pont, bastits sus la riba, culau.	<b>curaire</b>	sm curavarats, varadèr, valadièr.

<b>curar</b>	vtr far un trauc en trasent de matèria, cavar, far lo trauc per bastir las apevasons, far lo curatge d'un potz.
<b>curatge</b>	sm accion o resultat de curar.
<b>curatièr</b>	sm òme que cura un potz.
<b>curavarats</b>	sm varadèr, valadièr, curaire.
<b>curbet</b>	sm cambatge de chimenèia, curbèu.
<b>curbèu</b>	sm curbet.
<b>curia</b>	sf luòc d'acampada del senat a Roma.
<b>cussonadís</b>	sf cussonadura, cossonadís, cossonadura, vermenadura.
<b>cussonadura</b>	sf resultat del rosejadís dels cussons, cussonadís, cossonadís, cossonadura, vermenadura.
<b>cussonar</b>	vtr èsser atacat pels cussons en parlar del fust, cossonar.
<b>cuu-boish</b>	sm partida d'un bastiment costat nòrd e ponent, bocau, bocal.
<b>cuulhèva</b>	sf biga superiora d'una barriera que un de sos caps, pus pesuc, permet de dobrir e de tamar pus aisidament per un jòc de bascula.

# D

<b>dalfin</b>	sm tudèl que constituís la partida inferiora d'un gotal e que sa basa encrocada es ondrada de còps d'un morre de bèstia.
<b>dalòt</b>	sm regòla per las aigas d'escolament curada dins lo sòl, caissa, culhièr, embornal.
<b>dama</b>	sf aplech amb doas quèrbas per enfonzar de pavats o per compactar lo sòl, batador de caladaire, domaisèla, ribla.
<b>damable, -a</b>	adj. que pòt èsser damat.
<b>damaisèla</b>	sf domaisèla, batador de caladaire.
<b>damar</b>	vtr caucar la tèrra o caladar amb una dama o una damaisèla, damassar.
<b>damassar</b>	vtr damar.
<b>damassatge</b>	sm accion de damar.
<b>dantèrna</b>	sf lantèrna.
<b>darbonaira</b>	sf palejaira, paladaira.
<b>darcador</b>	sm pas ont pòt passar un òme, sautador.
<b>darna</b>	sf carreu de plastre per bastir una clauson, bard, tarta, lausa de plastre.
<b>darniu</b>	sm teule copat al mitan per i metre lo mortièr dessús e aital bastir la cabucèla.
<b>das</b>	sm dat.

<b>dat</b>	sm cub de pèira de talha, das, partida cubica que forma la basa d'un pedestal o d'una bastison, blòc de pèira o de betum de fòrma cubica per portar de ralhs, de canonadas o per far ligam entre un palfic e la bastison.
<b>davant</b>	sm faciada, davantalada.
<b>davantal</b>	sm fronton, davantau.
<b>davantalada</b>	sf davant, davantura, salhida sus una faciada, davantiu.
<b>davantau</b>	sm davantal.
<b>davantbarri</b>	sm paret de defensa d'un barri.
<b>davantiu</b>	sm amban, davantalada.
<b>davantura</b>	sf faciada d'un ostal, obratge de fust e de vitra per metre en valor lo taulièr d'una botiga, veirina, davantalada.
<b>dàvid</b>	sm estòc de menuisièr, sargent, garafat, calafat.
<b>deambulatori</b>	sm passatge entre lo darrièr de l'altar màger e las absidiòlas de l'absida d'una catedrala.
<b>debardar</b>	vtr desbardar.
<b>debàs</b>	sm partida d'un ostal situada al ras del sòl, planpè, ras-de-sòl.
<b>debreifar</b>	vtr ressar una pèça de fust en cabirons o en bigas.
<b>debrisclar</b>	vtr traire lo mortièr plaçat sus la brisca d'un tet.
<b>decantador</b>	sm aparelh per decantar las aigas residualas.
<b>decantar</b>	vtr far passar un liquid d'un recipient dins un autre de biais que las fonzalhas demòren dins lo primièr.
<b>decrepir</b>	vtr descrepir.

<b>defension</b>	sf obratge de fortificacion.	<b>dent</b>	sm partida de la clau que dintra dins la sarralha e fa mòure lo pestèl, pichon cròc movedís per acrocar los contravents interiors, pichon tenon carrat salhent sus la barreta d'un veirial.
<b>degesteria</b>	sf leprosariá.	<b>dental</b>	sm ornament arquitectural.
<b>degot</b>	sm toat, degotière.	<b>dents</b> (assemblatge a-) sm. plural v. adent.	
<b>degotière</b>	sm toat, degot.	<b>dentelh</b>	sm ensem dels carnèls e dels merlets a la cima d'una paret, frontal, rastèl, arrastèl, garlanda.
<b>degotièreira</b>	sf degotièrea.	<b>dentelhar</b>	vtr far de dentelhs sus una paret, carnelar, encrenar, merletar.
<b>degotièrera</b>	sf acanal, gotal, degotièreira.	<b>depaus de cadavres</b>	sm membre dins un espital ont los mòrts son meses abans l'inumacion, membre ont los cadavres non identificats son meses per èsser reconeguts.
<b>degrà</b>	sm escalon.	<b>depaus d'escobilhas</b>	sm espaci, terren ont totes los escombrés e totes los rebuts son servats, establiment que fa la collècta de las escobilhas.
<b>dejós</b>	sm partida inferiora d'un ostal, sòtol.	<b>depuracion</b>	sf eliminacion de las impuretats, depurament, epuracion.
<b>dementir (se)</b>	vpron trabalhar en parlant d'una paret, d'una carpenta.	<b>depurador</b>	sm dispositiu d'eliminacion de las impuretats per tractament o filtratge.
<b>demolicion</b>	sf accion de demolir, demoliment, desbastiment.	<b>depurament</b>	sm depuracion.
<b>demoliment</b>	sm accion de demolir, demolicion, desbastiment.	<b>deroïment</b>	sm demolicion.
<b>demolir</b>	vtr abatre, deroïr una bastenda, desbastir.	<b>deroïr (-e)</b>	vtr demolir, desquilhar, abatre.
<b>demolisseire</b>	sm persona, empresa cargada de demolir una bastenda.	<b>derrupir (se)</b>	vtr tombar en roïnas, s'arroïnar, se deroïr, se deslabrar.
<b>demor</b>	sm ostal.	<b>desacaptada</b>	sf accion de desacaptar, desacaptatge.
<b>demòra</b>	sf ostal.	<b>desacaptar</b>	vtr traire lo cobèrt d'un ostal.
<b>demorança</b>	sf ostal.	<b>desacaptatge</b>	sm desacaptada.
<b>denaut</b>	sm estància unenc.		

<b>desacastelhar</b>	vtr descastelhar.	<b>desbilhardar</b>	vtr talhar una pèça de fust o de metal o una pèira per li donar una fòrma corba.
<b>desactivant</b>	sm produch que se met superficialament sus un betum per ne ralentir la presa.	<b>descabironar</b>	vtr traire los cabirons.
<b>desaflorar</b>	vtr èsser pas de nivèl, desnivelar.	<b>descadaular</b>	vtr traire la cadaula, dobrir.
<b>desajustament</b>	sm assemblatge que a dos tenons que s'apièjan l'un l'autre dins una mortaisa unenca, espatlament salhent dins una pèça de carpenta per recebre una pèça de galís.	<b>descairelar</b>	vtr traire los cairèls.
<b>desalatar</b>	vtr traire de latas d'un ostal.	<b>descaladar</b>	vtr despasimentar.
<b>desambanar</b>	vtr traire l'amban d'un barri.	<b>descaladatge</b>	sm despasimentatge.
<b>desamiantatge</b>	sm eliminacion de tot material que conten d'amiant.	<b>descalcarizadur</b>	sm aparelh de tractament contra lo tartre.
<b>desapilar</b>	vtr destrantalhar, destacar, abatre.	<b>descalcarizar</b>	vtr desbarrassar una aiga dura de son calcari.
<b>desbalestrar</b>	vtr traire los balestièrs.	<b>descambar</b>	vtr traire las cambas que renforissen una paret.
<b>desbarcador</b>	sm airal, d'un pòrt o d'un flume, arrengat per l'embarcament e lo desbarcament dels passatgièrs e de las merças, desembarcador, embarcador.	<b>descambatge</b>	sm accion de descambar.
<b>desbardar</b>	vtr despasimentar, debardar.	<b>descantament</b>	sm escartament dels supòrts d'una volta, deformacion o desvirament d'una biga de fust, de metal o de betum.
<b>desbardatge</b>	sm accion de desbardar.	<b>descapaironar</b>	vtr traire lo capairon d'una paret.
<b>desbarrolhar</b>	vtr traire lo verrollh.	<b>descapelada</b>	sf accion de descapellar.
<b>desbartavelar</b>	vtr traire las bartavèlas.	<b>descapellar</b>	vtr traire lo tet d'un ostal. un ostal descapelat : un ostal sens tet o sens cobèrt.
<b>desbastiment</b>	sm accion de demolir.	<b>descarga</b>	sf repòrt sus de punts d'apièja de cargas que se fan dins un obratge.
<b>desbastir</b>	vtr demolir.	<b>descarrar</b>	vtr cairar, carrar.
<b>desbatalhar</b>	vtr traire un batalh, desmatalhar.	<b>descarrelar</b>	vtr traire lo carrelatge.
<b>desbilhardament</b>	sm accion de desbilhardar.	<b>descastelhar</b>	vtr demolir de muralhas, desacastelhar.

<b>descimentar</b>	vtr traire lo ciment.	<b>descomblar</b>	vtr desteular, enlevar la teulada, descobrir un ostal.
<b>descindrador</b>	sm aplech per descindrar, descintrador.	<b>descorreda</b>	sf passalís.
<b>descindrament</b>	sm accion de descindrar, descintrament, desintragte.	<b>descrepir</b>	vtr traire lo crespiment d'una paret, decrepir.
<b>descindrar</b>	vtr enlevar los cindres utilizats per far una volta, descintrar.	<b>descriptiu</b>	sm ensemble dels documents contractuals dins los quals son descriches los elements qualitatis e quantitatius d'un projècte.
<b>descintada</b>	sf descintatge.	<b>descrotar</b>	vtr traire o desfar una volta.
<b>descintar</b>	vtr traire las fortificacions.	<b>descubertar</b>	vtr descobertar.
<b>descintatge</b>	sm accion de descintar, descintada.	<b>desembarcador</b>	sm desbarcador, embarcador.
<b>descintrador</b>	sm descindrador.	<b>desemplastrar</b>	vtr desplastrar.
<b>descintrament</b>	sm descindrament, desintragte.	<b>desemplastratge</b>	sm desplastratge.
<b>descintronar</b>	vtr descindrar.	<b>desempontar</b>	vtr traire los empunts, los enarts, despontar, desestatjar, destatjar.
<b>descintragte</b>	sm descindrament, desintronament.	<b>desenfangador</b>	sm aparelh per far decantar la fanga de las aigas residualas o pluvialas.
<b>desclavar</b>	vtr dobrir una porta amb la clau.	<b>desenfumatge</b>	sm dispositiu de securitat que permet l'evacuacion dels fums dins un incendi.
<b>desclavelar</b>	vtr traire los clavells.	<b>desengravar</b>	vtr traire lo gravièr, desgravar.
<b>desclaverada</b>	sf accion de desclavelar.	<b>desentaular</b>	vtr traire las taulas d'un plancat.
<b>descobertar</b>	vtr enlevar la cobèrta d'un ostal, descubertar.	<b>desenvernissar</b>	vtr desvernissar.
<b>descobrir</b>	vtr traire lo cobèrt d'un ostal, desteular, desteuillissar.	<b>desestatjar</b>	vtr traire un enart, destatjar, desempontar, despontar.
<b>descofrar</b>	vtr traire un cofratge.	<b>desfondre</b>	vtr demolir de fons a cima.
<b>descofratge</b>	sm accion de descofrar.	<b>desgafonar</b>	vtr despalastrar, far sortir de sos gafons, desgonfonar.
<b>descolloïdor</b>	sm dispositiu d'assaniment.		

<b>desgarronar</b>	vtr far un tenon oblic al luòc de lo far drech.	<b>desmatalhar</b>	vtr desbatalhar.
<b>desgetar</b>	vpron deversar, gobiar, envelar.	<b>desmerletar</b>	vtr abatre los merlets d'una muralha.
<b>desgonfonar</b>	vtr desgafonar.	<b>desmuralhar</b>	vtr abatre una muralha.
<b>desgravar</b>	vtr atraire lo gravièr, desengravar.	<b>despalastrar</b>	vtr desgafonar, enlevar los gafons o los palastes.
<b>deslabassar</b>	vtr atraire las labassas.	<b>desparetar</b>	vtr desbastir una clauson en tàpia.
<b>deslardar</b>	vtr copar en plumet l'aresta d'una pèça, demesir l'espessor d'una pèça, d'un material, capusar una pèira amb un cisèl.	<b>despasimentar</b>	vtr despavar, desmalonar, atraire lo pasiment, despavimentar, descaladar.
<b>deslardatge</b>	sm accion de deslardar.	<b>despasimentatge</b>	sm accion d'enlevar lo pasiment, descaladatge.
<b>deslatar</b>	vtr atraire las latas d'un tet.	<b>despaumissar</b>	vtr atraire las paumissas.
<b>deslausada</b>	sf accion de deslausar.	<b>despavar</b>	vtr despasimentar, enlevar los pavats.
<b>deslausar</b>	vtr atraire las lausas d'un tet.	<b>despavimentar</b>	vtr despasimentar.
<b>deslia</b>	sf aparelhament per lo qual los junts de las pèiras se rencontran pas jamai.	<b>despeilar</b>	vtr despestelar, enlevar lo pestèl d'una sarralha.
<b>deslièch</b>	sm fendascla, beslièch.	<b>despestelar</b>	vtr despeilar, dobrir una sarralha.
<b>desliechar</b>	vtr plaçar una pèira en deslièch, copar una pèira parallèlament a la cara de son lièch de peirièra.	<b>despintar</b>	vtr atraire la pintura d'una paret.
<b>desmaçonada</b>	sf accion de desmaçanar.	<b>desplafonar</b>	vtr deroïr un plafon, atraire lo plastre d'un plafon.
<b>desmaçanar</b>	vtr atraire las maçonariás, demolir, desbastir.	<b>desplancar</b>	vtr atraire lo plancat, despondar, despostar, desplanchar.
<b>desmalonar</b>	vtr despasimentar, atraire los malons.	<b>desplanchar</b>	vtr desplancar, despondar, despostar.
<b>desmalonatge</b>	sm accion de desmalonar.	<b>desplastrar</b>	vtr atraire lo plastre d'una paret, desemplastrar.
<b>desmaonar</b>	vtr despasimentar, atraire los malons.	<b>desplastratge</b>	sm accion o resultat de desplastrar, desemplastratge.
		<b>desponchar</b>	vtr atraire las puntas o los clavèls, despuntar.

<b>desponchieirar</b>	vtr desrabar los estançons, las pièjas, despontelar, desponchierar.	<b>desròcament</b>	sm demolicion, accion de desrocàr, accion de bresar de ròcas plan duras, desrocada, desrocadís.
<b>desponchierar</b>	vtr desponchieirar.	<b>desrocàr</b>	vtr demolir, traire las ròcas d'una besala, d'un riu, d'un terren.
<b>despondar</b>	vtr enlevar lo plancat, lo ponde.	<b>desroïre</b>	vtr abatre, demolir, deroïr.
<b>despontar</b>	vtr desempontar.	<b>dessaralhar</b>	vtr enlevar la sarralha d'una pòrta.
<b>despontatge</b>	sm accion de despontar.	<b>dessautatge</b>	sm accion de bresar l'alternància regulara dels junts verticals en metre qualques lausas estrechas per compensar la demesida de la circonferéncia dins una teulada conica.
<b>despontelar</b>	vtr desponchieirar.	<b>dessenh</b>	sm representacion de la fòrma d'un objècte, etc.
<b>despostar</b>	vtr enlevar las pòstes d'un plancat.	<b>dessenhaire, -a</b>	sm e sf persona que dessenha.
<b>despuntar</b>	vtr desponchar.	<b>dessenhar</b>	vtr representar pel dessenh.
<b>desrasament</b>	sm accion e resulta de desrasar.	<b>dessèrta</b>	sf via de circulacion amb un caractèr privat entre la carrièira e l'ostal.
<b>desrasar</b>	vtr baissar lo nivèl en aplanant.	<b>dessolerar</b>	vtr traire lo solièr.
<b>desrascar</b>	vtr demolir una paret de pèiras secas, demolir una paret que sas pèiras son de cantèl.	<b>dessoudar</b>	vtr traire una soudadura.
<b>desraubament</b>	sm traçat de copa sus una pèira de talha.	<b>dessús</b>	sm l'estatge al-dessús del planpè.
<b>desrelhar</b>	vtr enlevar las relhas d'una pòrta o d'una fenèstra, sortir una pòrta de sos gafons.	<b>destalutar</b>	vtr enlevar un talús.
<b>desrocada</b>	sf desrocament, desrocadís.	<b>destampar</b>	vtr enlevar la tampa d'una pòrta, desbarrar, destancar, demolir un tampàs.
<b>desrocadís</b>	sm desrocament, desrocada.	<b>destancar</b>	vtr enlevar la tanca d'una pòrta, desbarrar, destampar.
<b>desrocaire</b>	sm òme que fa de desrocaments.		

<b>destançonar</b>	vtr enlevar los espigons.	<b>destruir</b>	vtr demolir, arroñar, destruire.
<b>destapiar</b>	vtr demolir una paret de tàpia.	<b>destruire</b>	vtr destruir.
<b>destapissadoira</b>	sf aparelh de destapissatge per impregnacion de vapor.	<b>destrusiment</b>	sm destruïment.
<b>destapissaire</b>	sm òme que destapissa.	<b>desvaradar</b>	vtr comolar un valat.
<b>destapissar</b>	vtr traire de papièrs pintrats o de tapissariás.	<b>desvernissar</b>	vtr enlevar lo vernís, desenvernissar.
<b>destapissatge</b>	sm tracha dels papièrs pintrats o de tapissariás d'una paret.	<b>desvestiment</b>	sm dins un trauc fach dins una paret per i metre una biga, una traveta, eca., demai de prigondor per poder manobrar la pèça e la dintrar dins lo trauc opausat.
<b>destatjar</b>	vtr desestatjar, desempontar, despontar.	<b>desviadoira</b>	sf desviament d'un canal.
<b>desteitar</b>	vtr traire lo tet d'un ostal.	<b>desviament</b>	sm partida oblica d'un conduch de cheminèia o d'una canonada d'aiga rapòrt a la verticala.
<b>desteulaire</b>	sm òme que enleva los teules.	<b>desviar</b>	vtr clinar l'ais d'un conduch.
<b>desteular</b>	vtr enlevar los teules, descomblar, desteuillar, descobrir.	<b>desvissar</b>	vtr traire los visses amb un tornavitz.
<b>desteulatge</b>	sm accion de desteular.	<b>desvoutar</b>	vtr destruire una vòuta, un cobèrt.
<b>desteuillar</b>	vtr desteular.	<b>devèrs</b>	sm corbadura presa per una biga.
<b>destillariá</b>	sf distillariá.	<b>deversar</b>	vtr corbar, desgetar, gobiar, envelar.
<b>destirantar</b>	vtr traire los tirants d'una carpenta.	<b>devís</b>	sm estat detallhat dels trebalhs a fer o dels materials previstes per construire un ostal.
<b>destralhòt</b>	sm pigasson de carpentier e de teulaire.	<b>diferencial</b>	sm aparelh que reagís a las modificacions dels corrents elèctrics que passan dedins, disjonctor.
<b>destrastar</b>	vtr demolir un trast, un ponde.	<b>diga</b>	sf òbra per reténer las aigas, per auçar lor nivèl o per guiar lor cors, restanca, levada, barratge, paissièra, paralís, terrèr, tarrèr.
<b>destruccion</b>	sf destruïment, desrocament, avaliment.		
<b>destruiment</b>	sm destrucción, destrusiment.		

<b>digestor</b>	sm bacin de tractament dels efluents per disgestion de las baudras.	<b>dobat</b>	sm doat.
<b>dikkà</b>	sf minbar.	<b>dobertura</b>	sf obertura, fenèstra, pòrta o trauc dins una paret, void dins una maçonariá per crear un alandament, quadre que se dobrís cap a l'exterior d'un alandament.
<b>dilatacion</b>	sf accion o resultat de dilatar o de se dilatar, augment de volum d'un material jos l'efièch de la calor.	<b>doblatge</b>	sm clauson bastida contra una paret siá per l'assolidar, siá per la revestir, siá per ne melhorar las qualitats tecnicas.
<b>dilatar</b>	vtr amplificar lo volum d'un còs per elevacion de sa temperatura.	<b>dobleiron</b>	sm pèira de talha.
<b>dindau</b>	sf lendalièra, lintau.	<b>doblí</b>	sm doblís.
<b>dinnador</b>	sm sala de manjar, cenador.	<b>doblièr</b>	sm paret parallèla a una autra paret, de rèbles emplenant lo void entre elas.
<b>dintrada</b>	sf intrada, accès.	<b>doblís</b>	sm traveta, travatèla, doblí.
<b>discotèca</b>	sf establiment per empruntar o per escotar de disques o de musica, o per dançar.	<b>doblisset</b>	sm doblís pichon, coblet.
<b>disjonctor</b>	sm dispositiu de copadura automatica del passatge del corrent electric, diferencial.	<b>docha</b>	sf aparelh sanitari compausat d'un nauc, de son evacuacion, de parets estancas e de robinets, luòc ont se prenon de dochas, cabina per se dochar. nauc de docha : partida de la docha pausada sul sòl per recebre l'aiga.
<b>dispensari</b>	sm establiment espitalièr ont la medecina se fa sens espitalizacion e a gratis.	<b>docina</b>	sf motiu ornamental d'arquitectura concau ennaut e convèx enbàs, rabòt per far las docinas.
<b>distil (a) (bastison)</b>	adj. tota bastison que a en faciada dos colomnas o pilars.	<b>doèla</b>	sf parafuèlh, postam tèunhe de teulada que i se clavèlan las lausas, copa de pèira per una vòlta, simbèl, pèira de talha d'un arc, clavèl, parament interior o exterior d'una pèira-vòlta, tavèl, tavèla, cara interiora d'una vòlta, vantiera.
<b>distillariá</b>	sf fabrica ont se fan de destillacions, distillariá.	<b>doelar</b>	vtr pausar la doèla, tavelar.
<b>distribucion</b>	sf repartition dels volums al-dedins d'un bastiment, malhum de las canonadas dins un ostal, ensemble de las tecnicas e dels malhums de provesiment dels usatgièrs per un servici public.	<b>doga</b>	sf valat de muralha de vila o de castèl, fossat, paret de sostenament lateral d'un bacin, d'una sèrva, doa.
<b>divisar (se)</b>	vpron se ditz d'una paret que sas caras se desseparan.	<b>dogat</b>	sm aqueducte sosterranh per l'escorriment de las aigas, conduit, valat cobèrt, valat ratièr, doat, canòla, gotal, potz mòrt cobèrt d'una grasilha per recebre las aigas de pluèja, garilhan, encornament.
<b>do</b>	sm doat, to.		
<b>doa</b>	sm doga.		
<b>doat</b>	sm conduit, canòla, gotal, aqueducte rustic d'escolament de las aigas, aigadèl, estalsin, toat, toèl, toa, egot, eisagador, esgot, regot, dobat.		

<b>doladoira</b>	sf aplech de fustièr amb un margue cort e que sa lama es pas dins l'axe del margue, aplech de maçon per far lo mortièr e l'aplanir pel sòl, planon.	<b>donjon</b>	sm torre màger d'un castèl, torre, torrilhon, cap del castèl, capduèlh, capdòlh, domnhon, domnon, dromnhon, dromon, domejon.
<b>dolador</b>	sm dolaire.	<b>dor</b>	sm ador.
<b>dolaire</b>	sm òme que dòla, dolador.	<b>doric</b>	sm
<b>dolar</b>	vtr rabitjar, aplanar de fustam amb una dolaira, maçanar.	<b>doric, -a</b>	adj. lo mai vièlh dels òrdres d'architectura de la Grècia antica, caracterizat per una colomna canelada de las arestas vivas, sens basa, per un capitell d'esquina nuda e un entaulament que los triglifs e las metòpas i son dispausats en alternància.
<b>dolatge</b>	sm accion de dolar.	<b>doric roman</b>	sm identic al doric grèc, que li manlèva sas caracteristicas.
<b>dòlça</b>	sf ondradura en forma de teca vegetala dins los capitells ionics.	<b>dorment</b>	sm bastit de pòrta o de fenèstra que se duèrb pas, sablièira, talonièra, garronièra, sòla, raleta, pasalièra, muralhièr, portalièra.
<b>dolha</b>	sf partida d'una lampa ont se marga l'ampola.	<b>dormidoira</b>	sf dormitòri, dormidor.
<b>dòma</b>	sm copòla.	<b>dormidor</b>	sm dormitòri, dormidoira, durmidor.
<b>domaisèla</b>	sf damaisèla, batedor de caladaire, ribla, dama. una pèira en domaisèla : pèira polida plaçada de tal biais que se veja plan.	<b>dormitòri</b>	sm sala ont una comunitat dormís, dormidor, dormidoira.
<b>domejon</b>	sm donjon.	<b>dotz</b>	sf canèl, canalòt, canal, conduit per l'aiga.
<b>domeni</b>	sm bòria plan bèla amb generalament un ostal de mestre.	<b>draga</b>	sf maquina que rascla lo sòl pel mejan d'un esclòp tirat per un cable, tirasable, pincèl de vitraire per marcar lo veire.
<b>domicili</b>	sm luòc acostumat de demorança.	<b>dragar</b>	vtr curar amb una draga.
<b>domnhon</b>	sm donjon, domnon, dromnhon, dromon.	<b>dragatge</b>	sm accion o resultat de dragar.
<b>domnon</b>	sm donjon, domnhon, dromnhon, dromon.	<b>dralha</b>	sf camin rural, camin ancian.
<b>domotica</b>	sf sistèma que assegura de foncions que pòdon èsser connectadas entre elas e amb de malhums extèrns de comunicacion.	<b>dreïcat</b>	sm carpenta d'un tet prèsta per recebre la teulada.

<b>dren</b>	sm doat per evacuar l'aiga d'un terren, valat ratièr, valat peirièr.
<b>drenar</b>	vtr evacuar l'aiga d'un terren pel mejan de drens.
<b>dròm</b>	sm avenguda o camp per las corregudas, dins Egipte, avenguda orlada d'esfinxes que mena a un temple.
<b>dromnhon</b>	sm donjon, domnon, domnhon, dromon.
<b>dromon</b>	sm donjon, domnhon, dromnhon, domnon.
<b>duc</b>	sm levada, duga.
<b>duc-d'albe</b>	sm ensemble de palfics plantats dins lo sòl d'un flume o d'un bacin e ont los batèus son amarrats.
<b>ductil, -a</b>	adj. que pòt èsser estirat sens se rompre.
<b>ductilitat</b>	sf qualitat de çò qu'es ductil.
<b>duga</b>	sf duc.
<b>dumper</b>	sm veïcul de terrassament pel carreg d'escombres.
<b>duplèx</b>	sm apartament que a dos estatges reunits per un escalièr interior.
<b>duresa</b>	sf estat de tot çò dur.
<b>duretat</b>	sf duresa.
<b>durmidor</b>	sm dormidor.

# E

<b>ebenista</b>	sm	menuisièr que fabrica de mòbles en utilizar la tecnica del placatge.
<b>ebenistariá</b>	sf	botiga o talhièr de l'ebenista.
<b>ebridolar</b>	vtr	ligar amb de bridòlas, d'estèlas, abridolar.
<b>edicul</b>	sm	edifici bravament pichon, edifici sus una terrassa o una teulada.
<b>edificacion</b>	sf	accion o resultat de construire quicòm.
<b>edificaire</b>	sm	bastisseire.
<b>edificar</b>	vtr	construire un edifici, bastir.
<b>edifici</b>	sm	construccion bèla, bastenda.
<b>efluent</b>	sm	fluid qu'emana d'endacòm, ensemble de las aigas corrompudas evacuadas pels toats.
<b>egot</b>	sm	doat, esgot.
<b>eisagador</b>	sm	doat.

<b>eissarpa</b>	sf	pichona motladura que fa lo torn d'un capitèl ionic, pèça de fust de galís dins las carcassas de pan de fust, biga provesida d'una carrèla plaçada al-dessús d'una dobertura per servir de grua, barra en diagonal suls contravents o sus las pòrtas, fuèlha en diagonal dins un parquet, barra de fust provisòria per empachar la deformacion dels dorments.
<b>eissugar</b>	vtr	arrestar de presentar un aspècte banhat en parlar d'una susfàcia de maçonariá bravament asagada.
<b>electrician</b>	sm	persona qu'a la practica de l'electricitat.
<b>electricitat</b>	sf	fòrma d'energia qu'es sorga d'esclairatge, e que servís a far funcionar una sensfin d'apleches.
<b>electrobetum</b>	sm	betum calfat electricament per evitar los inconvenients del freg e per accelerar lo durciment.
<b>eleda</b>	sf	erbassièira, erbassièra, erbassèra, erbièr, truna, cabanat.
<b>elevacion</b>	sf	cara verticala d'un edifici (al dedins coma al defòra).
<b>elevar</b>	vtr	construire.
<b>elicoptèr</b>	sm	maquina per alisar un sòl o un plancat de betum.
<b>elipòrt</b>	sm	aeropòrt pels elicotèrs.
<b>embalastar</b>	vtr	balastrar, balastar.
<b>embalestar</b>	vtr	embalestrar.
<b>embalestrada</b>	sf	accion d'embalestrar.
<b>embalestrar</b>	vtr	metre un balestrièr dins la carpenta, embalestar.
<b>embalustrar</b>	vtr	enrodar de balustradas.

<b>embalustratge</b>	sm accion d'embalustrar.	<b>embodenar</b>	vtr esbodenar.
<b>embarcador</b>	sm desembarcador, desbarcador.	<b>emboitadura</b>	sf pèça canelada per recebre d'autras pèças, envasament del cap d'un tudèl.
<b>embarra</b>	sf assemblatge de pèças de fust o de metal a l'entorn d'un centre e qu'es la basa de la carpenta de certans frèstes, barra, estable, castron pel bestial, sistèma de fortificacion, preson.	<b>embord</b>	sm barutèl, sedàs, baruta, tamís, emborda.
<b>embarrallhatge</b>	sm sistèma de fortificacion.	<b>emborda</b>	sf embord.
<b>embarri</b>	sm paret, muralha, empara, barri.	<b>embordader</b>	sm pòst plaçada jos la pòrta d'una fenial.
<b>embarriar</b>	vtr enrodar de parets, emmuralhar, fortificar, embarrir.	<b>emborlhament</b>	sm embòrniament.
<b>embarrida</b>	sf luòc fortificat.	<b>emborlhar</b>	vtr emborniar.
<b>embarrassir</b>	vtr embarriar.	<b>embornal</b>	sm dalòt.
<b>embasa</b>	sf partida d'una pèça que fa supòrt a una altra pèça.	<b>embòrniament</b>	sm accion o resultat d'emborniar, emborlhament.
<b>embasament</b>	sm empatament.	<b>emborniar</b>	vtr far los junts de tal biais que las pèiras demòren apparentes, emborlhar, rebocar.
<b>embessonat, -ada</b>	adj. se ditz de fenèstras, arcadas o columnas agropades per doas o mai, sens èsser en contacte.	<b>embosenar (s')</b>	vpron esbosenar, s'esbosenar, vedelar.
<b>embetumar</b>	vtr betumar, cimentar.	<b>embrancament</b>	sm airal ont de camins se crosan.
<b>embitumar</b>	vtr bitumar, asfaltar, pegar.	<b>embrasament</b>	sm escansonament, esbrasiment, embrasura.
<b>emblançar</b>	vtr emblanquir.	<b>embrasura</b>	sf escansonament, embrasament.
<b>emblanquesir</b>	vtr emblanquir.	<b>embricalhar</b>	vtr embricar, embrinar.
<b>emblanquiment</b>	sm resultat d'emblanquir.	<b>embrigar</b>	vtr bresar menut, embricalhar, embrinar.
<b>emblanquir</b>	vtr blanquir, emblançar, emblanquesir.	<b>embrinar</b>	vtr bresar, trissar, embrigar, embricalhar.
		<b>emidar</b>	sm sulhet, esmudar.

<b>eminal</b>	sm minal.	<b>empara</b>	sf paret, fortificacion, rampar, empar, emparança, dogat, valat, barri, estançon.
<b>emissari</b>	sm canal d'evacuacion de las aigas.	<b>emparader</b>	sm estanca, emparadera.
<b>emmerdatòris</b>	sm. plural luòc ont son voidadas las latrinas e las tinetas.	<b>emparadera</b>	sf emparader.
<b>emmortairar</b>	vtr emmortierar.	<b>emparança</b>	sf fortificacion, empar, rampar, empara.
<b>emmortaisar</b>	vtr metre un tenon dins una mortaisa, engreruar.	<b>emparedaire</b>	sm òme que empareda.
<b>emmortieirar</b>	vtr emmortierar.	<b>emparedar</b>	vtr enrodar de parets, mai que mai de parets de pèira seca, emmuralhar, murar.
<b>emmortierar</b>	vtr perbocar, metre de mortièr, amortear, emmortieirar, emmortairar.	<b>emparei</b>	sm emprei.
<b>emmuralhament</b>	sm accion d'emmuralhar.	<b>empatament</b>	sm partida exteriora de las apevasons, subrespressor d'una paret dins sa partida inferiora, embasament.
<b>emmuralhar</b>	vtr enrodar d'una paret, paredar, murar, embariar.	<b>empaumada</b>	sf dins la talha d'una pèira, partida salhenta facha sus sos paraments per que siá de melhor manejar.
<b>emmurament</b>	sm muralha.	<b>empeirada</b>	sf camin empeirat.
<b>emmurar</b>	vtr enrodar de muralhas, murar una pòrta, una fenèstra.	<b>empèirament</b>	sm accion o resulta d'empeirar, gravat.
<b>empaisherar</b>	vtr bastir una diga, enfonzar de pals.	<b>empeirar</b>	vtr cobrir amb de pèiras, empeiregar, peirar, peiregar, caladar.
<b>empalancar</b>	vtr clausurar amb de palencs, consolidar amb de pòstes gròssas, nadilhar.	<b>empeiregar</b>	vtr empeirar, peiregar, peirar.
<b>empalhador</b>	sm clujaire.	<b>emperbocar</b>	vtr perbocar, esperbocar.
<b>empanon</b>	sm nom donat al cabiron assemblat dins un arrestièr de gropia o d'engatge, en carpenta metallica, arbalestièr fals que dessepara la travada entre dos tinals per demesir la longor de las panas, ampanon.	<b>empiela</b>	sf apièja, estançon.
<b>empar</b>	sm empara, rampar, emparança.	<b>empielonar</b>	vtr sosténer amb de pilars, estançonar, enrodar de pilars, apilar, apilonar.

<b>empila</b>	sf pièja, estançon, espigon, espicon, pal de sosten.	<b>enart</b>	sm construcción temporaria, planchas, plataformas sostengidas por una carpeta (sobre la fachada de un ostal para edificar o reparar), estatja.
<b>empilada de cargas</b>	sf emprendiendo un punto de apoyo de un arco o de una bóveda, que permite de desviar la fuerza.	<b>enartar</b>	vtr bastir d'enarts.
<b>empilar</b>	vtr sostener con pilares, espiconar.	<b>encabironar</b>	vtr montar los cabirones d'un ostal.
<b>empilatge</b>	sm acción o resultado de empilar.	<b>encadaular</b>	vtr cadaular, bartavelar.
<b>emplanir</b>	vtr aplanar.	<b>encairar</b>	vtr meter d'aplomb de piedras de talla, quilar un pilar, l'ángulo de una pared, formar un ángulo..
<b>emplastrar</b>	vtr plastrar.	<b>encaishadura</b>	sf canela, ret, fulhura.
<b>emplastratge</b>	sm acción de plastrar una pared, un plafón.	<b>encaishar</b>	vtr curar una encaishadura.
<b>emplecton</b>	sm bias antiguo de construir: pared doble de piedras apoyadas entre sí, con mortero.	<b>encaladada</b>	sf encaladat.
<b>empòchament</b>	sm traucamiento dentro de una pared para fijar algo.	<b>encaladar</b>	vtr hacer una calada, pavar.
<b>empondre</b>	vtr enauçar.	<b>encaladat</b>	sm airel pavat, caladat, encaladada.
<b>empont</b>	sm estatja, enart, partida de un edificio para mostrar espectáculos.	<b>encanaular</b>	vtr canalar, canicular.
<b>empontament</b>	sm estatja de maestro de obras, enart.	<b>encapaire</b>	sm martel picador de picapeirié.
<b>empontas</b>	sf. plural grasas de escalera cavadas en la tierra.	<b>encapaironar</b>	vtr meter un capairón sobre una pared, capaironar, cretonar.
<b>empontar</b>	vtr construir de empontes, construir de puentes, poner, empontillar.	<b>encapitelar</b>	vtr cobrir de un capitel.
<b>empontillhar</b>	vtr empontar.	<b>encarpa</b>	sm garlanda decorativa que representa frutas, hojas y flores.
<b>empòrge</b>	sm pórge.	<b>encastellar</b>	vtr enauçar, fortificar un airel, quilar como un castillo, castellar.
<b>emprei</b>	sm encorbelamiento, sorteo, emparejamiento.	<b>encastradura</b>	sf acción o resultado de encastrar algo.
<b>enarcar</b>	vtr corbar en forma de arco, volcar, cincelar.	<b>encastrament</b>	sm encastradura, encastratge.

<b>encastrar</b>	vtr far plan aderir quicòm dins quicòm mai, endentar.	<b>encorbelament</b>	sm bastison en salhent sul plan d'una paret, sostenguda per de corbèls, de consòlas, etc., sortent, emprei.
<b>encastratge</b>	sm encastrament, encastradura.	<b>encorbelar</b>	vtr far d'encorbelaments.
<b>encastre</b>	sm quadre, enquadrament, distància entre los aisses d'una grua.	<b>encornament</b>	sm conduit enterrat, toat, aqueducte.
<b>encavalament</b>	sm assemblatge de bigas per encavalar una paret, fustatge al dessús d'un potz de mina.	<b>encornar</b>	vtr conduire d'aiga per un encornament.
<b>encavalar</b>	vtr estançonar una paret amb d'encavalaments per la poder sostraire.	<b>encors</b>	sm travada, cabironada, quersada.
<b>enclaus</b>	sm autrescòps, encinta fortificada.	<b>encrestadura</b>	sf arrasa, capairon, acapta, coronament.
<b>enclausa</b>	sf diga que rend estanc los fossats defensius.	<b>encrestament</b>	sm accion d'encrestar, encrestatge.
<b>enclavar</b>	vtr metre un palfèr dins una entalha.	<b>encrestar</b>	vtr metre un encrestament sus una paret, encapaironar.
<b>enclavièira</b>	sf enclavièra.	<b>encrestatge</b>	sm encrestament.
<b>enclavièra</b>	sf mortaisa, engreure, enclavièra.	<b>encubament</b>	sm autres còps, galariás josterranas maçonadas ont se trobavan las canonadas de gaz d'esclairatge de las vilas, rèble de galís en maçonariá qu'emplena lo naut d'una paret de long pan entre los cabirons.
<b>enclusa</b>	sf paret dins un riu, un canal, etc. per auçar lo nivèl de l'aiga o per la desvirar cap a un molin, etc, esclausa, esclusa, barratge, paissièira.	<b>endalièira</b>	sf endalièra.
<b>enclusar</b>	vtr barrar un riu, un canal, eca. amb una enclusa.	<b>endalièra</b>	sf lindal, pompidor, endalièira, andalièira, andalièra, landenièra, endanièra.
<b>enclusièr</b>	sm persona que bastís d'enclusas.	<b>endàmi</b>	sm andàmi.
<b>encocudar</b>	vtr juntar dos tubs pel mejan d'una viròla.	<b>endanièra</b>	sf endalièra, endalièira, andalièira, andalièra, landenièra, endanièra, lendanièra.
<b>encofrar</b>	vtr cofrar, far un cofratge, panelar.	<b>endau</b>	sm relaisset, dessús de pòrta.
<b>encòr</b>	sm còr.	<b>endeguens</b>	sm membre principal d'un ostal, endehens, endiguens.
		<b>endeheus</b>	sm endeguens, endiguens.

<b>endent</b>	sm ajustament de doas pèças ligadas per de dents, adent, encastrament.
<b>endaratar</b>	vtr encastrar.
<b>endigar</b>	vtr bastir de digas per empachar un flume, un riu per de desmairar.
<b>endiguens</b>	sm endehens, endeguens.
<b>endòst</b>	sm abric per parar de la pluèja, endòsta.
<b>endòsta</b>	sf endòst, clujada.
<b>enduch</b>	sm espandiment unifòrme d'una substància que recobris quicòm, rebatedís, enduit, alisatge.
<b>enduire</b>	vtr recobrir d'un enduit, aliscar, embetumar, rebocar, rusticar, cespír. enduire al mortièr gròs : cespír, rusticar enduire al mortièr fin : alisar una paret amb la tibla.
<b>enduit</b>	sm enduch.
<b>endurre</b>	vtr enduire.
<b>enfarinar</b>	vtr se ditz d'un enduch o d'una pintura quand lor susfàcia es polverosa.
<b>enfarinatge</b>	sm formacion polverulenta e non aderenta a la susfàcia d'una pintura o d'un enduch.
<b>enfemelar</b>	vtr encastrar, assemblar, introduire un gofon dins sa paumèla.
<b>enfilada</b>	sf seguida d'ostals dins una carrièra sus una meteissa fila.
<b>enforc</b>	sm enforcament.

<b>enforcament</b>	sm punt de rencontre de dos camins, bifurcation, enforc, angle format pel rencontre de doas doèlas sus una aresta de vòlta, assemblatge en forca dels cabirons sus una pana de biscre.
<b>enforonet</b>	sm jaula estrecha.
<b>enfortir</b>	vtr fortificar, confortar, confortir, enforçar.
<b>enfustar</b>	vtr plaçar las bigas d'un plancat, postamar.
<b>enfustatge</b>	sm carpenta, fust clavat sus las bigas d'un plancat, postam.
<b>engard</b>	sm abric cobèrt o barrat, amb sonque una teulada e sos supòrts, envans, grand bastiment tampat sus sos quatre costats per metre d'avions a l'abric.
<b>engarda</b>	sf apièja, estançon, contrafòrt.
<b>engarrar</b>	vtr far un tenon a fals escaire.
<b>engatge</b>	sm pèça de galís d'una carpenta, formant l'aresta dintranta al rencontre de dos galatasses, aresta dintranta formada pel rencontre de las aigas de doas teuladas, fuèlha de plomb o de zinc o rengada de teules caus plaçadas dins aquel caire, nauc, banèla, nausa.
<b>engatjada (colomna)</b>	adj. mièja colomna integrada en partida dins una paret o dins una colomna mai larga.
<b>engeissar</b>	vtr gipar, engipar, plastrar, enduire de plastre, emplastrar, geissar.
<b>engenhador</b>	sm engenhaire, enginh, engenhor, enginhor.

<b>engenhaire</b>	sm persona diplomada en tecnica, engenhador, enginh, engenhor, enginhor.	<b>engravar</b>	vtr encastrar un còs dins la pèira, lo fust o lo metal, endentar, encastrar, caladar amb de gravièr.
<b>engenheria</b>	sf ensem de las foncions que van de la cpncepcion e dels estudis a la responsabilitat de la bastison e al contraròtle dels equipaments d'una installation tecnica o industriala. engenheria civila : engenheria aplicada a las bastisons de la vida civila. engenheria militara : engenheria aplicada a las bastisons de la vida militara. engenheria rurala : engenheria aplicada a las bastisons de la vida rurala.	<b>engreudor</b>	sm mortaisaira, mortaisadoira.
<b>engenhor</b>	sm engenhaire, enginhor, enginh.	<b>engreuar</b>	vtr emmortaisar, engravar.
<b>enginh</b>	sm engenhaire, engenhador, engenhor, enginhor.	<b>engreure</b>	sm mortaisa, entalha facha dins un material, enclaviera.
<b>enginhor</b>	sm engenhaire, engenhor, enginh.	<b>enjaça</b>	sf adent, enjaçadura.
<b>engipar</b>	vtr engeissar.	<b>enjaçadura</b>	sf enjaça.
<b>engolidor</b>	sm partida del conduch d'una chimenèia, de fòrma tronconica, al dessús de la lar, per engolir lo fum, placa traucada, sus una calçada, que permet a l'aiga d'anar dins lo toat, grasilhan.	<b>enjaçar</b>	vtr adentar.
<b>engorg</b>	sm besal per asagar.	<b>enjuta</b>	sf espandi entre l'arca e l'alfís, sovent ricament ondrat.
<b>engorgada</b>	sf engorgat.	<b>enlausar</b>	vtr acaptar amb de lausas.
<b>engorgat</b>	sm sèrva d'aiga dins un molin o a capmont d'un molin, engorgada.	<b>enleada</b>	sf mena de pasta, plan mesclada d'aiga, facha amb de bosa de vaca, qu'es coma un quitran, per empear las parets en tàpia, accion d'enlear.
<b>engravadoira</b>	sf maquina que servís a engravar las carrières.	<b>enlear</b>	vtr metre d'enleada sus una paret.
<b>engravadura</b>	sf entalha facha dins una maçonariá.	<b>enlusiment</b>	sm blanquiment de las parets, accion o resultat d'enlusir.
<b>engravament</b>	sm accion d'engravar, caladament.	<b>enlusir</b>	vtr blanquir, perbocar una paret.
		<b>enlusit</b>	sm enduch o enlusiment sus una paret nòva.
		<b>enquadrament</b>	sm quadre d'un alandament, chambran.
		<b>enquant</b>	sm airal ont se fan de vendas publicas.
		<b>enquitranadoira</b>	sf maquina que servís a enquitrinar.
		<b>enquitranar</b>	vtr enduire de quitran.

<b>enquitranatge</b>	sm accion d'enquitranar.	<b>entalha</b>	sf talh dins una pèça de fust, de metal o de pèira. entalha mièg a mièg : talh que fa la mitat de la pèça.
<b>enramelada</b>	sf ornamentacion facha amb d'arcs de verdura.	<b>entalhar</b>	vtr far d'entalhas dins una pèça de fust per i juntar una autra pèça.
<b>enramelar</b>	vtr ondrar amb de ramèls, de garlandas fachas amb de fulham.	<b>entascada</b>	sf mena de cobèrtura facha sus un flanc de talús o de valat amb de carrats de pelenc, per empachar los esbodenaments.
<b>enrasament</b>	sm rasadura.	<b>entaulada</b>	sf clauson de pòstes.
<b>enrasar</b>	vtr arrasar.	<b>entaulament</b>	sm partida superiora d'un bastiment en salhent sus la faciada e que ten la carpenta, ensemble repausant sus de columnas, amb quatre partidas : l'arquitrau, la frisa, la cornissa, lo fronton, coronament motladurat d'una paret, d'una pòrta, d'una fenèstra, etc, supòrt d'una fenèstra, entaulat, taulament.
<b>enrascassar</b>	vtr bastir una paret, una calçada en metent las pèiras de cantèl, rascassar.	<b>entaular</b>	vtr plaçar de pòstes.
<b>enribanar</b>	vtr traçar e far un camin abans la realization de la calçada, enribantar.	<b>entaulat</b>	sm entaulament, plancat, enart.
<b>enribantar</b>	vtr enribanar.	<b>enterdòssa</b>	sf calfapança.
<b>enriostar</b>	vtr pausar de doèlas o de riòstas.	<b>enterfrinèsta</b>	sf espandi entre doas fenèstras.
<b>enròcament</b>	sm empèirament.	<b>entèrrament</b>	sm rebocatge de terra, rebatedís de terra.
<b>enrocar</b>	vtr empeirar.	<b>enterrar</b>	vtr perbocar amb de terra.
<b>ensaumanar</b>	vtr metre en plaça la sauma.	<b>enticison</b>	sm lausia.
<b>ensocament</b>	sm ensemble de la basa, de l'estilobat e de la plinta al fons d'una colomna, bastison de la partida inferiora d'un campanal, partida inferiora d'un campanal.	<b>entirandar</b>	vtr metre un tirant.
<b>ensordament</b>	sm ligam de mortièr, de teules, de lausas, etc. entre la teulada e una paret, o a l'entorn dels tudèls, per far l'estanqueïtat, sarrada, sorda, briscal.		
<b>ensordar</b>	vtr ligar amb de mortièr una teulada contra una paret.		
<b>entalh</b>	sm cada fenda parallèla facha dins una pèça per la corbar, pichona trencada rectilinèa facha dins una paret.		

<b>entrach</b>	sm pèça orizontal d'una carpenta dins la quala son ajustats los pès dels arcbalestiers per s'opausar a lor alunhament, tirant, piala, passatrèit, sabata. entrach regussat: entrach plaçat mai naut que lo pè dels arcbalestiers per far mai d'auçada dins las galatas.
<b>entravacadura</b>	sf assemblatge de pèças de carpenta que forma un quadre a l'entorn d'una tremuèja.
<b>entravetar</b>	vtr travetar.
<b>entrebadal</b>	sm dobertura incomplèta d'una pòrta, d'una fenèstra.
<b>entrecolumna</b>	sf espaci liure entre doas columnas d'una columnada.
<b>entredos</b>	sm corredor.
<b>entreficha</b>	sf claveta de bolon, trasficha.
<b>entreforç</b>	sm caireforc.
<b>entremés</b>	sm corondat de pòstes, mejan.
<b>entremièg</b>	sm entremièja, androna.
<b>entremièja(s)</b>	sf o sf.plural buget, trancant, entremièg.
<b>entremiejar</b>	vtr desseparar amb un buget, bugetar, mejanar, clausonar.
<b>entrepaus</b>	sm bastiment ont son entrepausats o conservats de produches abans lor venda, magazin.
<b>entrepeirament</b>	sm caladatge.

<b>entrepeirar</b>	vtr caladar.
<b>entrepèl</b>	sm panel compausat de dos paraments o de doas pèls desseparats per una anma isolanta.
<b>entresòl</b>	sm nivèl del plafon bas dins un immòble, sovent situat entre lo planpè e lo primièr solièr, pichon solièr situat entre dos grands, nivèl mejancièr situat dins un membre del plafon naut, fenestron d'entre-sòl, nivèl situat entre lo pelsòl e lo balcon dins un teatre, miègsolièr, solièr perdut, serpenta.
<b>envans</b>	sm balet, taulard, calabèrt, teulisson, cornière, pòrge, passatge cobèrt, engard.
<b>envarats</b>	sm.plural valats de fortificacion enrodant un castèl.
<b>envelada</b>	sf accion d'envelar en parlar del fust, d'un metal o del betum.
<b>envelar</b>	vtr deversar, corbar, desgetar, gobiar.
<b>envernir</b>	vtr vernissar, envernissar.
<b>envernissaire</b>	sm òme que envernissa.
<b>envernissar</b>	vtr vernissar, envernir.
<b>eolianà</b>	sm aparelh bèl per convertir l'energia del vent.
<b>epistil</b>	sm partida de l'entaulament pausada directament sus la colomna, arquitrau, architrau.

<b>epuracion</b>	sf depuracion, depurament.	<b>esbrasiment</b>	sm escansonament, embrasament.
<b>eram</b>	sm aram.	<b>esbrasir</b>	vtr escansonar.
<b>erbassèra</b>	sf erbassièra, erbassièira, erbièr, truna, eleda, cabanat.	<b>escabèl</b>	sm escalier pichon e portatiu servent d'escala, escabèu.
<b>erbassièira</b>	sf erbassièra, erbassèra, erbièr, truna, eleda, cabanat.	<b>escabelon</b>	sm escabèl pichon.
<b>erbassièra</b>	sf erbassièra, erbassèra, erbièr, truna, eleda, cabanat.	<b>escabèu</b>	sm escabèl.
<b>erbièr</b>	sf erbassièra, erbassèra, erbassièira, truna, eleda, cabanat.	<b>escabishòt</b>	sm caissa pels apleches d'un carpentier.
<b>ermitatge</b>	sm abitacion d'un ermita, ermitòri.	<b>escairada</b>	sf accion d'escairar, escairament.
<b>ermitòri</b>	sm ermitatge.	<b>escairament</b>	sm accion e resultat d'escairar, escairada.
<b>èrsa</b>	sf ondradura de l'epòca romanica formada d'una o de mai d'una linha ondulanta.	<b>escairar</b>	vtr talhar o dispausar quicòm per que sos costats sián a l'escaire, cairar, labar.
<b>esbarbador</b>	sm gratador triangular pel travalh del plastre.	<b>escairard</b>	sm pèça de fust escairada, travet, quers, traveta.
<b>esbarbar</b>	vtr eliminar las rebavas.	<b>escaire</b>	sm instrument en fòrma d'L o de T per far d'angles dreches. escaire fals : escaire amb de braces movedisses per far d'angles quines que sián, sautarèla.
<b>esbarbatge</b>	sm eliminacion de las pichonas irregularitats en salhent.	<b>escala</b>	sf aplech de fust o de metal fach amb dos montants units per de travèrsas, e que servís a montar o a davalar, escalier, eschala. pè d'escala : servitud permetent al proprietari d'apevar una escala sus la paret del vesin.
<b>esbodenament</b>	sm avalancament, massa que se destaca del tròç e que cabussa.	<b>escalèr</b>	sm escalier.
<b>esbodenar (s')</b>	vpron se fendilhar, s'espitar, s'avalancar, embodenar, esbosenar.	<b>escalfador</b>	sm escalfaire, calfaiga.
<b>esbosenar</b>	vtr canhar, se crebar e s'avalancar, embosenar, esbodenar.	<b>escalfaire</b>	sm aplech electric per escalfar d'aiga, escalfador, calfaiga. escalfaire solar : aplech qu'escalfa l'aiga pel mejan de panells, de fons negre, pausats sus un tet e que prenon la calor solara.

<b>escalfament</b>	sm fermentacion del fust quand es privat d'aire.	<b>escansomar</b>	vtr alargar progressivament, de defòra en dedins, una dobertura, alandar, esbrasisir, esgandir.
<b>escalfar</b>	vtr getar lo mortièr contra la paret per la rebocar.	<b>escapa</b>	sf escampadoira, escampador, camba d'una colomna, partida inferiora de la camba, prèp de la basa
<b>escalfar (s')</b>	vpron fermentar en parlar del fust.	<b>escalpèl</b>	sm escalpèl.
<b>escalier</b>	sm ensemble de lòcas per montar o davalar d'un estatge a l'autre dins un ostal, escalèr. fals-escalier : escalier secret. escalier mecanic : escalier que sas lòcas son entraïnadas mecanicament.	<b>escapòl</b>	sm resultat d'escapolar, fòrma de las motladuras.
<b>escalon</b>	sm gra, marcha d'escalier, marchon.	<b>escapolaire</b>	sm lo qu'escapola.
<b>escalpèl</b>	sm escaupre, escalpre, escapèl.	<b>escapolar</b>	vtr talhar per pans e bisèls en daissar a l'entorn de las fòrmas finalas una quantitat de matèria.
<b>escalpre</b>	sm cisèl de menuisièr, de fustièr, de picapeirièr, escaupre, escalpèl.	<b>escarificacion</b>	sf accion d'escarificar.
<b>escalussada</b>	sf valat peirièr, canal per las aigas.	<b>escarificador</b>	sm aplech o veïcul per far de regas, d'estrias dins un enduch, un sòl, una cauçada, eca.
<b>escalussada (d'-)loc.adv.</b>	de galís.	<b>escarificar</b>	vtr melhorar l'acròcament d'un material per la realizacion d'estrias.
<b>escambiador</b>	sm aparelh que calfa o refreja un fluid pel mejan d'un autre fluid qu'es a una temperatura diferente, ensemble d'obratges que permet los escambis, sens crosament al meteis nivèl, entre una autorota e las vias de dintrada sus aquela autorota.	<b>escarpa</b>	sf tap al pè dels barris, costal, coston.
<b>escamodós</b>	sm gotièr d'una clujada.	<b>escart</b>	sm masatge, vilatge alunhat.
<b>escampadoira</b>	sf passalís, escampador, esclafidor, escorriu, escapa.	<b>escartelatge</b>	sm cairada.
<b>escampador</b>	sm passalís, escampadoira, esclafidor, escorriu, escapa.	<b>escata</b>	sf tot material de teulada que sa basa a una copa arredondida, motiu en bas relèu qu'imita una teulada en postarèls arredondits, escauma.
<b>escandilh</b>	sm gabarrit de carpentièr, garbi.	<b>escauma</b>	sf escata.
<b>escansonament</b>	sm agençament de galís, per rapòrt al plan de la paret, dels pèdreches d'un alandament, esbrasiment, embrasament, esgandida, esgandiment.	<b>escaupre</b>	sm escalpèl, escalpre.
		<b>escavadoira</b>	sf maquina per escavar.

<b>escavament</b>	sm entall dins quicòm, accion o resulta d'escavar.	<b>esclausa</b>	sf obratge entre dos nivells diferents d'aiga per que los batèls pòscan anar de l'un a l' altre, esclusa, enclusa.
<b>escavar</b>	vtr retalhar un bòrd, curar dins la terra.		esclusa simpla : esclusa amb un sol nivell d'aiga. esclusa dobla : esclusa amb dos nivells diferents. esclusa de curatge : esclusa de pòrt que, a mar sema, se dobrís per escampar subtament lo sable o la baudra qu'engorgan lo pòrt o lo grau.
<b>eschala</b>	sf escala.	<b>esclausoira</b>	sf pòrta d'esclusa.
<b>eschalièr</b>	sm escala composada d'un sol montant que travessen de cavilhas vessant de cada costat, escalièr.	<b>esclipòt</b>	sm caisseta pels clavells d'un carpentier, escripòt.
<b>eschalpre</b>	sm escalpre.	<b>esclopièr</b>	sm menuisièr marrit.
<b>esclafidor</b>	sm passalís, escampadoira, escampador.	<b>esclusa</b>	sf esclusa, enclusa.
<b>esclairatge</b>	sm emission artificiala de rais luminoses e ensemble delsbiaisses de far e dels materials que ne fan foncion, accion d'esclairar, tot çò que servís a esclairar dins una vila, una bastenda, etc., alumnenament, alumnenatge, alucatge, alumatge. esclairatge de securitat : dispositiu d'esclairatge que fonciona pendent un incendi. esclairatge indirècte : esclairatge dirigit cap a una paret per demesir l'esbleugiment.	<b>escobassada</b>	sf salvagal, escobassat, solenca, rebola.
<b>esclapa</b>	sf ascla de fust o de pèira.	<b>escobassat</b>	sm escobassada.
<b>esclapar</b>	vtr fustear, cairar.	<b>escoda</b>	sf mena de martèl proveosit de doas puntas pel picapeirièr, bocharda, estampin, escòdol, traça.
<b>esclapon</b>	sm tròç prim desligat d'una peça de fust, de metal, etc. per un aplesh talhant.	<b>escodièira</b>	sf escodièra.
		<b>escodièra</b>	sf paret de sostén, escodièra.
		<b>escòdol</b>	sm escoda.
		<b>escofa</b>	sf escrova, escorba, escroba.
		<b>escòla</b>	sm bastiments d'un establiment d'ensenhamant.
		<b>escoladoira</b>	sf regòla per l'escolament de las aigas, escolan, escolar, escolèr.
		<b>escolador</b>	sm conduch per l'escolament de las aigas, escolan, escolar, escolèr.
		<b>escolan</b>	sm escoladoira, escolador, escolar, escolèr.

<b>escolar</b>	sm escoladoira, escolador, escolan, escolèr.	<b>escorriu</b>	sm canal que torna menar l'aiga d'un molin a la ribièra, escampador, escampadoira.
<b>escolèr</b>	sm escoladoira, escolador, escolan, escolar.	<b>escorron</b>	sm androna.
<b>escombralhas</b>	sf. plural clapissa, plastràs, escombres.	<b>escorsièiras</b>	sf.plural escorsièras.
<b>escombres</b>	sm. plural escombralhas, clapissa, plastràs, crapàs.	<b>escorsièras</b>	sf.plural baloard, corsiera, carrièra lo long d'un barri, muralha que i se pòt circular, escorsièras.
<b>escomuns</b>	sm.plural comuns.	<b>escortegador</b>	sm escorjador, escorgador, adobador, tuador, masèl, sagnariá, sangnariá.
<b>esconçon</b>	sm obratge de maçonariá o de menuariá comolant un angle fach per doas parets, susfàcia d'una paret entre la corba d'un arc o son enquadrament ortogonal, o entre las corbas de dos arcs vesins, pèira de caire d'obertura de pòrta, canton, voltanèl.	<b>escoxoira</b>	sf airal d'una fenial ont se batiá lo blat, lo segal, eca.
<b>escopir</b>	vtr escupir.	<b>escòta</b>	sf lata.
<b>escorba</b>	sf escrova, femèla, escofa, escroba.	<b>escotar</b>	vtr latar.
<b>escorgador</b>	sm airal que los animals i son escorgats, escorjador, adobador, escortegador, tuador, masèl, sagnariá, sangnariá.	<b>escotia</b>	sf gòrja de perfil mièg oval que dessepara dos tòrs sus la basa d'una colomna, trochil.
<b>escorjador</b>	sm adobador, escorgador, escortegador, tuador, masèl, sagnariá, sangnariá, escorjariá.	<b>escripòt</b>	sm esclipòt.
<b>escorjariá</b>	sf escorjador.	<b>escritòri</b>	sm talhièr d'escriure dins un convent.
<b>escornar</b>	vtr copar los angles d'una pèira.	<b>escroa</b>	sf escrova, escroba, escroa.
<b>escornura</b>	sf tròç de pèira un còp escornada.	<b>escroba</b>	sf escrova, escorba, escofa, escroa.
<b>escroa</b>	sf escroa.	<b>escrova</b>	sf pèça comportant un trauc cilindric que sa susfàcia intèrna es engravada d'un selhon elicoïdal per recebre lo filetatge d'un vitz, escorba, escofa, escroba, escroa.
<b>escoroar</b>	vtr plaçar l'escroa.	<b>esculassat</b>	sm culassat.
<b>escorra</b>	sf corredor, escorreder, canal, valat, escampador, androna.	<b>escupir</b>	vtr getar l'aiga quand se parla d'un gargalh, escopir.
<b>escorreder</b>	sm escorra.	<b>escur</b>	sm cambreta sens fenèstra.

<b>escura</b>	sf fenial, estable, granja, escuria.	<b>esgreuraire</b>	sm bovet.
<b>escuria</b>	sf escura.	<b>esgreurar</b>	vtr far de raiaduras dins una pòst amb lo bovet, bovetar.
<b>esfondrament</b>	sm afondrament.	<b>eslaus</b>	sm dobertura per la quala l'excedent d'aiga d'una sèrva raja, subrevèrs, subrevèrsa.
<b>esfondrar</b>	vtr afondrar.	<b>eslissadís</b>	sm glacís.
<b>esfondre</b>	vtr afondrar, esfondre, esfrondar.	<b>esmentoar</b>	vtr acorchar una pèça de fust en la talhant de bisèl.
<b>esfonduda</b>	sf esfondrament, esboldrament.	<b>esmòlhas</b>	sf. plural mòlhas, tenalhas, pinças.
<b>esfrondar</b>	vtr afondrar, esfrondar, esfondre.	<b>esmolinar</b>	vtr far esbosnar e mudar en posca pauc a pauc.
<b>egandida</b>	sf escansonament, egandiment.	<b>esmudar</b>	sm sulhet, emidar.
<b>egandiment</b>	sm egandida.	<b>espanada</b>	sf trumèl de largor granda.
<b>egandir</b>	vtr escansonar, alandar.	<b>espandiment</b>	sm dispersion de las aigas dins lo sòl natural utilizat per l'evacuacion dels efluentes espurgats.
<b>egot</b>	sm doat, egot, marge de terren al torn d'una bastison ont davalan las gotas d'un tet.	<b>espanholeta</b>	sf tija metallica amb de cròcs als dos caps, manobrada per una punhada, per tamar una fenèstra, de contravents, eca, andilha.
<b>egotader</b>	sm bugadariá, egotader, egotatèr.	<b>espargairar</b>	vtr esparvairar.
<b>egotador</b>	sm canal estrech e penjalut per l'escorriment de las aigas, egotader, egotatèr.	<b>esparra</b>	sf travèrsa, esparron, pèça que repartís lo pes a levar entre dos punts.
<b>egotar</b>	vtr evacuar las aigas de pluèja o las aigas passidas.	<b>esparràs</b>	sm madièr, pòst espessassa.
<b>egotatèr</b>	sm egotader, egotador.	<b>esparrat</b>	sm esparràs.
<b>esgravetar</b>	vtr traire la graveta, la grava, lo gravèl.	<b>esparron</b>	sm escalon, travèrsa d'escala, travèrsa de corondat que liga dos pals, esparra.
<b>esgreuradoira</b>	sf maquina per cavat las clausons e i encastrar las canonadas.	<b>esparronar</b>	vtr metre d'esparrons dins un buget per tenir la tàpia.
<b>esgreuradura</b>	sf raiadura facha amb lo bovet.		

<b>esparvairar</b>	vtr enduire una paret amb un esparvièr, fretar un enduit recent amb una farda banhada per tampar las fendilhas que s'i fan a mesura que seca, espargairar.	<b>espic</b>	sm ondradura verticala en metal o en ceramica pausada al minal d'una teulada, pinhon d'un ostal, penal, obratge bastit perpendicularament a la broa d'un riu per entravar l'erosion.
<b>esparvairatge</b>	sm enduit d'una paret, accion d'alisar una paret.	<b>espicon</b>	sm apiéja, pila, estançon que permet lo piejadís d'una paret, picon, espigon.
<b>esparvieirar</b>	vtr esparvierar.	<b>espiconar</b>	vtr estançonar.
<b>esparvieiratge</b>	sm esparvieratge.	<b>espigon</b>	sm espicon.
<b>esparvièr</b>	sm planqueta de maçon que servís de tibla per enduire una paret, talòssa.	<b>espigonar</b>	vtr espiconar.
<b>esparvierar</b>	vtr esparvairar, esparvieirar.	<b>espinçador</b>	sm malhet de dos trencants utilizat per copar las pèiras de las caladas.
<b>esparvieratge</b>	sm esparvairatge, esparvieiratge.	<b>espinçar</b>	vtr trabalhar las caladas amb un espinçador.
<b>espasa</b>	sf planca canelada per egalar las cambas de palha dins un gavèl de cluèg.	<b>espinçat</b>	adj. malon de pèira talhat.
<b>espasar</b>	vtr egalar la palha amb l'espasa.	<b>espinçatge</b>	sm talha de las caladas.
<b>espasiment</b>	sm pasiment, pavat.	<b>espincèl</b>	sm pincèl, espincèu.
<b>espatla</b>	sf partida salhenta a la joncion d'un flanc e d'una faciada d'un bastion.	<b>espincèu</b>	sm pincèl, espincèl.
<b>espatlament</b>	sm costat salhent d'un tenon per donar de soliditat a l'assemblatge, quilhada de terren o muralha de térra, de pèiras, eca. per parar una fortification.	<b>espinchal</b>	sm luòc d'ont òm fa gach, agachon, gacha.
<b>espatlar</b>	vtr espiconar, s'esbodenar pel naut en parlant d'una paret, demolir un bastiment.	<b>espiral</b>	sm conduch o orifici que permet la circulacion de l'aire o d'un fluid, respiralh.
<b>espatula</b>	sf aplech amb un margue e una lama larga e sovent flexibla.	<b>espiroñ</b>	sm respiralh.
<b>especiariá</b>	sf botiga ont se vendon d'espècias e de produches d'alimentacion.	<b>espital</b>	sm establiment per sonhar los malauts grèus, espitau , ospital , ospitau.
<b>esperbocar</b>	vtr perbocar, emperbocar.	<b>espitau</b>	sm espital , ospital , ospitau.
<b>esperon</b>	sm òbra de maçonariá acabada en poncha, clau de pont.		

<b>esplanada</b>	sf terren planièr entre la ciutadèla e las pòrtas de la vila, luòc void davant una vila fortificada o un edifici, plaça de dimensions grandas, aplanada, plan.	<b>estabulacion</b>	sf estable per l'elevatge del bestial que va pas al prat: establada.
<b>esponga</b>	sf mena de toat per evacuar las aigas estadissas, valat ratièr.	<b>estabrasar</b>	vtr brasar.
<b>esponguièr</b>	sm gotièr.	<b>estac</b>	sm estaca.
<b>esporre</b>	sm plancat per tampar una dobertura sus una teulada, apièja, esperon, corondat, garlandatge.	<b>estaca</b>	sf pal, palfic, estalon, pilar, demòra.
<b>esquifon</b>	sm escampador, escampadoira, passalís, pasperdut.	<b>estacada</b>	sf restanca, levada facha amb de braves pals, diga.
<b>esquila</b>	sf campana amb un ressòrt estacada sus una paret e qu'es accionada per un fial qu'òm tira.	<b>estacion</b>	sf gara, luòc ont se fan fòrça trabalhs tecnics, luòc ont lo nivèl del topograf es pausat per prene una mesura. estacion balneària : luòc bastit a broa de l'aiga per far d'espòrts d'aiga. estacion de purification : usina per purificar l'aiga e la rendre potable. estacion de servis : luòc per l'avitalhament en carburant dels veïculs. estacion d'espurament : usina per espurar las aigas usadas abans lor reget dins la natura. estacion d'esquí : luòc per far d'espòrts de neu. estacion termala : luòc per prene de banhs dins d'aiga d'usança terapeutica.
<b>esquina</b>	sf fòrta motladura en quart de rond que fa lo torn d'un capitèl doric.	<b>estadi</b>	sm terren agençat per la practica d'unes espòrts, enrodat generalament de gradins e de tribunas pels espectadors.
<b>esquina d'ase</b>	sf relèu amb doas aigas, separat per una aresta, sus un camin, un pont, eca.	<b>estajanariá</b>	sf cabanon en tàpia d'un païsan paure.
<b>estabilitat</b>	sf estat d'una bastison que demòra en equilibri, sens rompedura ni atapiment dels materials que la compausan.	<b>estala</b>	sf forma, compartiment de caval entremièg dos corondats, compartiment de veitura dins un pargue.
<b>estabilizacion</b>	sf transformacion d'un sòl móble en un sòl estable que pòt servir d'apièja a una bastison o a una cauçada.	<b>estalbi</b>	sm estatja, enart, estaudèl.
<b>establada</b>	sf estabulacion.	<b>estalh</b>	sm establiment, ostal.
<b>establariá</b>	sf los estables d'una bòria o d'una albèrga.	<b>estalon</b>	sm pal, pilar, estac, estaca.
<b>establat</b>	sm abitacion per s'i claure amb lo bestial a la sason de la neu.	<b>estalsin</b>	sm doat.
<b>estable</b>	sm luòc per metre las boïñas, escura.	<b>estampador</b>	sm airal ont son imprimits de libres, de jornals, eca., estampariá, imprimeriá.
<b>establidà</b>	sf establiment.		
<b>establiment</b>	sm bastiment, demòra, accion de metre en plaça en bastissent, usina o luòc de produccion, luòc ont se dona un ensenhamant escolar, establidà, estalh.		

<b>estampariá</b>	sf imprimeriá, estampador.	<b>estanqueïtat</b>	sf qualitat de çò qu'es estanc, obratge que rend estanc una paret.
<b>estampin</b>	sm mena de martèl provesit de doas puntas aplatidas e amb de dents largas e talhentas pel picapeirièr, escoda, bocharda.		estanqueïtat monosisa : revestiment d'estanqueïtat de las terrassas en una sola sisa.
<b>estampinar</b>	vtr passar l'escoda o la bocharda.		estanqueïtat multisisas : revestiment d'estanqueïtat de las terrassas compausat de fòrça sisas de materials estancs.
<b>estan</b>	sm pilar, estançon.		membrana d'estanqueïtat : material prim, sople e estanc emplegat per l'estanqueïtat d'obratges en tèrra.
<b>estanc</b>	sm barratge, pilar de fust, pal.		revestiment d'estanqueïtat : obratge d'estanqueïtat de las parets realizat amb un enduch estanc.
<b>estanca</b>	sf pièja, espicon, pal, pilar espintat en terra o sus un supòrt per empachar quicòm de tombar, barratge, diga, paret de sostenament, pialon, lama de sistre per arrestar l'aiga dins un besal, estanga.	<b>estant</b>	sm restanca, pièja, estançon, estanca.
<b>estança</b>	sf estància.	<b>estantada</b>	sf estantat.
<b>estancada</b>	sf barratge, paret de sosten, terren sostengut per una paret, acòl, bancal.	<b>estantat</b>	sm carcassa de fust aparenta dins un corondatge de tàpia, pan de fustam, envans central dins una bòrdia de Gasconha, estantada.
<b>estancèth</b>	sm estandèr.	<b>estantèr</b>	sm pilar de fust dins un estantat.
<b>estancha</b>	sf estanca.	<b>estantòl</b>	sm estant.
<b>estància</b>	sf caduna de las nautors entremièg dos plancats d'un ostal, estança, estatge, estatja.	<b>estardeir</b>	sm crosta de suja que se pega dins lo tudèl d'un fornet o dins una chimenèia.
<b>estançon</b>	sm estanca, estant, estantòl, ponchièr, piga.	<b>estardejar</b>	vtr ramonar.
<b>estançonament</b>	sm pièja.	<b>estardòssa</b>	sf cara exteriora d'una volta.
<b>estançonar</b>	vtr espiconar, apiejar, pigar.	<b>estason</b>	sf ostal.
<b>estandèr</b>	sm pèça d'enart, estancèth.		
<b>estanga</b>	sf estanca.		
<b>estanguet</b>	sm pòst cintrada per arrestar l'aiga dins una gandòla.		

<b>estatge</b>	sm apartament, demòra, residència, membre d'un ostal, ostal, estança, estància, solaret, solièr.	<b>estil</b>	sm biais characteristic d'un genre fach d'un ensemble de caractèrs formals.
<b>estatgièira</b>	sf estatgièra.	<b>estil francés</b>	sm nom primièr de l'art gotic.
<b>estatgièra</b>	sf enart de maçon, estatgièra.	<b>estilobat</b>	sm fondament portant una colomnada.
<b>estatja</b>	sf maison, plan d'apartament, enart de maçon.	<b>estimador</b>	sm metraire.
<b>estatjar</b>	vtr metre d'enarts en plaça, espiconar.	<b>extinguela</b>	sf garida, escansonament pel gach.
<b>estaudèl</b>	sm banc, taulièr, enart.	<b>estipa</b>	sf pè-drech de barriera.
<b>estaulís</b>	sm fenestron o pòrta de dobla dobertura, dins la paret entre l'estable e la sala principal de l'ostal, per noirir lo bestial sens anar a l'estable, olhèiras.	<b>estirant</b>	sm tirant.
<b>estèla</b>	sf bridola, esclapon, astèla, rotonda en forma d'estèla.	<b>estòc</b>	sm aplech per sarrar l'objècte a travalhar, dàvid.
<b>estela</b>	sf lausa o placa funerària, monument commemoratiu.	<b>estòr</b>	sm panèl de lamellas espintat sus un axe orizontal e que s'enrotla o se desenrotla davant una fenèstra, cortina.
<b>estelar</b>	vtr metre d'estèlas.	<b>estorista</b>	sm fabricant e/o installator d'estòrs.
<b>estenalhas</b>	sf. plural instrument per agafar quicòm, tenalhas.	<b>estosin</b>	sm condensacions sus las parets d'un ostal.
<b>estèr</b>	sm pèça de fust que ten doas autres pèças per las empachar de se sarrar.	<b>èstra</b>	sf fenèstra.
<b>estereobat</b>	sm sòcle non motlurat d'un edifici.	<b>estrada</b>	sf via importanta que permet la circulacion de veïculs entre dos punts geografics donats, generalament doas vilas, calada, rota màger, via.
<b>estereotomia</b>	sf sciéncia de la talha de las pèiras, art del traçat en carpentariá.	<b>estralh</b>	sm degradacion dels camins. far estralh dels camins : degradar los camins.
		<b>estrapàs</b>	sm pal d'un buget, estrepàs.

<b>estras</b>	sf. plural balet, balcon.	<b>estucar</b>	vtr far d'estuc.
<b>estrebunha</b>	sf trebunha.	<b>estucat</b>	sm accion o resulta d'estucar.
<b>estrech</b>	sm balet.	<b>estudi</b>	sm sala ont los escolans fan los devers, membres ont trabalha un oficièr public amb son personal.
<b>estrepàs</b>	sm estrapàs.	<b>estúdio</b>	sm talhièr d'artista, local ont trabalhan los fotografs, los tecnicians de la ràdio e de la television, local ont se practica la dança, apartament pichon amb un recanton per la cosina, un sol membre e una sala de banh.
<b>estria</b>	sf filet que dessepara doas caneladuras d'una colomna o d'un pilastre, listèl.	<b>evacuacion</b>	sf accion o resulta d'evacuar, tot dispositiu que collècta e alunya d'un bastiment las aigas, los fums e l'aire. conduct d'evacuacion : tudèl que permet d'evacuar un fluid. evacuacion totala al toat : sistèma d'evacuacion dirècta e sens tractament de las aigas residualas al toat de la vila.
<b>estruç</b>	sm gabinet, reduit per recaptar, estruça.	<b>exèdra</b>	sf absida, sala en emicicle amb de sètis per la conversacion, banc de pèira adorsat al fons de l'absida dins las basilicas paleocrestianas, edicul de pèiras que forma una banqueta mièja-circulara dins los jardins per exemple.
<b>estruça</b>	sf estruç.	<b>extractor</b>	sm ventilator per traire d'un membre l'aire enfecit o los produches de combustion.
<b>estructura</b>	sf disposicion, entre eles, dels elements constitutius d'un edifici per ne far un ensemble coerent, edifici tot entièr.		
<b>estuc</b>	sm pasta de calç o de greda mesclada amb de posca de marbre, d'alum, de gelatina, de polvera calcària, de cauç atudada e de pigment, que s'emblastra per una paret e que, un còp lissada e vernissada, revèrta lo marbre, obratge motlat en plastre fin addicionat de glicerina e armat de filassa.		
<b>estucaire</b>	sm obrièr que met l'estuc sus las parets, especialista dels mòtles en estuc fabricats en talhièr e de lor mesa en òbra.		

# F

<b>fabrariá</b>	sf carrièra o illa dels fabres.	<b>faissina</b>	sf assemblatge de brancum per empachar l'esbodenament de las tèrras, etc.
<b>fabrega</b>	sf usina ont se trabalha lo fèr, farga.	<b>falsa</b>	sf trast, solièr, postat, granièr.
<b>fabrica</b>	sf usina, bastison d'una glèisa.	<b>falsagarda</b>	sf caplatièr.
<b>façada</b>	sf faciada, davant.	<b>fals-pè</b>	sm dins una carpenta, sisa mal pausada.
<b>fachariá</b>	sf bòria, bòrda, domeni bèl.	<b>far</b>	sm torre nauta bastida al ras de la mar amb un lum a la cima per senhalar de dangiers e guidar los batèus la nuèch.
<b>faciada</b>	sf caduna de las elevacions exterioras d'un edifici, davant, façada.	<b>farga</b>	sf talhièr que lo fabre i trabalha lo fèr, fabrega.
<b>faciat, (-ada)</b>	adj. que a una cara planièra, un parament natural en parlant de las pèiras non trabalhadas.	<b>farinariá</b>	sf minotariá.
<b>factura</b>	sf estat detalhat de la natura, de la qualitat e del prètz de las merçes vendudas, dels servicis provesits.	<b>farinièra</b>	sf membre o bastison ont es entrepausada la farina.
<b>facultat</b>	sf bastiments ont i a un còs de professors apte a donar de diplòmas.	<b>farmacia</b>	sf botiga ont se vendon de potingas.
<b>faiçon</b>	sf man d'òbra, prètz d'un trabalh.	<b>fasciculat, -ada</b>	(pilar o colomna) adj. compausat d'almens cinc colomnas embessonadas.
<b>faiença</b>	sf terralha vernissada.	<b>fauqueta</b>	sf fuèlha, tavèla.
<b>faiençariá</b>	sf fabrica de faiença.	<b>feiral</b>	sm fieiral, fieral.
<b>faiençatge</b>	sm fendilha superficiala de las pinturas, dels vernisses, dels enduchs e dels batums.	<b>felina</b>	sf obrador de terralhièr.
<b>faissa</b>	sf benda de tèrra sostenguda per una paret, bancal, acòl, bancèl, partida planièra dels chambrans, de las arquitraus, de las arquivòltas.	<b>femèla</b>	sf costat d'un apleich que i s'encastra un autre apleich.
		<b>femoràs</b>	sm fòssa de fems, femorièr, poiridor.
		<b>femorièr</b>	sm femoràs, poiridor.
		<b>fenador</b>	sm fenial, pòrta o trapa per far passa lo fen del fenador a l'estable.
		<b>fendascla</b>	sf fenda que fa tota l'espessor d'una paret o d'una maçonariá, cartilha, crebassa.

<b>fendasclar (se)</b>	vpron se fendre bravament.	<b>fèr</b>	sm fèrre.
<b>fenestra</b>	sf fenèstra.	<b>ferm</b>	sm sisa de terren bon per i bastir las apevasons. bastir sul ferm : bastir sul ròc.
<b>fenèstra</b>	sf obertura dins las parets per far lum e donar d'aire dins un ostal, èstra, harièstra, finèstra, hinèstra, fenestra, frinèstra. fenèstra amb mainèls : fenèstra amb de montants, de crosilhons. fenèstra aranhada : fenèstra amb un trelís. fenèstra barrada o cledada : fenèstra amb de barròts. fenèstra coladissa : fenèstra amb de colissas. fenèstra crosada : fenèstra amb un traversièr orizontal. fenèstra en crosilhon : fenèstra amb de crosilhons. fenèstra geminada : fenèstra amb un trumèl o un montant vertical. fenèstra-guilhotna : fenèstra amb un quadre que se dobrís verticalament.	<b>ferma</b>	sf bòria, tinal, arcbalestièr, carpenta.
<b>fenestral</b>	sm fenèstra, fenèstra granda de cloquièr, pòrta bèla d'una fenial o d'una granja.	<b>fermalh</b>	sm clausura en fèr trenat, fermalhat.
<b>fenestrar</b>	vtr garnir de fenèstras.	<b>fermalhat</b>	sm fermalh.
<b>fenestratge</b>	sm ensemble de las fenèstras d'un ostal, ensemble dels rèbles d'una fenèstra.	<b>fermaria</b>	sf fèrma (bòria) fortificada.
<b>fenestron</b>	sm fenèstra pichonèla, lucana, hinestron, hinestròt.	<b>ferradura</b>	sf ferramenta, armadura.
<b>fenial</b>	sf granja pel fen, fenièira, fenièra, fenièr, fenil, feni, casalissa, granja, palhièr, palhièra, escura, tròt, afenial.	<b>ferralhaire</b>	sm òme que fa de ferralhatge.
<b>fenièira</b>	sf fenial, fenièira, fenièr, fenil, feni.	<b>ferralhatge</b>	sm ensemble de las armaduras ligadas que renfortís una pèça en betum armat.
<b>fenièr</b>	sm fenial, fenièira, fenièr, fenil.	<b>ferramenta</b>	sf ensemble de pèças de fèrre.
<b>fenièra</b>	sf fenièira, henière.	<b>ferrar</b>	vtr caladar un camin.
<b>fenil</b>	sm fenial, fenièira, fenièr, feni.	<b>fèrre</b>	sm metal fòrt utilizat, sovent en aliatges, fèr, hèr. fèrre vailet : barra de fèrre que ten una pòrta tampada.
<b>fenu</b>	sm fenial, fenièira, fenièr, fenil.	<b>ferret</b>	sm ancola o arcobotant de bastardèl.
<b>fenzisclet</b>	sm trauc de sarralha, clavièra, clavetièra.	<b>fèrre virant</b>	sm taravèla, virona, taraire.
		<b>ferrolh</b>	sm verrolh, varrolh.
		<b>ferrolhar</b>	vtr verrolhar.
		<b>ferruta</b>	sf tacha.
		<b>feston</b>	sm ondradura escalprada o pinturada en fòrma d'una garlanda de flors e de fuèlhas.

<b>festonar</b>	vtr escalpar o pinturar de festons.	<b>filbastar</b>	vtr desgrossir un trabalh, trabalhar grossièrement, filgastar, fiugastar, fialbastian.
<b>fial</b>	sm fil.	<b>fil d'aram</b>	sm trelís metallic.
<b>fiala</b>	sf fila, lamborda, sotanon, filat.	<b>filet</b>	sm motladura prima que dessepara doas outras motladuras.
<b>fialbasta</b>	sf filbasta.	<b>filgastar</b>	vtr filbastar, fiugastar.
<b>fialbastar</b>	vtr filbastar.	<b>filura</b>	sf fulhura.
<b>fiblar</b>	vtr lombar, en parlant de las bigas qu'an una travada trop granda.	<b>finèstra</b>	sf fenèstra.
<b>fica</b>	sf pal.	<b>fiolet</b>	sm conduch, doat per las immondícias.
<b>ficha</b>	sf quicòm que s'espinta dins quicòm mai, tròç planièr de metal dins una palmèla de pòrta pichona. mascle de ficha : partida que dintra dins la femèla.	<b>fissador</b>	sm batedor.
<b>fichoira</b>	sf aplech de maçon per butar lo mortièr entre las pèiras de bastir, fitoira.	<b>fisson</b>	sm ponchon, taraud.
<b>fieiral</b>	sm camp ont se debana la fièra, fieirau, fieral, feiral, heirau.	<b>fissonar</b>	vtr taravelar, taraudar.
<b>fieirau</b>	sm fieiral, fieral, feiral.	<b>fissonatge</b>	sm taraudatge.
<b>fieral</b>	sm fieiral.	<b>fitoira</b>	sf fichoira.
<b>fil</b>	sm lièch d'estratificacion d'una pèira, fial, talh d'un aplech.	<b>fiugastar</b>	vtr filbastar, filgastar.
<b>fila</b>	sf lamborda, sotanon, filat, fiala.	<b>fivèla</b>	sf trauquet, ulhet.
<b>filat</b>	sm tièra de pèiras subrepausadas l'una sus l'autra dins un aparelh o una paret, fila, fiala, filata.	<b>fivièira</b>	sf fivièra.
<b>filata</b>	sf travet long, biga, filat.	<b>fivièra</b>	sf aplech per fissonar, taraud, fivièira.
<b>filbasta</b>	sf pòst clavelada a una pèça del fustatge e que servís a la manténer per un temps, primièr postam provisòri, fialbasta.	<b>fixacion</b>	sf accion o resultat de fixar o de se fixar.
		<b>fixar</b>	vtr plaçar d'un biais perdurable.

<b>flambament</b>	sm flambatge.	<b>foganhà</b>	sf fogal, pèira del lar, cosina.
<b>flambatge</b>	sm desformacion lateralà d'una pèça longa somesa a un esfòrç normal de compression, flambament.	<b>folha</b>	sf fuèlha.
<b>flamejant</b>	sm o adj. flamejant.	<b>folhadura</b>	sf fulhadura.
<b>flamejant</b>	sm o adj. fòrma d'estil gotic, flambejant.	<b>fonda</b>	sf aliatge de fèrre e de carbòni, fonta.
<b>flanc</b>	sm partida del bastion entre la cortina e la faciada.	<b>fondacion</b>	sf apevason.
<b>flancar</b>	vtr apondere una bastison sus un costat o dins un canton d'un autre edifici, fortificar los costats d'una linha de defensa.	<b>fondament</b>	sm partida inferiora d'un edifici, entre lo sòl e lo primièr plancat, apevason, fundament.
<b>flècha</b>	sf partida ponchuda que subremonta un cloquièr, una torre, partida d'una grua que pòrta los faisses, montada, pongerica, penal.	<b>fondamenta</b>	sf apevason.
<b>flestau</b>	sm frestal, frestau.	<b>fondamentar</b>	vtr establir sus un fondament, apiasonar.
<b>flich</b>	sm cadaula, bartavèla, flisquet.	<b>fondariá</b>	sf usina ont se fabrican d'objèctes en metal.
<b>flisquet</b>	sm cadaula, bartavèla, flich, frisquet.	<b>fonta</b>	sf fonda.
<b>flisquetar</b>	vtr tampar amb lo flisquet.	<b>fontanièr</b>	sm especialista de la bastison e de l'entreten dels terons.
<b>floret</b>	sm pèça de sarralha.	<b>fonzar</b>	vtr cavar verticalament o fons.
<b>floron</b>	sm ornament en fòrma de flor o de borron d'arbre.	<b>fora</b>	sf resset.
<b>fluéncia</b>	sm desformacion lenta d'un material somés a una constrencha permanenta.	<b>fòragèt</b>	sm partida de la teulada que fa salhida sus las parets, capa, envans, fòratech, fòratet, genovesa, teule banhat.
<b>fodièr</b>	sm terrassier, terrejaire.	<b>fòragetar</b>	vintr far salhida sus las parets.
<b>fogairon</b>	sm luòc dins una chimenèia ont se fa lo fuòc, lar, fogal.	<b>fòragetar (se)</b>	vpron susplombar.
<b>fogal</b>	sm ostal, fogairon, lar, foganhà.	<b>fòraiguièira</b>	sf e sm solharda, fòraiguièra.

<b>fòraiguièra</b>	sf e sm apens bastit darrièr l'aiguïèra e que fa ofici de solharda, canèl que despassa de la paret per que las aigas de vaissèla i s'infiltren pas, airal ont las aigas de vaissèla s'escampen, solharda, fòraiguièra.	<b>fornièira</b>	sf forniu, fornial, fornièira.
<b>forar</b>	vtr traucar amb un foret de fust, de metal, de betum, eca., perforar, cavar lo sól amb d'appleches potents per i far un ton, un potz, eca.	<b>fornièra</b>	sf forniu, fornial, fornièira, hornèra.
<b>forat</b>	sm fendascla dins la quala l'aiga s'infilitra, rainal.	<b>fornil</b>	sm fornial, fornièra.
<b>fòratech</b>	sm fòragèt, fòratech.	<b>forniu</b>	sm fornial, fornièra, fornièira, fornil.
<b>fòratet</b>	sm fòratech, fòragèt, hòratet.	<b>fòrt</b>	sm obratge de fortificacion autonòm per aparar un luòc important, plaça fòrta, airal fortificat.
<b>foratge</b>	sm trauc que se fa dins la tèrra per trapar d'aiga, de petròli.	<b>fortalesa</b>	sf plaça fòrta, airal fortificat, fortalici, fortalissia, fortaressa, fortesa.
<b>fòrça</b>	sf tota causa capabla de desformar un còs, de ne modificar l'estat de repaus o de movement, autres còps, encinta fortificada.	<b>fortalici</b>	sm fortalesa, fortaressa, fortesa, fortalissia.
<b>foret</b>	sm applech en acièr per forar, per traucar de materials durs.	<b>fortalissia</b>	sf fortificacion, fortalici, fortalesa, fortesa.
<b>forma</b>	sf travada de las fenèstras compresa entre los pèdreches, caduna de las cadières de cada costat del còr d'una catedrala, estala, cadun dels pissadors o aparelhs sanitaris alinhats en tièira lo long d'una paret.	<b>fortaressa</b>	sf fortalesa, fortesa.
<b>formatgièra</b>	sf airal per servar los formatges, saussar, formatgièra.	<b>fortesia</b>	sf fortalissia, fortalesa.
<b>formatgièra</b>	sf formatgièira.	<b>fortificacion</b>	sf obratge de defensa, fortificant, fortificada.
<b>formatjariá</b>	sf fabrica de formatges, botiga ont se vendon de formatges.	<b>fortificada</b>	sf fortificacion, fortificant.
<b>formièr</b>	sm arc formièr.	<b>fortificant</b>	sm fortificacion, fortificada.
<b>fornariá</b>	sf pastariá, pastador, pancossariá.	<b>fortificar</b>	vtr enfortir un castèl, un airal, una vila, castelar.
<b>fornèl</b>	sm partida de la chimenèia qu'es al dessús del tet, tudèl, marèl.	<b>fortin</b>	sm fòrt pichon.
<b>fornial</b>	sm sala ont se tròba lo forn e la mag, forniu, fornièra, fornièira, hornedèr, hornedèra, hornilh, fornil.	<b>forum</b> (plural <i>fora</i> )	sm plaça publica d'una vila romana.

<b>fòssa</b>	sf trauc dins la tèrra per recebre quicòm. fòssa de fems : femorièr, femoràs. fòssa septica : dispositiu que permet lo collectatge, la liquefaction e l'aseptisacion de las femsas. fòssa de visita : dins un garatge o una remesa pels trens, galariá que permet d'anar dejós lo veïcul o la locomotiva per far de reparacions.	<b>fretassa</b>	sf aplech per aplanar e lissar un enduch, fretasson.
<b>fossat</b>	sm valat, doga, hossat. fossat-batelièr : canal de navigacion.	<b>fretasson</b>	sm fretassa.
<b>fracha</b>	sf deca dins una pèça de carpenta o de menusariá, cavitat, trauc dins una pèira de talha, fendascla dins una paret, fenèstra de trast.	<b>frinèstra</b>	sf fenèstra.
<b>frachissa</b>	sf carnièra.	<b>frisa</b>	sf partida de l'entaulament d'un edifici entremièg l'arquitrau e la cornissa, ornamentacion lineara sus una paret, bricalha, frisum, brisum, relaisset.
<b>fregièira</b>	sf fregièra.	<b>frisquet</b>	sm flisquet.
<b>fregièra</b>	sf respiralh dins una cava pel fromatge, fregièra.	<b>front</b>	sm faciada d'un edifici.
<b>frejalièr</b>	sm talhaire de pèira dura.	<b>frontada</b>	sf partida de la carrièra davant un ostal, frontièra.
<b>fresa</b>	sf aplech en acièr, de fòrma conica o cilindrica, que, per un mecanisme rotatiu, fa de traucs dins de pèças duras, aplech de plombièr per envasar lo trauc d'un tub per fin de li juntar un autre, palenc orizontal per parar l'acrin d'una escarpa o d'una contrescarpa, maquina dins un talhièr ont se trabalha lo fust.	<b>frontal</b>	sm dentelh, rastèl, arrastèl, cortina, faciada.
<b>fresar</b>	vtr envasar l'orifici d'un trauc per i amagar lo cap d'un clavèl o d'un bolon.	<b>frontau</b>	sm partida en avançament dins una fortificacion.
<b>frèst</b>	sm biscré, cresinada, galatas, jableta.	<b>frontèr</b>	sm fronton d'un ostal, aron, penal.
<b>frestal</b>	sm teule de biscré, grudièr, sautarèla, frestau, flestau.	<b>frontièra</b>	sf frontada.
<b>frestau</b>	sm frestal, flestau.	<b>frontispici</b>	sm faciada principala d'un edifici.
<b>freta</b>	sf cercle de metal qu'enròda lo cap d'unas pèças per las parar de se fendre o que servís a ligar de pèças juxtapausadas, ondradura facha de divèrsas menas de linhas bresadas (dentelhada, grèga, etc.).	<b>fronton</b>	sm acabament triangular d'un edifici, frontèr, capial, paret que i se lanza la pelòta basca, davantal.
		<b>frusta</b>	sf bricalha, brisum, frisa.
		<b>fuèlha</b>	sf doèla d'un ostal, planca tèuna per far de parafuèlh, traversièra plaçada dins l'escansonament e que se vei, tèunha lausa de pèira, folha, fulhet, fuòlha, fauqueta.
		<b>fulhada</b>	sf ponde que sas fuèlhas an d'un costat una lengueta e de l'autre una caneladura.

<b>fulhadura</b>	sf ornamentacion en fòrma de fulham enrotlat, fulhatge, folhadura, pampanon, ramatge.	<b>fustalha</b>	sf fustam.
<b>fulhar</b>	vtr far una fulhada.	<b>fustam</b>	sm ensemble de las fustas d'una carpenta, plafon amb de fustas aparentas, obratge de menusariá que se met sus las parets interioras d'un ostal, fustalha.
<b>fulharada</b>	sf teulada de brancas, folharada.	<b>fustament</b>	sm fusta.
<b>fulhat</b>	sm pòst, planca.	<b>fustarèla</b>	sf fusta pichonèla.
<b>fulhatge</b>	sm fulhadura, pampanon, ramatge.	<b>fustariá</b>	sf carpentariá, talhièr ont se fa un fustatge, corporacion dels fustiers, capusariá, hustariá.
<b>fulhet</b>	sm doèla, pòst de fuèlha.	<b>fustassa</b>	sf biga mèstra, saumièr.
<b>fulhora</b>	sf ret, filura, encaishadura.	<b>fustatge</b>	sm ajustament e montatge de pèças de fust o metallicas per sosténer una bastenda o la carpenta d'un ostal, carpenta, obratge de menusariá que se met sus las parets interioras d'un ostal, fustam, hustatge.
<b>fulhuret</b>	sm rabòt per far de fulhuras.	<b>fustejaire</b>	sm lo que fusteja, carpentièr, capusejaire.
<b>fumeral</b>	sm trauc a la cima de la volta d'un forn per far escapar lo fum, dobertura a la cima d'un capital per far sortir lo fum, conducte orizontal per condusir los gases.	<b>fustear</b>	vtr talhar o trabalhar lo fust o lo metal per una fustariá, carpentar, capusar.
<b>fumista</b>	sm obrìer especialista dins la bastison e dins l'entreten de las chimenèias e dels aparells de calfatge.	<b>fustèl</b>	sm cavilha de fust o de ferre per unir tot un fum d'apleches.
<b>fumistariá</b>	sf mestier e comèrci de fumista.	<b>fusteta</b>	sf traveta.
<b>fundament</b>	sm fondament.	<b>fustièr</b>	sm lo que fa de fustatge, carpentièr, mestre d'aissa, menuisièr, capús, hustèr.
<b>fuòlha</b>	sf folha, fuèlha.		
<b>fusible</b>	sm fial que fusa e còpa lo corrent electric quand l'intensitat es trop fòrta.		
<b>fust</b>	sm rol ressat en fustas o en pòstes per servir de material de construccion, part de colomna entremièg la basa e lo capitèl, travet, fusta, hust.		
<b>fusta</b>	sf longa pèça de fust per far la carpenta que pòrta la teulada, lo ponde, etc., saumièr, trau, biga mèstra, fustament, husta.		

# G

<b>gabarrit</b>	sm aparelh de verificacion e de mesura, garbi.	<b>gachil</b>	sm garida de gach plaçada en tresplomb sus una muralha, una torre, etc., gaita, agachil, agachon, agachiu, garita, garida, torrilhon, gachòla.
<b>gàbia</b>	sf espandi bastit al dedins de la construccion per recebre un escalièr, un ascensor, membreton al denaut de l'agulha d'un campanal.	<b>gachòla</b>	sf gachil.
<b>gabian</b>	sm mortièr que la calç n'es pas estada plan destrempada e que ne mòstra encara de tròces entièrs.	<b>gafet</b>	sm clavèl amb crancon.
<b>gabinèla</b>	sf capitèla, gabitèla.	<b>gafon</b>	sm ensemble de doas pèças de metal que la poncha de la primièra s'engulha dins l'uèlh de l'autra, e que servisson a sosténer una pòrta, una fenèstra per las poder obrir o barrar, gafon, gonfon, gahús. gafon a repaus : gafon clavat dins la paret. mascle de gafon : popèl de gafon. pata de gafon : coa (partida que dintra dins la paret) d'un gafon. palmèla de gafon : relha.
<b>gabinet</b>	sm cambron, sala d'espèra, cabinet, estruç.	<b>gafonièira</b>	sf gafonièr, gafonièra.
<b>gabiòla</b>	sf chèla de preson, preson, prison, cagamanja, càrcer.	<b>gafonièr</b>	sm gafonièra.
<b>gabion</b>	sm gròs cilindre de vim o de metal emplenat de sabla, de ròcs, de tèrra per reforçar una riba o per servir de protecccion.	<b>gafonièra</b>	sf trauc que recep lo gafon, gafonièr, gafonièra, gafonièira.
<b>gabionar</b>	vtr far de gabions.	<b>gahús</b>	sm gafon.
<b>gabitèla</b>	sf capitèl, capitèla.	<b>gaina</b>	sf fusta, conduch mai o mens larg destinat a d'usànças divèrsas, protecccion isolanta d'un cable electric, sòcle d'una estatua. gaina de ventilacion : conduch per menar d'aire dins un ostal.
<b>gable</b>	sm coronament triangular o pinhon, traucat o pas, situat al dessús d'un alandament o de l'arquivòlta d'un portal, gaubi.	<b>gainèla</b>	sf gaina pichona, vanèla, androna.
<b>gacha</b>	sf pèça metallica formant estug, fixada al chambran d'una pòrta, e dins la quala s'engatja lo pestèl d'una sarralha, tancador, gaita, castilha, barri o illa d'una vila (ven del fach que cada illa deviá far gach caduna a son torn).	<b>gaishassin</b>	sm plastrièr.
		<b>gaita</b>	sf garida, gacha, garita, castilha, atalaja, talaja.

<b>gajal</b>	sm pòrta d'estable, fenèstra, fenestron.	<b>gama</b>	sf poiridum sec del fust, cussionadura, gamadura.
<b>galafat</b>	sm garafat.	<b>gamacha</b>	sf gamata, gata, barquet de maçon o de plastièr, gamaton.
<b>galariá</b>	sf  passatge cobèrt, longarut, per la circulacion o la passejada, siá al dedins d'una bastenda, siá al defòra, tunèl, sala estrecha e longa, membre lo pus naut d'un ostal que servís de secador, trebunha de contunh dins una glèisa, un teatre, luòc d'exposicion.	<b>gamadura</b>	sf gama.
<b>galatas</b>	sf plural  cresinada d'un ostal comportant carpenta e teulada, espandi correspondent, frèst, granièr, trast, partida la pus nauta de l'ostal jos la teulada, pusaut, galatràs.	<b>gamata</b>	sf gamacha, gata, gamaton.
<b>galauba</b>	sf madièr.	<b>gamaton</b>	sm aucèl de maçon, gamata, gamacha.
<b>galbe</b>	sm garbi, gaubi, gaube.	<b>ganda</b>	sf valat, gava, cafí, gandòla.
<b>galha</b>	sf  claveta, cavilha, claveta qu'es mesa de cada costat d'un cunh per fendre la pèira.	<b>gandòla</b>	sf besala d'evacuacion de las aigas, plaçada de cada costat d'una via, ganda, bartavèla, regòla, rascat, rèc, ganda.
<b>galinièr</b>	sm  dins un teatre, galariá superiora, plan alunhada de l'empont, ont las plaças son mens caras, polalhièr, barraca, pijonèr.	<b>ganèl</b>	sm pestèl de sarralha, pana.
<b>galucha</b>	sf  levadon bastit dins un prat per conduire l'aiga.	<b>ganèla</b>	sf toat, aqueducte sosterranh.
<b>galvanizacion</b>	sf  accion o resultat de galvanizar.	<b>gansa</b>	sf rampon per fixar una canal.
<b>galvanizar</b>	vtr  recobrir lo fèrre de zinc.	<b>gantariá</b>	sf fabrica o botiga de gants.
		<b>gara</b>	sf  ensem de las installacions del camin de fèr ont se fa lo transbordament de las merças, lo desbarcament e l'embarcament dels viatjaires, estacion, garita, gariòla. gara de fret : gara pel transbordament de las merças. gara de classificacion : gara per classar los vagons segon lor destinacion. gara maritima : gara ont los paquebòts fan escala dins un pòrt. gara d'autocarris : gara ont los autocarris embarcan e desbarcan los viatjaires. gara terminala o terminal : gara en cap de linha.

<b>garafat</b>	sm sargent, serjent, dàvid, calafat, galafat.	<b>gariton</b>	sm garita pichona.
<b>garatge</b>	sm bastiment per remesar de veïculs.	<b>garlanda</b>	sf capa, fòratech, capairon de dentelhs, anta, relaisset de potz, ondradura arquitecturala compausada d'un mescladís de frucha, de flors e de fuelhum ligats per de ribans.
<b>garbi</b>	sm gabarrit, modèl de peirièr, pagèla, panèl, galbe, gaubi, gaube.	<b>garlandatge</b>	sm fustatge, fustam, corondat.
<b>garda</b>	sf proteccion en general, parabanda, baranda, balustrada, parapet, pèça dins una sarralha que s'opausa al movement de tota clau estrangièra.	<b>garlandèa</b>	sf garlandèu.
<b>gardacòrs</b>	sm parabanda qu'empacha de tombar, gardafòl.	<b>garlandèu</b>	sm plaça enrodada d'arcadas, illa, molon, garlandèa, carrat.
<b>gardafòl</b>	sm gardacòrs, garda-fòu.	<b>garlòpa</b>	sf grand rabòt de menuisièr, de fustièr, plana, colomba, varlòpa.
<b>garda-fòu</b>	sm gardafòl.	<b>garlopar</b>	vtr raboatar, alisar amb la garlòpa, varlopar.
<b>gardapila</b>	sm cobèrt o remesa per las fruchadas.	<b>garlopejar</b>	vtr raboatar.
<b>gargalh</b>	sm canèl de pèira escalprat, adaptat a una canal e que fa salhida per evacuar l'aiga de pluèja luènh de la paret, gargau.	<b>garnesa</b>	sf garida.
<b>gargau</b>	sm gargalh.	<b>garniduras</b>	sf . plural pèças d'una sarralha que dintran dins los talhes de la dent de la clau per que lo pestèl pòsca virar.
<b>gargolha</b>	sf gargalh, correiròl.	<b>garroèra</b>	sf garronièra, garronièira.
<b>garida</b>	sf garita, torrilhon, balheta, estingueta, garnesa.	<b>garron</b>	sm solucion de continuitat o imperfeccion d'una partida de bastenda corba, imperfeccion dins un blòt de marme.
<b>garilhan</b>	sm toat, aqueducte, excavacion verticala e tampada per reculhir las aigas de pluèja o las aigas usadas, trauc fach dins la volta d'un aqueducte per lo reparar o lo netejar, dogat, gasilhan.	<b>garronièira</b>	sf garronièra, garroèra.
<b>gariòla</b>	sf cabanon, gara.	<b>garronièra</b>	sf partida del fustam ont s'apèvan los cabirons, pèça de fust entre dos cabirons, davant la sablièra, per tampar la basa d'una paret de long pan, sòla, raleta, pasalièra, dorment, muralhièr, sablièira, garronièra, talonièra, garroèra.
<b>gariòta</b>	sf garita.		
<b>garita</b>	sf abric per una sentinèla plaçat suls barris, garida, gariòta, gara.		

<b>gasa</b>	sf a l'edat mejana, galariá suls balets de la granda plaça.	<b>gautat</b>	sm gautada.
<b>gasilhan</b>	sm garilhan.	<b>gava</b>	sf cafi, ganda.
<b>gaspèl</b>	sm sòl solid, bon per metre las apevasons, escombes, caspel.	<b>gèis</b>	sm gip, plastre.
<b>gastaboès</b>	sm menuisièr marrit o carpentier marrit, charpilhor, gastabòi.	<b>geissar</b>	vtr engeissar, engipar, gipar, plastrar.
<b>gastabòi</b>	sm gastaboès.	<b>geissièr</b>	sm plastièr.
<b>gata</b>	sf nauc, barquet de maçon, gamata, gamacha, calhau redond e lis emplegat dins la bastison jol nom de tèsta de gat o de gata.	<b>gelitat</b>	sf deca d'unes materials que perisson jos l'efièch del tòr.
<b>gatana</b>	sf fenda o trauc dins un ostal.	<b>gelosiá</b>	sf trelís de fust o de metal que permet de veire sens èsser vist, contravent amb de lamas que se pòdon clinar.
<b>gaube</b>	sm galbe, gaubi.	<b>gemèla</b>	sf pèça de fust que ne refortís una autra, nadilha, anadilha.
<b>gaubi</b>	sm contorn, perfil mai o mens corb, armoniós, d'un element d'architectura, galbe, gaube. colomna amb gaubi: colomna que son perfil presenta una línia a l'exterior.	<b>genovesa</b>	sf dobra espessor (o mai) de teules planièrs o de lausas formant lo bòrd inferior d'un tet, frisa compausada de teules canals subrepausats, garlanda, entaulament d'una paret, teulemalhat, teulemotlat.
<b>gaubiar</b>	vtr faiçonar, desgrossir, desgrossar, formar, gobiar.	<b>geològ, -a</b>	sm e sf persona capabla en geologia.
<b>gauge</b>	sm biga centrala d'una cabana.	<b>geologia</b>	sf sciéncia de l'istòria de la terra, de sa composicion e de son evolucion.
<b>gauta</b>	sf mesura orizontal d'un talús, paret costièra d'una esclusa o d'una restanca, paret en ala d'una culada d'un pont, paret assegurant una diga, una riba.	<b>geologic, -a</b>	adj. relatiu a la geologia.
<b>gautada</b>	sf espessor d'una paret dins l'obertura d'una pòrta o d'una fenèstra, gautat, tablèu.	<b>geomètre, -a</b>	sm e sf persona que fa de relevats de terren.
		<b>geotecnic, -a</b>	adj. relatiu a les aplicacions tecnicas de la geologia.
		<b>geotermal, -a</b>	adj. que sa nauta temperatura ven de son sojorn o de son passatge dins les prigondors de la terra.
		<b>geotermia</b>	sf calor intèrna de la terra.
		<b>geotermic, -a</b>	adj. relatiu a les aplicacions tecnicas de la geotermia.

<b>geotermica</b>	sf sciéncia e utilizacion de l'energia calorifica del sossòl.	<b>giratòri</b>	sm giradoira.
<b>geotextil</b>	sm membrana tescuda pausada pel sòl.	<b>giroleta</b>	sf girador.
<b>gèt d'aiga</b>	sm partida orizontal en salhent sul parament d'una paret cavada per en dejós d'una entalha qu'empacha l'aiga de pluèja de rajar long de la paret, larmèr.	<b>giron</b>	sm betum grossièr per las apevasons.
<b>getar</b>	vtr trabalhar en parlant del fust, desgetar, gitar.	<b>gironar</b>	vtr bastir amb de giron.
<b>gimbèrla</b>	sf nadilha.	<b>gisclar</b>	vtr getar amb força lo mortièr amb la tibla sus la paret.
<b>gimnàs</b>	sm gimnasi.	<b>gisclet</b>	sm pichon verrolh planièr, montat sus una placa, accionat per un boton per tamar d'en dedins una pòrta o una fenèstra, clisquet, flisquet, gisquet.
<b>gimnasi</b>	sm bastiment amb un membre bèl per i practicar un espòrt, gimnàs.	<b>giscleter</b>	vtr metre lo gisclet, cadaular, fliscar.
<b>ginecèu</b>	sm partida de l'abitacion reservada a las femnas.	<b>gisèr</b>	sm gipièr.
<b>gip</b>	sm gèis, plastre, gisp.	<b>giseria</b>	sf gipariá.
<b>gipada</b>	sf tiblada de plastre pastat.	<b>gisp</b>	sm gip.
<b>gipar</b>	vtr plastrar, engeipar, engipar, enduire de plastre, emplastrar, gispar.	<b>gisper</b>	vtr gipar.
<b>gipariá</b>	sf trabalh de plastièr, accion de plastrar, çò en plastre: giseria.	<b>gispàs</b>	sm gipàs.
<b>gipàs</b>	sm plastràs, rafatum de maçonariá, greuta, gispàs.	<b>gisquet</b>	sm clisquet, flisquet, gisclet.
<b>gipassar</b>	vtr plastrar.	<b>gitar</b>	vtr getar.
<b>gipatge</b>	sm plastratge.	<b>gitat</b>	sm cobèrt.
<b>gipièr</b>	sm plastièr, gisèr.	<b>glacís</b>	sm pendís pauc clinat, talús clinat per parar las fortificacions, pendís de la cara superiora d'una cornissa, d'un fòragèt, eca., eslissadís, enduit que servís d'apièja a una benda metallica d'estanqueïtat, junt entre un conducte de fum e lo fogal d'una cheminèia.
<b>giradoira</b>	sf caireforc acapçat en forma de rotonda, giratòri.		
<b>girador</b>	sm pèça de metal que gira al vent per ne senhalar la direccion, giroleta.		

<b>glèia</b>	sf glèisa.	<b>gofon</b>	sm gafon, gonfon.
<b>gleisa</b>	sf glèisa.	<b>gofonièra</b>	sf gafonièra.
<b>glèisa</b>	sf temple vodat al culte crestian, glèia, glisia, gleisa, iglèisa.	<b>goja</b>	sf cisèl de menuisièr amb un trencant corb o en V per far de motladuras, gòbia, górbia.
<b>glif</b>	sm rega cavada e repetitiva.	<b>gojar</b>	vtr far de caneladuras amb la goja, canelar.
<b>glisia</b>	sf glèisa.	<b>gojon</b>	sm cavilha de fèrre, tija metallica, dels dos caps filetats, servent a ligar doas pèças. Vissat per un de sos caps dins una de las pèças, lo gojon travèrsa la segonda pèça e recep una escrova a l'autre cap.
<b>glorieta</b>	sf pichon pavalhon de repaus o cabana de verdura aplechats dins un pargue, ostalon, tonèla, autinada.	<b>gojonar</b>	vtr apariar amb de gojons, ligar de pòstes amb de gojons.
<b>gluèg</b>	sm cluèg, clòia.	<b>gola de lop</b>	sf capòta metallica coidada plaçada a la cima d'un conduch de cheminèia.
<b>glujar</b>	vtr clujar, clojar.	<b>goleta</b>	sf regòla pichona talhada sus la motladura d'una cornissa, que servís a facilitar l'escorriment de las aigas de pluèja per las gargolhas, tota regòla pichona que servís per l'escorriment de las aigas, dins un bacin amb jòcs d'aiga, canalet de pèira o de marme, amb un pendís leugièr, copat de luènh en luènh per de bacinets ont l'aiga ven gorgotiar, conduch clinat pel carreg de materials, regòla d'escolament, camin pels cables electricis amb de parets e cobertoiras amovibles, pichon canal d'evacuacion de l'aiga de condensacion dins una pèça d'apièja d'una fenèstra.
<b>gobèl</b>	sm anèl larg que liga los tudèls d'una canonada d'aiga o d'autres liquids, gobèu.	<b>gonfon</b>	sm gafon, gofon.
<b>gobelet</b>	sm pèça metallica circulara sus la quala son juntats los cabirons o los mièges tinals a la cima d'una teulada circulara.	<b>gonfonièra</b>	sf gonfonièra.
<b>gobèu</b>	sm gobèl.	<b>gonfonièra</b>	sf gafonièra, gonfonièra.
<b>gòbia</b>	sf goja, górbia.	<b>górbia</b>	sf extractor de fum, d'aire e de vapor al-dessús d'un plan de trabalh.
<b>gobiatar (se)</b>	vpron s'alunhar de sa posicion, en èsser somés a una corbadura, desgetar, deversar, envelar.	<b>górbia</b>	sf cisèl de bisèl triangular per far las mortaisas, eca., mena de goja, góbia, grudièr (teule d'afrèst, d'acrin). bèc-d'aine o bèc-d'ase : mena de górbia amb un bisèl trapezoïdal.
<b>godron</b>	sm ondradura compausada d'ovals alongats.		

<b>gorbiar</b>	vtr trabalhar amb una górbia.	<b>gota</b>	sf gotal, còn pichon orlant lo sofit de la cornissa jols triglifs dins l'entaulament doric, quart de rond plaçat jos un gèt d'aiga per empachar l'escorriment de l'aiga sus la paret.
<b>gorg</b>	sm sèrva o bacin d'òrt, gorga.	<b>gotal</b>	sm gotièra, besal d'evacuacion, toat per las aigas pluvialas, grasa emplegada pels pasiments, per las parets de sosten, gormàs.
<b>gorga</b>	sf canal de teulada, gargalh, cornada, nau, teule cau que sa cavitat es virada cap al cèl, motladura cava, cornière, cornalière, canonada d'un grifol, sèrva d'aiga de pluëja o de font per asagar un òrt, gorga. gorga de pèira : gargalh, canonada. gorga de lop : lucana de tet.	<b>gotèr</b>	sm toat, conducte d'aiga, besal d'evacuacion, gotièr, gotèra.
<b>gorgerin</b>	sm partida d'un capitèl al dessús de l'astragal que perlonga la colomna jos l'esquina.	<b>gotèra</b>	sf gotèr.
<b>gorgiu</b>	sm anèl larg, ondrat o non, plaçat entre l'astragal e l'esquina.	<b>gothic</b>	sm o adj. fòrma d'art que floriguèt en Euròpa del segle xii a la Renaissença. Las consequéncias sus la carcassa de la glèisa de l'usança racionala de la volta en croisièra d'augivas - transmission de las butadas suls supòrts d'angle, aleugeriment de las parets, generalizacion de la rompedura dels arcs qu'encadran cada travada, agrandiment de las fenèstrals - pareisson clarament, cap a 1140, dins lo deambulatori del còr de la basilica de Sant Danís. La catedrala de Sens es lo primièr edifici entierament gothic. Aquelas de Nolhon, Laon, París donan, dins la segonda mitat del segle xii, lo type complèx del gothic primitiu. Chartres, aprèp 1194, definís un type classic, amb voltas berlongas, elevacion de tres nivèls e sistematizacion dels arcs botants, que remplaçan la tribuna dins sa foncion de sostenament. Es encara dins lo país dels capecians que pareis, cap a 1230 1240, l'estil radiant, caracterizat per una pus bèla unitat de l'espandi e pel desenvolapament dels veirials (Sant Danís, Amiens, Santa Capèla de París). Aquel estil s'espandís dins Occitània (ont fa concurréncia a un type miegjornal de nau unenca al segle xiv) e en Euròpa, ont los monges cisterciens comencèron, tre lo segle XII, d'exportar l'art gothic. L'efièch de verticalitat realizat per un fais de colomnetas sens capitèls, l'exuberància grafica de las voltas, del fenestratge, dels galbes caracterizan l'art flamejant que pareis a la fin del segle xiv, estil francés.
<b>gorgola</b>	sf gargalh.	<b>gotièr</b>	sm teule de bòrd de teulada que fa salida, canal de teulada, besal d'evacuacion, toat, gotal, gotièra,gota, tachat, techat, espongièr.
<b>gorgona</b>	sf ondradura escalprada en forma de cara de femna que sos pels son entrenosats amb de sèrps.	<b>gotièira</b>	sf gotièra.
<b>gorguièira</b>	sf gorguièra.		
<b>gorguièra</b>	sf gotal, canal, gorguièra.		
<b>gòrja</b>	sf dintrada d'un obratge fortificat.		
<b>gormàs</b>	sm canonada de fòrt diamètre ont las aigas davalan per gravitat, gotal.		
<b>gossa</b>	sf peirassa que salhís sul pèdrech d'un pas per téner la cleda.		

<b>gotièra</b>	sf trauc dins una teulada per ont passa l'aiga, salida de teulada, gotièr, gotal, gotièira, tachat, techat.	<b>grapald</b>	sm grapaud.
<b>gra</b>	sm degrà, escalon, gradèr.	<b>grapàs</b>	sm crapàs.
<b>grade</b>	sf balustrada del sanctuari d'una glèisa.	<b>grapaud</b>	sm tròç de ferre que servís de gacha dins una sarralha.
<b>gradèr</b>	sm degrà, lòca.	<b>grapaudina</b>	sf grelleta o crivèl a la dintrada d'una canèla per empachar quicòm de i s'engulhar, granolha, lobeta.
<b>gradin</b>	sm cadun dels bancs de pèira o de fust dispausats en estatge dins un teatre, un amfiteatre, una arena, grasa.	<b>grapièr</b>	sm crapièr.
<b>gradina</b>	sf cisèl de peirièr qu'a un trencant dentat, riflard.	<b>grasa</b>	sf granda lausa de pèira, cadun dels enauçaments d'un amfiteatre, d'un estadi, d'un terren, d'un edifici, d'un escalièr, lòca, gradin.
<b>graèr</b>	sm granièr.	<b>grasilha</b>	sf montatge de barròts que tampa un alandament, cleda mai o mens trabalhada, trelhís, cledat, grilha, tota paret o placa rígida, trasforada per daissar passar l'aiga, l'aire, la llutz, eca., grilh.
<b>grafic</b>	sm corba que representa les variacions d'una grandor, traçat d'un aparell qu'enregistra.	<b>grasilhan</b>	sm trauc grilhat per engolir les aigas pluvials, gasilhan, garilhan, engolidor.
<b>grandorge</b>	sm motladura enrodada per una canèla o un cavet doble.	<b>grasilhatge</b>	sm trelhís, cledís.
<b>granèr</b>	sm granièr.	<b>gratacèl</b>	sm edifici de nautor granda amb força estatges, rasclacèu, rasclacèl.
<b>granier</b>	sm granièr.	<b>gratador</b>	sm aplech de vitrièr o de maçon per gratar o esbarbar.
<b>granièr</b>	sm partida la pus nauta d'un ostal, pusaut, trast, graèr, granèr, granier, granièr o granièr de sal : bastiment per gardar la sal.	<b>gratavalat</b>	sm gratavarat.
<b>granja</b>	sf bòria, luòc ont l'òm entrepausa de fen, fenial, palhièr, palhièra, escura, masièira, masièra.	<b>gratavarat</b>	sm cantonièr, gratavalat.
<b>granolha</b>	sf torilhon sus loqual vira una pòrta, grapaudina, lobeta.	<b>grau</b>	sm grava.
<b>grapa</b>	sf crancon, cròc.	<b>grausilh</b>	sm calhau pichon.
<b>grapal</b>	sm grapaud, grapald.	<b>grava</b>	sf terren alluvial amb una granulometria omogenèa e utilitzat per fer lo lièch de basa d'una calçada, pèiras embricalhadas per empeirar un camin, grau.

<b>gravar</b>	vtr empeirar, recobrir de grava, gravielar, engravar, traçar quicòm amb un cisèl sus una matèria dura.	<b>grilh</b>	sm corsiera al-dessús de las decoracions e a partir de la quala òm las manòbra, obratge a jorn bastit sus una ribièra per reténer los objèctes flotants, grasilha.
<b>gravat</b>	sm macadam, empèirament, airal empeirat.	<b>grilha</b>	sf grasilha, passasabla, grifa.
<b>gravèl</b>	sm gravièr.	<b>grin</b>	sm angle de pèira, aresta d'una teulada, cropon. copar lo grin : chanfrenar.
<b>gravena</b>	sf graveta.	<b>grop</b>	sm grop de seguretat : dispositiu de seguretat sus un generator d'aiga cauda a acumulacion. grop electrogèn : maquina autonòma de produccion d'electricitat.
<b>graveta</b>	sf gravièr fin e lis emplegat per las finicions, gravena.	<b>gropa</b>	sf pan de teulada, al cap d'un frèst, generalament triangular, cropa, imperiala. mièja-gropa : (o alsaciana) gropas sus una partida de la nautor del tet per demesir l'efièch del vent sul capial, capa.
<b>gravielar</b>	vtr cobrir o metre de gravièr sus una cauçada, gravar.	<b>grossar</b>	vtr metre un enduch grossier sus una paret de rassièr abans de l'enduire o de la crespír, maçonar grossierament.
<b>gravielatge</b>	sm accion de gravielar.	<b>grua</b>	sf maquina per levar de faisses pesucs, cabra, gruia, gruat.
<b>gravièr</b>	sm material fach de pichons calhaus quòm ne cobris los camins, las calçadas, etc, gravèl, sablon.	<b>gruat</b>	sm grua.
<b>gravilh</b>	sm gravièr pichon, gravilha.	<b>grudièr</b>	sm biscré de teulada, teule grand per cobrir lo biscré de teulada, frestal, calaman, grut, grusièr, acapta, cloca. teule grudièr : teule de minal.
<b>gravilha</b>	sf gravilh.	<b>gruia</b>	sf grua, cabra, gruat.
<b>grèga</b>	sf ondradura en fòrma de linha bresada, obtenguda per la combinacion d'angles dreches dins las decoracions grègas e romanas.	<b>grun</b>	sm doat, meat, ton.
<b>grella</b>	sf crivèl.	<b>grusièr</b>	sm grudièr.
<b>grépia</b>	sf establiment ont los enfants de mens de tres ans son recebutis dins la jornada.		
<b>greuta</b>	sf crapàs de plastre, gipàs.		
<b>grifa</b>	sf passasabla pichon, grilha.		
<b>grifol</b>	sm teron.		

<b>grut</b>	sm sisa plan compacta de mortièr, pavat d'asfalt, pendís donat al dessús d'una cornissa, d'un gèt d'aiga, d'un capairon, etc. per l'escorriment de las aigas de pluèja, batum, versant.	<b>gulha</b>	sf agulha.
<b>gual</b>	sm abaixament del trepador davant una intrada de garatge, per donar accès als veïculs.	<b>gunita</b>	sf mescladís de ciment e d'arena, getat a sec, jos pression, sus de susfàcias prealablamet asagadas.
<b>guerida</b>	sf garida.	<b>gunitaira</b>	sf maquina per far lo gunitatge.
<b>guichet</b>	sm quichet, gisclet.	<b>gunitatge</b>	sm aplicacion mecanica de la gunita per la consolidacion de parets.
<b>guilhaumes</b> (far) loc.	far cadena, s'escalonar per far passar los materials d'un a l'autre.		
<b>guilhaumes</b>	sm mena de rabòt per far de motladuras.		
<b>guilhocha</b>	sf ondradura compausada de linhas o raias crosadas e dispausadas amb regularitat.		
<b>guimbarda</b>	sf aplech per far de motladuras cavas e estrechas.		
<b>guimbèla</b>	sf cambatge, guimbèrla, jimbèrla.		
<b>guimbèrla</b>	sf guimbèla, jimbèrla.		
<b>guin</b>	sm caire, angle, aresta.		
<b>guindèl</b>	sm peirassa quilhada dins una paret.		
<b>guingueta</b>	sf tavèrna de bèl èr, ostal pichon de campèstre.		
<b>guinhon</b>	sm tròç marrit de pèira dins la calç.		
<b>guionet</b>	sm foret pichon.		
<b>guitarra</b>	sf obratge de carpenta fach de pèças corbas.		
<b>gula</b>	sf dobertura del mitan d'una fenèstra que un de sos batents a, sus un costat, un ret per recebre l'autre batent, lumière.		

# H

<b>harièsta</b>	sf fenèstra.	<b>hores</b>	sm. plural comuns, latrina.
<b>haudèra</b>	sf primière rengada inferiora de las lausas o dels teules d'un tet.	<b>horat</b>	sm ton, tunèl.
<b>heirau</b>	sm fieiral.	<b>hòratet</b>	sm fòratet.
<b>henièra</b>	sf fenièra.	<b>horcada</b>	sf caireforç de tres camins.
<b>hèr</b>	sm fèr.	<b>hornedèr</b>	sm fornial, hornedèra.
<b>herrada</b>	sf pasiment.	<b>hornedèra</b>	sf fornial, hornedèr.
<b>herret</b>	sm ancola o arbotant de carpenta.	<b>hornèra</b>	sf fornièra.
<b>hiela</b>	sf pèça de carpenta apiejada contra la paret e que pòrta los cabirons d'una teuladòta, lamborda.	<b>hornet</b>	sm trauc jol mantèl de la chimenèia per estremar d'objèctes pichons.
<b>hièstra</b>	sf fenèstra d'una fenial, boucau.	<b>hornill</b>	sm fornial, hornedèra, hornedèr.
<b>hinèstra</b>	sf fenèstra.	<b>hossada</b>	sf ensem dels fossats sus un terren.
<b>hinestron</b>	sm fenestron, hinestròt.	<b>hossal</b>	vtr cavar de fossats.
<b>hinestròt</b>	sm hinestron.	<b>hossat</b>	sm fossat.
<b>hisquet</b>	sm androna, passatge entre dos ostals, ahisquet.	<b>huna</b>	sf colombièr en fòrma de torre.

**hust** sm  
fust.

**husta** sf  
fusta.

**hustar** vtr  
quilhar la carpenta d'una bastison.

**hustariá** sf  
fustariá.

**hustatge** sm  
fustatge.

**hustèr** sm  
fustièr, hustèth.

**hustèth** sm  
hustèr.

# I

<b>iconostasa</b>	sf clauson de tres pòrtas ondrada d'icònies tancant lo còr dins una glèisa de rite oriental.	<b>immòble</b>	sm bastenda granda, ostalici, immueble.
<b>idraulic, -a</b>	adj. qualifica un ligant que pòt far presa e durcir jos l'aiga, qualifica tota tecnica e tot obratge que concernís l'aiga, que met en jòc un liquid jos pression.	<b>immuéble</b>	sm immòble.
<b>idraulica</b>	sf branca de la mecanica dels fluids que tracta dels liquids coma l'aiga.	<b>imperiala</b> (tet a l')	sf partida d'un tet que cobris un capial troncat, tet de quatre aigas, bastièra, bastièira, gropia.
<b>idrofug</b>	adj. qu'elimina l'aiga, la mostor o que ne para.	<b>impluvi</b>	sm espaci destapat al mièg de l'atri dels ostals romans e que contén un pesquièr per recebre las aigas de pluèja, aquel pesquièr.
<b>idrofugar</b>	vtr rendre idrofug.	<b>impòsta</b>	sf pèira salhenta repausant sus un pèdrech o un pilar per suportar l'arc, aleta, linha imaginaria ligant los dos caps dels pèdreches jos lo saumièr, fenestron al dessús d'una pòrta o d'una fenèstra, relais, relahissa.
<b>iglèisa</b>	sf glèisa.	<b>imprimeriá</b>	sf estampariá, estampador.
<b>igló</b>	sm abric redond en blòcs de neu que s'acaba en forma de copòla per servir d'abitacion al pòble esquimal.	<b>infèrn</b>	sm clòt maçonat dins lo sòl per entrepausar lo quitran caud.
<b>ignifugar</b>	vtr enduir una matèria o un material d'una substància per que lo fuòc los creme pas.	<b>infirmariá</b>	sf membre agençat per i sonhar los malautes o los nafrats.
<b>illa</b>	sf ensemble d'ostals enrodat per de carrières, illòt, illon, garlandèa, canton, molon, partida.	<b>injecion</b>	sf mesa d'un material o d'un ligant dins un autre material pel mejan d'una fòrta pression.
<b>illon</b>	sm illa, illòt.	<b>insonorisacion</b>	sf ensem de las tecnicas e procediments d'atenuacion acostica dels sons emetuts pels equipaments o los locals.
<b>illòt</b>	sm illa, illon.	<b>insonorizar</b>	vtr far venir un membre mens sonòr, bastir per ausir pas los bruches del defòra.
		<b>institut</b>	sm nom d'unes establiments pel servici public, de centres de cèrcas scientificas, d'establiments d'ensenhament, de centres medicals.
		<b>interfòn</b>	sm equipament de comunicacion telefonica intèrna d'un bastiment.
		<b>internat</b>	sm partida d'una escòla que sos escolans i demòran la nuèch.

<b>interruptor</b>	sm aplech per copar o restablir lo corrent electric.	<b>issa</b>	sf moton, malhmoton.
<b>interstici</b>	sm espaci minim entre doas causas.	<b>ivernacle</b>	sm bastison en veire o en plastic, fixa o desmontable, de còps calfada, per metre las plantas a l'abric del marrit temps, per far venir de plantas exóticas, per preissar e melhorar la produccion d'unes fruches, legums, etc.
<b>intrada</b>	sf dintrada, accès, intrament.	<b>iwàñ</b>	sm pòrge ample voltat, dobèrt sus un costat amb un arc bèl.
<b>intradós (-òs)</b>	sm susfàcia interiora e concava d'un arc, d'un vòlta, sotavòlta.		
<b>intrament</b>	sm intrada.		
<b>intumescéncia</b>	sf fenomèn de conflament jos una fòrta calor.		
<b>ionic</b>	adj. òrdre d'architectura grèc (cap a 560 abans JC) caracterizat per una colomna canelada, prima, pausada sus una basa motladurada, e per un capitèl que son esquina, ondrada d'ovals, es enrodada de doas volutas.		
<b>ipodròm</b>	sm circ de fòrma longaruda ont se fan las corregudas de cavals e de carris.		
<b>ipogèu</b>	sm construcción sota-tèrra destinada a las sepulturas.		
<b>ipostil, -a</b>	adj. que son plafond es sostengut per de colomnas.		
<b>iranjariá</b>	sf luòc ont los irangièrs son servats pendent l'ivèrn, oranjariá.		
<b>isbà</b>	sf ostal en fust d'avet dels païsans de Russia.		
<b>isolacion</b>	sf accion o resultat d'isolar.		
<b>isolador</b>	sm material qu'a la proprietat d'isolar.		
<b>isolant, -a</b>	adj. que laissa pas passar lo corrent, las vibracions, lo freg, lo caud, ...		
<b>isolar</b>	vtr arrestar tot transferiment d'electricitat, de calor, de bruch o de vibracion d'un luòc a un autre pel mejan d'un material isolant.		

# J

**jableta**

sf  
biscre, cresinada, galatas, frèst.

**jaç**

sm  
tet en capial, entalha dins la quala s'apièja una biga, jaça, ajaç, ajaça, biga inferiora e orizontal d'un corondat.

**jaça**

sf  
estable per las fedas, motoèra, casaròca, cabana cobèrta amb de palha o de ginèstes, cabanàs pel bestial, cortal, jaç, ajaç, ajaça, bolherça.

**jacomart**

sm  
automat de fust o de metal que pica las oras dins un edifici, una glèisa, etc.

**jaina**

sf  
jasena.

**jaineta**

sf  
diminutiu de jasena.

**jampièira**

sf  
jampièira.

**jampièra**

sf  
restanca pichona, bastardèl, jampièira.

**jardin public**

sm  
dins una vila, jardin plantat d'arbres, de pelencs, de faissas de flors, etc., e enrodat de cledats.

**jasena**

sf  
fusteta, cabiron sens doèlas, traveta, travèrsa, lata, riòsta, quers.

**jasent**

sm

estatua ondrant un clòt e mostrant un mòrt alongat (abans la siá mòrt). L'animalet o lo coissin es sovent als pès de l'estatua. Las caras e los membres son los de joves endormits, los vestits an los plecs coma se l'estatua èra quilhada. D'unes còps, lo cavalièr ten son espasa entre sas doas mans, l'evesque ten sa cròça e benésis de l'autra man, lo rei ten son scèptre, d'unes legisson (Alienòr d'Aquitània). Los autres jasents son totjorn en pregària, orant.

**jauja**

sf  
aplech per traçar de mortaisas.

**jaula**

sf  
preson, cellula de preson.

**jimbèrla**

sf  
guimbèla, guimbèrla.

**jo**

sm  
pèça orizontal assemblada entre doas travetas o entre doas parets en angle per far una tremuèja, ajoament, pèça de ligason a la cima d'una corba

**jonch**

sm  
punt de racordament entre dos tudèls, etc., espandi entre doas pèiras emplenat de ligam, junt.  
jonch de dilatacion : dispositiu permetent una liura dilatacion o contraccion en foncion de la temperatura.  
jonch viu : jonch sens mortièr de ligason.

**jonchar**

vtr  
assemblar, ajustar, far los jonches d'una paret.

**jorn**

sm  
alandament, obertura dins una paret per far lum, partida voida d'un rèble.  
jorn de cròta : respiralh.  
jorn d'escalièr : gàbia d'escalièr.

**josbarba**

sf

sòla, sosbarba.

**jube**

sm

tribuna transversala coma un balet, bastida entre la nau e lo còr. Lo jube marca la separacion entre lo còr dels canonges e la glèisa dels fisèls. La tribuna s'apièja sus una paret traucada per una pòrta. Lo prèire podiá anar del jube dins lo còr per legir los evangèlis e presicar sens èsser vist pels fisèls. La màger part dels jubes foguèt roïnada al sègle dètz-e-seten, balet.

**junt**

sm

jonch.

**junta**

sf

espandi comprés entre dos cabirons, dins una fenial (a l'entorn de 1,10 m).

**juntar**

vtr

jonchar.

**justícia**

sf

bastiment ont ten sesilha la cort que rend justícia.

# L

<b>labadessa</b>	sf lausiera, labassar, labassèra.	<b>ladrièra</b>	sf ladrièra.
<b>labar</b>	vtr escairar.	<b>ladrièra</b>	sf leprosariá, ladrariá, ladrièra.
<b>labarar</b>	vtr placar de plastre sus de fust, cobrir una biga de plastre en lo quichar amb la man per lo far aderir al fust.	<b>lagrema</b>	sf motiu d'ondrament en bas-relèu jols plafons e los triglifs dorics.
<b>labassa</b>	sf lausia.	<b>lahòra</b>	sf ostal o fenial dins la montanya.
<b>labassada</b>	sf labassat.	<b>laitariá</b>	sf lachariá.
<b>labassaire</b>	sm lausaire.	<b>lambèl</b>	sm pan de paret esbosenat, ambèl, limbèl.
<b>labassar</b>	vtr lausar. sm labadessa, labassèra.	<b>lamborda</b>	sf pèça de fust (27 o 34mm x 80mm) portant sus las travatèlas e sus la quala son claveladas las fuèlhas del parquet, sotanon, fiala, biga fixada long d'una paret e sus la quala s'apièjan los caps de las travatèlas d'un plancat, brandant, hiela.
<b>labassat</b>	sm lausada, labassada.	<b>lambordar</b>	vtr pausar las lambordas d'un plancat.
<b>labassèra</b>	sf labadessa, labassar.	<b>lambrís</b>	sm camarat, postam, parafuèlh, fustatge, revestiment.
<b>laboratori</b>	sm local aplechat per d'experiéncias scientificas.	<b>lambrissada</b>	sf lambrissatge.
<b>lacarra</b>	sf bard de sistre que cobris la cabana de pastre.	<b>lambrissar</b>	vtr pausar de lambrís, postamar, parafulhar, planchejar.
<b>lachariá</b>	sf usina ont se trabalha lo lach, laitariá.	<b>lambrissatge</b>	sm accion o resultat de lambrissar, lambrissada.
<b>ladèra</b>	sf paret longitudinala d'un ostal.	<b>lamellat-pegat</b>	sm material faïconat de lamellas de fust juntadas per empegatge.
<b>ladrariá</b>	sf leprosariá, ladrièra.	<b>lampa</b>	sf lampesa.
		<b>lampadari</b>	sm aparelh d'esclairatge electric montat sus un estanc naut, lampassèr, lampesièr.
		<b>lampassèr</b>	sm lampadari, lampesièr.

<b>lampesa</b>	sf aparelh d'esclairatge electric, recipient contenent un liquid o un gas combustible per far de lum.	<b>larèr</b>	sm ostal, lar.
	sm element s'envasant coma un capitell, en salhent sus una paret per portar una carga, un objècte, culòt.	<b>lata</b>	sf longa pèça de fust pernada que pòrta lo teule, fusta pitchona, pèça de fust servent de clauson, traveta, tavèla, solana, escòta, parafuèlh.
<b>lampesièr</b>	sm lampadari, candelabre, candelièr, lumenièr, lampassèr.	<b>latadís</b>	sm latatge.
<b>lampista</b>	sm persona que fa e vend de lampas.	<b>latafuèlhà</b>	sf lata, parafuèlh, tavèla.
<b>lampistariá</b>	sf luòc ont es fach lo manteniment de las lampas, dins una mina, luòc ont son reclamadas las lampas dels carbonièrs.	<b>lataire</b>	sm persona que lata.
<b>lancet</b>	sm pèira de talha plaçada a un alandament dins la direcccion de la paret e crosant la que va dins lo sens de l'espessor e que se sona <i>quartier</i> , maissèla.	<b>latar</b>	vtr garnir amb de latas, tavelar una teulada, postamar, camarar, escotar, treslatar.
<b>lanceta</b>	sf dobertura estrecha que se dubrís en arc bresat, arc en tèrçpont subrauçat.	<b>latàs</b>	sm lata gròssa.
<b>landelièira</b>	sf lendalièra, endalièra, endalièira, andalièira, andalièra, endanièra, laudinièra, landelièra.	<b>latat</b>	sm ensemble de latas, laterada, pas.
<b>landelièra</b>	sf lendelièra.	<b>latatge</b>	sm accion o resultat de latar, treslatatge, latadís.
<b>landenièira</b>	sf lindal, lintèl, lendalièra, endalièra, endalièira, andalièira, andalièra, endanièra, laudinièra.	<b>laterada</b>	sf latat.
<b>landenièra</b>	sf lendalièra, endalièra, endalièira, andalièira, andalièra, endanièra, laudinièra.	<b>latrina</b>	sf comun (-s), cagador, privada, privat, hòras, vatèr.
<b>lantèrna</b>	sf reverbèr, absida d'una glèisa, lanternon, torre circulara e esclairada per far dintrar lo jorn dins un edifici, dantèrna, torre lantèrna.	<b>laubi</b>	sm làupia, soslaubi, soslaus, tresdòssa, envans amb un tet d'una aiga.
<b>lanternon</b>	sm lantèrna pitchona plaçada a la cima d'una copòla, d'un frèst, per esclairar o ventolar, construccion bassa en sobre-auçada sus un tet per esclairar o ventolar, partida d'un escalièr.	<b>laudinièra</b>	sf lendalièra.
<b>lantesa</b>	sf lampa.	<b>launa</b>	sf granda pèira lisa d'un costat.
<b>lar</b>	sf fogairon, fogal, autres còps ostal, larèr, pè de huec, alar.	<b>làupia</b>	sf envans, pichon edifici de trellhatge, brèç cobèrt de vegetacion formant abric, balet, verandà, carretial, alapens, laubi, soslaubi, soslaus, tresdòssa.
		<b>lausada</b>	sf pèira de sistre granda, plana e espessa per pasimentar, pèira de sistre plata e tèunha qu'òm ne cobrís los ostals, teula, bard, labença, labenchà, teula blava, enticison, labassa.
			sf tet de lausas, lausissa, labassat, labassada.

<b>lausaire</b>	sm teulaire, labassaire, recobridor.	<b>lavatòri</b>	sm piscina, lavabo.
<b>lausar</b>	vtr cobrir amb de lausas, pavar amb de lausas, caladar, teular, bardar, labassar.	<b>lavença</b>	sf lausa, bard, lavencha.
<b>lausàs</b>	sm espandi cobèrt de lausas grandas.	<b>lavencha</b>	sf lavença.
<b>lausat</b>	sm partida de l'ostal cobèrta amb de lausas.	<b>lazaret</b>	sm bastiment reservat, dins d'unes pòrts, per embarcar de persones, de merçs e de bagatges que venon de païses infectats per de malautiás contagiosas, leprosariá.
<b>lausatge</b>	sm airal lausat, bardatge, bardeson.	<b>leca</b>	sf pèira plata, lausa.
<b>lausèr</b>	sm òme que talha de lausas.	<b>lèit</b>	sm costat sus lo qual repausava una pèira dins la peirièra, lièch.
<b>lausèra</b>	sf lausiera, lausièira.	<b>lemosin</b>	sm companhon maçon bastisseire de parets en rassièr, en pèira amoladoira.
<b>lausìèira</b>	sf clòt bastit en pèira seca per agafar de lops, lausièra, lausèra.	<b>lemosinatge</b>	sm paret bastida en rassièrs, amb un parament apparent, juntats amb de mortièr, art de far aquela paret.
<b>lausière</b>	sf peirièra de lausa, lausièira, lausèra, labadessa, labassar, labassèra.	<b>lendal</b>	sm lindal.
<b>lausissa</b>	sf lausada, solelhador.	<b>lendalièira</b>	sf lendalièra.
<b>lavabo</b>	sm grifol de pèira dins un monestier ont los monges fan lors ablucions, aparell sanitari fix per se lavar, lavamans, lavader, lavatòri.	<b>lendalièra</b>	sf pèira del sulhet, sulhet, laudinièra, lendanièra, landenièra, landelièra, landenièira, lendalièira.
<b>lavacuol</b>	sm aparell sanitari qu'a una cubeta bassa.	<b>lendanièira</b>	sf lendalièra, lendanièra.
<b>lavader</b>	sm lavador.	<b>lendanièra</b>	sf lendalièra, lendanièra, endanièra.
<b>lavador</b>	sm edifici amb un bacin alimentat per d'aiga correnta per i lavar e refrescar lo linge, lavabo, lavader.	<b>lendar</b>	sm lendal, lendàs, lendat.
<b>lavamans</b>	sm aparell sanitari fix per se lavar las mans, lavabo.	<b>lendàs</b>	sm lendal, lendar, lendat.
<b>lavapès</b>	sm pediluvi.	<b>lendat</b>	sm lendal, lendàs, lendar.
<b>lavariá</b>	sf membre ont se fa la lavason del linge amb de maquinas, establiment equipat de maquinas de lavar automaticas, talhièr dins lo qual se fan de lavatges industrials, solharda.	<b>lengòt</b>	sm pestèl de sarralha.

<b>lengueta</b>	sf motladura en fòrma de tenon sus l'un dels costats primis d'una pòst per s'encastrar dins una caneladura.	<b>libradoira</b>	sf librariá.
<b>lenguetar</b>	vtr far de lenguetas.	<b>librariá</b>	sf botiga ont se vendon de libres, libradoira.
<b>leprosariá</b>	sf espital pels leproses, ladrariá, ladrièra, malautièra, malautièira, lazaret: maseríá, meserària, meseria.	<b>liça</b>	sf baloard, palencada, lissa.
<b>lèrna</b>	sf cabiron talhat en bisèl, pausat sul cap dels cabirons d'una teulada per téner los darrières teules e la canal.	<b>licèu</b>	sm bastiments d'un establiment d'ensenhament del tresen gra.
<b>leudari</b>	sm peatge, leudariá.	<b>lièch</b>	sm lèit.
<b>leudariá</b>	sf leudari, bastiment ont la leuda (los impòstes) se percep.	<b>liga</b>	sf diga, tròç de lausa, de teula per ligar.
<b>lèuge</b>	sm alèuge.	<b>ligadura</b>	sf nervadura ligant la clau de volta a las claus de volta segondàries dels terçairons.
<b>leva</b>	sf pausa de la carpenta d'un tet, repais que se fa a aquela escasença.	<b>ligam</b>	sm pèça dins una carpenta a la Filibèrt de l'Orme, fèrre planièr, corbat en U, qu'a los caps de las branças del ligam filetats per recebre una pata bolonada.
<b>levada</b>	sf diga en tèrra, paissiera, restanca, peirada, material mes en molon per se defendre, lhevader, lhevadera.	<b>ligant</b>	sm material qu'a la propietat de téner amassa d'agregats.
<b>levadar</b>	vtr tornar curar o tornar arrengar los besals.	<b>lima</b>	sf aplech de metal amb de rugositats per usar e entamenar per fregament.
<b>levadièr</b>	sm inspector de las calçadas e de las levadas.	<b>limar</b>	vtr trabalhar, polir o aprimar amb una lima.
<b>levadís (pont -)</b>	adj. que se pòt levar e tornar baissar.	<b>limbèl</b>	sm lambèl.
<b>levar (un ostal)</b>	vtr bastir un ostal nou o de parets abausonadas.	<b>limon</b>	sm pèça d'un escalièr que sostén las lòcas e las contramarchas.
<b>lhevader</b>	sm levada, lhevadera.	<b>limonat</b>	sm corondat de planças, postam.
<b>lhevadera</b>	sf lhevader.	<b>lindal</b>	sm pèça de pèira o de fust pausada orizontalament, apiejada suls pèdreches d'una dobertura, per sosténer la maçonariá al dessús d'aquela dobertura, sulhet, lindanièra, landenièra, endelièra, andelièra, pompidor, pèira del sulhet, bacèl, lendar, lumdar, lundar, onda, lindau, lindar.
<b>liar</b>	vtr bastir un ostal en fasent de ligasons entre las pèiras, plaçar las pèiras per que fagan una deslia.	<b>lindanièra</b>	sf lindanièra.
<b>liason</b>	sm mortièr que fa lo junt entre las pèiras, coladís.	<b>lindanièra</b>	sf lendalièra, lindanièira.

<b>lindar</b>	sm sulhet, lintèl, lindal, cambatge de pòrta.	<b>liquefaccion</b>	sf passar a l'estat liquid o pèrdre sa teneson solida en parlant d'un sòl somés a una accion sismica o jos l'accion de l'aiga.
<b>lindat</b>	sm dejós d'un molin ont passa l'aiga.	<b>lira</b>	sf dispositiu tecnic per permetre la dilatacion d'una canonada.
<b>lindau</b>	sm bacèl, lindal, onda, lintèl, linal.	<b>lissa</b>	sf baloard, palencada de fust qu'enròda un castèl, una fortificacion, una plaça fortificada, espandi entre doas muralhas, liça.
<b>linde</b>	sf passarèla, lindre.	<b>listèl</b>	sm pèça de fust de seccion mai granda qu'aquela del tassèl, plaçada orizontalament suls cabirons per recebre los teules o las lausas, motladura planièra salhenta (fialet o reglet) emplegada generalament amb una o doas motladuras cavas, tassèl, bordadura de fust, de metal o de pèira, lata, barreta, listèt, listràt, listrèu, estria.
<b>lindre</b>	sf linde.	<b>listelar</b>	vtr pausar de listèls, listonar, listrelar.
<b>linet</b>	sm amiant.	<b>listelatge</b>	sm resultat de listelar o listonar.
<b>linha</b>	sf cordèl, cordèu.	<b>listèt</b>	sm listèl.
<b>linnaire</b>	sm carpentièr que fa de linhas.	<b>liston</b>	sm listèl pichon.
<b>linha megièra</b>	sf linha que correspond a la limita de la mejançariá d'una paret separativa comuna a doas bastisons agropadas o adorsadas, de nautor diferente.	<b>listonar</b>	vtr listelar.
<b>linhar</b>	vtr traçar una linha drecha sus una biga, eca., amb un cordèl cobèrt de polvera blanca, negra o roja.	<b>listrelar</b>	vtr listonar, listelar.
<b>linholet</b>	sm biscré d'un tech fach amb de lausas escavadas e crosadas d'un costat e d' autre de la teulada.	<b>listràt</b>	sm listèl, listrèu.
<b>lintal</b>	sm lintau.	<b>listrèu</b>	sm listèl, listràt.
<b>lintau</b>	sm bacèl, lindal, onda, linal.	<b>litansa</b>	sf mortièr fòrt liquid mes dins los junts de las pèiras per las ligar, ciment diluit dins d'aiga.
<b>lintèl</b>	sm lindal, bacèl, onda, lintèu, lintau, lental, lindar.	<b>loba</b>	sf rèssa de doas mans, aplech per portar de peirassàs.
<b>lintèu</b>	sm lintèl.	<b>lòbe</b>	sm talh en arc de cercle que sa reparticion compausa d'unes arcs e d'unas rosassas.
<b>liquacion</b>	sf ressusatge.		
<b>liquar</b>	vtr ressusar.		

<b>lobet</b>	sm fenestron de teulada.	<b>lotgís</b>	sm lòtjament.
<b>lobeta</b>	sf granolha, grapaudina, loba pichona per portar de pèiras.	<b>lòtja</b>	sf membret a la dintrada d'un immòble servent generalament de lòtjament per un gardaire o un portier, galariá, sovent a l'estatge, fòrça dobèrt sus l'exterior per una colomnada, d'arcadas o d'alàndaments liures, clastron de teatre, loggia, verdesqueta, portariá.
<b>lòc</b>	sm demòra, lòtjament.	<b>lòtjament</b>	sm partida d'un ostal, d'un immòble ont l'òm demòra, lotgís, casament.
<b>lòca</b>	sf grasa d'escalièr, gradèr, marcha.	<b>lua</b>	sf luna.
<b>local</b>	sm membre o partida d'un bastiment caracterizat per son emplaçament e per l'ocupacion que n'es facha, locau.	<b>luca</b>	sf arquièra.
<b>locau</b>	sm local.	<b>lucana</b>	sf obratge en salhent sus un tet amb una o mai d'una fenèstra per esclairar lo frèst, fenestron, obertura sus una teulada, arquièra, lop, lugueron, traucòt, traquet, jorn entre los teules.
<b>loggia</b>	sf lòtja, membre dobèrt sul defòra per de grands alàndaments sens barradura, entre-sòl, verdesqueta.	<b>lueta</b>	sf luneta.
<b>lòla</b>	sf ondradura de dessenh o d'escalpradura que representa una flor.	<b>luga</b>	sf entalha lo long d'una pèça de fust, lurga.
<b>lombar</b>	vintr baissar, se bresar o se plegar en parlar d'una biga, èsser pas vertical.	<b>lugaron</b>	sm uèlh de buòu alandat dins un capial.
<b>longaira</b>	sf ostal qu'es mai long que larg.	<b>luguèr</b>	sm trast, granièr esclairat per un lugueron.
<b>longièr</b>	sm paret laterala que pòrta una gotièra.	<b>lugueron</b>	sm lucana.
<b>longpan</b>	sm costat mai long d'un cobèrt, paret jos aquel costat, lonquèra.	<b>lumdar</b>	sm lindal.
<b>lonquèra</b>	sf longpan.	<b>lumenièr</b>	sm lampesièr.
<b>lontèra</b>	sf pòrta per dintrar dins la fenial.	<b>lumièra</b>	sf trauc fach dins un apleich per trabalhar lo fust, per recebre lo talhador e facilitar la sortida de las messorgas, gula.
<b>lop</b>	sm lucana d'un tet, lobet.	<b>luminari</b>	sm aparelh o ensemble d'aparelhs per esclairar.
<b>lotejament</b>	sm ensemble de las abitacions bastidas sus un terren partejat, devesiment d'un terren en lòts per i bastir d'ostals, partiment.	<b>luminària</b>	sf ensemble d'aparelhs utilizats per esclairar.
<b>lotejar</b>	vtr devesir un terren en lòts per i bastir d'ostals.		

<b>luminotecnica</b>	sf sciéncia, tecnica de la manièra d'esclairar.
<b>luminotecnician</b>	sm òme que mestreja la luminotecnica.
<b>luna</b>	sf obertura redonda dins una paret, uèlh de buòu, lúa. una fusta ben alunada desfauta jamai : una fusta copada amb la luna que cal es totjorn bona. cal alunar lo fust se l'òm vòl pas que se chirone : cal copar lo fust amb la luna plena per evitar los cussons.
<b>lundar</b>	sm lindal.
<b>luneta</b>	sf traçat circular o mièg-circular que fa un brèç sus una paret, luna, respiralh, lueta, uèlh circular al centre d'una volta d'arestas pel passatge de las còrdas de las campanas, orifici d'un vatèr sens sèti o dobertura d'una cubeta de vatèr e de son abatent que fa sèti.
<b>lunetièira</b>	sf lunetièira.
<b>lunetièra</b>	sf obertura dins una volta, lunetièira. lunetièira de cròta : respiralh.
<b>lurba</b>	sf doberturna dins un pilar ont se met una baca d'asagatge.
<b>lurga</b>	sf ret per metre las lòcas dins lo limon d'un escalièr, luga.
<b>lusa</b>	sf canalòt d'aguièra.
<b>lusèrna</b>	sf lucana.
<b>lut</b>	sm enduch que durcis en secant e que l'òm emplega per tampar un trauc o enrodar los objèctes que son prèp del fuòc, mauta.
<b>lutar</b>	vtr perbocar o cimentar amb de lut.

# M

<b>mabon</b>	sm malon, maon, maron.
<b>maça</b>	sf malh de fust o de fèrre, martelàs.
<b>maçacap</b>	sm merlet, machacoladura.
<b>macadam</b>	sm sisa de calçada formada de calhaus damats e pegats amb un ligam asfaltat e sablonós, calçada aital revestida, gravat.
<b>macadamisatge</b>	sm accion o resultat de macadamizar.
<b>macadamizar</b>	vtr cobrir una calçada amb de macadam.
<b>maceta</b>	sf malh de fust, malh de picapeirièr.
<b>machacoladura</b>	sf galariá en salgent a la cima d'una muralha o d'una torre, amb de doberturnas permetent de ne batre lo pè amb de projectils divèrses, caduna d'aquellas doberturnas, maçacap.
<b>machafèrre</b>	sm escòria porosa venent de la combustion del carbon e emplegada dins la construccion o la realizacion de cauçadas, cagafèrre, mèrdafèrre.
<b>machòta</b>	sf ponchon, candèla, chòta, suita, monge, morgue.
<b>maçon</b>	sm obrièr que bastís de parets o d'ostals, picapeirièr, peirièr, maçonièr, paretaire. provèrbi : a bon maçon, tota pèira li fa canton.
<b>maçonar</b>	vtr bastir en pèiras, bricas, etc, aparedar, paredejar.

<b>maçonariá</b>	sf obratge compausat de pèiras o de bricas ligadas per un mortièr, travalh de maçon.
<b>maçonatge</b>	sm accion de maçonar.
<b>maçonièr</b>	sm maçon.
<b>maçòt</b>	sm maça pichona, maçòta.
<b>maçòta</b>	sf maçot.
<b>madièr</b>	sm pèça de fust plan espessa (75x200mm o 75x225mm o 100x225mm), planòt, platèl, esparrat, esparràs, calaman, charlata, amadièr, madre, galauba.
<b>madrar</b>	vtr venar lo fustum.
<b>madre</b>	sm fustum venat, madièr.
<b>magazin</b>	sm luòc pel depaus de provisions o de merças, entrepaus.
<b>magesca</b>	sf entrepaus de vin.
<b>magistrala</b>	sf linha formada per l'aresta superiora de l'escarpa, linha principala d'un plan, d'un traçat sus un papièr o sul terren per dessenhar iconograficament una fortificacion.
<b>mainada</b>	sf vilatge.
<b>maine</b>	sm masatge, bastison de caractèr dins lo campèstre, abitacion non fortificada d'un proprietari d'un fèu.
<b>mainèl</b>	sm cadun dels montants fixes devesissent un alandament en compartiments, montant.
<b>maion</b>	sf maison (vièlh).
<b>maionil</b>	sm maisoneta, cabana.

<b>mairal</b>	sm valat d'escorriment, maire.	<b>malhòca</b>	sf malhet de picapeirièr en fèrre e amb un margue long, malhuca.
<b>maire</b>	sf mairal.	<b>malhuca</b>	sf malhòca.
<b>maison</b>	sf ostal, domeni, ostal important, castèl, ostalariá. maison almornièra : espital (vièlh). maison comuna o de vila : edifici ont se tròba lo gabinet del conse. maison de dieu : espital (vièlh). maison de fòrça : espital pels fòls.	<b>malhum</b>	sm rèble, ensemble de las installacions aerianas o josterranas de distribucion als usatgièrs de l'aiga, del gas, de l'electricitat, del telefòn, de la collècta e de l'evacuacion de las aigas.
<b>maisonar</b>	vtr bastir una maison.	<b>malon</b>	sm cairèl de tèrra cuècha per pasimentar, calador, tometa, maon, mabon, maron, brica cava e planièra utilizada coma platelatge jos las teuladas en teules.
<b>maissèla</b>	sf lancet.	<b>malonaire</b>	sm obrièr que pausa de malons o de cairèls, malonièr.
<b>majoria</b>	sf ostal de vila (vièlh).	<b>malonar</b>	vtr pausar de malons, pasimentar, maonar, solar.
<b>malautièira</b>	sf nom ancian de la leprosariá, malautièira.	<b>malonat</b>	sm airal pasimentat amb de malons, malonatge, malon.
<b>malautièra</b>	sf nom ancian de la leprosariá, malautièira.	<b>malonatge</b>	sm pasimentatge, maonatge.
<b>malbrar</b>	vtr imitar per la pintura las colors del marbre.	<b>malonièira</b>	sf malonièra, maonièira, maonièra.
<b>mafial</b>	sm barbas primas o rebavas de metal produsidas sul trencant d'un aplech per son agusatge a la mòla.	<b>malonièr</b>	sm malonaire.
<b>malh</b>	sm maça de metal o de fust, martelàs de peirièr.	<b>malonièra</b>	sf establiment ont se fabrican los malons, malonièira, maonièira, maonièra.
<b>malhau</b>	sm mena de clavèl.	<b>malpas</b>	sm partida d'una rota, d'un camin que deu èsser reparat.
<b>malhet</b>	sm maça pichona del cap parallelepipedic de picapeirièr, de maçon o de plastraire, malheta.	<b>malplat</b>	sm partida qu'es pus larga qu'espessa, separacion entre doas caneladuras.
<b>malheta</b>	sf borra, malhet.	<b>maluc</b>	sm martelàs de maçon amb dos caps en fust dur.
<b>malhmoton</b>	sm moton, issa.	<b>mamèl</b>	sm poncha arredondida d'un aplech.
<b>malhòc</b>	sm malhet de fust amb un margue cort.	<b>mammisí</b>	sm capeleta bastida a costat d'un temple bèl.
		<b>man correnta</b>	sf partida superiora d'una rampa d'escalièr, d'una barra d'apièja, etc. sus la quala s'apièja la man, tenedoira, manten, mantenpadera.

<b>mandòrla</b>	sf figura escalprada en fòrma d'oval dins la quala s'inscrivon de personatges sacrats.	<b>maonièra</b>	sf malonièra, malonièira, maonièra.
<b>manhanariá</b>	sf endrech ont se fa l'elevatge dels manhans.	<b>maonièr</b>	sm malonaire, malonièr.
<b>manjador</b>	sm sala de manjar, cenador.	<b>maonièra</b>	sf malonièira, maonièira, malonièra.
<b>manlhèva</b>	sf posaraca, posaranca.	<b>maqsura</b>	sf pichona sala per la pregària del sobeiran dins una mosquèa.
<b>manòbra</b>	sm obrièr que fa de travalhs necessitant pas de coneissenças particularas, manobièr.	<b>marca</b>	sf senhal fach sus las pèças per aisinar l'assemblatge, quartièr situat a las termières d'una vila, marcaria, masatge.
<b>manobièr</b>	sm manòbra.	<b>marcadau</b>	sm plaça del mercat, marcadiu, marcadèt.
<b>mansa</b>	sf castelet, ostal (vièlh).	<b>marcadèt</b>	sm marcadau, marcadiu.
<b>mansarda</b>	sf membre de frèst jos un tet bresat amb una paret clinada, picarda.	<b>marcadiu</b>	sm marcadau, marcadèt.
<b>mantèl</b>	sm batent d'una pòrta, partida de la chimenèia que fa salida dins lo membre al-dessús de la lar, mantèt.	<b>marcaria</b>	sf marca.
<b>manten</b>	sm parabanda d'un pont, man correnta.	<b>marcha</b>	sf lòca, grasa d'escalièr.
<b>mantenpadera</b>	sf man correnta, rampa.	<b>marchon</b>	sm escalon, lòca, marcha.
<b>mantèt</b>	sm mantèl.	<b>marganha</b>	sf tèrra per fabricar de teules, de teulas, luòc ont se tròba aquela tèrra.
<b>manufactura</b>	sf establiment industrial important.	<b>marge</b>	sm talús d'un valat de despartida entre doas proprietats.
<b>maomaria</b>	sf bafomaria, mosquèia.	<b>maristan</b>	sm bimaristan.
<b>maon</b>	sm malon.	<b>marmita</b>	sf element cau, en betum o polistirène, plaçat entre las bigas d'un plancat.
<b>maonar</b>	vtr malonar.	<b>maron</b>	sm malon, mabon, maon.
<b>maonatge</b>	sm accion o resultat de maonar, malonatge.	<b>marquesa</b>	sf envans vitrat al-dessús d'una pòrta, d'un cai, eca.
		<b>marra</b>	sf pala corbada d'angle drech amb laquala los cantonièrs rasclan e amassan la fanga sus las rotas.

<b>marralh</b>	sm pèira gròssa utilizada per la bastison de las marralhas.	<b>martèl pneumatic</b>	sm aplech constituit d'una aisina (agulha, burin, etc.) e d'un còs cilindric dins lo qual lo movement de vai e vèni d'un piston martèla l'aisina jos l'efèch d'un tust pneumatic, idraulic o electric, e que servís a bresar de ròcs o a cavar de traucs, martèl-pic.
<b>marralha</b>	sf paredon, romà.	<b>martèt</b>	sm martèl, martèu, martèth, martèlh.
<b>marric</b>	sm clausura de pèiras secas o en terra, marriga, terrassatge per bolar doas proprietats, per encaissar un riu, talús.	<b>martèth</b>	sm martèl, martèu, martèt, martèlh.
<b>marriga</b>	sf marric.	<b>martèu</b>	sm martèl, martèth, martèlh.
<b>marròc</b>	sm partida salhenta d'una pèça de fust.	<b>martinet</b>	sm grua, talhièr ont i a un martinet qu'es un martèl-pilon.
<b>mart</b>	sm sisa de mortièr o de batum plan damada que cobris lo sòl d'un apartament, batum, grut.	<b>mas</b>	sm bòria, bòrda, granja, ostal rural, masatge.
<b>martèl</b>	sm cabòça de fèrre o d'acièr margada, per espantar de clavèls o tustar, tustadoira de pòrta, martèu, martèth, martèt, martèlh. martèl labassèr : martèl de lausaire, de teulaire. martèl-pic o martèl picaire : martèl pneumatic.	<b>masada</b>	sf masatge, vilatge.
<b>martelada</b>	sf clavèl per lata, trasficha, cròcha.	<b>masatge</b>	sm molon d'ostals rurals luènh d'un vilatge e ligat administrativament a una comuna, capmàs, capmasada, mas, maine, casalatge, ahitau, bordalada, bordalar, bordalat, bordèra, masada.
<b>martelet</b>	sm tustadoira de pòrta, tustador, aplech de malonaire o de teulaire amb un pic d'un costat e un cap carrat de l'autre.	<b>mascaron</b>	sm cara escalprada de fantasiá ondrant una clau de volta o un lintèl, etc., tampadura d'un trauc d'aparelh sanitari non utilitzat.
<b>marteleta</b>	sf martèl per esclapar las muralhas e far de traucs, aplech de malbrièr amb un pic d'un costat e un cap dentat en puntas de diamant de l'autre.	<b>mascle</b>	sm mamèl de gafon, barra de fèrre per reforçar una paret, testa-coa, mofla, pèça que s'engulha dins un trauc sonat femèla.
<b>martèlh</b>	sm martèl, martèu, martèt.	<b>masèl</b>	sm maison per la dimenjada, maset, masòt, escorjador, escorgador, escortegador, tuador, adobador, sagnariá, sangnariá, maselariá.
<b>martelièira</b>	sf martelièra.	<b>maselariá</b>	sf masèl.
<b>martelièra</b>	sf pòst, portanèl, pòrta per regular l'aiga d'un riu, d'un canal, d'una ribièra martelièira.	<b>masèra</b>	sf ostal en roïna.
<b>martelina</b>	sf martèl de la cima ponchuda e del cap carrat amb de puntas diamantadas.	<b>maseriá</b>	sf roïna, paredon, mur sec, meserària, meseria.
		<b>maset</b>	sm mas pichon, masèl, masòt.

<b>masièira</b>	sf masièra.	<b>matalhar</b>	vtr batalhar.
<b>masière</b>	sf granja, masièra.	<b>matason</b>	sm abais-sons.
<b>masòt</b>	sm masèl, maset, masòta.	<b>matèria</b>	sf matèrias naturalas o artificialas dintrant dins la bastison d'un ostal, material.
<b>masòta</b>	sf masòt.	<b>material</b>	sm ensemble dels objèctes, dels instruments necites pel funcionament d'una bastison, material.
<b>masrabia</b>	sf uledissa de fust plaçada davant una fenèstra dins los païses orientals per veire sens èsser vist, bescaume o salhent de paret plaçat al-dessús d'una pòrta e traucat de machacoladuras a sa partida inferiora.	<b>materiau</b>	sm material.
<b>massacan</b>	sm massacanariá, milhon, pastoira.	<b>maton</b>	sm colanat.
<b>massacanac</b>	sm massacanat.	<b>mausolèu</b>	sm monument funerari grandàs per recebre lo còs d'un personatge poderós.
<b>massacanaire</b>	sm òme que fa de massacanats.	<b>mauta</b>	sf mortièr, ciment, lut.
<b>massacanar</b>	vtr emplenar de massacanariá los voides que daissan entre elles las pèiras d'una paret, reblar, far un massacanat.	<b>mautir</b>	vtr lutar, cimentar.
<b>massacanariá</b>	sf pèiras pichonas per bastir, reblariá, caçacan.	<b>mecha</b>	sf partida que fora dins una virona, un virabiqui.
<b>massacanat</b>	sm paret de quadres de fustam emplenats de massacanariás ligadas amb d'argela, corondat, massacanac, bigas en X dins un corondat.	<b>mediatèca</b>	sf bastiment ont se pòdon consultar de media.
<b>massòla</b>	sf malheta de marbrièr.	<b>meira</b>	sf masuc, batut, cabana de montanya per i demorar pendent las fenasons e las segasons.
<b>mastabà</b>	sm tombèl egipcian.	<b>mejan</b>	sm clauson, corondat, gròssa paret interiora que fa separacion, membre dins las galatas, barrot, tremejan, trencant, buget, brica, mejançariá, amieja.
<b>astic</b>	sm pasta facha amb de calç e d'oli de lin, que durcis a l'aire, utilizada per tampar de traucs o per far aderir d'objèctes.	<b>mejana</b>	sf membre que fa desbarràs, corondat, entre-sòl.
<b>masuc</b>	sm ostalon de montanya, buron, meira.	<b>mejanar</b>	vtr separar amb un corondat, bugetar, entremiejar, clausonar, mejançar.
<b>matalh</b>	sm batalh, batent.	<b>mejançar</b>	vtr mejanar.
		<b>mejançariá</b>	sf mejan, sala centrala d'una bastissa.

<b>membrana</b>	sf tipe de material prim, sople e generalament estanc.	<b>merchat</b>	sm mercat.
<b>membre</b>	sm cadun dels espandis abitables enrodats de parets o de clausons dins un ostal, pèça, sala, cambra, cramba.	<b>mèrdafèrre</b>	sm machafèrre, mèrdahèr.
<b>membron</b>	sm ensemble constituit per una borsa e son estanquèitat.	<b>mèrdahèr</b>	sm machafèrre, mèrdafèrre.
<b>memòri</b>	sm estat detalhat e chifrat d'aprèp un metratge qu'un entrepreneire fa quand sos trabalhs son acabats per ne demandar lo pagament, memorial.	<b>merdalon</b>	sm riu que servís per evacuar la mèrda, merdans.
<b>memorial</b>	sm memòri, monument memoratiu.	<b>merdans</b>	sm merdalon.
<b>meniana</b>	sf balcon o pichona terrassa portats per de colomnas en abans-còs al-dessús d'un pòrge o d'una dintrada d'ostal.	<b>merlar</b>	vtr merletar.
<b>mentonet</b>	sm pèça que recep lo cap d'una bartavèla.	<b>merlet</b>	sm partida plena entre dos carnèls, tuquets de tèrra, bastits al torn d'una usina de polvera, per parar de la calor, de las projeccions o de las ondas de tust en cas d'espetament.
<b>menudar</b>	vtr menustar.	<b>merletar</b>	vtr far de merlets, merlar.
<b>menudèir</b>	sm menustièr.	<b>mescola</b>	sf moscola.
<b>menusador</b>	sm menustièr.	<b>meserària</b>	sf leprosariá, meseria, maseriá.
<b>menusar</b>	vtr copar menut, trabalhar lo fust, taconejar, menustrar.	<b>meseria</b>	sf meserària, maseriá.
<b>menusariá</b>	sf trabalh d'un menustièr, fustatge.	<b>messo(ò)rga</b>	sf tròç prim desligat d'una pèça de fust per una garlòpa.
<b>menusèr</b>	sm menustièr.	<b>mestièr</b>	sm profession caracterizada per una especificitat exigissent una formacion, d'experiéncia, eca.
<b>menustièr</b>	sm persona que trabalha lo fust per far de pèças pichonas per la bastison (al contra del carpentier) o per far de móbles simples (al contra de l'ebenista), rabotaire, taconejaire, menusèr, menudèir, menusador.	<b>mèstra</b>	sf valat.
<b>mercadal</b>	sm plaça ont se fa lo mercat, mercadil, mercat.	<b>mèstre / mèstra</b>	sm e sf persona qu'ensenha quicòm o qu'a un títol per aquò far.
<b>mercadil</b>	sm mercadial.	<b>mèstre d'aissa</b>	sm fustièr, carpentier, mestre de (la) fusta.
<b>merçariá</b>	sf botiga de merciers.	<b>mèstre de camins</b>	sm engenhaire en cap que dirigís lo servici dels ponts e de las cauçadas.

<b>mèstre de (la) fusta, mèstre de (la) husta</b>	sm fustièr, carpentier, mèstre d'aissa.	<b>miau</b>	sm androna, midau.
<b>mèstre de l'òbra, mèstre d'òbras</b>	sm arquitècte, engenhaire, cap de talhièr.	<b>midau</b>	sm miau, passatge estrech entre dos ostals.
<b>mèstre maçon</b>	sm capmèstre de la còla de maçons sus un chantier.	<b>mièg buget</b>	sm branda.
<b>mèstre paredièr, mèstre de las paretas</b>	sm maçon.	<b>miegèr</b>	sm clauson, mejan, amièja, miegèr.
<b>mèstre de pèira</b>	sm maçon, arquitècte.	<b>miègsolièr</b>	sm entre-sòl, solièr percut, serpenta.
<b>metal</b>	sm còrs simple dotat d'una mena de treslusor, en general bon conductor d'electricitat e de calor, e qu'a la proprietat de balhar per combinason amb l'oxigèn al mens un oxid basic, metau.	<b>mieigèr</b>	sm miegèr.
<b>metallizacion</b>	sf metallizatge.	<b>mièjacolomna</b>	sf pilastre.
<b>metallizar</b>	vtr revestir una susfàcia d'una sisa tèuna de metal o d'aliatge per la protegir o la tractar.	<b>mièjaluna</b>	sf espandi en fòrma de semicercle davant una pòrta, una bastenda, etc., obratge fortificat en fòrma de semicercle plaçat davant la cortina, revelin, aplech amb una lama en mièg cerle per degradar los junts, per gratar lo plastré o per alisar.
<b>metallizatge</b>	sm accion o resultat de metallizar, metallizacion.	<b>miejariá</b>	sf chantinhòla.
<b>metallurgia</b>	sf art de traire los metals dels minerals e de los transformar.	<b>migdòl</b>	sm mòta fortificada, castèl o plataforma en Egipte.
<b>metau</b>	sm metal.	<b>milhon</b>	sm pèira, pas talhada o mal talhada, de dimensions pichonas, pastoira.
<b>metòpa</b>	sf pèira escalprada, pausada verticalament, separant dos triglifs d'una frisa dins l'òrdre doric.	<b>milhonar</b>	vtr bastir una paret amb de milhons.
<b>metraire</b>	sm òme que fa de metratge.	<b>minal</b>	sm biscré de teulada, fusta mèstra de l'acrin, eminal, minau.
<b>metrar</b>	vtr far un metratge.	<b>minaret</b>	sm torre nauta e prima de mosquèa.
<b>metratge</b>	sm mesura de trabalhs de construccion, devis detalhat del còst d'aquela mesura.	<b>minau</b>	sm eminal, minal.
<b>mètro</b>	sm estacions, cais, galariás e corredors d'aquel biais de viatjar dins una vila.	<b>minbar</b>	sm cadièira dins una mosquèa, dikkà.
<b>metropòli</b>	sf ciutat principal d'una region, d'un país.	<b>minotariá</b>	sf usina ont lo blat es transformat en farina, farinariá.
		<b>minuta</b>	sf document original d'un plan, d'un levar, d'un memòri, eca.

<b>minutariá</b>	sf contactor de circuit a dobertura automatica aprèp qualquas minutias.	<b>modenatura</b>	sf proporcions e disposicion de las motladuras e membres d'arquitectura que caracterizan una faciada.
<b>mira</b>	sf miranda.	<b>modilhon</b>	sm corbèl ondrat reproduït a intervals regulars jos una cornissa coma per la sosténer.
<b>mirab</b>	sm cròs ricament ondrat dins una paret de la mosquèa per marcar la direccion de La Mèca, e ont l'imam ditz las pregàrias.	<b>modulor</b>	sm sistèma de mesura per armonisar las proporcions d'una obra en arquitectura.
<b>mirador</b>	sm balcon totalament vitrat en salhent sus una faciada d'ostal, en Espanha e dins sas ancianas colonias, bèlvéser a la cima d'una bastissa, miranda.	<b>mofla</b>	sf barra de fèrre mesa dins la maçonariá d'un ostal per evitar l'alunhament de doas parets, tirant, tèsta-coa.
<b>miralh</b>	sm clap accidental dins lo parament d'una pèira de talha, veire alisat que una de sas caras es metallizada per èsser reflectritz.	<b>moflé</b>	sm ensem de carrèlas per levar de faisses pesucs, palanc.
<b>miralhariá</b>	sf art, tecnica, profession, talhièr de fabricacion e de pausa dels miralhs.	<b>mòle</b>	sm obratge en maçonariá bastit a la dintrada d'un pòrt per lo parar de las èrsas, peirada.
<b>miranda</b>	sf torre de gacha, som d'un donjon, mirador, mira, tièra de fenèstres qu'esclairan lo solelhìer.	<b>moleta</b>	sf anèla de verrolh, barbòla.
<b>mireta</b>	sf aplech de maçon per far los junts, pichona marca de plastièr, planqueta de fust que, al cap d'un margue, servís a contrarotlar l'enfonzament dels malons.	<b>mòlhas</b>	sf. plural pinças, tenalhas, esmòlhas.
<b>misericòrdia</b>	sf elements en salhent situats jols trepontins dels bancairons que los preires i se podián apiejar quand caliá demorar de pè pendent l'ofici. Son sovent ondradas de motius fantasioses, borlesques o calhòls.	<b>molheder</b>	sm bojal dins una paret d'una fenial ont se met lo topin de lach del mòlzer.
<b>mitigador</b>	sm robinet amb un mesclador d'aiga cauda e freja coma comanda unenca de debit.	<b>molhuc</b>	sm teule banhat, teule de bòrd de teulada.
<b>mitra</b>	sf çò que se met o se bastís a la cima d'un tudèl de chimenèia per empachar la pluëja o lo vent de dintrar, capèl.	<b>molin</b>	sm bastiment ont son installadas de mòlas per mòlre de gran. molin de vent : molin que sas maquinas son mogudas per la fòrça del vent. molin d'aiga : molin que sas maquinas son mogudas per la fòrça de l'aiga.
<b>mitron</b>	sm cima del tudèl de chimenèia, basa de mitra.	<b>molina</b>	sf molin d'aiga.
<b>mocador</b>	sm lausia aponduda a un pè de regòla per permetre l'auçament de las lausas de l'autre versant.	<b>molinal</b>	sm plaça bona per la bastison dels molins o sus la quala se tròban de molins, molinar.
		<b>molinar</b>	sm molinal.
		<b>molon</b>	sm illa carrada o rectangulara dins una bastida, carron, garlandèa.

<b>monastèri</b>	sm mostièr, monastièr.	<b>montant</b>	sm pèça verticala, centrala o costièra, del quadre d'un batent de pòrta o de fenèstra, mainèl.
<b>monastièr</b>	sm bastiments ont viu una comunautat de monges o de monjas e ont se fa la siá activitat, mostièr, monastèri, monestièr, monestire.	<b>montaplats</b>	sm pichon ascensor per montar o davalar los repaisses, la farda, la vaissèla, eca.
<b>monedarià</b>	sf usina ont se fa la moneda.	<b>montar</b> (un ostal)	vtr bastir un ostal.
<b>monestièr</b>	sm monastièr.	<b>montjòia</b>	sf bòla, bòrna, monument.
<b>monestire</b>	sm monastièr.	<b>monument</b>	sm obratge d'arquitectura o d'escalpradura que servís de testimoniatge, montjòia.
<b>monge</b>	sm pèça verticala d'una fustariá ligant los dos caps dels arcbalestiers e lo mitan de l'entrach, ponchon, candèla, morgue, machòta.	<b>moqueta</b>	sf dins un rèble d'estil flamejant, es un jorn en fòrma d'ellipsi generalament corb amb redents interiors que sembla una flama, mena de rabòt, partida d'un gèt d'aiga qu'empacha l'aiga de pluèja de rajar long de la paret, estòfa espessa per cobrir lo pelsòl.
<b>monofasat</b>	sm monofasic.	<b>moquetar</b>	vtr cobrir de moquetas.
<b>monofasic</b>	sm aparelh d'una sola fasa electrica, monofasat.	<b>morena</b>	sf filetatge d'un vitz, vitz.
<b>monolit (-a)</b>	sm e adj. se ditz d'un obratge format d'un sol blòt de pèira, bastenda cavada dins lo ròc.	<b>morenar</b>	vtr vissar, sarrar amb un vitz.
<b>monoptèr (-a)</b>	sm e adj. se ditz d'un edifici circular amb copòla apevada sus una sola colomnada.	<b>morgue</b>	sm monge.
<b>monosisa</b>	sf revestiment d'estanqueïtat de las terrassas, enduch de faciada de febla espessor.	<b>morir</b>	vtr en parlar d'una motladura, d'un enduch, eca., demesir doçament d'espessor, rescatar.
<b>montacargas</b>	sm instrument per montar de faisses, ascensor.	<b>morralhon</b>	sm pèça metallica mobila que s'encastra dins una pèça fixa e que servís per tamar quicòm.
<b>montada</b>	sf distància verticala de la clau de volta dusca a las impòstas, flècha, rampa per accedir a la fenial, seguida verticala de gavèls sus un tet en cluèg.	<b>morre</b>	sm acoidador envasat entre doas formas atenentes.
<b>montador</b>	sm bòla o pèira gròssa dispausada autres còps contra las parets per ajudar los cavalièrs a se metre en sèla.	<b>morrut</b>	sm morre d'un teule : partida d'un teule o d'una lausa qu'es pas cobèrta pel teule o per la lausa de dessús.
<b>montamaterials</b>	sm aparelh elevator de teulaire.		sm quartier d'un alandament.
<b>montandicapats</b>	sm plataforma que se desplaça oblicament lo long d'un escalièr.		



<b>motoèra</b>	sf jaça.	<b>muralhada</b>	sf maçanariá, ensemble de parets que constituisson una clausura.
<b>moton</b>	sm maça pesuga de fèrre per plantar de pals dins lo sòl, malhmoton, issa.	<b>muralhaire</b>	sm maçón que fa de paredons, paredaire.
<b>motopavaire</b>	sm veïcul per far, a l'encòp, lo recobriment bituminós de la grava, lor malaxatge e lor espandiment sus la cauçada.	<b>muralhar</b>	vtr enrodar de parets, tamar amb una paret, embriar, emmuralhar, amuralhar, paredar.
<b>multisisas</b>	sm revestiment d'estankeïtat de las terrassas compausat de fòrça sisas de materials estancs.	<b>muralhièira</b>	sf muralhièr, muralhièra.
<b>muqarnàs</b>	sf . plural dins l'art islamic, alveolets, representant de nius d'abelhas, que forman una composicion en tres dimensions jos las copòlas, las vòltas e los arcs.	<b>muralhièr</b>	sm pèça gròssa de carpenta pausada orizontalament sus l'espessor d'una paret e entalhada per encastrar lo bas dels cabirons, sòla, raleta, pasalièra, dorment, garronièra, sablièira, talonièra, muralhièra, padiau, padeau.
<b>mur</b>	sm muralha, paret, mura, murada. mur batalhièr : muralha, barri. mur campanaire : cloquièr-mur, rausèl. mur de dedins : mur de refenda. mur sec : paret de pèiras secas.	<b>muralhièra</b>	sf muralhièr, materials d'un mur abausonat, muralhièira.
<b>mura</b>	sf mur.	<b>murament</b>	sm accion de murar.
<b>murada</b>	sf mur.	<b>muranchi</b>	sm o sf ostal bastit amb de milhons e cobèrt de teules.
<b>murador</b>	sm maçón, arquitècte, architècte, aparelhador.	<b>murar</b>	vtr bastir, enrodar de parets, enmurar.
<b>muraire</b>	sm maçón que fa de murs, murador, muralhaire.	<b>muret</b>	sm paret pichona.
<b>muralh</b>	sm muralha.	<b>mureta</b>	sf paret pichona per clausurar un airal, clauson, buget.
<b>muralha</b>	sf paret, ensemble de parets, barri, barralha. contra-muralha : mur bastit darrièr un autre per amagar sas imperfeccions. muralha clavada : mur que ten gràcias a un mascle. muralha de refenda : mur portaire de separacion e de sosten dins una bastenda. muralha de separament : mur de separacion entre dos membres. muralha envenguda : mur que fa lo ventre. muralha mejana : mur mejancièr. muralha mestressa : mur gròs.	<b>musalà</b>	sf plaça, fòra una mosquèa, ont las gents prègan.
		<b>musèu</b>	sm bastiment dobèrt al public e ont son servats d'objèctes, de colleccions d'interès artistic, scientific o tecnic, museum. ecomusèu : musèu a l'aire liure que mòstra lo sistèma ecologic d'una comunautat.
		<b>museum</b>	sm musèu.
		<b>mutula</b>	sf modilhon planièr, sovent ondrat de gotas e situat jol gèt d'aiga, just al dessús del triglid, dins l'entaulament doric, cap d'un cabiron o d'una traveta que fa salhent sul nud exterior d'una paret.

# N

<b>nadadoira</b>	sf piscina, trempador, natatòri.	<b>nausa</b>	sf aresta dintranta formada pel rencontre de las aigas de doas teuladas, engatge.
<b>nadilha</b>	sf  parelh de pèças de fustariá, bessonas, ajustadas per enclaure e manténer d'autras pèças, caduna de las pèças d'aquel parelh, pèça de fust en fòrma de coa d'ironda per juntar doas pèças, anadilha, gemèla, gimbèrla, barra servent a téner tampadas las pòrtas dels armaris, dels contravents.	<b>nauta</b>	sf conduit d'aiga, toat, canal d'un molin, nauja.
<b>nadilhar</b>	vtr  metre de nadilhas, empalancar.	<b>necessitats</b>	sf. plural comun, cagador, latrina, privada, privat, comoditats.
<b>naòs</b>	sm  partida d'una glèisa entre lo nartèx e lo còr, membre central, dins un temple, abrigant l'estatua del dieu.	<b>neogotic</b>	sm estil que pareis cap a 1820 e qu'imita l'estil gotic.
<b>nartèx</b>	sm  pòrge cobèrt abans la nau. Dins las primières glèisas, èra reservat als fisèls non-batejats.	<b>nervadura</b>	sf motladura gròssa d'una volta, branca, ogiva.
<b>nas</b>	sm  teton per agafar un teule, pèça de metal fixada sul dorment per recebre lo cap del batent d'una cadaula, tenon, racòrd feme de dos tudèls filetats, a pas de vitz invèrses, cap de lòca.	<b>netetat (betum de)</b>	sm assisa de betum espandida pel sòl per evitar de polluir los obratges de bastir.
<b>natatòri</b>	sm piscina, nadadoira, natatòria.	<b>nivèl</b>	sm auçada d'un punt per rapòrt a un plan de referència, aparelh per mesurar l'oritzontalitat d'una linha o d'un plan, o per mesurar la diferéncia entre dos punts, nivèu. nivèl pendent : nivèl de pendís. èsser de nivèl, al nivèl, d'a nivèl : èsser al bon nivèl.
<b>natatòria</b>	sf natatòri, piscina.	<b>nivelaira</b>	sf maquina per nivellar, aplanadoira, aplanaira.
<b>nau</b>	sf  partida d'una glèisa de plan longarut que va del còr o del crosièr dusca a la faciada principal o al nartèx, cadun dels vaissèls que compausa aquela partida, còs, vaissèl.	<b>nivèlamant</b>	sm accion o resultat de nivellar, nivelatge, anivèlamant.
<b>nauc</b>	sm o sf gamata de plastièr, teule cau, engatge, banèla.	<b>nivelar</b>	vtr metre de nivèl, aplanar, anivelar, far de mesuras topograficas amb un nivèl.
<b>nauja</b>	sf nauta.	<b>nivelatge</b>	sm nivèlamant.
		<b>nivelèta</b>	sf mira amb una placa per far lo reglatge de las pendals pendent lo nivèlamant.
		<b>nivèu</b>	sm nivèl.
		<b>noirissa</b>	sf tròç de tudèl de fòrt diamètre d'ont partisson las canonadas de distribucion.
		<b>nòrma</b>	sf règla de seguir.
		<b>normalizacion</b>	sf accion o resultat de normalizar.

<b>normalizar</b>	vtr far venir conforme a una norma.
<b>nosada</b>	sf pèça de metal que cobla doas causas, bartavèla.
<b>nosèl</b>	sm partida dura d'una pèira de maçonar. nosèl d'escalièr : pilar o supòrt vertical al centre d'una viseta, boton.
<b>nud</b>	sm parament d'una paret sens salhent.

# O

<b>oban</b>	sm cable per manténer o per consolidar, auban, sarti.	<b>odomètre</b>	sm aparelh de mesura de las distancies al sòl.
<b>obanar</b>	vtr fixar, ligar, renfortir amb d'obans.	<b>ogiva</b>	sf augiva, nervadura en diagonal que sostén la volta d'una travada, branca, nervadura.
<b>obanatge</b>	sm ensemble dels obans, accion d'obanar.	<b>ogival, -a</b>	adj. relatiu a l'ogiva.
<b>obediéncia</b>	sf ostal religiós que depend d'un ostal principal.	<b>olhèiras</b>	sf. plural ulhièiras.
<b>obertura</b>	sf dobertura, fenèstra, pòrta o trauc dins una paret.	<b>onda</b>	sf sulhet, lintèl.
<b>òbra</b>	sf trabalh per aténher un resultat. a pè d'òbra : al ras del luòc ont se fa la construccio. dimension dins o fòra òbra : dimension sens o amb l'espessor de las parets. partida dins o fòra òbra : element dins o fòra la carcassa del bastiment. òbra gròssa : ensemble de las apesasons, de las parets, dels plancats, de la teulada constituisson la carcassa d'una bastenda. òbra segonda : ensemble dels trabalhs d'acabament d'una bastenda. òbra d'engenhairia : edifici d'una granda importància (pont, tunèl, etc.). ostal de l'òbra : a l'edat mejana, ostal per albergar l'arquitècte e los mestres maçons pendent la bastison d'una catedrala.	<b>onglet</b>	sm cap d'una peça de fust que forma un angle de 45 grases.
<b>obrador</b>	sm talhièr per de trabalhs manual.	<b>ongleta</b>	sf cisèl del trencant estrech pel marbrièr o pel peirièr.
<b>obraire</b>	sm talhièr dins un convent ont las monjas s'amassan per far de trabalhs de cordura.	<b>opèra</b>	sm teatre ont se jògan d'opèras.
<b>obratge</b>	sm objècte produch pel trabalhs, bastison.	<b>oppidum</b>	sm vila o fortificacion sus un tuc, a l'edat romana.
<b>oculus</b> (plural : oculi)	sm obertura redonda que se troba mai que mai dins los remplenatges de las tièras dels alandaments e de las arcadetas, uèlh de buòu.	<b>òpus</b>	sm òpus incertum : aparelh de junts irregulars. òpus insertum : pèiras de meteissa dimension, dispausadas de tal biais que los junts d'una sisca arriben a quicòm prèp entre dos junts de la sisca seguenta. òpus mixtum : alternància de paraments de pèira e de teula. òpus quadratum o roman : elements carrats o rectangulars de grandas dimensions, amb de junts largs. òpus reticulatum : elements de maçonariá dispausats de tal biais qu'imiten las malhas d'un filat. òpus revinctum : elements de maçonariá juntats per un ligam mecanic. òpus spiratum : elements de maçonariá dispausats en espiga.
		<b>orador</b>	sm oratori.
		<b>oranjariá</b>	sf iranjariá.
		<b>orant</b>	sm personatge representat en pregària, sovent dins d'escalpraduras funeràries, jasent.
		<b>oratori</b>	sm membret per la pregària, capèla isolada o a costat d'un edifici, orador.

<b>òrb, -a</b>	adj. se ditz d'una paret sens pòrta ni fenèstra. carrièra òrba : androna.	
<b>òrdre</b>	sm cadun dels estils de bastison de las architecturas antica e classica, caracterizats per la fòrma, las proporcions, la disposicion e l'onradura de las partidas salhentas de l'edifici (colomnas, pilastres, capitèls, entaulaments, etc.).	
<b>orfanelat</b>	sm orfanelat.	
<b>orfanelat</b>	sm establiment ont son elevats d'orfanèls, orfanelat.	
<b>organèu</b>	sm arganèu.	
<b>orladura</b>	sf biais d'orlar una pèça en zinc dins una teulada.	
<b>òrle</b>	sm bèrle prim jos l'uòu d'un capitèl doric e qu'a una foncion identica a l'astragal d'un capitèl corintian.	
<b>orquèstra</b>	sf espaci entre lo public e l'empont dins los teatres grècs e romans, partida del teatre a costat de l'empont e un bocin en contrabàs pels musicians, orquèstre.	
<b>orquèstre</b>	sm orquèstra.	
<b>òrrí</b>	sm cabana de pastre bastida en pèiras secas e amb una volta en emprei cobèrta d'èrbas qu'assegura l'estanqueïtat, granièr pel blat.	
<b>orsèr</b>	sm aigièra, agièra, orsèra.	
<b>orsèra</b>	sf orsèr.	
<b>ospici</b>	sm establiment caritatiu per albergar los paures.	
<b>ospital</b>	sm espital, espitau, ospitau.	
<b>ospitau</b>	sm espital, espitau, ospital.	
		<b>ostal</b> sm construccion bastida per servir de luòc d'abitacion per las gents, ostau. ostal de pèiras vistas : ostal qu'es pas crespit, que sas maçonariás son vistas. ostal de la comuna : comuna, majoria. ostal dels fats : asil.
		<b>ostaladon</b> sm ostalòt, ostalet, ostalon.
		<b>ostalamenta</b> sf ensemble de bastiments o d'ostals.
		<b>ostalariá</b> sf ostal que i se balha lo manjar e lo lòtjament contra pagament, otèl.
		<b>ostalàs</b> sm ostal grand.
		<b>ostalatge</b> sm lòtjament.
		<b>ostalet</b> sm ostal pichon, ostalon, ostalòt, ostaladon.
		<b>ostalici</b> sm ostalàs, immòble.
		<b>ostalon</b> sm ostalet, ostaladon, ostalòt, barraca.
		<b>ostalòt</b> sm ostalet, ostaladon, ostalon.
		<b>ostau</b> sm ostal. a l'edat mejana, un <i>ostau viu</i> es un ostal abitat, un <i>ostau claus</i> es un ostal abandonat.
		<b>otèl</b> sm ostalariá.
		<b>ovede</b> sm conduch per las aigas, doat, ton.

# P

<b>pabalhon</b>	sm ostalon, bastiment destinat a una activitat especializada dins un luòc d'exposicion, un espital, eca., ostal, amb son terren, situat dins lo campèstre o a l'entorn d'una vila, pavalhon.	<b>paisseron</b>	sm barratge pichon.
<b>pacomètre</b>	sm sonda utilizada per la cerca de las armaduras dins lo betum.	<b>paissière</b>	sf paissière.
<b>padeau</b>	sm muralhièr, padiau.	<b>paissière</b>	sf barratge de ribièra, diga per una presa d'aiga sus una ribièra, restanca, peirada, levada, bastardèl, paissière, paishèra, pleishèra.
<b>padèl</b>	sm padeau prim, padèla.	<b>paissieirada</b>	sf paissierada.
<b>padèla</b>	sf padèl.	<b>paissierada</b>	sf resclausa de molin, paissieirada.
<b>padiau</b>	sm padeau.	<b>pal</b>	sm pèça de fust, de metal, de betum, etc. qu'a un cap ponchut per èsser espiñada en tèrra, pilar, pau.
<b>pagèla</b>	sf modèl per talhar una pèira, per obrar una pèça de fust, garbi, panèl.	<b>pala</b>	sf aplech format d'una placa de fèrre concava amb un margue pro long, pèça de fust que ten l'aiga d'una restanca, rispa.
<b>pagesiá</b>	sf bòria, demòra de païsans.	<b>palaci</b>	sm palais, amb un sens pejoratiu.
<b>pagòda</b>	sf temple dels païses del levant amb una decoracion rica, un tet piramidal o de tets subrepausats qu'an de costièrs corbats cap al cèl.	<b>paladaira</b>	sf darbonaira.
<b>paishadeir</b>	sm passatge entre l'estable e l'ostal per noirir lo bestial sens sortir defòra e per que la sala de viure siá de bon calfar.	<b>paladin</b>	sm biga mesa de galís per sosténer las autres bigas, saumièr.
<b>paishèra</b>	sf paissière, pleishèra, diga facha amb de paishèths.	<b>palador</b>	sm plana.
<b>paishèth</b>	sm pal naut mas pauc espés, paishon.	<b>palais</b>	sm edifici bèl, siá a l'usatge d'una persona importanta, siá a l'usatge del public, palatz. palais de justícia : edifici ont se fa la justícia.
<b>paishon</b>	sm paishèth.	<b>palamèla</b>	sf benda metallica o ferramenta que sosten sus sos gafons una pòrta, de contravents, paramèla, palmèla, paumèla, relhada, aspa, palastracha, palastraca, relha de pòrta.
		<b>palanc</b>	sm aparelh per levar o desplaçar de faisses pesucs, mofle.
		<b>palanca</b>	sf passarèla, planca per saltar un riu.
		<b>palancón</b>	sm pòst pichona, pòst non trabalhada per far de parquet marrit.

<b>palastra</b>	sf tòla, plata.	<b>palfiquet</b>	sm palfic de diamètre pichon en betum que son armadura es un tube d'acièr.
<b>palastraca</b>	sf palamèla, palastracha.	<b>palha</b>	sf deca intèrna dins los produches fargats constituida d'una cavitat longaruda e prima, pel, seda, material per far de clujadas.
<b>palastracha</b>	sf palastraca, relha de pòrta.	<b>palhabard</b>	sm mescladís de palha e de tèrra banhada, tàpia, granja cobèrta de palha.
<b>palastre</b>	sm caissa que conten lo mecanisme d'una sarralha, sarralha, cadenat gròs.	<b>palhar</b>	vtr clujar.
<b>palatz</b>	sm palais.	<b>palhassa</b>	sf obratge en betum armat per portar las grases d'un escalièr, taula fixa revestida d'un carrelatge dins los laboratòris, palhièr, pèira granda que pòrta lo fogal, lar.
<b>palejaira</b>	sf maquina automotritz per far de terrassaments amb un nauquet al cap d'un braç articulat.	<b>palhassèr</b>	sm obrièr que fa de clujadas.
<b>palenc</b>	sm palissada facha amb de pals ponchuts e juntats per de postes, palanca, palencada, palissada.	<b>palhassière</b>	sf granja per la palha, palhassière.
<b>palanca</b>	sf palenc, palencada.	<b>palhassière</b>	sf palhassière.
<b>palencada</b>	sm palanca, palenc.	<b>palhatge</b>	sm accion de palhar.
<b>palencar</b>	vtr enrodar d'un palenc.	<b>palhèra</b>	sf palhièra.
<b>palèstra</b>	sf luòc ont èran ensenhats e practicats d'exercicis atletics, gimnàs.	<b>palhet</b>	sm pala per tampar una besalièira.
<b>paleta</b>	sf aplech en forma de pala de pintor e de plastièr.	<b>palhièira</b>	sf palhièra, palièira.
<b>palfèr (-re)</b>	sm cap de fèrre mes a la cima d'un palfic per aisinar l'enfonzament dins un terren dur, palficadoira.	<b>palhièr</b>	sm repaus d'escalièr, palièr, aireta, pompidor, trepador, pontin, fenièra amb un cobèrt de genèstes, casaròca, granja, fenial, palhièra.
<b>palfic</b>	sm pal, ensemble de pals qu'òm enfonza dins un terren sens teneson o dins l'aiga per sosténer una bastenda, pilòt.	<b>palhièra</b>	sf palhièr, palhièira, palièra.
<b>palficadoira</b>	sf palfèr.	<b>palhís</b>	sm paret en palha.
<b>palficar</b>	vtr espantar de palfics en tèrra, pilotar.	<b>palièira</b>	sf palhièira.
<b>palficha</b>	sf palamèla.	<b>palièr</b>	sm palhièr.

<b>palièra</b>	sf palhièra.	<b>pana</b>	sf pèça orizontala de carpenta que pòrta los cabirons, pancièra, ventrièra, ceuba, costana, ganèl, partida ponchuda d'un martèl. pana de minal : pana a la cima del tinal (crina), capçalèr, capçalèra, cailat, cerimana.
<b>palís</b>	sm clausura facha amb de pals pichons e ponchuts, pal d'aquela clausura.	<b>pana-aiga</b>	sm canal de derivacion plaçat jos la baca d'un molin o davant una esclusa.
<b>palissada</b>	sf obratge de defensa compausat de palencs o de palisses, palenc, clausura.	<b>panatariá</b>	sf airal ont se met lo pan dins una comunitat, dins los establiments grands.
<b>palissaire</b>	sm òme que fa una palissada.	<b>pançar</b>	vintr far lo ventre en parlar de parets, pancejar.
<b>palissar</b>	vtr far de palisses.	<b>pan carrat</b>	sm brica carrada per pasimentar un apartament, malon, pavat, caladon.
<b>palissat</b>	sm palissada de pals.	<b>pancejar</b>	vintr pançar.
<b>palissatge</b>	sm accion de bastir una palissada.	<b>pancièira</b>	sf pancièra.
<b>palissonar</b>	vtr far de palissadas.	<b>pancièra</b>	sf pana, ventrièra, costana, pansièra, panièira.
<b>palladian (-a) (alandament)</b>	adj. de l'arquitècte italian Palladio alandament amb un lintèl cintrat enrodat de dos alandaments amb un lintèl orizontal.	<b>pancossariá</b>	sf pastariá, fornariá, pastador.
<b>palli</b>	sm obratge de pèira o de fust, en forma de volta pichona, ondrat d'arcadas e de pinacles, fasent salient al-dessús d'una estatua, siá a l'exterior, siá a l'interior d'un edifici, cortina.	<b>panèl</b>	sm fàcia d'una pèira de talha, parament, pèça de menusariá dins un parafuèlh o al torn d'una pòrta o d'una fenèstra, telat, pestèl, partida d'una construccion constituisson una susfàcia limitada, galbe, caratge. panèl solar : dispositiu que permet de calfar d'aiga o de produire d'electricitat pel mejan del solelh.
<b>palmèla</b>	sf palamèla, paumèla.	<b>panèla</b>	sf rausèl dins lo sud dels Aups.
<b>palmet</b>	sm ondradura en forma de fuèlhas dispausadas en ventalh e reünidas al nivèl de la tija (fuèlha de palmier).	<b>panelar</b>	vtr picar lo panèl d'una pèira, aplechar de panèls de cofratge per i metre lo betum, encofrar, cofrar.
<b>palplanca</b>	sf long panèl perfilat, enfonzat dins lo sòl pel mejan d'un moton.	<b>panèl de cofratge</b>	sm cofratge que fa lo mótle dins lo qual son meses lo betum o la tàpia.
<b>palustra</b>	sf tibla.	<b>panèu</b>	sm panèl.
<b>pampanon</b>	sm ondradura que imita lo fulham dels aebres, fulhatge, fulhadura, ramatge.	<b>panièira</b>	sf panièra.
<b>pan</b>	sm tròç de paret, de maçonariá, de fustam, caduna de las caras d'una teula o d'una pèira, partida de paret facha amb una meteissa colada de betum. pan de fustam o de fust : ensemble de las sablièiras, dels saumièrs e de las colombas dins un corondatge, ensemble de las pèças de carpenta que forman la carcassa d'una paret portaira, estantat.		

<b>panièra</b>	sf pan de paret que se despega sens se disagregar, panièira.	<b>parafolh</b>	sm parafuèlh.
<b>panièr</b>	sm sedàs amovible per reténer las matèrias engorgantas.	<b>parafuèlh</b>	sm revestiment (placatge) de fust, de marbre sus las parets interioras d'un membre, corondat de pòstes o de bricas tèunhas, doèla, lata, malon tèune, camarat, parafolh.
<b>panieiron</b>	sm panieron.	<b>parafuèlha</b>	sf travèrsa de ligason exteriora d'un cofratge de tàpia.
<b>panieron</b>	sm dins un capitèl, partida principal que, a son entorn, a una decoracion geometrica, vegetala o ondrada, panieiron.	<b>parafulhar</b>	vtr pausar un parafuèlh, pausar la doèla, postamar, latar, camarar.
<b>pansièra</b>	sf pansièra.	<b>parairiá</b>	sm talhièr de paraire.
<b>pansièra</b>	sf pancièra, pansièira.	<b>paralís</b>	sm diga.
<b>panteon</b>	sm temple per totas las divinitats, edifici pels grands òmes d'una nacion.	<b>paramèla</b>	sf palamèla.
<b>papetariá</b>	sf papièira, papièra, papiariá.	<b>parament</b>	sm cara exteriora, vesedoira, d'un obratge, panèl.
<b>papiariá</b>	sf papièra, papièra, papetariá.	<b>paramentar</b>	vtr metre un parament sus un obratge.
<b>papièra</b>	sf papièra, papetariá, papiariá.	<b>parapech</b>	sm parapet.
<b>papièra</b>	sf fabrica de papièr, botiga ont lo papièr se vend, papièira, papetariá, papiariá.	<b>parapet</b>	sm paret de nautor mejana per empachar de tombar, parabanda, parapech.
<b>para</b>	sf cobèrt, bancal, estanca, faissa.	<b>parasicmic (-a)</b>	adj. destinat (-ada) a parar contra los efièchs d'un seïsme, antisismic.
<b>para-avalanca</b>	sm obratge per arrestar o desviar las avalancas.	<b>paratroneire</b>	sm dispositiu de protecccion contra los efièches del fòlzer gràcia a un conductor electric ligat d'un cap a la tèrra, e de l'autre cap a una o mai d'una agulha situada al punt pus naut del bastiment.
<b>parabanda</b>	sf balustrada, tièra de balustres, valent a dire de colomnetas. Aquela decoracion se pòt trobar defòra davant una claravia o un capial, o dedins, long de las tribunas o per ondrar los crosilhons, rampa d'escalièr, relaisset, trepador, avantpè, manten.	<b>paravent</b>	sm panèl de fust o de tela per s'aparar dels corrents d'aire o de la vista dels autres, tornavent, contrafenèstra.
<b>paraficha</b>	sf limonat dins un estable, corondat.	<b>parc</b>	sm pargue, parcue, jaça amb un cobèrt en teule al contrari d'una bòrda qu'es cobèrta de cluèg.
		<b>paredada</b>	sf espandida de parets, paretada.

<b>paredaire</b>	sm persona que fa de parets de pèira seca, muralhaire, maçon, peirièr, paretaire.	<b>paretar</b>	vtr bastir de parets, quilhar de parets, bastir una clauson en tàpia.
<b>paredal</b>	sm paret de sosten d'una terrassa, pèça de fust pausada sul dessús de la paret e sus la quala se met la primièra doèla.	<b>paretejaire</b>	sm persona que fa de parets de pèira seca per sosténer las faissas, paredaire.
<b>paredar</b>	vtr tampar amb una paret, emparedar, enmurar, muralhar.	<b>paretejar</b>	vtr far de parets de pèira seca.
<b>paredàs</b>	sm paret granda o paret vièlha de pèiras secas, paredassa.	<b>pargalh</b>	sm proprietat enrodant l'ostal, cort.
<b>paredassa</b>	sf paredàs.	<b>pargau</b>	sm estable, parc pel bestial.
<b>paredejar</b>	vtr maçonar.	<b>pargue</b>	sm terren boscat e claus tot entièr apertenent a una propietat bèla, luòc public dins una vila constituit d'una zòna verda, terren o bastiment agençat per l'estacionament dels veïculs, parc, parque.
<b>paredèr</b>	sm paredièr, calfapança.	<b>parguaia</b>	sf cort d'ostal, de bòria, parquia.
<b>paredièr</b>	sm obrièr maçon, paredèr.	<b>parguial</b>	sm solaudi, pòrge de glèisa, porguiol.
<b>paredon</b>	sm paret de pèiras secas, marralha, roma, peirenhs, paret pichona, trepador d'escalièr, paret pichona que sostén las faissas dins un terren traversut, contracòr de chimenèia, calfapança, trufet, maçonariá, dins un corondat, que sostén los pals de fust, paret bassa que pòrta una grasilha de clausura o una colomnada dins una clastrera.	<b>parquièr</b>	sm claus dins una bòrda de Gasconha.
<b>paredonar</b>	vtr paredar, sosténer amb de parets.	<b>parlader</b>	sm parlader, parlatòri.
<b>paret</b>	sf obratge de maçonariá, en tàpia, en corondat, en pèira, etc. que, dins un plan vertical, servís a tampar un espandi, a téner las tèrras, a far los costats d'un ostal e a ne sosténer los solièrs, muralha. paret batuda, de tèrra : paret de tàpia. paret de biscaire : paret de galís. paret de faissa : paret de sostenament d'una terrassa. paret de refend (-a) : paret espessa dins un ostal, muralha de refenda, partèr. paret de sosteniment : paret de faissa, paret de sostenement.	<b>parlador</b>	sm parlader, parlatòri.
<b>paretada</b>	sf paredada.	<b>parlament</b>	sm edifici parant la sal ont lo parlament s'amassa.
<b>paretaire</b>	sm persona que fa de parets, maçon.	<b>parlatòri</b>	sm luòc ont s'amassa lo conselh municipal, comuna, membre d'un ostal per recebre los visitaires, membre destinat als visitaires per charrar amb un pensionari (dins una escòla, un espital, un convent, eca.) o amb un presonièr dins una preson, parlader, parlador.
		<b>parpalèra</b>	sf pèdrech de barrièra.
		<b>parpin</b>	sm element de bastison que fa tota l'espessor d'una paret, botissa, passant, aglomerat parallelepipedic motlat e comprimit, emplegat en maçonariá.
		<b>parpinar</b>	vtr copar un blòt de pèira en parpins.

<b>parque</b>	sm pargue, parc.	<b>pasementer</b>	sm planpè, ras-de-sòl.
<b>parquet</b>	sm assemblatge de pòstes formant lo sòl d'unes membres d'un ostal, bastiment ont son los magistrats fòra las audièncias publicas, plancat mobil installat per un balèti, parc pichon. parquet en espina de peis : las pòstes son dispausadas en rastèl.	<b>pasiment</b>	sm sòl pavat, malonatge, cairelatge, paviment, cairèl, malon, teula, herrada.
<b>parquetaire</b>	sm menuisièr que fabrica, que pausa o que repara lo parquet.	<b>pasimentar</b>	vtr plaçar de cairèls o de malons, pavimentar, malonar, rajolar, solar, paumissar.
<b>parquetar</b>	vtr postamer, pausar de parquet, planchejar.	<b>pasimentador</b>	sm pasimentaire.
<b>parquetariá</b>	sf ponde, postam, plancat de pòstes.	<b>pasimentaire</b>	sm pavaire, pasimentador, caladaire, lausaire.
<b>parquetatge</b>	sm accion de parquetar.	<b>pasimentatge</b>	sm accion o resulta de pasimentar, pavimentatge, malonatge.
<b>parquia</b>	sf parguaia.	<b>paslièra</b>	sf verrolh.
<b>partega</b>	sf pertega, pèrga.	<b>pasperdut</b>	sm escampador de molin, passalís.
<b>partèr</b>	sm paret de refenda, clauson.	<b>passa</b>	sf aplech de maçon e d'escalpраire en forma de S alongat, de dos caps trencants, que un es dentat finament.
<b>partida</b>	sf illa.	<b>passabarra</b>	sm pichona dobertura dins una teulada pel passatge dels tubes d'enart.
<b>partiment</b>	sm clauson, lotejament.	<b>passacabiron</b>	sm cròc fixat sus un cabiron e corbat a l'exterior per acrocar las escalas dels teulaires.
<b>parvís</b>	sm cort o plaça davant la pòrta principal d'un edifici religiós o public.	<b>passacòrda</b>	sm doberitura pichoneta pel passatge de las còrdas dels teulaires.
<b>pas</b>	sm passatge estrech, pertús, espaci entre las circonvolucions d'un vitz, entre las dents d'una rèssa, entre las corbas d'un eliq, lental, latat.	<b>passada</b>	sf travada d'una biga, fòratech, fòragèt, envans pels instruments aratòris, corredor, passatge cobèrt per dintrar d'una carrièra dins una cort, vestibul, andana, carrièra, camin.
<b>pasalièra</b>	sf muralhièr, raleta, sola, dorment, garronièra, sablièira, talonièra, pesalièra.	<b>passadèr</b>	sm pas dins una clausura, una randura.
<b>pas d'ase</b>	sm escalier que sas grases son bassas e sas pesadas largas.	<b>passadèra</b>	sf pèiras plaçadas dins un riu per gasar, passarèla.
<b>pas de mirga</b>	sm dins una fortificacion, escalier estrech e regde que davala pas dusca al sòl lo long d'una paret. Una escala lo completa, qu'es tirada en cas d'intrusion de l'enemic.	<b>passadís</b>	sm jasent representat d'un biais realista, es a dire non pas coma un viu endormit dins sas ondraduras mai polidas mas coma un mòrt descarnat, nud, poirit. Auela representacion es pus tardiva que lo jasent, orant.

<b>passadoira</b>	sf passarèla.	<b>passet</b>	sm latat sus lo qual lo teulaire trabaixa.
<b>passador</b>	sm crivèl, pas dins una paret.	<b>pastada</b>	sf quantitat pichona de mortièr de ciment o de plastre per rejuntar una partida de paret o per tamar un trauc dins una clauson, paston.
<b>passalièch</b>	sm passalís.	<b>pastador</b>	sm airal ont se fa la pasta, pastariá, fornariá, pancossariá.
<b>passalís</b>	sm obratge que permet l'escorriment de las aigas, canal, obratge fach dins un barratge o una diga que permet lo passatge dels batèls, obertura que mena l'aiga del canal sus la ròda del molin, escampador, passalièch, descorreda.	<b>pastamortièr</b>	sm rabòt de maçon per pastar lo mortièr, borjador, bregon, brelhador, remenador, renca, manòbra que fa de traball marrit.
<b>passant</b>	sm pèira que fa tota l'espessor de la paret, botissa, parpin, arpa, mòrsa.	<b>pastar</b>	vtr banhar e mesclar de plastre, de ciment, de mortièr, de betum, mudar lo mortièr en pasta.
<b>passant</b>	adj. un element vertical es dich "passant" se còpa un element orizontal.	<b>pastariá</b>	sf airal, ostal o botiga d'un fornièr, carrièra dels fornièrs, fornariá, pancossariá, pastador.
<b>passa-palhèr</b>	sm granièr, trauc per enfornar lo fen dins la fenial.	<b>pastissariá</b>	sf botiga ont los pastissons se vendon, motlage en estuc sus una paret, una cornissa o un plafon.
<b>passapertot</b>	sm mena de rèssa, toradoira.	<b>pastoira</b>	sf burca, milhon, bardís, tàpia, rassière, pèira rassière, cap de cabra, massacan. bastir a pèira pastoira : bastir amb de milhons.
<b>passar</b>	vtr tamistar, triar de lausas segon un gabarit.	<b>pastoire</b>	sm jaç d'apesasons jos un pasiment, fach amb de pèiras mesas de cantèl o de grava plan atapida.
<b>passarèla</b>	sf palanca, pontilh metallic sus una ribièra, passadoira, linde, lindre.	<b>pastolh</b>	sm molon de mortièr mesclat e prèst per èsser emplegat, pastrolh.
<b>passasabla</b>	sf grilha per passar lo gravièr, grifa, grilha.	<b>paston</b>	sm pastada.
<b>passataulada</b>	sf mena de clavèl.	<b>pastrolh</b>	sm pastolh.
<b>passatge</b>	sm corredor, pas dins una paret, passada.	<b>pata</b>	sf brica gròssa, brica pus espessa que lo mejan, rajòla, arpa, pauta, partida de la palmèla qu'es fixada dins la paret.
<b>passatrèit</b>	sm entrach.	<b>pata d'aranha</b>	sf malhum de canonadas en espic o en arborescència, malhum de canalets cavats dins una sisa de pausa de pèiras de talha.
<b>passavarat</b>	sm passarèla sus un valat.	<b>pata d'elefant</b>	sf envasament donat a la basa d'un pilar o d'una apevason.
<b>passerat</b>	sm còn de mortièr sul crest d'un tet, cloca.		
<b>passeronièira</b>	sf passeronièra.		
<b>passeronièra</b>	sf trauc dins un mur per recebre lo bordon, passeronièira.		

<b>pata de leon</b>	sf assemblatge en ventallh de tirants dins una carpenta redonda, ròda.	<b>pavaire</b>	sm òme que pava, caladaire, pasimentaire, lausaire, pasimentador.
<b>patèra</b>	sf ondradura en forma de disc amb de motladuras concentriques dins las frisas doricas.	<b>pavalhon</b>	sm pabalhon.
<b>paternoster</b>	sm motladura qu'a la fòrma d'un colar de grans alternativament redonds e ovals, patèrnòstre, patrocada.	<b>pavament</b>	sm pasiment, pasimentatge de luxe, caladatge, caladat, pavatat, pavatada.
<b>patèrnòstre</b>	sm paternoster, patrocada.	<b>pavar</b>	vtr pausar de pavats, caladar, pasimentar, lausar, solar.
<b>pati</b>	sm galariá cobèrta d'una escòla, cort interiora d'un monastier, d'una preson, d'un ostal, patus, pradèu.	<b>pavat</b>	sm blòt espés d'una matèria dura, de fòrma cubica, per far lo revestiment de las cauçadas, airal caladat, pasiment, caladat, pan carrat.
<b>patin</b>	sm pèça que se met entre lo pè d'una carpenta e lo supòrt per despartir los esfòrces, patís.	<b>pavatada</b>	sf pavatat.
<b>patís</b>	sm patin.	<b>pavatat</b>	sm pavament, pavatada.
<b>paton</b>	sm barròt.	<b>pavatge</b>	sm accion de pavar.
<b>patrocada</b>	sf patèrnòstre, paternoster.	<b>paviment</b>	sm pasiment, malon, carrèl.
<b>patron</b>	sm modèl pinturat, dessenhat o talhat, sus lo qual travalhan d'unes menestrals.	<b>pavimentar</b>	vtr pasimentar, bardar, malonar.
<b>patus</b>	sm pati, plaça erbuda.	<b>pavimentatge</b>	sm pasimentatge, malonatge.
<b>pau</b>	sm pal.	<b>pè</b>	sm bas d'una paret, sòcle d'una colomna, pedestal, pit, pitèr.
<b>paumèla</b>	sf palamèla, palmèla.	<b>peatge</b>	sm endrech ont se paga lo drech de passar per un camin, un pont, un tunèl, una autostrada, leudari.
<b>paumissa</b>	sf malon de pasiment.	<b>pebrièira</b>	sf pebrièra.
<b>paumissar</b>	vtr pasimentar.	<b>pebrièra</b>	sf garita o agulha o cobèrt que sa cima es un còn, fortalesa, imperiala, pebrièra.
<b>pauseta</b>	sf aplech de teulaire.		
<b>pauta</b>	sf pata.		

<b>pèça</b>	sf fusta de ponde, saumièr, membre, sala, cambra, cramba, entrach.	<b>pèile</b>	sm pèça movedissa d'una sarralha, que, accionada per una clau, tampa la pòrta en se metent dins lo tancador, pestèl.
<b>pecan</b>	sm blòt de pèira de talha, per oposicion a peceta.	<b>peina</b>	sf cloquièr en fòrma de coa d'ironda, pena.
<b>pècantèr</b>	sm pèdrech, pilar, pècantèth.	<b>pèira</b>	sf matèria minerala dura e solida que se tròba a l'estat natural aglomerada en blòts de talha inegala, ròc, ròca, lausa de pasiment, autrescòps, la pèira èra una mesura de capacitat cavada dins la pèira e que èra dins un canton del mercat cobèrt. anar a la pèira : sortir del país per anar travalhar coma maçon. bastir a pèira e calç : bastir amb de pèira e de mortièr. bastir a pèira seca : bastir amb de pèira sens junt de mortièr o autre ligam. copaire de pèira : picapeirièr. las pèiras plantadas : las bastendas, los ostals. pèira dura o fòrta : pèira de bon bastir. pèira mòrta : pèira que se desliecha, qu'es pas de bon bastir. plaçar una pèira en domaisèla : plaçar una pèira de tal biais que mòstre sa pus polida cara al defòra. provèrbi : de las pèiras de mon endrech bastissi mon ostal.
<b>pècantèth</b>	sm pècantèr.	<b>pèira angulara</b>	sf pèira cantonal, de cantonada, cantonièra.
<b>peceta</b>	sf parpin, pèira de talha pichona.	<b>pèiracairar</b>	vtr plaçar las pèiras de talha dins los cantons de la maçonariá.
<b>pè d'anera</b>	sm contrafòrt, ancola.	<b>pèira-caire o pèira de caire</b>	sf pèira d'angle, pèira cornièra, pèira de cantonal.
<b>pè de huec</b>	sm lar.	<b>pèira clauson</b>	sf botissa, clauson.
<b>pedestal</b>	sm sòcle d'una colomna, pè.	<b>pèira clavèra</b>	sf pèira clavièra.
<b>pediluvi</b>	sm bacin pauc prigond per se lavar los pès a la dintrada d'una piscina, d'unes membres, eca., lavapès.	<b>pèira clavièra</b>	sf clau de volta o d'arc, pèira clavèra.
<b>pèdrech</b>	sm partida verticala d'una dobertura, paret verticala que la naissença d'una volta i s'apèva dessús, pilar carrat que la naissença d'una arcada i s'apèva dessús, caduna de las pèiras d'aquel pilar, pèdreit, pècantèr, pècantèth.	<b>pèira cornièra</b>	sf pèira de cantonal, pèira còrn.
<b>pèdreit</b>	sm pèdrech.	<b>pèira còrn</b>	sf pèira cornièra.
<b>pega</b>	sf substància mòla, negrosa, vescosa, tirada de l'alquitran, resina, asfalt, bitum, perboc.		
<b>pegar</b>	vtr èsser vescós, empear, embitumar amb de pega, emplastrar, enquitrinar, bitumar.		
<b>pegola</b>	sf resina, terebentina.		

<b>peirada</b>	sf construccion en fust, pèira o betum qu'avança dins l'aiga, que sa partida superiora es una calçada sostenguda per de pals o de parets en maçonariá, e que para un pòrt contra la violéncia de las èrsas, camin empeirat, relaisset de fenèstra, airal pavat, levada.	<b>peiralhèr</b>	sm maçon.
<b>pèira d'atenda</b>	sf arpa, pèira de represa.	<b>peiralhièr</b>	sm peiralhèr.
<b>pèira de cantonal</b>	sf pèira d'angle, pèira cornièra, pèira-caire.	<b>pèira piquèr</b>	sm picapeirièr.
<b>pèira de compte</b>	sf pèira d'aparelh pichon.	<b>peirar</b>	vtr empeirar, peiregar, caladar.
<b>pèira de lèva</b>	sf pèira per bastir.	<b>peirariá</b>	sf peirièra.
<b>pèira de represa</b>	sf arpa, pèira d'atenda.	<b>peirat</b>	sm pavat, calada.
<b>pèira de talha</b>	sf blòt de ròc talhat e fach per èsser utilizat sens enduch exterior dins una bastison.	<b>peiratèl</b>	sm pèira pichona.
<b>peirador</b>	sm picapeirièr, talhador.	<b>pèira teulada</b>	sf pèira del contracòr d'una chimenèia, calfapança.
<b>pèiraficaire</b>	sm pavaire, caladaire.	<b>peiratge</b>	sm bastissa, travalh de maçon, pèira embricalhada per empeirar los camins.
<b>pèiraficar</b>	vtr pavar, caladar.	<b>peirau</b>	sm peiral.
<b>pèira foguièira</b>	sf pèira foguièra.	<b>peiregal</b>	sm bricalha de pèiras, peirigal, peirugal, calhaudís, peiralha.
<b>pèira foguièra</b>	sf pèira del fogal, pèira foguièra.	<b>peiregar</b>	vtr empeirar un camin, caladar, peirar, empeiregar.
<b>peiral</b>	sm peirièra, relaisset de fenèstra, peirassa per las apevasons dels ostals de fust, burcha, lindal, peirau, pèira o sisa de pèiras que fa lo relaisset d'un potz.	<b>peireguièr</b>	sm airal cobèrt de pèiras.
<b>peiralada</b>	sf pèira planièra, lausa.	<b>peirenhs</b>	sm sisa de pèira, paredon, peirenha.
<b>peiralh</b>	sm espandi pavat, caladat.	<b>peirenha</b>	sf peirenhs.
<b>peiralha</b>	sf peiregal, calhaudís.	<b>peirerà</b>	sf peirièra.
		<b>peirèr</b>	sm peirièr.
		<b>peireron</b>	sm peirièr.

<b>peirièra</b>	sf peirièra, peirèra.	<b>pelatariá</b>	sf establiment ont se prepara las pèls, pelariá.
<b>peirièr</b>	sm obrièr d'una peirièra, picapeirèr, peireron, maçon, paredaire, peironièr, montet de pèiras, tiracaire, peirèr.	<b>pelsòl</b>	sm tèrra, terren, sòl.
<b>peirièra</b>	sf airal ont se trai de pèira, peiral, peirariá, peirièra, peirèra.	<b>pena</b>	sf penal, pinacle, penèra, peina.
<b>peirigal</b>	sm peiregal, peirugal.	<b>penal</b>	sf agulha, pongerica. sm capial, pinhon, dejós de tet, envans, penau, pena, frontèr.
<b>peirin</b>	sm pèira del sulhet.	<b>penalons</b>	sm. plural escalièr de lausa que cobris un penal de bastiment.
<b>peiron</b>	sm bastison exteriora que compren un escalièr e un repaus donant accès a la dintrada subreauçada d'un ostal, paredon de pont o de cai, calfapança, pilar d'un pont de fust, pontin, sòcle, pèira sus la quala se met lo ferrat dins una aiguïera.	<b>penche</b>	sf partida de pòst incompletament ressada per que demore estacada a una altra pòst, tròç de fust espintat entre les pèiras per las juntar, galha, claveta, cresta de doèla, de pòst que s'encastra dins una canèla.
<b>peironièr</b>	sm peirièr.	<b>pendentin</b>	sm cadun dels triangles esferics concaus que permeten lo passatge del plan carrat al plan circular, cairon pichon.
<b>peirucha</b>	sf bricalha de pèiras de talha.	<b>pendolat (obratge)</b>	adj. obratges que son sostenguts pel naut. escalièr pendolat : escalièr que sas lòcas son apiejadas pas que d'un costat
<b>peirugal</b>	sm peiregal, peirigal.	<b>penèra</b>	sf pena.
<b>peirugar</b>	vtr peiregar.	<b>penetranta</b>	sf via de comunicacion que trauca dins una vila.
<b>peissonariá</b>	sf botiga o mercat cobèrt ont se vend de peis, pescariá.	<b>pénger</b>	vtr péñher.
<b>peitral</b>	sm saumièr, pèça de fust orizontal pausada sus de pèdreches, parapet s'enauçant a nautor de peitrina, pitral.	<b>penh</b>	sm estable pels pòrcs, sot.
<b>peitralar</b>	vtr metre de peitrals.	<b>pénher</b>	vtr passar de pintura, pénger, pintar.
<b>pel</b>	sm fendilha dins lo veire, la pèira, lo metal, palha, seda, peu.	<b>penheire</b>	sm persona que penh, pintor, pintador (vièlh).
<b>pèl</b>	sf dobra pèl : bardatge metallic que, entre doas pèls, a una anma isolanta. simpla pèl : bardatge metallic amb una sola pèl.		
<b>pelariá</b>	sf pelatariá.		

<b>penitenciari</b>	sm penitencier.	<b>perfil</b>	sm contorn de quicòm vist de costat, dessenh en elevacion d'un obratge per ne mostrar l'interior, la nautor, l'espessor, la largor, eca., contorn sus una copadura facha sus una motladura, copadura en longor sus una rota, una via de camin de fèrre.
<b>penitencier</b>	sm preson dels condemnats a de longas penas, penitenciari.	<b>perfilada</b>	sf caire d'una pèça de fust ondrat d'un filet.
<b>penon</b>	sm pèira gròssa que corona lo penal e que ten lo teule o la lausa, sot, penh, estable.	<b>perfiladèr</b>	sm rabòt per far una perfilada, perfilet.
<b>pension</b>	sf establiment que i se balha l'acomodacion e lo manjar.	<b>perfilar</b>	vtr far un filet sus un caire d'una pèça de fust.
<b>pensionat</b>	sm establiment que pren en pension, membre ont demòran los pensionaris dins un establiment d'ensenhamant.	<b>perfilat</b>	sm material long a perfil constant.
<b>perboc</b>	sm enduch, rebocatge, perbocament.	<b>perfilet</b>	sm perfiladèr.
<b>perbocada</b>	sf perbocament.	<b>perforadoira</b>	sf aplech que servís a perforar per rotacion de mèchas.
<b>perbocament</b>	sm accion o resultat de perbocar, perbocada.	<b>perforador</b>	sm aplech per perforar que associa rotacion e percussió.
<b>perbocar</b>	vtr rebocar, perferir, rebatre, rebossar, emplastrar una paret amb de mortièr, tampar amb de mortièr los traucs o las junturas de las pèiras d'una paret, emperbocar, esperbocar, chafrar.	<b>pèrga</b>	sf balustrada, rampa, pèrga, pèrcha, pertega, partega.
<b>pèrcha</b>	sf pèrga.	<b>perget</b>	sm balet.
<b>perchata</b>	sf lata.	<b>pergola</b>	sf trelhís orizontal portat per de bigas que ligan de pilars.
<b>percinta</b>	sf levada de tèrra, diga, autescòps, muralha, camin rural que dessepara las proprietats.	<b>peribòl</b>	sm espandi plantat d'arbres, ondrat d'estatuas e d'autars entre lo temple e las muralhas.
<b>perdent</b>	sm canalizacion d'evacuacion d'aiga.	<b>peridròm</b>	sm balet qu'enròda tota la periferia d'un bastiment.
<b>perperiment</b>	sm accion o resulta de perferir.	<b>periptèr</b>	sm e adj. edifici enrodat de cada costat per una columnada formant portic long de las parets.
<b>perferir</b>	vtr rebocar, perbocar, rebossar, rebatre, batumar.	<b>peristil</b>	sm galariá de colomnas a l'entorn d'un edifici o d'una cort.
		<b>pèrga</b>	sf pèrga.

<b>pèrla</b>	sf madièr, esparrat, esparràs, saumièr, talhador.	<b>peu</b>	sm pel.
<b>pern</b>	sm clavèl grand de cap larg.	<b>piala</b>	sf pila de pont, entrach, tirant.
<b>perpendicular</b>	sm plomb.	<b>pialaret</b>	sm pilaret.
<b>persiana</b>	sf contravent metallic a un o mai d'un batent e qu'a un assemblatge a jorn de lamas clinadas per daissar dintrar l'aire tot en arrestar los rais del solelh.	<b>pialon</b>	sm gròssa pèça de fust mesa per sosténer quicòm quand òm fa un sostrach, estançon.
<b>pertega</b>	sf pèrga, partega.	<b>piason</b>	sf apevason, maçonariá que servís de fondamentas per una muralha.
<b>pertèrra</b>	sm pelsòl, partida d'un teatre situada al sòtol.	<b>pic</b>	sm aplech ponchut per picar de tèrra, de ròcs, aplech de picapeirièr per trencar las pèiras en tustant sus l'aplech amb un martèl, tustador, tustet.
<b>pertús</b>	sm portanèl.	<b>pica</b>	sf aplech de picapeirièr, de caladaire, ponchut dels dos caps.
<b>pesada</b>	sf partida orizontal d'una grasa d'escalièr.	<b>picadís</b>	sm accion de picar la pèira, rafatum de pèira de talha.
<b>pesadoira</b>	sf pesador.	<b>picador</b>	sm picapeirièr, picaire.
<b>pesador</b>	sm airal per pesar de veïculs, pesadoira.	<b>picaire</b>	sm picapeirièr, picador.
<b>pesalièra</b>	sf pesalièra.	<b>picalh</b>	sm pèira bresada per peirar.
<b>pesalièra</b>	sf pasalièra, pesalièra, muralhièr, sòla.	<b>picalhar</b>	vtr picar.
<b>pescariá</b>	sf peissonariá.	<b>picapeirièr</b>	sm talhaire de pèiras, picador, picaire, cantonièr, pèira piquèr.
<b>pesquièira</b>	sf pesquièra.	<b>picapòrta</b>	sm tustet, tustador.
<b>pesquièra</b>	sf cambatge de pòrta, de fenèstra, pompidor, peiron, pesquièira, tesquièira.	<b>picar</b>	vtr trabalhar la pèira amb una pica, picalhar.
<b>pestèl</b>	sm pèile, verrolh, pestèu.	<b>picarda</b>	sf membre de frèst jos un tet bresat amb una paret clinada, trast, galatas, solièr, mansarda.
<b>pestèu</b>	sm pestèl.	<b>picardia</b>	sf partida de paret al dessús del darrièr ponde que i se pòt bastir una picarda.
<b>pètruvèrs</b>	sm trespès bèl de maçon, de carpentier.		

<b>picasson</b>	sm pigasson.	<b>pilador</b>	sm pijon.
<b>picon</b>	sm espicon, pal.	<b>pilar</b>	sm colomna qu'una maçonariá o un fustam i s'apèvan dessús.
<b>piconar</b>	vtr apejar, apevar, sostèner, espiconar, espigonar.	<b>pilaret</b>	pilar bastit en grasilha : pilar que las pèiras s'entrecrosan.
<b>picòrla</b>	sf pic de peirièr, de terrassier.	<b>pilastre</b>	sm pilar pichon, pialaret.
<b>piège</b>	sm pièja.	<b>pilier</b>	sm supòrt vertical coma una colomna mas de secció carrada o rectangulara, pilar rectangular en salhent sus una paret, sonque decoratiu, mièjacolomna.
<b>pièja</b>	sf apièja, pal de fust, fusta de betum, de metal ... que se clava dins lo pelsòl o dins de betum e que s'apèva contra una paret, una pila, un ostal ... per los empachar de tombar, piège.	<b>pilon</b>	sm maça de maçon, en fust, amb un margue long, per damar un sòl o nivellar un pasiment, pilar de ciment o de fust per sosténer de fials electricas o telefonics, pilona, pilar, pilastre, pilador, trissador.
<b>piejadís</b>	sm accion de metre una pièja.	<b>pilona</b>	sf portal bèl d'un temple egipci, pilar de maçonariá ondrant l'entrada d'un pont, d'una avenguda, pilon.
<b>piejar</b>	vtr apejar, apevar, sostèner, espiconar.	<b>pilòt</b>	sm palfic.
<b>piga</b>	sf estançon.	<b>pilotar</b>	vtr palficar.
<b>pigar</b>	vtr estançonar.	<b>pilotatge</b>	sm obratge de pilòts.
<b>pigasson</b>	sm aplech de fustièr, de malonièr, de plastièr e de maçon amb una peça d'acièr plan agusada e margada cort per copar, picasson.	<b>pinacle</b>	sm coronament que s'acaba en fòrma de còn o de piramide, plaçat al cap d'una culada o d'un contrafòrt, per melhorar l'estabilitat per son pes e per ondrar, pena.
<b>pijonèr</b>	sm colombièr, pijonièr, pijonèra, galinièr, ostal naut e estrech, apartament pichon dins las galatas.	<b>pinacoteca</b>	sf musèu de pinturas.
<b>pijonèra</b>	sf pijonièr, pijonèr.	<b>pinças</b>	sf. plural instrument de las branças articuladas per agafar quicòm.
<b>pijonièr</b>	sm pijonièr, pijonèra.	<b>pincèl</b>	sm ensemble de pels plan sarrats al cap d'un margue per pénher, badalhon, espincèl, espincèu, pincèu.
<b>pila</b>	sf pilar de pont, espicon, colomna de pont, de glèisa, de catedrala, piala, pièla.		

<b>pincèu</b>	sm pincèl, espincèl, espincèu.	<b>piscinièr</b>	sm professional qu'installa de piscinas.
<b>pinhon</b>	sm capial, gable, paret que s'acaba en triangle, espic.	<b>pishader</b>	sm pissador, pishadera.
<b>pintador</b>	sm penheire, pintor.	<b>pishadera</b>	sf pishader.
<b>pintar</b>	vtr pénher.	<b>pishatòri</b>	sm pissadoira.
<b>pintor</b>	sm penheire, pintador. (pintre e pintrar son de francismes)	<b>pishtac</b>	sm element d'arquitectura islamica persana constituit d'un portal bèl en forma d'arc que fa salhent sus la faciada.
<b>pintura</b>	sf substància de color aprestada per pintar.	<b>pissadoira</b>	sf membre dins los luòcs publics per permetre als òmes de pissar, edicul bastit sus la via publica per abrigar de pissadors, pishatòri.
<b>pinturar</b>	vtr cobrir de pintura, pintusar.	<b>pissador</b>	sm installacion sanitària compausada d'una conca per pissar, pishader, pishadera, urinador.
<b>pintusar</b>	vtr pinturar.	<b>pit</b>	sm pè, sòcle, pedestal, pitèr.
<b>pinzèl</b>	sm espicon.	<b>pitèr</b>	sm pit.
<b>pinzelar</b>	vtr espiconar.	<b>pitral</b>	sm peitral, pitrau.
<b>piquet</b>	sm estançon per piquetar.	<b>pitralar</b>	vtr peitralar.
<b>piquetar</b>	vtr estançonar un ostal.	<b>pitrau</b>	sm pitral.
<b>piramide</b>	sf monument bèl de basa rectangulara e de quatre faciadas triangularas s'acabant en agulha, que èra lo cròs dels faraons.	<b>pitron</b>	sm traveta, cabiron.
<b>pisador</b>	sm pilon per compactar la tàpia, batedor.	<b>pivòt</b>	sm pèça que dintra dins la dolha de la palmèla.
<b>pisaire</b>	sm òme que pisa.	<b>pizzaria</b>	sf pizzariá.
<b>pisar</b>	vtr batre lo pelsòl.	<b>pizzariá</b>	sf restaurant ont se fan e ont se vendon de pizzas e d'especialitats italianas, pizzaria.
<b>pisat</b>	sm mescladís de tèrra, de castina o de sable e de cendre per far un sòl de cosina d'ostal.	<b>placa</b>	sf lamella de metal, eca.
<b>piscina</b>	sf bacin artificial ont l'aiga es recaptada per d'usatges divèrses, bacin per la natacion, bastiment ont i a aquel bacin, pesquièr, nadadoira, trempador, lavatori, natatori.		

<b>plaça</b>	sf espaci non bastit dins una vila, vila fortificada per de muralhas e d'obratges de guèrra, ciutadèla, plan. plaça d'armas : luòc d'amassada de las tropas dins una vila de garnison.	sus una cort. plan mogòl (mosquèa de) : se caracteriza per una cort bèla amb quatre iwàns, una sala de pregària barlonga e estracha cobèrta per 3 o 5 dòmas en forma de bulb e un pishtac. plan preliminar : plan fach a la debuta d'un projecte.
<b>placaire</b>	sm menestral que fa de doblatges, de clausons e de plafons amb de placas de platre encartonadas.	sf
<b>placar</b>	vtr aplicar, far de placatge.	pòst, aplech amb una lama talhanta compresa entre doas manilhas, palador, garlòpa.
<b>placatge</b>	sm parafuèlh, revestiment de paret, eca.	<b>planal</b> sm plaça publica.
<b>placiu</b>	sm terren de bastir.	<b>planar</b> vtr polir amb una plana.
<b>plaeta</b>	sf plana pichona.	<b>planatge</b> sm trabalh amb una plana, acabament a la plana d'un obratge de fust aprèp sa pausa.
<b>plafon</b>	sm susfàcia orizontal formant la partida superiora d'un membre, plafons.	<b>planca</b> sf pòst, pontet, pont estrech pels pedons, plan clinat per accedir a una nau o un avion, plancha.
<b>plafonaire</b>	sm òme que fa de plafons.	<b>plancada</b> sf ponde, plancat.
<b>plafonar</b>	vtr far un plafon.	<b>plancar</b> vtr postar, metre un plancat, un ponde, planchar.
<b>plafonariá</b>	sf los plafons, travalh de plafonatge.	<b>plançat</b> sm ponde naut, galatas, granièr, postam, parafuèlh, planchard, planchatge, planchièr, postèr, tronat.
<b>plafonatge</b>	sm accion de plafonar.	<b>plancha</b> sf planca.
<b>plafonièr</b>	sm aparell d'esclairatge penjat o aplicat al plafon.	<b>planchada</b> sf espandida de plançat ont las plancas son simplament pausadas.
<b>plafons</b>	sm plafon.	<b>planchar</b> vtr plançar.
<b>plan</b>	sm representacion grafica d'un ensem de bastendas, d'un ostal, etc, solièr, estatja, esplanada, plaça. plan iranian (mosquèa de) : se caracteriza per quatre iwàns que se dobrisson	<b>planchard</b> sm plançat, planchat, planchatge, planchièr. <b>planchat</b> sm plançat, planchard, planchatge, planchièr.

<b>planchatge</b>	sm plancat, planchat, planchard, planchièr.	<b>plastrèr</b>	sm plastrièr.
<b>planchejar</b>	vtr lambrissar, parquetar.	<b>plastrèra</b>	sf plastrièira.
<b>planchièr</b>	sm plancat, planchat, planchatge, planchard.	<b>plastrièira</b>	sf plastrariá, plastrèra, plastrièra.
<b>planejar</b>	vtr aplanar, aplanir.	<b>plastrièr</b>	sm plastraire, plastrèr, gaishassin. provèrbi : farà creire al maçon que pòt far lo plastrièr (lo trabalh de perbocar amb de plastre es plan pus complicat que perbocar amb de mortièr. Los plastrièrs se trufan generalament dels maçons que pretendon qu'o sabon far tot).
<b>planon</b>	sm plana per dolar, doladoira.	<b>plastrièra</b>	sf plastrièira.
<b>planòt</b>	sm madièr, esparrat, esparràs.	<b>plata</b>	sf quers, traveta, palastra, tòla, plafon.
<b>planpè (de - o a -)</b>	loc.adv. al meteis nivèl, dins l'enbàs.	<b>platabanda</b>	sf lindal orizontal constituit de blòts aparelhats.
<b>planpè</b>	sm enbàs, debàs de l'ostal, sòtol, ras-de-sòl.	<b>plataforma</b>	sf granièr de fen, tet en terrassa, susfàcia planièra, orizontal a sobre-auçada.
<b>plantapòrta</b>	sm cambatge de pòrta.	<b>platèl</b>	sm madièr, planòt, esparrat, esparràs, platèu.
<b>plastrada</b>	sf accion de plastrar.	<b>platèu</b>	sm platèl.
<b>plastrador</b>	sm talòssa per aplicar lo plastre.	<b>platin</b>	sm esplanada davant un pòrt fluvial, camin long d'un riu per se passejar.
<b>plastraire</b>	sm obrièr qu'emplega de plastre, plastrièr, plastrèr.	<b>platina</b>	sf placa de metal per assemblar, placa de metal ont se tròba lo trauc per metre la clau, eca., calfança.
<b>plastrar</b>	vtr engeissar, engipar, enduire de plastre, emplastrar, gipar, geissar.	<b>platon</b>	sm travet pichon.
<b>plastrariá</b>	sf partida dels trabalhs de bastison facha pel plastrièr, airal ont lo plastre s'aprèsta, plastrièira, plastrèra.	<b>platuga</b>	sf ròca esquistosa, gris negre, que se devesís en fuèlhas primas e qu'es utilizada per cobrir los tets, lausa, ardeisa.
<b>plastràs</b>	sm ensemble de matèrias de demolicion d'un edifici, plastre marrit.	<b>plechèl</b>	sm verrolh de fust, plesc.
<b>plastratge</b>	sm accion o resulta de plastrar.	<b>plegadoira</b>	sf aplech de carpentier, aparelh de teulaire per faïconar los plècs, las orladuras, eca. dels elements de teulada en zinc.
<b>plastre</b>	sm gip, gèis, mena de polvera blanca que fa pasta amb l'aiga, que se pren lèu lèu e qu'es utilizada per bastir de clausons o per perbocar lo dedins de l'ostal.		

<b>pleishèr</b>	sm bastisseur de pleishèras.	<b>plombet</b>	sm plomb, plombèl, plombon, plombèu, plomet.
<b>pleishèra</b>	sf paissièra, paishèra.	<b>plombèu</b>	sm plombèl.
<b>plenum</b>	sm espaci entre lo plafon e la teulada.	<b>plombièr</b>	sm persona que paua o qu'entreten las canalizacions d'aiga o de gas.
<b>plesc</b>	sm sarralha de fust rustica, plechèl.	<b>plombon</b>	sm plomb, plombèl, plombet, plombèu.
<b>plint</b>	sf plinta.	<b>plomet</b>	sm plombet, plomada.
<b>plinta</b>	sf benda salhenta al debàs d'una paret, a la basa d'una colomna, etc, plint.	<b>plumada</b>	sf talh fach sul perimètre d'una pèça de fust a talhar, debuta de talha facha pels peirièrs al torn de la susfàcia d'un blòt abans de ne talhar la cara.
<b>plomar</b>	vtr metre d'aplomb.	<b>plumar</b>	vtr manlevar una pichona susfàcia periférica.
<b>plomada</b>	sf accion de plomar, plomet.	<b>plumet</b>	sm chanfren.
<b>plomaire</b>	sm plombaire, plombièr.	<b>podium</b>	sm empont.
<b>plomason</b>	sm burcha.	<b>podrièira</b>	sf podrièra.
<b>plomasons</b>	sf. plural apevason, apesason.	<b>podrièra</b>	sf depaus de polvera o de municions, podrièra.
<b>plomatge</b>	sm plombatge.	<b>poiridor</b>	sm femoràs, femorièr, airal ont los papiaires meton los petaces a poirir.
<b>plomb</b>	sm fial amb un tròç de metal pesuc per donar la direccio verticala, plombèl, plombet, plombon, plombèu, perpendicular.	<b>pojada (o montada) capillara</b>	sf infiltracion ascendenta per capillaritat a la basa de las parets que lor pè es al contacte d'un sòl umid.
<b>plombaire</b>	sm plombièr, plomaire.	<b>polalhièr</b>	sm bastissa per l'elevatge de las polas, galinièr.
<b>plombar</b>	vtr prene l'aplomb d'una paret amb un plombet, batre un sòl per l'atapir.	<b>policlinica</b>	sf clinica o establiment espitalièr que a de servicis especialitzats pel diagnostic e lo tractament de malautiás divèrsas.
<b>plombariá</b>	sf mestièr de plombièr, botiga de plombièr.	<b>poligòn</b>	sm traçat d'una plaça de guèrra, d'una fortificacion fach en juntant los punts dels bastions (poligòn exterior) o lor centre (poligòn interior), terren de manòbra militara agençat pel tir.
<b>plombatge</b>	sm accion d'atapir un sòl, plomatge.		
<b>plombèl</b>	sm plomb, plombon, plombet, plombèu.		

<b>polilobat (-ada)</b>	adj. amb mai d'un lòbe.	<b>pondar</b>	vtr pausar un ponde, postamar, pontar.
<b>polinar</b>	vtr vedelar, esbodenar.	<b>ponde</b>	sm obratge de fust formant una plataforma entre dos nivells d'un ostal, plancat, postam.
<b>poma</b>	sf pèça ampla e traucada qu'acaba un tudell de docha, motiu en forma de poma o de pinha.	<b>pondica</b>	sf passarèla, pont picon, pontarica, ponterica, pontrica, ponta.
<b>pompa de calor</b>	sf aparell per produsir de caud en ivern, de freg en estiu, en utilitzar l'energia de l'aire, de l'aiga o de la terra.	<b>pongerica</b>	sf agulha d'un cloquièr, ponchirica, pongirica, penal, flècha.
<b>pompidor</b>	sm trepador, lausa o pèira plana sul davant de la pòrta, per se netejar los pès abans d'intrar, ponde de cosina, airal planier entre doas partidas d'un d'escalièr, repaus, aireta, palhièr.	<b>pongirica</b>	sf ponchirica, pongerica, penal.
<b>ponçaira</b>	sf maquina mecanica per alisar de fust, un ponde, un parquet.	<b>ponhada</b>	sf partida d'un aplech que servís a lo trapar amb la man, punhada.
<b>ponçar</b>	vtr aplanar o descapar per abrasion.	<b>ponjonar</b>	vtr ponchonar.
<b>ponçatge</b>	sm nivèlament, descapatge o demesiment de las asperitats d'una susfàcia per gausidura amb un abrasiu.	<b>ponsilhar</b>	vtr aponcheirar, apilonar.
<b>poncha</b>	sf clavell de ferre, aplech de picapeirièr per trabalhar la pèira, punta.	<b>pont</b>	sm construccion de pèira, de fust o de metal per encambiar un riu, un camin de fèrre, una rota, un obstacle ... ase de pont : supòrt (biga) de pont. clau de pont : esperon d'una culada.
<b>ponchejar</b>	vtr talhar una pèira amb una punta, puntejar.		pont caplevant : pont que son taulièr es movedís a l'entorn d'un ais de rotacion orizontal.
<b>ponchièr</b>	sm espicon, ponchon, pilar.		pont d'arcada : pont amb d'uèlhs.
<b>ponchierar</b>	vtr metre de ponchièrs.		pont de fust : pont fach amb de bigas, de pilars de fust.
<b>ponchirica</b>	sf pongerica, pongirica.		pont de pèira : pont fach amb de bigas, de pilars, de culadas en pèira.
<b>ponchon</b>	sm cima, punta d'acièr per far de traucs (fisson), estançon, espicon, ponchièr, candèla, monge, morgue.		pont de soler o pont de sota : balet, balcon, galariá cobèrta.
<b>ponchonar</b>	vtr metre d'estançons, metre de ponchons.	<b>ponta</b>	pont levadís : pont que se levava e se baissava (dins los castèls per exemple).
<b>ponchut</b>	sm espic de tet.	<b>pontada</b>	pont suspendut o pont d'aram : pont que son taulièr es portat per de cables metallics.

<b>pontanèl</b>	sm pont pichon.	<b>porcatièra</b>	sf porcatièira.
<b>pontar</b>	vtr bastir un pont, bastir un empont, empontar, pondar, apontar. cap-pontat : culada, cap d'un pont, d'un saumièr, d'un empont.	<b>porcau</b>	sf porcatièira, porcatèra, porcairòla, sot.
<b>pontarica</b>	sf pondica, ponterica, pontrica, ponta.	<b>pòrche</b>	sm pòrgue, pòrge.
<b>pontatge</b>	sm accion de pontar, empont, enart, peatge sus un pont, apontatge, recobriment de las doas caras d'una fendascla per un obratge armat que se pòt deformar.	<b>pòrge</b>	sm airal cobèrt sostengut per de colomnas o de pilars, revelin, solaudi, portal de vila, portegue, pòrgue, pòrche, cobèrta, cibòri, empòrge.
<b>pontèl</b>	sm pièja, estançon.	<b>pòrgue</b>	sm pòrgue, pòrche.
<b>ponterica</b>	sf pontarica, pondica, pontrica.	<b>porguiol</b>	sm parguial.
<b>pontet</b>	sm tenon de veirial, partida d'un ostal bastida al-dessús d'un carrieròt, pont pichon.	<b>porsiuga</b>	sf cobèrt pel bestial, porsuga.
<b>pontica</b>	sf pont pichon.	<b>porsuga</b>	sf porsiuga.
<b>pontilh</b>	sm pont pichonèl, peiron, balcon, balet, tenon, tròç de plomb qu'òm liga als vitratges per los manténer, pontin.	<b>pòrt</b>	sm luòc per receivebre e aparar los batèls e lor permetre de cargar e descargar çò que carrejan.
<b>pontin</b>	sm pont pichon en fòrma de plan inclinat que mena a la granja, trepador, pont sus un riu, peiron, palhièr.	<b>pòrta</b>	sf obertura per intrar o sortir o per tamar quicòm. pòrta bocau o pòrta bocalhèra : bocau, bocal. pòrta coladissa : pòrta amb de colissas. pòrta dubèrta de bat en bat, de land en land, a brand : pòrta dubèrta a dos batents. pòrta giratòria : tamborn, tornavent. provèrbi : entre la pòrta e la paret, i cal pas jamai metre lo det.
<b>ponton</b>	sm plataforma flotanta o bastida sus de pilars.	<b>pòrtacapèls</b>	sm pèça per servir de supòrt a de vestiments, pòrtavestits.
<b>pontonar</b>	vtr bastir de pontons.	<b>portada</b>	sf travada, quersada, riostada, cabrionada, quartonada.
<b>pontrica</b>	sf pontarica, ponterica, pondica, ponta.	<b>pòrta-fenèstra</b>	sf obertura que servís de fenèstra e de pòrta, espicon que sostén la platabanda d'una fenèstra en construcció.
<b>porcairòla</b>	sf porcariá, porcatèra, porcatièira.	<b>pòrtafenant</b>	sm seti pichon al revèrs d'una estala dins un còr de glèisa.
<b>porcariá</b>	sf estable pels pòrcs, porcairòla, sot.	<b>pòrtagamata</b>	sm gafet de maçó.
<b>porcatèra</b>	sf clastron pels pòrcs, porcatièira, porcairòla, porcau, sot.		
<b>porcatièira</b>	sf porcatèra, porcairòla, porcau, sot, porcatièira.		

<b>pòrtaiga</b>	sm aqueuducte aerian, aigal, esclusa, resclausa.	<b>portanèla</b>	sf pòrta pichona, portanèl.
<b>portal</b>	sm pòrta monumental integrada dins una faciada, pòrta bèla, portal carretièr, portau. portal voltitz : portal amb un lindal en arc.	<b>portanèlh</b>	sm portanèl.
<b>portalada</b>	sf pòrta bèla d'estable, enquadrament e sulhet d'una pòrta.	<b>portanèr</b>	sm portalièra, portalièira, portalèra, portalèr.
<b>portalàs</b>	sm portal carretièr, portal bèl, pòrta fortificada d'una vila.	<b>portanet</b>	sm portanèl.
<b>portalèr</b>	sm portalièra, portalièira, portalèra, portanèr.	<b>portariá</b>	sf lòtja de portièr.
<b>portalèra</b>	sf portalièra, portalièira, portalèr, portanèr.	<b>pòrta carretiè(i)ra</b>	sf pòrta per far passar las carretas.
<b>portalet</b>	sm portal pichon, portal carretièr pichon, passatge crotat que fa ligason entre doas carrières.	<b>pòrta tombadissa</b>	sf pòrta a un o dos batents, trapa.
<b>portalièr</b>	sm lendal.	<b>portau</b>	sm portal, pòrta d'una vila, arc de trionf, portic.
<b>portalièira</b>	sf portalièra, portalèra.	<b>pòrtavestits</b>	sm pòrtacapèls, pòrtamantèl.
<b>portalièra</b>	sf partida fixa en fust o en metal formant los pèdreches e lo lintèl d'una pòrta dins una clauson, un corondat, etc., dorment, preissièra, pòrta bèla, fenèstra bèla de fenial, cambatge de pòrta, portalièira, portalèra, portalèr, portanèr, coronda, cronda.	<b>pòrtavitrás</b>	sf pòrta vitrada.
<b>portalon</b>	sm dobertura pichona dins una clauson per parlar amb una autre persona de l'autre costat, traucòt, trauquet.	<b>portegue</b>	sm pòrge.
<b>pòrtamantèl</b>	sm pòrtavestits.	<b>portèla</b>	sf pòrta pichona dins una pus bèla o a costat d'un portal carretièr.
<b>pòrtamecha</b>	sm partida d'una virona o d'un virabiqui ont se met la mecha.	<b>portèna</b>	sf barrièra.
<b>pòrtamortièr</b>	sm aucèl, gamata de maçon, gafet maçon.	<b>portet</b>	sm partida superiora d'una pòrta qu'es independenta de la partida inferiora e que pòt demorar dobèrta per daissar dintrar lo jorn, portanèl.
<b>portanèl</b>	sm pòrta pichona o cleda que tampa un passatge non delimitat dins sa partida superiora, portalon, batent vitrat que fa partida de l'impòsta o d'un batent bèl d'un alandament, portanèla, portanet, portanèlh.	<b>portic</b>	sm galariá cobèrta que sa volta es sostenguda per de columnas o d'arcadas, biga o ensemble de bigas sostengudas per de pilars, cibòri.

<b>portissèl</b>	sm portalon, portèla, carrèu mobil d'una vitra.	<b>postamar</b>	vtr far un ponde, un corondat, parafulhar, plancar, postadar, postanar, postamiar, postar.
<b>portisson</b>	sm portanèl dins un establiment public per demandar d'entresenhas a un emplegat.	<b>postanar</b>	vtr postamar, postaniar, postar.
<b>portland</b>	sm ciment fach amb un mescladís de calç, d'argela e de gès.	<b>postaniar</b>	vtr postamar, postanar, postar.
<b>posaca</b>	sf excavacion dins la tèrra per reculhir las aigas usadas, las aigas de pluèja, l'estorrum del bestial, potz mòrt, potz perduto, potz sec, argüèit.	<b>postar</b>	vtr postanar, postaniar, postanar.
<b>posaraca</b>	sf aparelh a bascula per posar l'aiga dins un potz o dins una sèrva, posaranca, manlhèva.	<b>postarèl</b>	sm planqueta en fòrma de teule per cobrir una teulada o una faciada, planqueta fixada sus las travatèlas d'un plancat per recebre un pasiment o un parquet, postilh, arretge, barbalon, barbalòt.
<b>posaranca</b>	sf posaraca, manlhèva.	<b>postarèla</b>	sf doèla, tavèla, pòst pichonèla tèunha e estrecha, listèl, postilh, postèla, postelha, posterlha.
<b>pòst</b>	sf planca, pèça de fust ressada, longadura, plan pus larga qu'espessa, arretge, postèr, pèça de fust que servís de varrolh. pòst de fuèlha : doèla, planca prima, fulhet. pòst de mortièr : aucèl de maçon.	<b>postat</b>	sm postada del planpè, postam, trast, trastet, clauson de pòstes, falsa, solièr.
<b>pòsta</b>	sf ondradura facha per una tièra d'enrotllaments imitant las èrsas, establiment pel corrièr.	<b>postau</b>	sm cambatge dins una carpenta, galatas.
<b>postada</b>	sf ponde, plancat, corondat, postat.	<b>postèl</b>	sm pal de fust, piquet, postèu.
<b>postadar</b>	vtr garnir amb de pòstes.	<b>postèla</b>	sf postarèla, bridòla, postelha, posterlha.
<b>postadet</b>	sm trast pichon.	<b>postelha</b>	sf postarèla, postèla, posterlha.
<b>postalha</b>	sf postam.	<b>postèr</b>	sm pòst, plancat.
<b>postam</b>	sm las pòstes en general, ponde, ponde rudimentari d'una granja, parquet, corondat, parafuèlh, obratge de menusarià que vestís las parets interioras d'un ostal, postalha, fustatge.	<b>postèrla</b>	sf pòrta secreta o amagada dins una muralha de castèl o de fortificacion.
		<b>posterlha</b>	sf postarèla, postèla, postelha.
		<b>postèrnia</b>	sf postèrla.
		<b>postèu</b>	sm postèl.
		<b>postilh</b>	sm postarèl, postarèla, doèla, tavèla.

<b>postina</b>	sf pòst pichona, pòst estrecha per las barrièras, las palissadas.	<b>preison</b>	sf preson.
<b>potatgièr</b>	sm fornèl de cosina en maçonariá, a costat de la cheminèia e calfat amb de brasas, per far confir los aliments, brasèr.	<b>preissièira</b>	sf preissièra.
<b>potz</b>	sm trauc vertical, circular generalament, amb de parets en maçonariá, enrodat de còps per un relaisset, cavat dins lo sòl per posar d'aiga. potz d'aqueducte : regard per visitar l'aqueducte. potz d'escalièr o d'ascensor : gàbia.	<b>preissièra</b>	sf portalièra, dorment, preissièra.
<b>potz mòrt</b>	sm posaca.	<b>presa</b>	sf accion o resultat de prene, afermiment e solidificacion d'una pasta amb un ligant idraulic. presa de corrent : peça fixa connectada als fials electricos d'una installacion. presa de tèrra : peça o fial de coire enterrat per connectar una installacion electrica amb la tèrra. presa del mortièr o del betum : solidificacion del mortièr o del betum. presa d'aire : obertura per ventolar un toat. presa d'aiga : obratge per posar d'aiga dins una ribièra, un lac o una sèrva.
<b>potz perdut</b>	sm posaca.	<b>presbitari</b>	sm presbitèri.
<b>potz sec</b>	sm posaca.	<b>presbitèri</b>	sm caminada, cura, presbitari.
<b>pradèu</b>	sm cobèrt, pati, espandi ocupat per l'ostal, sas dependéncias e lo sòl que l'enròda : cort, jardin, verdièr, etc.	<b>preson</b>	sf luòc o bastiment claus per la detencion d'individús, prison, cagamanja, gabiòla, càrcer, preison.
<b>pradòt</b>	sm plaça publica cobèrta de pelenc.	<b>pressiomètre</b>	sm aparelh d'evaluacion de la compressibilitat d'un sòl.
<b>precinta</b>	sf valat, randal enrodant un valat.	<b>preventòri</b>	sm establiment ont èran suenhats los malauts que patissián de primo-infeccion tuberculosa.
<b>precintar</b>	vtr enrodar un terren d'una defensa : randal o valat.	<b>primfielda</b>	sf teule de biscre.
<b>preconstrencha</b>	sf tecnica de mesa en òbra del betum consistent a lo metre jos de compressions permanentas fachas per aumentar sa resisténcia.	<b>priorat</b>	sm bastiment ont viu una communautat de religioses que depend d'una abadiá.
<b>preconstrench, -a</b>	adj. somés a la preconstrencha.	<b>privada</b>	sf comun, cagador, latrina, privat.
<b>prefabricacion</b>	sf fabricacion en seria d'elements de bastison que seràn ligats ulteriorament segon un plan preestablit, biais de bastir amb l'emplec d'aquel elements.	<b>privat</b>	sm comun, cagador, latrina, privada.
<b>prefabricar</b>	vtr far en usina d'elements estandardizats que seràn ligats sus un talhièr.	<b>programador</b>	sm dispositiu de comanda amb relòtge.
<b>prefabricat</b>	sm tot çò qu'es bastit amb d'elements de prefabricacion.	<b>projectaire</b>	sm lo que projecta.
<b>prefectura</b>	sf immòble ont son installats los servics de l'administracion prefectorala.		

<b>projectar</b>	vtr far lo plan d'una bastison.	<b>pusal</b>	sm pusaut.
<b>projector</b>	sm lumenari de fòrta potència ont los rais son mirallhats e getats dins un fais parallèl.	<b>pusaut</b>	sm partida la pus nauta d'un edifici, jol frèst, trast, galatas, solehièr, pusal.
<b>promotor</b>	sm professional que fa bastir, per vendre o logar, de bastisons edificadas per son compte. promotor immobiliari : persona que promòu de projectes de construcció.		
<b>pronaòs</b>	sm vestibul o passada donant accès al naòs.		
<b>propilèu</b>	sm vestibul amb colomnas d'un temple o d'un palais grecò-roman, edifici amb fòrça pòrtas que forma la dintrada principal d'un temple, d'una fortalesa.		
<b>pròrata</b>	sm inv. part proporcionala, ratapart.		
<b>proscèni</b>	sm dins l'antiquitat greco-romana, plataforma subrauçada d'una o doas grases entre lo fons del teatre e l'orquestra e sus la quala jogavan los actors, avant-scèna.		
<b>prostil</b>	sm e adj. edifici amb un portic de quatre colomnas sus la faciada de davant.		
<b>proteccion</b>	sf sus un revestiment estanc, obratge que limita l'accion dels tempèris, de la calor e que permet la circulacion de las gents e dels veïculs.		
<b>pua</b>	sf agulha d'un cloquièr.		
<b>punhada</b>	sf ponhada.		
<b>punta</b>	sf poncha. punta de diamant : acabason en fòrma de piramide d'unas ondraduras o d'unas pèças per dirigir las aigas de pluëja cap a l'exterior de la pèça.		
<b>puntejar</b>	vtr ponchejar.		
<b>purgèl</b>	sm pal de corondat, pèdrech pichon qu'apièja una pèça.		
<b>purgelat</b>	sm ensemble dels pals d'un corondat de tàpia.		

# Q

<b>quadre</b>	sm carpenta de fust, de metal, etc. delimitant una pòrta, una fenèstra, etc, dorment, quadrer.	<b>quersada</b>	sf travada, espacament entre doas fustas, quartonada, encors, portada. far una quersada : plaçar los travetons e lo postam d'una travada.
<b>quadrilobat (-ada)</b>	adj. amb quatre lòbes.	<b>quichet</b>	sm guichet, gisclet, targeta, quicheta.
<b>quanqà</b>	sf convent musulman.	<b>quicheta</b>	sf quichet.
<b>quart de rond</b>	sm lata que sa seccion es un quart de cercle, motladura convèxa que son perfil es un quart de cercle e qu'es orlada per dos filets, aplech per far aquela motladura.	<b>quichetar</b>	vtr tampar amb un guichet.
<b>quartier</b>	sm traversiera, pèira de talha d'una obertura, plaçada dins lo sens de l'espessor d'una paret, lancet, quarton, morrut, partida d'una vila, partida carrada d'un campanal sus lo qual se quilha l'agulha, partida superiora d'una paret facha amb de blòts de pèira escairrats sus la quala se bastissá la verdesca.	<b>quinzelar</b>	vtr rebocar.
<b>quartolar</b>	vtr plaçar los cabirons d'un ponde, travatellar, quartonar.	<b>quiòsc</b>	sm abric dins una carrièra, sus una plaça, eca. per vendre de jornals, de flors, eca, ostalet, de fòrma circulara o poligonal, amb una parabanda, bastit dins un parque o un jardin public, ont las gens s'abrigan e ont se fan de concerts, ostalet d'òrt amb quatre pilars subremontats d'un dòma dins los païses del levant.
<b>quarton</b>	sm partida corba e triangulara formada per la penetracion de dos brèces, quartier, travet carrat o triangular, quers, carton.	<b>quitran</b>	sm liquid espessàs, negrós e vescós tirat de la distillacion de diferentas substàncias, alquitran, betum.
<b>quartonada</b>	sf travada de cabirons, cabrionada, quersada, travada, portada, cartonada.	<b>quitranar</b>	vtr recobrir d'una sisa de quitran, enquitanar.
<b>quartonar</b>	vtr quartolar, travetar, cartonar.	<b>quitranatge</b>	sm accion de quitranar, enquitanatge.
<b>quatre cantons</b>	sm caireforc, quatre camins.		
<b>quatre camins</b>	sm caireforc de quatre camins, quatre cantons.		
<b>quers</b>	sm pèça de fust triangulara, travet, jasena, quarton.		

# R

<b>rabassière</b>	sm pic de terrassière de lama biselada e trencanta, aissada.	<b>radiant</b>	adj. qualifica un aparell emetor de radiacions.
<b>rabasta</b>	sf travet, quers, pèça de fustam de grandor mejana entremièg fusta e traveta, riòsta.	<b>radiator</b>	sm aparell del calfatge central assegurant l'emission de calor.
<b>rableta</b>	sf pòst pichona d'empont, d'enart.	<b>radièr</b>	sm bard espès en maçonariá o en betum, qu'es l'apevason d'un obratge, d'un canal, d'una fòssa.
<b>rabòt</b>	sm aplech de menuisièr que servís per aplanar, aprimar, alisar de pòstes, de fustas, de cabirons, ..., arrabòt.	<b>radob</b>	sm airal per reparar una carcassa de nau, adob.
<b>rabotaira</b>	sf maquina mecanica amb un aplech fix per metre una pèça a l'espessor volguda.	<b>rafinariá</b>	sf usina ont se fa lo rafinatge.
<b>rabotaire</b>	sm menuisièr.	<b>ragièira</b>	sf besal per asagar, ragièra.
<b>rabotar</b>	vtr trabalhar lo fust amb un rabòt, arrabotar.	<b>ragièra</b>	sf ragièira.
<b>rabotatge</b>	sm accion de rabotar.	<b>ragusa</b>	sf passatge ont arriba l'aiga per far mòure las palas de la ròda d'un molin e que se pòt tamar amb una baca, acorral, botge.
<b>rabotet</b>	sm aplech amb uèch lamas dentadas per acabar los paraments sus una pèira tendra, camin de fèrre.	<b>raiadura</b>	sf rega facha a la susfàcia d'un enduch per un gravièr que rotla jos la talossa.
<b>racinal</b>	sm pèça gròssa de carpenta que pòrta d'altres pèças, boquet de fust que ten lo pè d'un tinal, larga pèça de fust fixada sul cap d'un palfic.	<b>raiar</b>	vtr far de regas a la susfàcia d'un enduit.
<b>racòrdament</b>	sm junt, ajustament per un racòrd, connexion de las installacions suls malhums dels servicis publics.	<b>rainal</b>	sm plombet, pèira ligada al cap d'un cordèl e del meteis usatge que lo plombet, pèira que lo maçon estaca al cap de las linhas que tend per marcar l'espessor d'una paret, forat.
<b>radable</b>	sm redable.	<b>raionant</b>	sm o adj. fòrma d'estil gothic.
<b>radent</b>	sm arpa, pèira d'espèra.	<b>raire</b>	vtr copar un blòt de pèira en i far doas regòlas amb un cisèl abans de lo fendre.

<b>rajola</b>	sf teule per pasimentar, per caladar, carrèla.	<b>ramparar</b>	vtr accion de fortificar, de quilhar una empara, accion de bastir un mur de sostenament per de tèrras que s'esbodenan.
<b>rajolar</b>	vtr pasimentar, caladar.	<b>rangolhar</b>	vtr metre de nivèl un fons amb de sable e de cauç.
<b>raleta</b>	sf muralhièr, sola, sablièira, pasalièra, dorment, garronièra, talonièra.	<b>rangolhatge</b>	sm accion o resultat de rangolhar.
<b>ramatge</b>	sm fulhadura, fulhatge, pampanon.	<b>raquet</b>	sm busquet.
<b>rambau</b>	sm pèça gròssa de fust qu'es pas escairada, calaman.	<b>rasa</b>	sf besal o valat que separa doas proprietats, paret que sosten una faissa de terren en penda.
<b>ramèl</b>	sm l'expression "los maçons an mes lo ramèl" vòl dire que los maçons an quilhat un ramèl a la cima de l'agulhon per dire qu'an acabada la bastison.	<b>rasadura</b>	sf arrasament de parets, enrasament.
<b>ramonaire</b>	sm òme que ramona.	<b>rasar</b>	vtr en parlant de pals, palfics, los copar a nautor egala, arrengar una paret en remplaçar las apesasons vièlhas per de maçonariá novèla, arrasar, coronar una paret, comolar las apevasons.
<b>ramonar</b>	vtr traire la suja d'una chimeneia o d'un tudèl de fornet.	<b>rascaç</b>	sm paret de terrassa, arc de fustam, de pèira o de metal al dessús d'una pòrta, d'una fenèstra..., per sosténer la maçonariá al-dessús del lindal, rascassa, remborsura, arc d'aubaresta, granda pèira planièra, pèira planièra que cobris una paret, caladat, jaç d'apesasons jos un pasiment, fach amb de pèiras mesas de cantèl, paissiera o paret, fachas amb de pèiras mesas de cantèl, per mièlhs téner contra la fòrça de l'aiga.
<b>ramonatge</b>	sm accion de ramonar.	<b>rascassa</b>	sf rascaç, arc de descarga, pèira plana o mortièr que cobrisson una paret de clausura, arc d'aubaresta dins una cabana de pèira seca, remborsura, cauçada de pèiras, risclada.
<b>ramonetatge</b>	sm ostal d'un ramonet.	<b>rascassar</b>	vtr bastir un arc de dessús de pòrta o de fenèstra, arrasar o recobrir la cima d'una paret, protegir las ribas amb de pèiras, enrascassar.
<b>rampa</b>	sf baranda de fèrre, de pèira, de fust ... long d'un escalièr, arrapador, mantenpadera, relaisset de scèna de teatre ont se tròba una rengada de projectors o de lampas, dispositiu luminós per esclairar una faciada, una veirina, una pista, seguida de grases bassas e largas per qu'un caval pòsca montar als divèrses nivells d'un bastiment, plan clinat per anar d'un punt a un autre que son pas de nivèl.	<b>rascar</b>	vtr far amb un compàs, sus una pèça de fust, lo traçat d'una copadura.
<b>rampant</b>	sm susfàcia clinada d'un obratge d'arquitectura.	<b>rascassuda</b>	sf arc de volta.
<b>rampar</b>	sm empar, empara, emparança.	<b>rascat</b>	sm gandòla, rèc.

<b>rascla</b>	sf rasclador.	<b>rassèga</b>	sf rèssa, ressèga.
<b>rasclacèl</b>	sm rasclacèu.	<b>rassièira</b>	sf rassièr, rassièra.
<b>rasclacèu</b>	sm gratacèl, rasclacèl.	<b>rassièr</b>	sm pèira de bastir picada o non, milhon, pastoira, cairon, rassièra, rassièira.
<b>rasclador</b>	sm aplech de maçon o d'escalpraire, amb una tija en acièr de dos caps corbs e talhants, per rasclar e lisar la pèira, plaqueta rectangulara de metal a mitat rigida amb la quala òm dona de malfial per acabar los afloaments de las fuèlhas de parquet, rascla.	<b>rassièra</b>	sf rassièr, rassièra.
<b>rasclar</b>	vtr lisar la pèira amb un rasclador, alisar la susfàcia del fust amb un rasclador, descapar amb un aplech en raspar.	<b>rastèl</b>	sm dentelh, arrastèl, frontal, corona de paret, capairon, crestèl, pèças interioras d'una sarralha qu'empachan una clau qu'es pas la siá de la manobrar, aplech de pintor e de maçon, grasilha compausada de pèças de ferre e de fust, acabada al cap inferior per de puntas, que s'abaissa e se lèva pel mejan d'un contrapés e d'un torn per aparar las dintradas d'una fortificacion.
<b>rasclatge</b>	sm aplaniment e poliment de la pèira amb un rasclador, pichon desplaçament lateral d'una paret, d'un blòt de pèira, eca.	<b>rastelar</b>	vtr pausar lo rastèl d'una paret.
<b>rasclausa</b>	sm resclausa, barratge fach dins una carrièra per reténer l'aiga pendent un incendi.	<b>ratapart</b>	sf pròrata.
<b>rascleta</b>	sf aplech qu'a los bòrds en cauchó e amb lo qual òm fa dintrar l'abeuratge de juntament.	<b>rausèl</b>	sm paret enauçada de glèisa, traucada de fenestrons, e que, dins d'unes airals, fa cloquièr, cloquièr-mur, mur campanaire.
<b>ras-de-sòl</b>	sm debàs, planpè.	<b>reabilitacion</b>	sf accion o resulta de reabilitar.
<b>raspa</b>	sm lima plata o en forma de mièg cilindre per usar de matèrias tendras en plombariá o en menusariá, arrisplet.	<b>reabilitar</b>	vtr tornar metre a nou un bastiment, un quartier d'una vila.
<b>raspador</b>	sm aplech en forma de mièg cilindre per rasclar las soudaduras en plombariá.	<b>reauçar</b>	vtr bastir un estatge novèl sus un ostal.
<b>raspar</b>	vtr lisar lo plomb o lo fust amb una raspa.	<b>rebala</b>	sf mena de carràs per transportar de pèiras.
		<b>rebardar</b>	vtr tornar bardar.
		<b>rebastir</b>	vtr tornar bastir, reconstruire, relevat.
		<b>rebatedís</b>	sm accion o resultat de rebatre una paret, rebatement.
		<b>rebatement</b>	sm rebatedís. rebatament de plan : repòrt sul plan de projeccioón d'un dessenh. rebatament d'espandida d'aiga : foratge a l'entorn d'un terren que deu èsser assecat.

<b>rebatre</b>	vtr perbocar, rebocar, perferir, rebossar, tecnica de fabre o de metallurgia, perseguir lo traçat d'una linha d'un costat suls autres costats amb un escaire, ponçar de marme per fregament amb de tèrra cuècha umida, far desaparéisser a còps de martèl las marcas de tust sus un metal.	<b>rebola</b> (far la -) sf festejar la fin de la construccion d'un ostal, solenca, salvagal, escobassada.
<b>reblar</b>	vtr tapar los traucs de maçonariá amb de reblariá, massacanar, replar, riplar.	<b>rebossar</b> vtr rebocar, perbocar, rebatre, perferir.
<b>reblariá</b>	sf pèiras estraçadas que se'n tapan los traucs de maçonariá, fragments de pèiras, bricalha, massacanariá, riblonalha, trissat, reblatalha, reblonalha, replatge.	<b>rebòt</b> sm partida superiora d'un retaule.
<b>reblatalha</b>	sf reblariá, reblonalha, replatge.	<b>rèc</b> sm regòl, gandòla de carrièra, cadarau, arrèc.
<b>reblatge</b>	sm reblariá, rèble.	<b>recabiroar</b> vtr recabironar.
<b>rèble</b>	sm brisum de pèiras per blocar los junts dins una paret, pèiras e mortièr qu'emplenau l'espandi voide entre los dos paraments d'una paret, armadura de pèira dels veirials d'una fenèstra, element emplenant l'espaci entre de pilars o d'arcs dins un bastiment, caçacan, massacanariá.	<b>recabiroatge</b> sm accion de recabironar.
<b>reblon</b>	sm reblariá, riblon.	<b>recabironar</b> vtr refar los cabirons.
<b>reblonalha</b>	sf reblariá, replatge, reblatalha, riblonalha.	<b>recaladar</b> vtr repavar.
<b>rebocaire</b>	sm persona que reboca una paret.	<b>recaladatge</b> sm repavatge.
<b>rebocament</b>	sm perferiment, emplastratge amb de mortièr.	<b>recalar</b> vtr reprendre en sosòbra una paret, sostraire, tornar quilhar una paret de sosten, demesir l'espessor d'una pèça de fust.
<b>rebocar</b>	vtr far un rebocatge, perbocar, rebatre, perferir, rebossar, emplastrar una paret amb de plastre o de mortièr, tornar far los junts amb de mortièr.	<b>recanton</b> sm canton, cantonada, abric pichon bastit, remesa.
<b>rebocatge</b>	sm accion de perbocar, mesa en òbra d'un enduch fin per tampar las cavitats e anivelar las decas de susfàcia sus una maçonariá.	<b>recaperar</b> vtr tornar caperar.
		<b>recarrelar</b> vtr tornar carrelar.
		<b>recarrelatge</b> sm accion de recarrelar.
		<b>recastellar</b> vtr tornar castellar.
		<b>recauç</b> sm còta, sostilha, pèira pichona que los maçons utilizan per assolar las pèiras gròssas.
		<b>recauçada</b> sf recalada de las apesasons d'una paret, d'una bastenda.
		<b>recepatge</b> sm copar los caps dels palfics, reparar una paret en eliminar sos ancians fondaments.

<b>receptar</b>	vtr expertesar un obratge abans de lo pagar.	<b>redent</b>	sm parabanda, talh en fòrma de dent, que sa repeticion constituis una ondradura, relaisset, obratge de fortificacion en angle salhent, disjoncion de doas pèças de fust per dessecament, desacrocatage dins l'arrasa o la cima d'una paret.
<b>reclavar</b>	vtr tornar metre la clau a una volta.	<b>redòrta</b>	sf obratge de fortificacion isolat, sens angles dintrants, bastit en terra o en maçonariá.
<b>recobridor</b>	sm lausaire, teulaire, retechador.	<b>reduccion</b>	sm racòrd entre doas canonadas que lor diamètre es different.
<b>recobriment</b>	sm envolopa d'un agregat per una pellicula prima de ligant idrocarbonatat.	<b>reduch</b>	sm reduit.
<b>recobrir</b>	vtr tornar cobrir un ostal, tornar far la teulada, recubrir.	<b>reduit</b>	sm abitacion pichona, lòtjament pichon, membreton, obratge bastit dins un pus bèl o darrièr un pus bèl per assegurar la defensa o la retirada dels defensors, cambron de servici, reduch.
<b>recolament</b>	sm accion de recolar.	<b>refeccion</b>	sf accion de tornar far de nou, de reparar, de restaurar.
<b>recolar</b>	vtr passar una teulada per cambiar los teules bresats, repassar, remenar.	<b>refector</b>	sm refectòri.
<b>reconstruccion</b>	sf resultat de reconstruire, accion de tornar construire.	<b>refectòri</b>	sm sala, dins una comunitat, ont se pren lo repais, refector.
<b>reconstruire</b>	vtr tornar construire, relevar, rebastir, reconstrusir.	<b>refend</b>	sm paret portaira e interiora d'un ostal, refenda.
<b>reconstrusir</b>	vtr reconstruire.	<b>refenda</b>	sf refend.
<b>recopa</b>	sf brisum de pèiras de talha.	<b>regaleg</b>	sm reguièr.
<b>recórrer</b>	vtr tornar cobrir un ostal.	<b>regard</b>	sm obertura per aisir la visita d'un conduit.
<b>recrespida</b>	sf resulta de recrespir.	<b>regiblar</b>	vtr plantar una calada amb un batedor.
<b>recrespir</b>	vtr tornar far lo cespiment.	<b>regipar</b>	vtr replastrar.
<b>recrespissatge</b>	sm accion de recrespir.	<b>regipatge</b>	sm replastratge.
<b>recubrir</b>	vtr recobrir.	<b>registre</b>	sm ensemble dels motius que fan una cinta dins un obratge, dispositiu que regla l'aire dins una gaina de ventilacion o un conduct.
<b>reculament</b>	sm fach d'èsser en arrièr, demesida dins l'espessor d'una paret, remòrsa.		
<b>reculhida</b>	sf autres còps, barri o territori que depend d'una vila fortificada.		
<b>redable</b>	sm aplech de maçon, amb un margue long, per pastar lo mortièr, pastamortièr, rèl, radable.		

<b>règla</b>	sf aplech long d'arestas vivas e drechas per traçar de linhas o metre de nivèl, tabard.	<b>regulator</b>	sm regulador.
<b>reglada</b>	sf culhida, supòrt de plastre o de mortièr fach amb una règla.	<b>regussat, -ada</b>	adj. se ditz d'una biga, d'una fusta, eca. qu'es al-dessús d'un ponde o d'un plancat.
<b>reglet</b>	sm motladura pichona e plena, de seccion rectangulara.	<b>rehustatge</b>	sm refeccion de la carpenta d'un ostal.
<b>reglòt</b>	sm règla de maçon.	<b>reima</b>	sf biga mèstra d'una estatja, rema.
<b>regnar</b>	vtr en parlar d'un element orizontal d'arquitectura, s'espandir sens interrupcion sus una partida de la faciada.	<b>rèirebastiment</b>	sm bastiment bastit enrè de l'ostal, rèirebastissa.
<b>regòl</b>	sm canal, rèc, regòla.	<b>rèirebastissa</b>	sf rèirebastiment.
<b>regòla</b>	sf trencaa pichona curada per recebre las apesasons d'una paret, regòl, gandòla, arregòla.	<b>rèirebèc</b>	sm esperon de maçonariá sul darrièr d'un pilar de pont.
<b>regolet</b>	sm motladura redonda.	<b>rèirebesal</b>	sm canal de derivacion en amont.
<b>regon</b>	sm gorga, canal, acanal.	<b>rèirebotiga</b>	sf membre darrièr la botiga per estremar las merças.
<b>regonatge</b>	sm degot, canal de teulada.	<b>rèirecòr</b>	sm espandi darrièr lo còr d'una glèisa.
<b>regot</b>	sm doat.	<b>rèirecòrs</b>	sm partida de bastiment plaçada darrièr un autre bastiment.
<b>regotar</b>	vtr degotar.	<b>rèirecort</b>	sf cort interiora.
<b>reguìer</b>	sm besal d'escorriment de las aigas, plaçat de cada costat d'una carriera, regaleg.	<b>rèirecosina</b>	sf membret a costat de la cosina per estremar la vaissèla e lo linge de taula e ont se consèrvan las provisions, dins un grand ostal borgès, partida reservada al servici.
<b>regulacion</b>	sf correcccion automatica d'un fenomèn fisic quand s'alunha d'una valor fixada.		
<b>regulador</b>	sm dispositiu de correcccion automatica d'un nivèl d'aiga, d'un debit, d'una pression, d'una temperatura, d'una tension electrica, eca., sisa de resina mesa sus un supòrt abans de metre un revestiment plastic, regulator.		

<b>rèremur</b>	sm contramur.	<b>relevar</b>	vtr reconstuire, rebastir.
<b>rèrepòrt</b>	sm partida d'un pòrt la pus alunhada de la dintrada.	<b>relevat</b>	sm plan detallhat d'un obratge existent, nautor sus la quala lo revestiment d'estanqueïtat monta lo long dels acrotèris.
<b>rèirescèna</b>	sf partida darrièr la scèna d'un teatre.	<b>relha</b>	sf aspà, palamèla de pòrta, palmèla, paumèla, arrelha.
<b>rèirevalat</b>	sm valat curat darrèr la primièra linha de fortificacion.	<b>relhada</b>	sf relha.
<b>rèirevolta</b>	sf dessús d'una pòrta o d'una fenèstra, rèirevòuta, rascaç, rascassuda.	<b>relhar</b>	vtr metre las relhas a una pòrta o a una fenèstra.
<b>rèirevòuta</b>	sf rèirevòlta.	<b>rema</b>	sf rèl, borjador, biga, reima.
<b>rejuntar</b>	vtr rebocar, far un enduit grossièr sus una paret abans de la cespír.	<b>remaçonar</b>	vtr tornar maçonar.
<b>rèl</b>	sm redable, rabòt de maçon.	<b>remalonar</b>	vtr remaonar.
<b>relai</b>	sm contactor auxiliar comandat per un autre contactor o asservit a un dispositiu de regulacion, o que reagís a una modificacion dins un circuit electric.	<b>remaonar</b>	vtr tornar malonar, remalonar, pasimentar.
<b>relais</b>	sm relaisset, dessús de pòrta vitrat, impòsta, relaïsson, relaissa.	<b>remborsura</b>	sf arc d'aubaresta, rascaç, rascassa.
<b>relaissa</b>	sf impòsta, relais.	<b>remenador</b>	sm pastamortièr, borjador, bregon, brelhador, renca.
<b>relaisset</b>	sm rebòrd de bas de fenèstra, coidièra, parquet, frisa, relaïsson, relais, peirada.	<b>remenar</b>	vtr recolar, repassar. sm recolament fach a un tech, a un pasiment.
<b>relaïsson</b>	sm relaisset.	<b>remesa</b>	sf carretal, carretial, cobèrt per metre quicòm a l'abric, tàpia.
<b>relançar</b>	vtr far la renovacion d'una maçonariá en i encastrar d'elements isolats per remplaçar los que son defectuosos.		
<b>relatar</b>	vtr tornar latar un tech amb de latas novas.		

<b>remòrsa</b>	sf demesida d'espessor d'una paret, retirament o salhent d'una partida de paret per rapòrt a una altra, enclinason d'una muralha, talús, reculament.	<b>repassar</b>	vtr remanejar un tech, un obratge quin que siá, recolar, remenar.
<b>renca</b>	sf borjador, pastamortièr, bregon, brelhador, remenor.	<b>repaus</b>	sm trepador, pompidor d'escalièr, aireta, palhièr. biga del repaus : biga que porta l'òrle del pompidor al drech de la lòca darrièra abans lo repaus. lòca o grasa del repaus : darrièira grasa abans lo repaus. pòrta del pompidor : pòrta que se dobrís sul palhièr.
<b>renfòrt</b>	sm partida la pus espessa d'una paret.	<b>repausança</b>	sf mena d'ospici, ostal de retirada.
<b>renmòrt</b>	sm toat, valat ratièr.	<b>repavar</b>	vtr tornar far lo pasiment, recaladar.
<b>renovacion</b>	sf accion de tornar far quicòm de nou.	<b>repavatge</b>	sm pasiment novèl.
<b>renovar</b>	vtr tornar far de nou.	<b>repeçar</b>	vtr ajustar una pèça de fust o de metal a una altra pèça.
<b>repaire</b>	sm ostal, ostal de repaus.	<b>repeirada</b>	sf pasiment novèl, repeiratge.
<b>repalhar</b>	vtr tornar palhar una clujada.	<b>repeirar</b>	vtr tornar caladar.
<b>repapilhotís</b>	sm filet de pintura prim, decoratiu.	<b>repeiratge</b>	sm repeirada.
<b>repapilhotar</b>	vtr mostrar una motladura o una ondradura sus un fons per un contrast de color.	<b>repintar</b>	vtr tornar pintar.
<b>repapilhotatge</b>	sm accion de repapilhotar, susfàcia repapilhotada.	<b>replacar</b>	vtr tornar far de placatge.
<b>repartidor</b>	sm aparelh que comanda las linhas telefonicas.	<b>replacatge</b>	sm revestiment novèl de paret, eca.
<b>repasiment</b>	sm accion de repasimentar.	<b>replanada</b>	sf replanat.
<b>repasimentar</b>	vtr tornar far un pasiment.	<b>replanar</b>	vtr tornar aplanar, nivellar.
		<b>replanat</b>	sm airal aplanat, replanada.
		<b>replanatge</b>	sm accion de replanar.
		<b>replar</b>	vtr reblar, riplar.

<b>replastrar</b>	vtr tornar far lo plastratge.	<b>respalmièr</b>	sm respalma.
<b>replastratge</b>	sm plastratge.	<b>respiralh</b>	sm alandament pichon que dona un bocin de lum e d'aire a un sòtol, bojal, espiral, alenador, espiroñ.
<b>replatge</b>	sm reblariá, reblatalha, reblonalha.	<b>resplanir</b>	vtr aplanar de fust.
<b>repojament</b>	sm sostrach.	<b>rèssa</b>	sf aplech o maquina amb una lama, un riban o un disc dentelats per debitar de fustum, de pèira, de metal, ..., ressegà, sèga, serra, aplech de picapeirièr per cavar los junts, las motladuras, las canèlas dins la pèira o lo plastre.
<b>repojar</b>	vtr sostraire, recalar.	<b>ressadoira</b>	sf maquina mecanica per ressar de fust.
<b>repon</b>	sm cavilha de fust mesa dins una paret per clavelar quicòm, cunh.	<b>ressaibre</b>	sm crepissatge, rebocatge.
<b>reponar</b>	vtr metre de repos dins una paret, far téner amb de repons.	<b>ressar</b>	vtr copar de fust amb una sèrra, serrar, ressegar, segar.
<b>repontar</b>	vtr tornar far un empont, un pont.	<b>ressaut</b>	sm salhent d'una cornissa.
<b>repossadòr</b>	sm cavilha per far sortir un clavèl o una autra cavilha enfonzats dins quicòm, cisèl pichon de picapeirièr.	<b>ressèc</b>	sm atapiment d'una paret, asec, assimilament.
<b>rescatar</b>	vtr raccordar doas motladuras differentas d'un biais discret, passar, amb de trompas o de pendentins, d'un plan carrat a un plan octogonal o redond, morir.	<b>ressèga</b>	sf rèssa granda, rassèga, arressèga.
<b>resclausa</b>	sf canal que mena l'aiga d'una ribièra dusca al molin, restanca, rasclausa, claus.	<b>ressegar</b>	vtr ressar, arressegar.
<b>reservacion</b>	sf trauc fach dins la bastison en prevision del passatge de las gainas, de las canonadas, eca.	<b>reset</b>	sm rèssa a lama rigida amb una ponhada a un de sos caps, fora, serret, sègaman, aplech estrech provesit de lamas per cavar los junts, las motladuras, eca. dins la pèira o lo plastre.
<b>residéncia</b>	sf ensemble d'abitacions d'un nivèl puslèu naut.	<b>ressoudar</b>	vtr tornar soudar.
<b>resiliència</b>	sf resisténcia d'un metal als tustes repetitius, aptitud d'un material a tornar prene sa forma iniciala quand es estat somés a una compression.	<b>ressusar</b>	vtr restituir per un trespir una partida de l'aiga de pastatge o d'un solvant en excès.
<b>resonància</b>	sf amplificacion d'un fenomèn vibratori somés a d'impulsions en fasa amb sa freqüència.	<b>ressusatge</b>	sm pojada de l'aiga de pastatge en excedent a la susfàcia d'un betum, d'un mortièr, eca, alteracion de la color d'una pintura a causa de son supòrt de color diferente.
<b>respalma</b>	sf palamèla, barratge ont l'aiga fa ressaut, respalmièr.		

<b>restampar</b>	vtr arrestar l'aiga d'una sèrva.	<b>retaule</b>	sm abric que gandís de la pluëja una pòrta, una fenèstra, una botiga, ..., panèl o ensem de panells en marme, pèira, estuc o fust, generalament pinturat o ondrat de motius decoratius, plaçat verticalament darrièr l'autar, clauson de fust.
<b>restanc</b>	sm luòc per metre e conservar d'unas causas, paissièra, restanca.	<b>retechador</b>	sm lausaire, teulaire, recobridor.
<b>restanca</b>	sf diga, paissièra, sèrva, barratge, levada, enclusa, tanca de pòrta, restanc, resclausa.	<b>retechar</b>	vtr tornar far lo tech d'un ostal.
<b>restancaire</b>	sm òme que fa de restancas.	<b>reteular</b>	vtr tornar teular, reteulejar, reteulissar.
<b>restancar</b>	vtr arrestar l'escorriment d'un liquid, arrestar l'aiga, la reténer amb un barratge.	<b>reteulatge</b>	vtr accion de reteular.
<b>restauracion</b>	sf accion o resultat de restaurar.	<b>reteulejar</b>	vtr reteular, reteulissar.
<b>restaurant</b>	sm establiment public ont son servits de repaisses.	<b>reteulissar</b>	vtr reteular, reteulejar.
<b>restaurar</b>	vtr tornar metre en bon estat, reparar, consolidar, reforçar, renovar.	<b>retombada</b>	sf partida inferiora d'un arc, d'una volta al-dessús de las impòstas, partida d'una biga que fa salhent jol plancat.
<b>restropadura</b>	sf sobre-auçament d'un terren en talús, partida inferiora d'un versant de teulada que son pendís es mens fòrt que lo del demai del versant, teulada en tobogan.	<b>retombadura</b>	sf naissença d'una volta.
<b>ret</b>	sm angle dintrant, mai que mai d'escaire, fach long d'un element de bastison per recebre una partida de menusariá fixa o mobila, fulhura, encaishadura.	<b>retrait</b>	sm comuns, remòrsa d'una paret, retrèit, contraccion, jos l'influéncia de la temperatura o de la secason, que mena a un cambiament de volum d'unes materials.
<b>retalh</b>	sm capusilha de pèira de talha, retalha.	<b>retrèit</b>	sm retrait.
<b>retalha</b>	sf retalh.	<b>revelin</b>	sm obratge exterior compausat de doas caras fasent un angle salhent per parar una cortina o un fòrt, bastenda en mièjaluna, passatge cobèrt d'una torre, d'un cloquièr, pòrge , coston.
<b>retapissar</b>	vtr tornar far la tapissariá.		

<b>revenge</b>	sm çò qu'acaba las extremitats, diferéncia de nautor entre lo nivèl superior maximum d'una espandida e lo naut d'un revestiment d'estanqueïtat.	<b>rible</b>	sm element d'assemblatge de pèças planières, non desmarquable, format d'una tija cilindrica redonda a un cap, e que s'espotís a l'autre cap un còp mes dins un trauc fach dins las pèças d'assemblar.
<b>reverbèr</b>	sm aparelh per esclairar los luòcs publics.	<b>riblet</b>	sm cavilha mascle que s'espinta dins una ficha feme.
<b>revestiment</b>	sm pèira, fust, plastre, ciment, etc. que cobris la maçonariá d'un ostal.	<b>riblon</b>	sm rible pichon, reblariá.
<b>revestir</b>	vtr metre de revestiments sus una paret.	<b>riblonalha</b>	sf reblariá, reblonalha.
<b>ribat</b>	sm fortalesa bastida per aparar las rotas comercialas e per difusar l'islam dins los temps primièrs de la conquista musulmana del Magrèb.	<b>riège</b>	sm rièja metallica, grasilha metallica.
<b>ribla</b>	sf batador de caladaire, dama, domaisèla.	<b>rièja</b>	sf grasilha, cledís.
<b>ribladoira</b>	sf maquina per pausar de ribles, riblaira.	<b>riejar</b>	vtr tampar amb una rièja.
<b>riblador</b>	sm martèl de riblar.	<b>riejat</b>	sm rièja utilzada per parar o tampar una dobertura o per servir de cleda.
<b>ribladura</b>	sf riblet metallic, partida d'una tija metallica espotida per tust o pression per la ligar amb una autre pèça, resulta de l'operacion d'assemblatge de dos elements l'un sus l'autre per espotiment.	<b>riflar</b>	vtr raspar o aplanar amb un riflard, riflardar.
<b>riblaira</b>	sf maquina de riblar, ribladoira.	<b>riflard</b>	sm rabòt, mena de garlòpa d'environ 50 centimètres, cisèl dentelat de peirièr per riflar una pèira, gradina, lima de menuisièr o de sarralhièr amb de fòrmas corbas.
<b>riblaire</b>	sm òme que ribla.	<b>riflardar</b>	vtr riflar.
<b>riblar</b>	vtr espotir lo fons d'un clavèl, d'un rible, eca. un còp espintats, per los empachar de tornar sortir, enfonzar un pavat amb la ribla.	<b>riòsta</b>	sf lata de teulada que lo teule i es pausat dessús, cabiron, quers, jasena, traveta, doèla, pèça de fustam pausada en diagonala per ne sosténer una autra, rabasta, pal de corondat, arriòsta, fòrta pèça de fust emplegada coma estançon de galís per ancolar una butada lateralà.
<b>riblatge</b>	sm accion de riblar.	<b>riostada</b>	sf travada, quersada, portada.
		<b>riostar</b>	vtr bastir un fustam amb de riòstas, ajustar mai d'una pèça de fust pel mejan de riòstas, arriostar. teulissa riostada : teulada pausada sus de latas, tech que sos teules se veson per en dejós.
		<b>rip</b>	sm poncha d'un clavèl.

<b>riplar</b>	vtr reblar.	<b>roman</b>	sm e adj. romanic.
<b>risberma</b>	sf obratge de consolidacion a la basa d'una paret per empachar l'aiga de la cavar.	<b>romanic</b>	sm e adj. fòrma d'art que floriguèt en Euròpa del sègle xi al sègle xii. L'art romanic es d'una granda clartat foncionala dins sos biaisses de far : mesa al punt, per escapar als fuòcs catastrofics de carpentas, de sistèmas variats de vòltas de pèira (vòltas d'arestas, brèces) amb lors piejadisses adequíats (tribunas o collaterals nauts de cada costat de la nau centrala), localizacion rigorosa de l'escalpradura en de punts vitals (capitells) o privilegiats (timpans e escansonaments dels portals) de l'edifici, plans de bastison adaptats als besonhs de la liturgia (circulacion dels fisèls pels collaterals e pel deambulatòri, dins las glèisas de pelegrinatge, talas que Sant Martin de Tors a la debuta del sègle xi). Copiant los edificis pus variats (carolingians, antics, del levant crestian, de l'islam, d'Irlanda), l'art romanic lusís en França tre la segonda mitat del sègle x (abadiala de Cluny 2 uèi desapareguda) e a partir de l'an mil : nartèx amb nivèls, de Tornus (qu'es, amb son aparelh pichon e sas bendas lombardas, l'òbra de çò que se sona lo primièr art romanic, coma las gleisòtas escampilhadas dins d'unas regions de montanya, de Catalonha a Grisons), rotonda de Santa Beninha de Dijon, torre Gauzlin de Sant Benech sus Léger. Lo sègle xi es la pontannada de totes las tròbas e, ja, d'una mestresa perfiècha qu'apària gisclament e massa (Paièrn, Concas, Junieges). L'òbra de la fin del sègle xi e de la primièra mitat del sègle xii en França (Sant Sarnin de Tolosa, Cluni 3, glèisas de Normandia, d'Auvèrnha, de Peitau, de Provença, de Borgonha, glèisas amb copòlas de Peirigòrd) n'es pas que l'espompiment amb una amplificacion remirabla dels programas iconografics escalprats (clastra, puèi pòrge de Moissac, timpans borgonhons, etc.) o pinturats (frescas o pinturas muralas), roman.
<b>risclada</b>	sf rascassa.	<b>rond</b>	sm plaça circulara que son centre es occupat per una font o un monument, giradoira.
<b>rispa</b>	sf pala.	<b>rondelar</b>	vtr talhar una lausa al bon format e segon una forma redonda.
<b>robinet</b>	sm aplech per copar o obrir l'alimentacion d'un fluid dins una canalizacion, canèla.	<b>rondelatge</b>	sm retalh de las lausas a las bonas dimensions.
<b>robinetariá</b>	sf usina ont se fabrican los robinets, ensemble de l'installacion (robinets e aparelhs diverses) sus las canalizacions per copar o obrir l'alimentacion d'un fluid.	<b>rondeladoira</b>	sf aplech per rondelar.
<b>robinetièr</b>	sm fabricant de robinets.	<b>rondelaire</b>	sm òme que rondèla.
<b>rocada</b>	sf desviacion per contornar una vila.		
<b>rocalha</b>	sf maçonariá rustica amb de pèira amoladoira qu'imita los relèus accidentats dels ròcs naturals.		
<b>ròda</b>	sf assemblatge de pèças que forma la basa orizontala d'una carpenta redonda, pata de leon.		
<b>roïna</b>	sf abausonament d'un edifici siá d'un biais natural, siá d'un biais voluntari o accidental.		
<b>roïnar</b>	vtr far de roïnas.		
<b>roma</b>	sf paret de pèira seca que servís de clausura e de sostenenament, arroma, marralha.		

<b>rondilh</b>	sm barra de fèrre redonda.	<b>rua</b>	sf carrièra, arrua.
<b>roquèr</b>	sm roquièr.	<b>ruà</b>	sf rua.
<b>roquet</b>	sm pavat, caladon de gres o calquièr fòrt dur que se talha pas facilament.	<b>rudentar</b>	vtr garnir de rudenturas.
<b>roquièr</b>	sm persona que descraba de pèira, peirièr, roquèr.	<b>rudentura</b>	sf ondradura en forma de bròca lisa, torsadada o trenada, que mòbla una caneladura de colomna o de pilastre rudentat.
<b>ròsa</b>	sf tròç, òsca accidentalala sus una pèira de talha, una brica, una escalpradura.	<b>ruptor</b>	sm aparelh per obrir o copar l'electricitat.
<b>rosassa</b>	sf fenèstra redonda, situada a la cima d'una faciada quand es granda o susmontant de lancetas al dessús del trifòri quand es pichona.	<b>rusca</b>	sf susfàcia d'una pèira de talha, canal per conduire d'aiga.
<b>roseta</b>	sf clavèl pichon, tacha, motladura en fòrma de cinta nosada coma una ròsa.	<b>rustica</b>	sf rebatedís grossièr, enduch de mortièr.
<b>rosetar</b>	vtr far de ròsas.	<b>rusticar</b>	vtr rebocar una paret amb de rustica.
<b>rostissariá</b>	sf botiga o restaurant ont se manja o ont se vend de carn rostida.	<b>rusticatge</b>	sm mortièr grossièr qu'es getat sus una paret amb una balaja de brugas.
<b>rostit</b>	sm aplech de maçon que fa pica d'un costat e pigasson de l'autre. pausar una pèira de rostit : pausar una pèira de cantèl.	<b>rustiquejar</b>	vtr rusticar amb de rusticatge.
<b>rota</b>	sf camin grand.		
<b>rotlèu</b>	sm arc compausat d'una rengada de clavèls, coissin de cluèg trenat dispausat jos las escalas de tet per evitar de gastar la teulada, manchon que servís a espandir e a uniformizar los produches fluids coma la pintura.		
<b>rotonda</b>	sf espaci en fòrma de cercle dins una glèisa. Es una de las solucions trobadas per aisinar la circulacion dels pelegrins a l'entorn de las relíquias (per exemple a Sant-Miquèl de Cuxà), giradoira.		

# S

<b>sabata</b>	sf tròç de fust o de metal que se met jos un pèdrech per lo relevar e l'assegurar, sòla, entrach.	<b>sabrada</b>	sf fendascla longa a plan prima dins una paret.
<b>sabatariá</b>	sf botiga o fabrica de sabatas, cordonariá, carrièra dels sabatièrs.	<b>sacbe</b> (plural <i>sacbeòb</i> )	sm dins los païses maiàs, camin subrauçat d'un mièg-mètre, entre dos paregons e revestit d'un mortièr de cauç per l'aparar de la pluèja.
<b>sabatat, -ada</b>	adj. se ditz d'un mur, d'una paret que son rebatedís se destaca.	<b>sacòma</b>	sf motladura de tota mena en salhida, aplech que servís per la far.
<b>sabatèra</b>	sf sablièira.	<b>sacrestia</b>	sf sala atenent lo croisièr e serviscent de vestiari o de bibliotèca, sacristia.
<b>sabla</b>	sf arena, sable.	<b>sacristia</b>	sf sacrestia.
<b>sablar</b>	vtr cobrir de sabla, netejar, descapar pel mejan d'un giscle de sabla.	<b>sageta</b>	sf aplech de picapeirièr en fèrre e de fòrma triangulara per talhar la pèira.
<b>sablatge</b>	sm accion o resultat de sablar.	<b>sagnariá</b>	sf escorjador, escorgador, escortegador, tuador, masel, adobador, sangnariá.
<b>sable</b>	sm sabla, arena.	<b>sala</b>	sf membre d'una construccion per una usança particulara, pèça, cambra, cramba, demòra, castèl sens torre ni torrilhon, sala de recepcion dins un castelet. sala capitulara : sala ont s'amassa lo capitol. sala comuna : dormitori dins un espital. sala d'aiga : membret amb una docha e un lavabo. sala de banh : sala d'aiga amb una banhadoira. sala de manjar : membre dins lo qual se prenon los repaisses, manjadour, cenador, dinnador. sala d'espèra : sala ont las gents espèran un tren, un autobús, eca. sala blanca : membre dins un laboratori amb un ambient de netetat especial. sala de las fèstas : local dins un vilatge per i far d'activitats recreativas. sala d'estudis : estudi. sala d'operacion : membre ont se fan las intervencions cirurgicalas, membre ont se tròba l'estat major d'una armada.
<b>sablièira</b>	sf airal que i s'extraí de sable, primiera pana al debàs del tet, muralhièr, sòla, raleta, pasalièra, dorment, garronièra, sublièira, talonièra, sabatèra.	<b>salhida</b>	sf sortida, salida.
<b>sablièra</b>	sf sablièira.	<b>salida</b>	sf sortida, salhida.
<b>sablon</b>	sm gravièr.	<b>salnitre</b>	sm nitrat de potassi que se forma dins las parets mostas, salpêtre, saupet.
<b>sabonariá</b>	sf fabrica o botiga de sabon.	<b>salon</b>	sm sala de recepcion dins un ostal, membre per far una activitat professionala.

<b>salpètre</b>	sm saupet, salnitre.	<b>sargent</b>	sm aplech per téner sarradas de pèças una contra l'autra, serjent, dàvid, garafat, calafat.
<b>salvagal</b>	sm repais pagat als obrièrs quand an acabada la bastison, solenca, rebola, escobassada.	<b>sarrada</b>	sf ensordament, sorda, briscal, sarral.
<b>samarida</b>	sf reduccion en polvera del fust de construccion.	<b>sarral</b>	sm sarrada.
<b>sampa</b>	sf toat.	<b>sarradura</b>	sf sarralha, serratuda.
<b>sanatòri</b>	sm espistal, especializat dins la tuberculosi, bastit dins un endrech qu'a un climat salubre.	<b>sarralha</b>	sf mecanisme de tancadura de pòrta, sarradura, serralha.
<b>sangnariá</b>	sf escorjador, escorgador, escortegador, tuador, masèl, sagnariá, adobador.	<b>sarralhar</b>	vtr remenar una clau dins una sarralha.
<b>santuari</b>	sm luòc pus sacrat d'un edifici religiós, dins una glèisa, partida del còr ont es situat l'altar mèstre.	<b>sarralhariá</b>	sf mestier, obratge de sarralhièr.
<b>sapa</b>	sf ataca d'un obratge per sa basa, trencada curada al pè d'una paret per la far versar, sapament.	<b>sarralhièr</b>	sm persona que fa o que repara de sarralhas, serralhador, serralhièr.
<b>sapament</b>	sm accion de sapar, sapa.	<b>sarrasina</b>	sf rastèl que tampa una pòrta de vila, teule larg de Provença.
<b>sapar</b>	vtr desroïnar en atacar per la basa.	<b>sarrasinal</b>	adj. arquitectura sarrasinala : estil gotic mesclant lo gotic primitiu, l'estil bisantin (caracterizat per las copòlas sus pendents) e l'arquitectura araba. mur sarrasinal : paret qu'es estada bastida pels sarrasins o a l'epòca dels sarrasins. teule sarrasinal : teule larg e planièr de Provença.
<b>sapina</b>	sf pòst d'avet, grua.	<b>sarratge</b>	sm operacion que consistís a melhorar la compacitat dels betums.
<b>sapitor</b>	sm òme de l'art que sosta un expèrt dins lo diagnostic d'un litigi tecnic.	<b>sarti</b>	sm auban, oban.
<b>sarcofag</b>	sm ataüc de pèira per i metre los còsses que son pas cremats, cenotafi.	<b>sas</b>	sm tamís, partida de canal entre doas enclusas, passada estanca per passar d'un airal a un autre de pression diferente, passada entre dos membres.
<b>sardina</b>	sf marca arredondida en leugièr relèu facha pel passatge del bòrd d'un aplech d'alisatge o de talossatge dins un enduch.		

<b>sauma</b>	sf pèça fòrta de carpenta, saumièr.	<b>sautarèla</b>	sf teule de minal, grudièr, frestral, sautaira, teule de crestenc, escaire fals.
<b>saumairon</b>	sm ase, saumièr, fusteta, clavèl.	<b>saut-de-lop</b>	sm valat de proteccion enrodant una proprietat sens amagar la vista sus aquela proprietat.
<b>saumanèra</b>	sf teule d'acrin sus una teulada.	<b>sauton</b>	sm lausa copada dins sa llargor per acabar una rengada.
<b>saumatèr</b>	sm biga d'acrin.	<b>scèna</b>	sf partida del teatre ont jògan los actors, empont.
<b>saumèr</b>	sm saumièr, sauma.	<b>scotia</b>	sf motladura concava amb un perfil dissimetric.
<b>saumèra</b>	sf saumièr, sauma.	<b>scriptori</b>	sm dins un monestiri, talhièr ont se fa la còpia dels manuscrits.
<b>saumièr</b>	sm ase, saumairon, biga, pèira primièra de cada part d'un arc de volta, saumierat, madièr, saumèra, saumèr, sauma.	<b>sebqà</b>	sf decoracion de las arquitecturas almoada, mudéjar e nasrida qu'es constituida de fòrça arcs recti-curvilinèus entrecrosats que forman de lausanges. Aquelas decoracions fan de panells blets e órbis al-dessús dels arcs.
<b>saumièira</b>	sf estable pels ases, saumièra.	<b>secadoira</b>	sf secador de castanhas.
<b>saumieirat</b>	sm saumièr, saumierat.	<b>secador</b>	sm bastiment per far secar quicòm.
<b>saumièra</b>	sf saumièira.	<b>sedà</b>	sf fendascla d'una pèira, pel, palha.
<b>saumierat</b>	sm pèça longaruda de pèira, de fust o de metal per far lintèl, saumièr, saumieirat.	<b>sedaire</b>	sm lo que sedassa.
<b>sauna</b>	sm luòc o installacion ont se prenon de banhs de calor seca copats de banhs de vapor.	<b>sedar</b>	vtr tamisar.
<b>saupèt</b>	sm salpètre, salnitre.	<b>sedàs</b>	sm baruta, barutèl, tamís, crivèl.
<b>saussar</b>	sm cava per afinar lo formatge, formatgièira.	<b>sedassa</b>	sf tamís gròs.
<b>saussèra</b>	sf dins una cabana, bojal per i metre la vaissèla.	<b>sedassar</b>	vtr tamisar.
<b>sautador</b>	sm darcador.	<b>sedasson</b>	sm tamís pichon.
<b>sautaira</b>	sf sautarèla.	<b>sèga</b>	sf rèssa, sèrra.

<b>sègaman</b>	sf resset, serret, seguet, segueta, seguòta.	<b>serdab</b>	sm cella estrecha e nauta que conten los retraches del defuntat, dins los cròses de l'Egipte ancian.
<b>segar</b>	vtr ressar, serrar.	<b>serjant</b>	sm sargent.
<b>segrat</b>	sm cementèri.	<b>serpenta</b>	sf membrilhon fach dins la partida nauta d'un membre copat en dos per un plancat, miègsolièr, entre-sòl, solièr perdut.
<b>segregabilitat</b>	sf tendència que buta los grans pus gròsses d'una mescla eterogenèa a se desseparar de l'agrumeladís dins lo sens de la pesantor.	<b>sèrra</b>	sf rèssa, sèga.
<b>seguet</b>	sm sègaman, segueta, seguòta.	<b>serradura</b>	sf sarradura.
<b>segueta</b>	sf sègaman, seguòta, seguet.	<b>serralh</b>	sm palais d'un sultan, arèm.
<b>seguòta</b>	sf sègaman, segueta, seguet.	<b>serralha</b>	sf sarralha.
<b>sèla</b>	sf teule de recobriment dels bisgres o dels paredons pauc espesses.	<b>serralhador</b>	sm sarralhièr, serralhièr.
<b>selariá</b>	sf airal ont sèlas e arneses son reclamats.	<b>serralhièr</b>	sm sarralhièr, serralhador.
<b>seminari</b>	sm establiment d'ensenhament pels futurs prèires, establiment ont l'òm se prepara a un mestier.	<b>serrar</b>	vtr copar de fust amb una sèrra, ressar, segar.
<b>senepa</b>	sf clavèl de cap larg, senèpia.	<b>serret</b>	sm sèrra de man, resset, sègaman.
<b>senèpia</b>	sf senepa.	<b>sèrva</b>	sf restanca d'aiga enauçada per donar d'aiga jos pression, paissière, pesquièr, castèl d'aiga, resèrva d'aiga per netejar la cubeta dels comuns, barquin.
<b>separador</b>	sm dispositiu per desseparar los constituents d'un mesclidís. separador de grais : dispositiu per desseparar lo grais de las aigas d'una cosina abans lor tractament dins l'estacion de purificacion o lor reget dins la natura. separador d'idrocarbur : dispositiu per desseparar los idrocarburs de las aigas de pluèja abans lo reget dins la natura.	<b>sèti</b>	sm sisa de pèiras, assisa. sèti de comuns : partida sus la quala òm s'assetxa per far sos besonhs naturals.
		<b>seton</b>	sm cabiron portant lo plancat d'un secador de castanhas.
		<b>seudar</b>	vtr brasar, soldar, soudar.
		<b>sèuva</b>	sf pana d'acrin.

<b>sèuvas</b>	sf. plural pèças de fust per la carpenta.	<b>soca</b>	sf supòrt d'un torrilhon en salhent, sòcle.
<b>shed</b>	sm teulat amb redents.	<b>sòcle</b>	sm basa de paret, de colomna, ..., soca, peiron.
<b>shunt</b>	sm resisténcia electrica en derivacion per far passar pas qu'una partida del corrent, condutx de fum o de ventilacion d'un bastiment collectiu ont arriban, aprèp una chicana, los condutxes individuals de cada estatge.	<b>sofit</b>	sm cara inferiora desgatjada d'un lindal, d'una platabanda, d'un gèt d'aiga, plafon amb caissons.
<b>shuntar</b>	vtr establir un juntament en derivacion.	<b>sofladura</b>	sm fendasclatge, espelatament e avaliment del betum armat a causa de l'oxidacion de las armaduras, represa localizada d'un pasiment.
<b>shuntatge</b>	sm derivacion per un shunt.	<b>soflariá</b>	sf airail ont los apleches de bufar sont installats.
<b>siblet</b>	sm copa de galís.	<b>soflet</b>	sm un tòr en soflet es un tòr amb un listèl mejan, fenèstra amb un abatent per rotacion sus un ais orizontal dins la partida bassa.
<b>sifon, (-òn)</b>	sm dispositiu obturador idraulic, sus las canonadas de las aigas de vaissèla e suls conduits dels comuns, per empachar la comunicacion de l'aire viciat amb l'aire dels ostals, installacion que permet a una canalizacion de passar un obstacle, una desnivelacion, o de desviar un riu. sifon de sòl : engolidor provesit d'un sifon que pren las aigas usadas del sòl d'un membre.	<b>sòga</b>	sf sablièira, pesalièira, sublièira, sublièra, basa de fustam que supòrta los cabirons, sòla.
<b>silò</b>	sm construccion facha d'un ensemble d'estructuras bèlas per i servar de grandas quantitatats de gran.	<b>sòl</b>	sm obratge de fust, de ferre o de betum formant una plataforma orizontala entre dos nivèls d'un ostal, espandi d'un plancat, d'un ostal, plancat, sòu, solhet, solat.
<b>simbèl</b>	sm cindra, doèla.	<b>sòla</b>	sf basa, apevason, pèça de fustam entalhada per encastrar los cabirons, sablièira, muralhièr, raleta, pasalièra, dorment, garronièra, talonièra, pèça de fust amb de canèlas per fixar las pòstes d'un corondat, sabata, sòga, josbarba, sosbarba, fons d'un fossat, sosbarba, josbarba.
<b>sinagòga</b>	sf temple vodat al culte josieu.	<b>solairòl</b>	sm solelhador.
<b>sisà</b>	sf arrasada, rengada orizontal, assisa, sèti.	<b>solana</b>	sf lata, traveta.
<b>sistil</b>	sm colomnada dins la quala la travada entre doas colomnas es de dos diamètres de fust.	<b>solar</b>	sm sulhet, lendar, pompidor, plancat, estatge, solaret.
<b>snack-bar</b>	sm cafè restaurant ont son servits de repassee leugièrs a la lèsta e a tota ora.	<b>solaret</b>	vtr pavar, malonar, pasimentar, carrelar, pausar o far una sòla.
<b>soalh</b>	sm traveta.	<b>solari</b>	sm estatge, solar.
<b>sobretech</b>	sm teuladòta, balet.		sm establiment ont se fa l'elioterapia, solelhier, solelhador, solelhaire, solairòl.

<b>solarium</b>	sm solari.	<b>solhardariá</b>	sf solharda.
<b>solat</b>	sm sòl.	<b>solhet</b>	sm solar, lendar, pompidor, sulhet, soalh, solau.
<b>solau</b>	sm solhet, sòl en tèrra batuda dins un ostal.	<b>solièr</b>	sm trast, plancat, estatge d'un ostal, plataforma, postat, falsa, plan, soler. miègsolièr : entresòl.
<b>solaudi</b>	sm pòrge.	<b>solièr perdot</b>	sm miègsolièr, entresòl, serpenta.
<b>solàupia</b>	sf soslaupia.	<b>solindre</b>	sm pèira que forma lo sulhet d'una pòrta, sulhet, surlindre.
<b>soldadura</b>	sf soudadura.	<b>soliva</b>	sf pèça de carpenta orizontal que pren apièja sus las parets o sus de bigas per téner lo plancat sul dessús e lo plafon en dejós, coronda, jasena, traveta.
<b>soldar</b>	vtr soudar.	<b>solivar</b>	vtr far un solivatge.
<b>solelh</b>	sm trast.	<b>solivatge</b>	sm ensem de las solivas.
<b>solelhador</b>	sm terrassa al denaut d'un ostal ont òm se solelha, lausissa, solelhièr, solairòl.	<b>solivèl</b>	sm corondon, riòsta, quers, travatèl, solivèu.
<b>solelhaira</b>	sf solelhièr, solelhador, solelhaire, solairòl.	<b>solivèu</b>	sm solivèl.
<b>solelhaire</b>	sm solelhièr, solelhador, solelhaira, solairòl.	<b>som</b>	sm estatge.
<b>solelhièr</b>	sm terrassa al denaut d'un ostal, l'estatge pus naut , galariá, solelhador, solairòl.	<b>somèra</b>	sf cima d'un ostal, biga de la cima.
<b>solanca (far la -)</b>	sf rebola, salvagal, escobassada.	<b>sonda</b>	sf aparelh de prelevament d'escapòls.
<b>soler</b>	sm solièr, sala de manjar.	<b>sondar</b>	vtr prelevar un escapòl per sondatge.
<b>solerar</b>	vtr postamar.	<b>sondatge</b>	sm analisi de la composicion o de la cohesion, en prigondor, d'un sòl o d'una maçonariá.
<b>soleta</b>	sf traveta contra una paret.	<b>soneta</b>	sf esquila d'ostal, carpenta en fust o en metal per guidar lo moton dins l'enfonzament dels palfics o de las palplanca.
<b>solhard</b>	sm trauc dins l'espessor d'una paret o d'un entaulament pel passatge d'un gotal.	<b>sopa</b>	sf betum trop liquid.
<b>solharda</b>	sf airal ont se fa la vaissèla, fòraiguièra, solhardariá.		

<b>soq</b>	sm mercat public dins los païses arabs.	<b>sostet</b>	sm apens, alapens, sosteta.
<b>sorbona</b>	sf extractor d'aeracion d'un talhièr o d'un laboratori.	<b>sosteta</b>	sf apens, alapens, sostet.
<b>sorda</b>	sf teule mes long d'una paret, junt de mortièr entre una paret e un tech, ensordament, sarrada, sarral, briscal.	<b>sostilha</b>	sf còta de pèira que sostilha las pèiras dins un paredon, cairàs.
<b>sorrolh</b>	sm brisum de pèira que, amb lo mortièr, servís per comolar los voids.	<b>sostilhar</b>	vtr metre de sostilhas.
<b>sortent</b>	sm encorbelament, emprei, diferéncia de nud entre doas pèiras atenentes, irregularitats sus un parament quand aqueste es estat fach d'un biais marrit.	<b>sostrach</b>	sm accion o resultat de sostraire, sosòbra, repojament.
<b>sortida</b>	sf airal per sortir, salida, salhida.	<b>sostraire</b>	vtr tornar far una paret per en dejós, recalar, reposar.
<b>sosbarba</b>	sm pèça de fust pausada al gotièr, sola, josbarba.	<b>sostrolh</b>	sm sot.
<b>soscairar</b>	vtr levar una pèira.	<b>sot</b>	sf porcariá, porcatèra, penh, penon, sostrolh.
<b>soscaire</b>	sm dejós d'una pèira.	<b>sota</b>	sf membre dins lo qual un combustible solid es entrepausat.
<b>soslaubi</b>	sm tresdòssa, soslaus, sospluèg, soslàupia, laubi.	<b>sotanon</b>	sm lamborda, pèça de fust per tenir lo parquet, fiala, brandant.
<b>soslàupia</b>	sf pòrge, balet, abric jos un envans, solàupia, aubiaga.	<b>sotavòlta</b>	sf intradós.
<b>soslaus</b>	sm tresdòssa, soslaubi, sospluèg, soslàupia, laubi.	<b>sòtol</b>	sm dejós d'un ostal, planpè, apartament inferior que pòt servir de cava o d'estable, sòtou.
<b>sosòbra</b>	sf sostrach.	<b>sòtou</b>	sm sòtol.
<b>sospiralh</b>	sm respiralh.	<b>sòu</b>	sm membre grand d'un ostal gascon que fasiá ofici de dintrada, d'airal d'escodre, de remesa, sòl, planpè, espaci d'un plançat, d'un ostal.
<b>sospluèg</b>	sm tresdòssa, soslaubi, soslaus, soslàupia.		
<b>sostar</b>	vintr l'expression "un postam que sosta" vol dire que lo postam fa ressòrt.		
<b>sosten</b>	sm çò que servís a sosténer en general.		
<b>sostenement</b>	sm accion de sosténer las parets d'una trencada, contrafòrt, ancola.		

<b>soudada</b>	sf soudadura.	<b>subreteulada</b>	sf teulada pausada al-dessús de vièlhas teuladas degradadas sens las eliminar prealablament.
<b>soudadura</b>	sf accion o resultat de soudar, brasadura, soldadura, soudada.	<b>subreveiratge</b>	sm veire pausat en doblatge d'un veire existent.
<b>soudaire</b>	sm lo que souda.	<b>subrevèrs</b>	sm subrevèrsa.
<b>soudar</b>	vtr juntar o far aderir de pèças metal·licas en fasent una sola maça indivisa, brasar, soldar, seudar.	<b>subrevèrsa</b>	sf eslaus, subrevèrs.
<b>soudatge</b>	sm accion de soudar.	<b>suburban</b>	adj. que tòca la periferia de las vilas e de lors banlègas.
<b>speòs</b>	sm temple curat dins lo ròc en Egipte.	<b>suèlh</b>	sm solhet, sulhet.
<b>spòt</b>	sm pichon projector.	<b>suita</b>	sf machòta, chòta.
<b>strigil</b>	sm caneladura en fòrma de essa.	<b>sulhet</b>	sm lausa o pèça de fust de galís e enbàs de l'alandament d'una pòrta, dintrada d'un ostal, d'un membre, solhet, lindar, bassolh, emidar, esmudar, solindre, suberpòrt.
<b>suberpòrt</b>	sm sulhet.	<b>sumenegal</b>	sm trauc pel fum dins una cabana, una fenial, conduch de chimenèia.
<b>sublièira</b>	sf sablièira, sublièira.	<b>supermercat</b>	sm magazin de granda susfàcia.
<b>sublièra</b>	sf sòga, sablièira, sublièira.	<b>supòrt</b>	sm çò plaçat jos quicòm mai coma sosten o coma reforçament, paret, plastre, eca. per recebre una pintura, eca.
<b>subreauçada</b>	sf bastison que s'es facha aprèp còp al-dessús d'una autra.	<b>surbaissament</b>	sm sobrebaissament.
<b>subreauçament</b>	sm gra de surauçament d'un arc o d'una volta.	<b>surbaissat (-da)</b>	adj. sobrebaissat (-da).
<b>subreauçat (-da)</b>	adj. arc o volta que lor montada es superiora a la mitat de la travada.	<b>surlindre</b>	sm solindre.
<b>subrebaissament</b>	sm gra de surbaissament d'un arc o d'una volta.	<b>suspension</b>	sf luminari pendolat al plafon.
<b>subrebaissat (-da)</b>	adj. arc o volta que lor montada es inferiora a la mitat de la travada, surbaissat (-da).	<b>susplomb</b>	sm estat d'una paret que sa cima fa salhida al regard de sa basa.
<b>subrecilha</b>	sm bendèl corbat de teulas pausadas de cantèl al-dessús d'un lintèl.	<b>susplombar</b>	vtr far salhida, èsser en susplomb.
<b>subremèstre, -a</b>	sm e sf mèstre obrièr, mèstra obrièra.		

# T

<b>tabard</b>	sm règle de maçon per traçar de linhas drechas e nivellar, chambran.	<b>taconejar</b>	vtr capusar, menustar.
<b>tabatièra</b>	sf tabatièra.	<b>tahureta</b>	sf ostal de jòcs, casinò.
<b>tabatièra</b>	sf rosassa en metal ondrat, fenèstra per de teuladas en pendís, tabatièra.	<b>talabardar</b>	vtr plafonar amb de bard lo dejós d'un tet.
<b>tabernacle</b>	sm baldaquin al dessús de las estatuas de l'època gotica, dispositiu per aparar los robinets dins la terra.	<b>talabena</b>	sf clujada, cluèg.
<b>tablèu</b>	sm cara verticala dels pèdreches dins l'espessor de la paret, gautada.	<b>talabenar</b>	vtr clujar.
<b>tabor</b>	sm tamborn.	<b>talabèr</b>	sm clujaire.
<b>tacha</b>	sf clavèl capgròs e tija carrada per clavar las bigas, ferruta.	<b>talaire</b>	sm taravèla, virona, taradoira, taraire.
<b>tachar</b>	vtr clavelar amb de tachas.	<b>talaja</b>	sf atalaja.
<b>tachat</b>	sm techat.	<b>talatat</b>	sm en Egipte ancian, blòt de gres per bastir de 52 centimètres de long sus 26 centimètres de larg e de naut a quicòm prèp.
<b>tacheta</b>	sf clavelet del cap redond, mena de palmèla.	<b>talavent</b>	sm partida del galatàs entre la paret e la basa del tet.
<b>tachetar</b>	vtr clavelar amb de tachetas.	<b>talha</b>	sf pèira talhada.
<b>tachon</b>	sm clavelet del cap planièr.	<b>talhador</b>	sm platèu carrat o poligonal ont es pausat lo capitèl d'un pilar. Completa sovent l'iconografia del capitèl, per exemple amb d'inscripcions coma a Moissac. Lo cal pas confondre amb l'abac, cubrecèl, madièr, talhièr de boquièr, picapeirièr, peirador.
<b>tachonar</b>	vtr clavelar amb de tachons.	<b>talhandariá</b>	sf airal per i far de cotèls, ensemble dels apleches per talhar, copar, eca.
<b>tacon</b>	sm petaçatge d'un trauc dins una paret.	<b>talhandièr</b>	sm fabre especialista de l'agusament e de la trempa dels apleches trencants.
<b>taconejaire</b>	sm capusaire, menusièr.	<b>talhant</b>	sm martèl de talhaire de pèira pauc dura, amb dos talhs o un talh e una punta.
		<b>talhièr</b>	sm airal per trabalhar en general.
		<b>talon</b>	sm motiu ornamental d'arquitectura, concau en bas e convèx en haut.

<b>taloneta</b>	sm escartor dispausat al pè d'un obratge pendent sa mesa en plaça.	<b>tampa</b>	sf barra per tampar, tanca, tampador, tancador, martelièra de molin, bacin, sèrva, contravent.
<b>talonièra</b>	sf talonièra.	<b>tampador</b>	sm tampa, element de tampadura dels relès o de las èrsas d'una teulada.
<b>talonièra</b>	sf muralhièr, pasalièra, dorment, garronièra, sablièira, talonièra.	<b>tampat</b>	sm clauson generalament en tàpia, contravent d'ostal o de botiga.
<b>talòssa</b>	sf aplech fach d'una planqueta amb un margue per emplastrar una paret. flamenca : talòssa longa per alisar de bards. lisadoira : talòssa leugièra amb una lama en matèria plastica o en inox per alisar los enduches.	<b>tampon</b>	sm partida movedissa en pèira, metal o betum, que tampa l'obertura d'un regard.
<b>talossar</b>	vtr passar la talòssa.	<b>tampòt</b>	sm laberint dins un castèl.
<b>talpa</b>	sf maquina de foratge pels tunèls de toat o pel passatge de las canonadas.	<b>tanariá</b>	sf usina ont se tanan las pèls, blancariá, calquièira, calquièra.
<b>talús</b>	sm pendís de la cara verticala d'una paret, partida de terren penjalut, remòrsa.	<b>tanca</b>	sf pal, espicon, pièja, barra per tancar, tampa, tampador, tancador, sistèma per arrestar : barratge, talús, palissada.
<b>talussar</b>	vtr far de talússes, bastir una paret amb un talús, talutar, atalussar.	<b>tancador</b>	sm gacha, barra per tampar una pòrta, tanca.
<b>talutar</b>	vtr talussar, atalussar.	<b>tancar</b>	vtr tampar una pòrta amb una barra qu'òm enfonza dins lo sòl o dins un trauc de la paret, barrar, aponcheirar.
<b>tamborn</b>	sm caduna de las sisas de pèiras cilíndricas que compausan lo fust d'una colomna, obratge de plan circular, elliptic, poligonal, etc. enauçant una copòla, obratge de menusariá tampat que fa encencha, amb una pòrta o mai, plaçat a la dintrada principala d'unes edificis per empachar lo vent o lo freg de dintrar, pòrge, paravent, tornavent, tabor.	<b>tàpia</b>	sf tèrra, amb un mescladís de calç, de palha e de crins, pastada, atassada en còdols e tressecada per bastir, paret de tèrra mesclada de brugas, terrissa, tortís, carretal, carretial, remesa, levada de tèrra contra l'aigat.
<b>tamís</b>	sm aplech per passar de gravièr o de sabla, sedàs, crivèl.	<b>tapiada</b>	sf volum de tèrra malaxat en un sol còp per ne far de tàpia, sisa de tàpia, tapiat.
<b>tamisar</b>	vtr passar de gravièr o de sabla amb un tamís, sedassar, sedar.	<b>tapiaire</b>	sm maçón que bastís en tàpia.
		<b>tapiar</b>	vtr bastir en tàpia, terrissar, tortissar, batre la tàpia entre doas pòstes.
		<b>tapiat</b>	sm maçón que fa la tàpia, tapièr, tapiada.
		<b>tapiatge</b>	sm accion de bastir en tàpia, bastissa en tàpia.

<b>tapièr</b>	sm tapiat.	<b>taradoira</b>	sf taraire gròs, taravèla, virona, passapertot.
<b>tapís</b>	sm obratge textil qu'òm ne cobrés lo sòl.	<b>taraire</b>	sm taravèla, virona, taradoira, talaire.
<b>tapissaire</b>	sm lo que tapissa, tapissièr.	<b>tarassèr</b>	sm terrassèr.
<b>tapissar</b>	vtr cobrir de tapís, de papièr pinturat.	<b>taraud</b>	sm aplech a man o mecanic que servís a far de filetages dins de traucs de diamètre pichon per recebre un vitz, fisson, fivière.
<b>tapissariá</b>	sf obratge textil decoratiu, teissut o papièr pinturat empegat sus las parets.	<b>taraudar</b>	vtr far lo filetage d'un trauc amb un taraud, fissonar, taravelar.
<b>tapissatge</b>	sm accion de tapissar.	<b>taraudatge</b>	sm accion de taraudar, fissonatge.
<b>tapissièr</b>	sm tapissaire.	<b>taravèl</b>	sm taravèla, travèl, bartavèla de molin.
<b>taquet</b>	sm tassèl, tascon.	<b>taravèla</b>	sf virona mejana, taravèra.
<b>taquetar</b>	vtr metre un taquet.	<b>taravelar</b>	vtr traucar amb una taravèla, taraverar.
<b>tarabastèl</b>	sm martèl de pòrta, tustet, tarrabastèl.	<b>taravèra</b>	sf taravèla.
<b>tarabisca</b>	sf tarabiscòt.	<b>taraverar</b>	vtr taravelar.
<b>tarabiscòt</b>	sm teunha canèla cava de seccion carrada o amb un bòrd redond que dessepara doas motladuras o que, darrièr lo salhent d'una motladura, la destaca de son supòrt, aplech per far aquela caneladureta, tarabisca.	<b>tarmacadam</b>	sm material (mescladís de pèiras trissadas e de quitran) per far las pistas d'envòl o los airals d'estacionament d'un aeropòrt, airal d'estacionament d'un aeropòrt. Se ditz tanben, amb apocòpa, <i>tarmac</i> .
<b>tarabiscotar</b>	vtr subrecargar d'ornaments, desseparar doas motladuras amb la tarabisca.	<b>tarrabastèl</b>	sm tarabastèl.
<b>tarabiscotatge</b>	sm accion de desseparar dos còsses de motladuras amb una canèla en tarabisca.	<b>tarrèr</b>	sm terrèr.
		<b>tarrissa</b>	sf terrissa.
		<b>tarrissar</b>	vtr terrissar.
		<b>tarta</b>	sf bard de plastre qu'òm ne bastís de clausons, darna, bard.

<b>tasc</b>	sm turra de pelenc, tasca.	<b>taular</b>	vtr bardar, far un taulat.
<b>tasca</b>	sf tasc.	<b>taulard</b>	sm balet.
<b>tascada</b>	sf trabalh fach amb de tasques.	<b>taulat</b>	sm postam pausat suls entraches d'un tech de granja, postam de galatàs, teulada.
<b>tascaire</b>	sm obrièr que còpa de tasques e los plaça.	<b>taulièr</b>	sm plataforma d'un pont portant l'estrada o lo camin de fèr.
<b>tascar</b>	vtr far de tasques, plaçar los tasques sus un talús per lo consolidar. sm luòc ont se còpan los tasques.	<b>tavèl</b>	sm doèla.
<b>tascat</b>	sm pelenc, talús apelenquit.	<b>tavèla</b>	sf doèla, postarèla tèunha per i clavelar las lausas, lata, vantièra.
<b>tascatge</b>	sm accion de tascar.	<b>tavelar</b>	vtr pausar la doèla d'una teulada.
<b>tascon</b>	sm cunh que còta la relha, cavilha que còta quicòm, tassèl, tassèu, taquet.	<b>tavèrna</b>	sf luòc ont se pòt manjar e beure, cabaret.
<b>tasconar</b>	vtr cotar la relha amb un cunh.	<b>tavernal</b>	sm ostalon, barracon de vinha amb una cava al planpè, remesa al planpè d'un ostal.
<b>tasconon</b>	sm cavilha pichona.	<b>tavilhon</b>	sm pòstes de sapin ressadas en long per ne far de fuèlhas teunhas que serviràn de teules dins una teulada.
<b>tassa</b>	sf aparelh sanitari de porcelana dins un lavabo o un vatèr.	<b>te</b>	sm racòrd, derivacion, perfilat o pèça en forma de T.
<b>tassèl</b>	sm pèça de fust de seccion pichona per cotar quicòm, listèl, tassèu, taquet.	<b>teatre</b>	sm bastison alandada, en fust o en pèira, amb un empont, amb de grases en fòrma d'emicicle apiejadas a un puèch, bastiment ont se dona d'espectacles, amb una partida pels espectadors (sala, balets, galariás, lòtjas, sala de repaus, vestiari, eca) e una partida tecnica (empont, colissas, fòssa per l'orquestra, eca).
<b>tassèu</b>	sm tassèl.	<b>tech</b>	sm teulada d'un ostal qu'a de pendas e qu'es pausada sus una carpenta, cobèrt, canal, gòrga, fòratech, teit, tet, terrat.
<b>tastet</b>	sm torre de gach, en terra o en pèira, dins un luòc d'observacion d'un sistèma defensiu.	<b>techat</b>	sm canal de teulada, lausa o teule de l'òrle bas d'un tech, gotièr, tet, tachat.
<b>taula</b>	sf lausia de pèira espessa e talhada, malon de pèira, aucèl de maçon, pòst larga e fòrta, cisèl de maçon.	<b>tech en cap-martèl</b>	sm bastiment plaçat coma la barra d'un t a costat d'un autre generalament pus naut.
<b>taulada</b>	sf lièch de pèira dins una peirièra, plancat bastit d'un biais grossièr.		
<b>taulament</b>	sm entaulament.		

<b>tegula</b>	sf teule planièr e trapezoïdal de l'epòca romana.	<b>tenalhons</b>	sm. plural pinças, tenalhas pichonas.
<b>teiron</b>	sm airal enauçat dins un estable ont lo bestial se jai.	<b>tenchurariá</b>	sf botiga d'un tenchurièr, tinturariá.
<b>teit</b>	sm tech, tet, teitatge.	<b>tenda</b>	sf autrescòps, mercat cobèrt.
<b>teitada</b>	sf teulada.	<b>tenedoira</b>	sf man correnta.
<b>teitar</b>	vtr far un tet, pausar los teules, las lausas, lo cluèg, teular.	<b>tenhon</b>	sm biga, traveta, travatèl.
<b>teitatge</b>	sm accion de teitar, teit.	<b>tenhonar</b>	vtr metre de tenhons.
<b>telamon</b>	sm atlant.	<b>tenon</b>	sm partida salhenta d'una pèça de fust o de metal que s'encastra dins l'entalha d'una altra pèça sonada mortaisa, nas.
<b>telat</b>	sm panèl de corondat, espaci entre doas corondas.	<b>tenonaira</b>	sf maquina per far de tenons.
<b>templa</b>	sf pèira que pòrta suls pèdreches d'una chimenèia, timpla.	<b>tenonar</b>	vtr far de tenons.
<b>temple</b>	sm luòc o santuari vodat al culte d'una o mai d'una divinitat.	<b>tension</b>	sf diferéncia de potencial entre dos pòls d'un còrs.
<b>tenalh</b>	sm cabiron, arcbalestièr.	<b>terçairon</b>	sm nervadura suplementària dins una vòlta que rejonh pas la clau de vòlta màger per s'arrestar a una clau de vòlta segondària.
<b>tenalha</b>	sf obratge, compausat de doas faciadas que fan un angle dintrant cap al campèstre, e que para una cortina.	<b>tercejada</b>	sf mòda de mesa en plaça de las teuladas de tal biais que lo morre e lo fals-morre sián egals al recobriment.
<b>tenalhas</b>	sf. plural aplech compausat de doas pèças crosadas, mobilas al torn d'un ais e acabadas per de mòrses qu'òm pòt sarrar per prene o téner quicòm, pinças, estenalhas.	<b>tercejar</b>	vtr pausar las lausas en tercejada.
<b>tenalhièr</b>	sm fusta de sosten.	<b>terçon</b>	sm travèrsa de fustam, entrach naut d'un tinal a entrach rebussat, pèça orizontala de carpenta al pè de l'arcbalestièr ligant l'aisselièr e lo caplatièr, tierçon.
		<b>tèrc-pal</b>	sm dins un pan de fust, pilar de seccion prima que servís de descarga.
		<b>tèrcpont</b>	sm lima de seccion triangular, corbadura de vòlta gotica (v. arc en tèrcpont).

<b>tèrmas</b>	sf.plural banhs publics, establiment termal, banhs.	<b>terrassaire</b>	sm terrassière.
<b>termic (-a)</b>	adj. relatiu a l'energia calorifica.	<b>terrassament</b>	sm terrassatge, terrassement.
<b>termica</b>	sf sciéncia que tracta de la produccio de l'energia de la calor.	<b>terrassar</b>	vtr cavar o carrejar de tèrra, far un molon de tèrra per sosténer o per consolidar una paret, un camin, aterrassar, aterrinar, terrar.
<b>termician</b>	sm especialista de la termica.	<b>terrassatge</b>	sm ensemble dels trebalhs d'escavament, de carreg, d'amolonament de tèrra, faches per modificar lo relèu d'un terren, per realizar o renfortir d'unes obratges, ensemble de la tèrra desplaçada o mesa en plaça per aquels trebalhs, terrassement, terrassament.
<b>termostat</b>	sm dispositiu per manténer constanta la temperatura dins un membre o un ostal en agissent sul mejan de calfatge quand la temperatura varia.	<b>terrassement</b>	sm terrassatge, terrassament.
<b>termostatic</b>	adj. que es comandat o reglat per la variacion de temperatura segon una temperatura prereglada.	<b>terrassèr</b>	sm terrassière, sus una aiguïèira, airal ont se met l'orjòl, tarassèr.
<b>teron</b>	sm font agençada amb un bacin e de gèts d'aiga, grifol.	<b>terrassière</b>	sm òme que fa de trebalh de terralhatge, terralhaire, terrejaire, fodièr, terralhèr, terrassèr, terrassaire.
<b>terrador</b>	sm banlèga.	<b>terrat</b>	sm tech, tet, teulat, doat, toat, terrassa.
<b>terral</b>	sm tèrraplen ont èran bastits los barris, terralh, terrièr.	<b>terrejada</b>	sf levada de tèrra.
<b>terralh</b>	sm terral.	<b>terrejaira</b>	sf maquina de terrassament sus un tractor.
<b>terralhador</b>	sm terralhaire.	<b>terrejaire</b>	sm terrassière, terralhaire, fodièr, terralhèr.
<b>terralhaire</b>	sm terrassière, terrejaire, terralhèr.	<b>terren de gòlf</b>	sm terren agençat per jogar al gòlf.
<b>terralhatge</b>	sm accion o resultat de terrassar.	<b>terren de camping (o de campatge)</b>	sm terren amb d'installacions (abrics, aiga, comuns, eca...) pels campaires e lor material.
<b>terralhèr</b>	sm terrassière, terrejaire, terralhaire.		
<b>tèrraplen</b>	sm tèrra portada per enauçar un terren o comolar una cavitat.		
<b>terrар</b>	vtr terrassar, aterrassar, aterrinar.		
<b>terrassa</b>	sf deca d'una pèira de construccion, levada de tèrra sostenguda per una paret, plataforma en mode de teulada, terrat, perlongament d'un cafè o d'un restaurant sul trepador.		

<b>terrèr</b>	sm diga, talús, tarrèr.	<b>teulada</b>	sf cobertura d'un ostal, caperadera, caperada, caperat, teitada. teulada amb redents : tet amb de redents successius, parallèls, amb un pendís fòrt d'un costat e mejan de l'autre, shed. teulada d'una aiga : teulada d'una penda o d'un pendís. teulada de doas (quatre) aigas : teulada de dos (quatre) pendisses. teulada en tobogan : teulada amb un pan corbat e regussat, restropadura. pèira teulada : paredon de chimenèia.
<b>terrièr</b>	sm terralet.		
<b>terrissa</b>	sf construcción en tàpia, tarrissa.		
<b>terrissar</b>	vtr compactar la tèrra, bastir en tàpia, tarrissar.	<b>teuladòta</b>	sf retaule, abric que gandís un davant de botiga, balet.
<b>tesquièira</b>	sf torrilhon d'una pòrta rustica, montant de fust que servís de gafons e de palmèlas e dins lo qual s'ajustan los crosiers en coa d'ironada, tesquièra.	<b>teulaire</b>	sm persona que cobrís una teulada amb de teules, lausaire, persona que desrabà de lausas de caladar, dins un peiral, teulissier, teulièr, caperan, caperaire, recobridor.
<b>tesquièra</b>	sf tesquièira.	<b>teular</b>	vtr cobrir un ostal amb de teulas o de lausas, caperar, teitar.
<b>tèsta-coa</b>	sf armadura de fust, de pèira, de metal mesa en plaça per combatre l'alunhament de doas parets, mascle, mofla, tirant, pilastre.	<b>teulat</b>	sm cobert de teules.
<b>testola</b>	sf troçàs de teule que forma la tresponcha.	<b>teulatge</b>	sm accion de cobrir un ostal amb de teules, l'ensemble dels teules, de las teulas.
<b>testut</b>	sm martelàs de maçon amb un cap per escapolar las pèiras o per copar los malons, picotar las parets e un altre per plantar o desrabar de clavèls, bastidor.	<b>teule</b>	sm placa de tèrra cuècha, de fòrma variabla, per cobrir los ostals, teulissa. teule acrocat o teule croquet : teule picon. teule banhat : teule plaçat sus mortièr, fòragèt, genovesa. teule canal (canau) : teule roman, teule que recep l'aiga de pluja. teule canelut : mena de teule. teule catonièr : teule amb una dobertura pichona per far dintrar d'aire dins lo trast. teule cau o teule coput : teule roman. teule de crestenc : teule pausat sus l'acrist. teule en cubèrta : teule que son esquina es pausada en salhent. teule frestral o teule grudièr : teule de cresta o d'acrin. teule mecanic : teule planièr de fabricacion industriala. teule planièr : mena de teule. teule plat : mena de teule. teule picon : teule amb de cròcs. teule redond : mena de teule. teule roman : teule cau e generalament semicilindric, teule canal. teule sec / teule vist : teule plaçat sens mortièr.
<b>tet</b>	sm tech, teit, teulada. tet a l'imperiala : tet amb quatre aigas, tet sus un capial troncat. tet en ala de molin : tet que las darrières lausas de l'acrin, un còp d'un costat, un còp de l'autre, montan pus naut que l'acrin per tal de cobrir l'autre pan de la teulada.	<b>teulèl</b>	sm fragment de teule copat, brica pichona, teulet, teulon, teulòt.
<b>tetrastil</b>	sm e adj. sostengut per quatre columnas.		
<b>teula</b>	sf brica, rajòla, malon de caladar, bard, barda, lausa de caladar, brica de bastir, pasiment.		
<b>teula blava</b>	sf lausia.		
<b>teula brasilièra</b>	sf pèira del fogal.		

<b>teulemalhat</b>	sm genovesa, teulemotlat.	<b>teulòt</b>	sm teulèl, teulet, teulon.
<b>teulemotlat</b>	sm teulemalhat.	<b>tibla</b>	sf aplech de maçon o de plastièr per emplastrar lo mortièr o lo plastre sus una paret, o per cunhar lo mortièr dins las redents entre las pèiras, palustra. lenga de buòu : tibla per preparar lo mortièr e maçonar la brica. lenga de cat : tibla per far los junts o per far un trabafl fin. lisador : tibla per alisar los junts entre las bricas plenas. tibla brecada : tibla amb de dents pichonas. tibla cairada : tibla per prene lo mortièr. tibla dentada : tibla amb de dents, tibla de plombièr. tibla fina : tibla per crespir amb de plastre. tibla ronda : tibla per crespir.
<b>teulèra</b>	sf teulièra, teulièira.	<b>tiblada</b>	sf contengut d'una tibla.
<b>teulet</b>	sm teulèl, teulon, teulòt.	<b>tiblar</b>	vtr getar amb la tibla, utilizar la tibla.
<b>teulièr</b>	sm teulissièr, teulaire.	<b>tiblás</b>	sm tibla gròssa.
<b>teulièira</b>	sf teulièra, teulèra.	<b>tiblassada</b>	sf gròssa tiblada.
<b>teulièra</b>	sf establiment ont se fabrican los teules, teulièira, teulèra.	<b>tibleta</b>	sf tibla pichona, tiblon.
<b>teulina</b>	sf malon, teulissa, teule canal.	<b>tiblon</b>	sm tibla per anar dins los cantons, tibleta.
<b>teulís</b>	sm teulada.	<b>tièch</b>	sm òrle de tet, costièr.
<b>teulissa</b>	sf teulada de teules, subretot de teules planièrs, cornada. teulissa camarada : tech de camarat parafulhat.	<b>tièra d'arcadetas</b>	sf ensemble d'arcs que se seguisson.
<b>teulissar</b>	vtr cobrir un ostal amb de teules, cornadar.	<b>tierçon</b>	sm travèrsa de fustam, terçon.
<b>teulissatge</b>	sm accion de teulissar.	<b>timbre</b>	sm lo nombre d'unitats d'un obratge ( $m_l$ , $m^2$ , $m^3$ ) o d'una provision (unitat) dins una descripcion de las òbras d'una construccion. timbre d'ofici : aiguèira prigonda installada dins las rèire-cosinas, las solhardas, las lavariás o las bugadariás.
<b>teulissièr, -èra, -èira</b>	sm e adj. persona que cobris una teulada amb de teules, relatiu, -iva a la teulissa, teulièr, teulaire.	<b>timpan</b>	sm fronton, capial, espaci semi circular entre lo lindal e l'arquivòlta d'un portal. Es totjorn decorat amb de motius fòrça desenvolopats coma a Moissac, Concias, etc...
<b>teulisson</b>	sm alapens, teulada pichona.		
<b>teulon</b>	sm teulèl, teulet, teulòt.		

<b>timpla</b>	sf templa.	<b>tiracaire</b>	sm peirièr, traçaire.
<b>tina</b>	sf sèrva al ras d'un molin, maquina per trissar d'argela que servís a far de teulas.	<b>tiracavilhas</b>	sm aplech per traire las cavilhas.
<b>tinal</b>	sm assemblatge de pèças de fust o de metal triangularas, pausat a intervals regulars o pas, per portar la teulada, ferma, tinau, tinhau, celièr, tinalièr, tinairòl, tinairal.	<b>tiraclaus</b>	sm aplech per traire los clavèls.
<b>tinalet</b>	sm tinal pichon o segondari sens entrach, tinal leugièr produch industrialament e juntat en fabrica.	<b>tirafum</b>	sm trauc dins una fenèstra per far sortir lo fum, ventador, trauc de chimenèia dins una cabana de pastre, tirahum.
<b>tinairal</b>	sm tinal, celièr.	<b>tirahum</b>	sm tirafum.
<b>tinairòl</b>	sm tinal, celièr.	<b>tirandar</b>	vtr metre de tirants, un entrach.
<b>tinalièr</b>	sm tinal, celièr.	<b>tirant</b>	sm tija metallica tibada entre las tombadas d'un meteis arc en doble cabiron a travèrs la nau, cable metallic, barra de fèrre amb una X a cada cap, espintada dins las parets per las manténer, mofla, tèsta-coa, grand valat collectaire d'aigas, toat, biga ligant los arcalestiers e empachant lo pes de la teulada de butar cap enfòra las parets, entrach, piala, estirant.
<b>tinau</b>	sm tinal, tinhau, fèrma.	<b>tirar</b>	vtr tirar la pèira : traçar las pèiras d'una peirièra.
<b>tinèl</b>	sm refectòri de convent, torre pichona, sala bassa d'un castèl, tinèl.	<b>tirasable</b>	sm draga.
<b>tinèu</b>	sm tinèl.	<b>tiratachetas</b>	sm aplech per traire las tachas.
<b>tinhau</b>	sm tinal, tinau, fèrma.	<b>tiroliana</b>	sf maquina per far un enduch tirolés, tirolesa.
<b>tinieiral</b>	sm cava ont son servadas las tinas e las barricas, tinieiròl, tinieral, tinairal.	<b>tirolés (enduch)</b>	adj. rebatedís getat jos forma de gotetas.
<b>tinieiròl</b>	sm tinieiral, tinairòl, tinieròl.	<b>tirolesa</b>	sf tiroliana.
<b>tinieral</b>	sm tinieiral.		
<b>tinieròl</b>	sm tinieiròl.		
<b>tinturariá</b>	sf tinchurariá.		
<b>tirabueu</b>	sm rabòt, provesit de manilhas, manobrat per dos òmes.		

<b>to</b>	sm doat, toat, grun.	<b>tometa</b>	sf brica exagonala per pasimentar de membres.
<b>toal</b>	sm doat, toat, toèl.	<b>ton</b>	sm galariá sosterranha de seccion granda, ont passa una via de comunicacion, doat, dogat, aqueducte, horat, tunèl.
<b>toar</b>	vtr cavar de tons.	<b>tona</b>	sf vòlta en brèç, baraca d'òrt o de vinha, tudèl d'aeracion de comuns, tonèla, autinada.
<b>toat</b>	sm doat, conduxh estanc, sosterranh, que recep las aigas usadas d'una aglomeracion e las mena defòra dins una estacion de purificacion, valat peirièr, doat, toal, toèl, to, grun, sampa, aiguiera, cantaplora, nauta.	<b>tonar</b>	vtr far un ton.
<b>tobogan</b>	sm goleta.	<b>tondre</b>	vtr levar una pichona espessor de las caras d'una pèira.
<b>toèl</b>	sm doat, toat, toal.	<b>tonèla</b>	sf glorieta, tona, autinada.
<b>tòla</b>	sf produch siderurgic planièr, laminat siá a caud, siá a freg, amb una susfàcia lisa o amb salhents, palastra, plata. tòla d'acièr : panèl de tòla d'acièr enregdesit. tòla ondulada : tòla per cobrir de tet.	<b>topograf</b>	sm especialista en topografia.
<b>tolus</b>	sm clau de vòlta, clau pendolada al crosièr de las nervaduras.	<b>topografia</b>	sf representacion grafica sus un plan de totas las fòrmas d'un terren.
<b>tolús</b>	sf temple o edifici de plan circular subremontat d'una copòla o d'un dòma, tombèl amb copòla precedit d'un corredor, a Micena.	<b>tòr</b>	sm motladura gròssa, en fòrma d'anèl, qu'enròda lo fust d'una colomna.
<b>toma</b>	sf brica.	<b>tor</b>	sf fortificacion redonda o carrada bastida en nautor, torre.
<b>tombafen</b>	sm afenador, tombarèl, vojalet.	<b>tòra / tora</b>	sf rèssa longa manejada per doas personas, tòr.
<b>tombarèl</b>	sm veïcul de terrassament amb una bena bèla de fons clinat e que se voida per basculament cap a l'arrèr, afenador, tombafen, vojalet.	<b>toraca</b>	sf plataforma superiora d'un donjon, autura sus la quala se quilha una torre, torrassa.
		<b>toradoira</b>	sf torador, tòra.
		<b>torador</b>	sm tòra, toradoira.
		<b>torchadar</b>	vtr bastir amb de torchat, tortissar.
		<b>torchat</b>	sm tortís, palhabard, tàpia.
		<b>torilhon</b>	sm montet de pèiras per far limit, gojon, pivòt sus lo qual vira una pòrta.

<b>torn</b>	sm aplech per tirar o levar de faisses.	<b>torredoira</b>	sf torradoira.
<b>tornar</b>	sm forma de mortièr per i negar de canonadas sus un plancat de betum, batum.	<b>torrèl</b>	sm torre pichona.
<b>tornavent</b>	sm paravent, contrafenèstra, contravent, tamborn, galatàs.	<b>torrèla</b>	sf torre de seccion pichona, plaçada contra un autre bastiment, en tresplomb o apevada sul sòl, amb generalament una viseta dedins, torrilha, torrilhon.
<b>tornavit</b>	sm tornavitz, viravitz.	<b>torreta</b>	sf torre pichona.
<b>tornavitz</b>	sm aplech en acièr per vissar o desvissar, viravitz, tornavit.	<b>torrilh</b>	sm torre pichona de pèiras secas.
<b>tornissa</b>	sf dins una paret de fust, pal vertical que servís a reblar.	<b>torrilha</b>	sf torrèla, torrilhon.
<b>toron</b>	sm assemblatge de fòrça fials gròsses tòrses ensemble.	<b>torrilhon</b>	sm torrèla, garita, garida, agachon, gachil.
<b>torradoira</b>	sf fabrica ont lo cafè verd es torreficat, torredoira.	<b>tortís</b>	sm tèrra grassa mesclada de palha per bastir, palhabard, tàpia, torchat.
<b>torralha</b>	sf torre desroïda, torrassa.	<b>tortissar</b>	vtr bastir amb de tortís, tapiar, perbocar de tèrra, torchadar, bosigar.
<b>torrassa</b>	sf torre gròssa, torralha, toraca.	<b>torton</b>	sm cavilha o ligam d'un clujaire.
<b>torrassar</b>	sm sòl qu'enròda una torre o lo donjon.	<b>tortonar</b>	vtr ligar amb una liga de palha o una cavilha de fust los gavèls sus la carpenta d'una clujada.
<b>torre</b>	sf edifici pus naut que larg, tor. torre de contraròtle : edifici naut ont se tròba lo servici encargat del contraròtle local del trafec aerian. torre de la vila : torre de gach amb una campana per donar l'alèrta. torre dicha visigotica : obratge estrech, acabat en absida cap a l'exterior de las muralhas e per una paret planièra o pas de paret a l'interior de l'encinta. torre lantèrna : torre circulara e esclairada per donar de jorn a un edifici, lantèrna.	<b>toscan</b>	sm òrdre d'architectura roman amb un capitèl doric grèc, un entaulament sens ondradura e una colomna nuda pausada sus una basa.
		<b>tot-al-toat</b>	sm malhum public de collècta e d'evacuacion sosterranha de las aigas usadas.
		<b>trabalhar</b>	vtr se desgetar en parlar del fust, se fendasclar en parlar d'una paret.
		<b>trabaud</b>	sm escalier per anar al trast dins un estable.
		<b>traça</b>	sf pic ponchut de picapeirièr, brochièra, escoda.
		<b>traçaire</b>	sm peirièr, roquièr, picapeirièr, tiracaire.

<b>traçar</b>	vtr dessenhar, marcar per de linhas, marcar la posicione de quicòm, traire de pèira d'una peirièra.	<b>trapèla</b>	sf trapa pichona de fenial, dobertura dins un plancat.
<b>traçat</b>	sm plan, representacion per de linhas.	<b>trapelon</b>	sm trauquet, provesit o non d'una lentalha, dins un batent de pòrta, una clauson, etc. per veire sens èsser vist, agachon.
<b>tracha</b>	sf demesiment d'espessor.	<b>trapon</b>	sm pèça que tampa l'extremitat d'un cofratge d'una paret entre dos mòtles parallèls.
<b>tractopala</b>	sm pala mecanica que a un nauc cargaire davant e una pala darrièr.	<b>trasbacèl</b>	sm treslindal.
<b>tranca</b>	sf pèdrech de barrièra.	<b>trasficha</b>	sf clavèl gròs pels cabirons, clavèl de quatre a cinc centimètres de long e amb un cap triangular, claveta de bolon.
<b>trancant</b>	sm mejan, tremejan, buget, trencant.	<b>traslundai</b>	sm treslendal.
<b>transèpt</b>	sm vaissèl transversal d'una glèisa que dessepara la nau del còr e que dona a l'edifici una fòrma de crotz, croisièr, transèpte.	<b>traslundar</b>	vtr treslendar.
<b>transèpte</b>	sm croisièr, transèpt.	<b>traspàs</b>	sm grasa situada dins la dobertura d'una pòrta per anar al nivèl del plancat e que fa salhent sus la faciada.
<b>transformador</b>	sm aparelh o usina que transforma corrents e tensions electricas.	<b>trast</b>	sm solièr, plancat pus naut, galatàs, postat, granièr, falsa, picarda.
<b>tràntol</b>	sm estatja de pintor de bastiment, trantòla, trantús.	<b>trastar</b>	vtr pausar lo ponde d'un galatàs.
<b>trantòla</b>	sf tràntol, trantús.	<b>trastèl</b>	sm trast, galatàs.
<b>trantús</b>	sm tràntol, trantòla.	<b>trastet</b>	sm membret dins la partida superiora d'un autre membre separat per un plancat, airal enauçat dins una fenial, fenial, trebunha.
<b>trap</b>	sm biga.	<b>trau</b>	sm e sf saumièr pausat entre las impòstas d'un arc trionfal, saumièr, fusta, biga mèstra.
<b>trapa</b>	sf pòrta amb frachissas pausada orizontalament per tampar una dobertura facha dins un plancat o un plafon, placa de fèrre tampant lo tudèl d'una chimenèia per parar de l'air freg, placa per escurar una chimenèia, portanèl per tampar un conduech, per accedir a un motor, a un mecanisme.	<b>traucadèra</b>	sf traucador.
<b>trapan</b>	sm lo denaut de l'escalièr.	<b>traucador</b>	sm aplech per traucar, placa de fèrre o d'acièr amb de traucs definitos ont la pèça a traucar se pausa, traucadèra.
		<b>trauc barrièr</b>	sm trauc fach dins una paret per metre las pèças de fust que pòrtan los enarts.

<b>traucòt</b>	sm lucana, portalon, trauquet.	<b>traversan</b>	sm pèça de menusariá pausada en travèrs per ne fixar d'autras, travessan.
<b>trauquet</b>	sm trauçòt.	<b>traversèr</b>	sm biga de carpenta ligant los caps dels pals o dels palfics, traversèr.
<b>travada</b>	sf partida de volta entre dos punts d'apèu (pilar...), espaci entre doas bigas, ensemble de las bigas d'un estatge, ponde naut, quersada, riostada, cabrionada, quartonada, portada.	<b>traversàra</b>	sf traversàra.
<b>travason</b>	sf ensemble de fustas.	<b>traversière</b>	sf traversière.
<b>travatèit</b>	sm travatet, travatèr.	<b>traversièr</b>	sm pèira que separa una fenèstra en doas o quatre partidas, crosilhon, riòsta, quartier, traversiera, parpin, pèça de fust que liga orizontalament los caps dels palfics per los solidarizar.
<b>travatèl</b>	sm terçon, cabiron, entrach, pèça de fust de teulada que pòrta latas e doèla.	<b>traversière</b>	sf quartier, traversier, traversière.
<b>travatèla</b>	sf travet, traveta, pèça de fustum pausada sus las fustas o las parets per portar lo plancat.	<b>travessan</b>	sm traversan.
<b>travatelar</b>	vtr pausar las travetas, cabironar.	<b>travet</b>	sm travatèla.
<b>travatelatge</b>	sm accion o resultat de travatelar, nombre de travatèlas.	<b>traveta</b>	sf pèça de fust carrada, pèça de carpenta orizontal que pren apièja sus las parets o sus de bigas per téner lo plancat sul dessús e lo plafon en dejós, jasena, travatèla, soalh.
<b>travatèr</b>	sm travatet, travatèit.	<b>travetar</b>	vtr pausar los travets, cartonar, quartonar, entravetar.
<b>travatet</b>	sm cabiron, travatèr, travatèit.	<b>travetatge</b>	sm accion o resultat de travetar, ensemble de las travetas.
<b>trave</b>	sm trast d'un buron que servís de dormitòri.	<b>traveton</b>	sm travet pichon, travon.
<b>travèl</b>	sm virona, trepan, taravèl.	<b>travon</b>	sm travet pichon, traveton.
<b>travèrs</b>	sm largor d'un membre.	<b>trebunha</b>	sf tribuna, estrebunha.
<b>travèrsa</b>	sf pèça orizontal, apiejada sus mai d'un supòrt, ont despartís las cargas, pèça de fust pausada en travèrs, carrièra transversala, talús de terra quilhat perpendicularment sul tèrraplen d'un obratge fortificat o dins una trencada per servir d'abric e de protecció.	<b>tredòssa</b>	sm làupia, soslaubi, soslaus, tresdòssa.
		<b>trellha</b>	sf vòlta de verdura contra una paret d'ostal, trilha, autinada.

<b>trelhís</b>	sm trelís, treliç, trelitz.	<b>trenquièra</b>	sf trenquièira.
<b>trelhissar</b>	vtr trellissar.	<b>trepadoira</b>	sf maquina provesida d'un trepan per far de traucs.
<b>trelís</b>	sm cledís, mena de tela de fials crosats en ferre, treliç, trelitz, trelhís.	<b>trepador</b>	sm passatge enauçat de cada part de la carrièra per los que caminan a pè, cai, lental, repaus d'escalièr.
<b>trellissar</b>	vtr garnir d'un trelís, treliçar.	<b>trepan</b>	sm instrument per traucar la pèira, aplech utilizat pels sordatges.
<b>trelitz</b>	sm trelís, treliç, trelhís.	<b>treponcha</b>	sf tresponcha.
<b>tremèja</b>	sm clauson que dessepara las bèstias dins un estable.	<b>tresbarra</b>	sf barra per tampar.
<b>tremejan</b>	sm mejan, trencant, trancant, buget.	<b>tresbarrar</b>	vtr tampar una pòrta o una fenèstra amb una barra.
<b>tremejar</b>	vtr bastir de tremèjas o de tremejans.	<b>trescunh</b>	sm cunh o claveta que l'òm espinta a la cima d'una cavilha per l'empachar de bolegar, rejòla, claveta.
<b>tremrador</b>	sm piscina, nadadoira.	<b>trescunhar</b>	vtr clavar amb un trescunh, clavetar.
<b>tremuèja</b>	sf obertura facha dins un plancat per far passar lo tudèl de la chimenèia o una gaina, un escalièr, etc, sèrva per i metre de materials en vrac.	<b>tredòssa</b>	sf mena d'amban amb una teulada a una aiga, soslaubi, soslaus, sospluèg, laubi, làupia, tredòssa.
<b>trenc-aigas</b>	sm pan inferior d'un versant d'acrinial a la Mansart jos la linha de bresadís.	<b>treslatar</b>	vtr latar.
<b>trencada</b>	sf trauc longitudinal fach dins lo sòl a cèl dobèrt.	<b>treslatatge</b>	sm latatge.
<b>tencadís</b>	sm talha drecha o de galís d'una lausa o d'un teule.	<b>treslendal</b>	sm treslindal, treslundàs.
<b>trencadoira</b>	sf maquina de terrassament per curar de trencadas, trencaira.	<b>treslindal</b>	sm pèça de fust plaçada al dessús d'una obertura darríer lo lintèl de faciada, trasbassèl, trelindal, treslundàs, traslendal, partida de volta en brèc o en conca troncada dins l'espessor d'una paret e qu'es al-dessús de la dobertura d'una pòrta per empachar pas la dobertura dels batents dins l'espessor de la paret, plafon de las doberturas interioras dels alandaments.
<b>trencaira</b>	sf trencadoira.	<b>treslindar</b>	vtr pausar de treslindals, traslendar.
<b>trencant</b>	sm corondat, trancant, tremejan.	<b>treslundàs</b>	sm treslendal, treslindal.
<b>trenquièra</b>	sf trencada d'una fortificacion, trenquièra.		

<b>tresplombar</b>	vintr sortir de l'aplomb.	<b>triglif</b>	sm ondradura compausada de dos glifs e de dos mièges-glifs
<b>tresponcha</b>	sf  rengada de teules pausada suls teules de minal per tampar la cima del tet. Es fixada generalament amb de mortièr.	<b>trilha</b>	sf  trelha, autinada.
<b>trestira</b>	sf  cavilha que manten un tenon dins una mortaisa.	<b>trilobat (-ada)</b>	adj. amb tres lòbes.
<b>trestirar</b>	vtr  forar un tenon e una mortaisa per los cavilhar.	<b>trinca</b>	sf  granda rèssa a man.
<b>triangulacion</b>	sf  utilizacion de la natura indeformabla del triangle en carpentariá.	<b>trincar</b>	vtr  ressar amb una trinca.
<b>triangulat (assemblatge)</b>	sm  assemblatge que la triangulacion a rendut quasi indeformable.	<b>tringla</b>	sf  barreta de ferre, longa règla de fust, cordèl enduch de color.
<b>tribuna</b>	sf  dins las glèisas romanas, las tribunas son de galariás d'arcadas que se dubrisson sus la nau. Son lo segond estatge d'una elevacion. Rarament òrbas, son generalament de meteissa largor que las naus lateralas e pòdon aver una paret de fons plena o una paret a jorn. Seràn remplaçadas dins l'art gotic pel triforium, levat dins las elevacions a quatre nivèls que subrepausan tribunas e triforium, airal enauçat pel public dins un teatre, un estadi, eca., trebunha, estrebunha, balet, amban.	<b>tringlada</b>	sf  accion de tringlar, tringlatge.
<b>tribunal</b>	sm  bastiment ont travalhan los magistrats.	<b>tringlaire</b>	sm  carpentièr o menusièr que tringla.
<b>triclini</b>	sm  sala de manjar amb tres lièches dins l'ostal roman, triclinium.	<b>tringlar</b>	vtr  traçar una linha amb una tringla.
<b>triclinium</b>	sm  triclini.	<b>tringlatge</b>	sm  accion o resulta de tringlar, tringlada.
<b>trièl</b>	sm  clastron per d'anhèls, de pòrcs, de vedèls.	<b>trissadoira</b>	sf  trissador motorizat.
<b>trifòri</b>	sm  balet al dessús de las naus lateralas o de las tribunas, compausat d'arcadetas, dobrissent sus la nau, lo croisièr o lo còr. Lo trifòri pòt èsser òrb se las doberturnas son simuladas. Se lo balet es real, pòt aver una paret de fons plena o a jorn. Lo trifòri es diferent de la tribuna per la talha de la siás fenèstras, mens nautas e mens largas.	<b>trissador</b>	sm  pesuc barròt de fust provesit d'un margue per trissar los sòls, pilon.
		<b>trissallh</b>	sm  trissat, rafatum de pèira picada, balastre.
		<b>trissar</b>	vtr  atapir, damar o compactar amb un trissador.
		<b>trissat</b>	sm  trissallh, balastre.

<b>trissatge</b>	sm damatge dels sòls amb un trissador.	<b>trusquin</b>	sm troquin.
<b>trochil</b>	sm escotia.	<b>trusquinar</b>	vtr troquinar.
<b>trompa</b>	sf arc formant una diagonal a l'interior dels angles d'un espaci carrat sostenen una copòla, cauquilha, conca.	<b>tuador</b>	sm airal ont lo bestial es tuat, escorjador, escorgador, escortegador, adobador, masèl, sagnariá, sangnariá.
<b>trompilhon</b>	sm pèira plaçada a l'angle d'una trompa, trompa pichona.	<b>tube</b>	sm conduit cilindric, rectangular o carrat.
<b>tronat</b>	sm plancat.	<b>tubular, -a</b>	adj. en forma de tub.
<b>troquin</b>	sm aplech que servís a traçar de linhas parallèlas sus una susfàcia, trusquin.	<b>tubulara</b>	sf ensemble dels tubs d'una installacion, tudèl cort s'acabant per una brida que i se branca una canalizacion.
<b>troquinar</b>	vtr traçar amb lo troquin de parallèlas, trusquinar.	<b>tuca</b>	sf talús, levada de terra, tusca.
<b>tròt</b>	sm fenial.	<b>tudèl</b>	sm conduit en general, bornèl, partida de la chimenèia que fa salhent al dessús del tech, fornèl, fumarèl. tudèl d'evacuacion : canonada que permet l'evacuacion de las aigas pluviales o residualas.
<b>trueita</b>	sf escartada de la rèssa per rapòrt a la linha de talh.	<b>tudelariá</b>	sf canonadas que compausan una installacion d'alimentacion o de voidança dels fluids, canonada.
<b>truèlh</b>	sm aqueuducte, tinieiral amb una premsa, truòlh.	<b>tuèra</b>	sf passatge sosterranh, ton, tunèl.
<b>trufet</b>	sm calfapança, paredon, truha.	<b>tuhaca</b>	sf casal.
<b>truha</b>	sf trufet.	<b>tulipa</b>	sf manchon de junt feme d'una canonada en material plastic.
<b>trumèl</b>	sm pilar copant en dos lo portal per sostar lo lintèl, turmèl, trumèu.	<b>tunèl</b>	sm passatge jos terra pels veïculs, pels trens, tunèu, ton, horat.
<b>trumèu</b>	sm trumèl, turmèl.	<b>tuneladoira</b>	sf maquina per cavar de tunèls.
<b>truna</b>	sf mena de fenial o de granja, trunet, erbassièira, erbassièra, erbassèra, erbièr, eleda, cabanat.	<b>tunèu</b>	sm tunèl.
<b>trunet</b>	sm truna.	<b>turmèl</b>	sm trumèl, trumèu.
<b>truòlh</b>	sm truèlh.		

<b>turtet</b>	sm tustet, tuste.
<b>tusca</b>	sf tuca.
<b>tustador</b>	sm tustet de pòrta, martelet.
<b>tuste</b>	sm tustet, turtet.
<b>tustet</b>	sm tustador, tustadoira de pòrta, pic, turtet, tuste.

# U

<b>uèlh</b>	sm arca d'un pont.	<b>urbanizar</b>	vtr mudar un airal en zòna urbana segon los principis de l'urbanisme.
<b>uelhau</b>	sm bojal.	<b>urinador</b>	sm aparell sanitari per recebre las urinas, pissador.
<b>uèlh de buòu</b>	sm lucana, fenèstra redonda o ovala, oculus, luna, bojal, lucana.	<b>urinal</b>	sm mena de lausa que los òmes i urinan dessús dins una pissadoira.
<b>uis</b>	sm pòrta exteriora d'un ostal, uissa, us.	<b>us</b>	sm uis, uissa.
<b>uissa</b>	sf uis, us.	<b>usina</b>	sf bastiment qu'abriga los mejans de producció d'un establiment industrial, fabrica.
<b>uisset</b>	sm portanèl, portanèl dins una baca d'esclusa o de restanca.	<b>uvari</b>	sm a Moissac, institut que prodiga de suènhs o de curas a basa de rasims.
<b>ulhièiras</b>	sf. plural estaulís, ulhièras, olhèiras.		
<b>ulhièras</b>	sf. plural ulhièras.		
<b>uòu</b>	sm ondradura en relèu, en fòrma d'uòu.		
<b>urbanisme</b>	sm ensemble de mesuras tecnicas, administrativas, economicas e socialas per un desenvolapament armoniós, racional e uman d'una vila.		
<b>urbanista</b>	sm e sf arquitècte (-a) que son travalh es l'estudi e l'organizacion de las zònas d'abitacion.		
<b>urbanizacion</b>	sf accion o resultat d'urbanizar.		

# V

<b>vacariá</b>	sf estable per las vacas, vachal.	<b>valador</b>	sm valadièr.
<b>vachal</b>	sm vacariá.	<b>valat</b>	sm fossat de cada part d'una rota, trauc cavat en longor dins lo sól, doga, besal, regòla, regòla plena de ròcs per far estorrar las aigas, val, valh, valhaca, valhat, arolha, mèstra. valat mestre : valat màger ont los valats segondaris s'escampen. valat peirièr o valat ratièr : regòla plena de ròcs per far estorrar las aigas.
<b>vai-e-ven</b>	sm associacion de comutadors electricos que permeton, de dos endreches diferents, la dobertura e la tampadura d'un circuit, frachissa a doble efièch que permet la dobertura dins los dos senses d'una pòrta.	<b>valèna</b>	sf vanèla.
<b>vailesa</b>	sf caminet per accedir a un ostal, carrieron transversal que liga doas carrières.	<b>valh</b>	sm val, valat, valhaca, valhat.
<b>vailet</b>	sm aplech de menuisièr per fixar las pèças de fust sul banc, varlet, dispositiu de manten del batent realizat per una tija que ven se metre sus una cornière traucada del quadre.	<b>valhaca</b>	sm val, valat, valh, valhat.
<b>vaissèl</b>	sm espandi interior, en general longarut, que fa la pus granda partida de la nautor d'una bastissa, o, al mens, mai d'un solièr, còs d'una bastison, nau.	<b>valhat</b>	sm val, valat, valhaca, valh.
<b>val</b>	sm fossat de cada part d'una rota, rasa, valat, valh, valhaca, valhat.	<b>valva</b>	sf aparelh per reglar lo movement d'un fluid dins una canalizacion.
<b>valadar</b>	vtr cavar de valats, varadar.	<b>vana</b>	sf tela parant un balet dels tempèris.
<b>valadat</b>	sm espaci enrodat de valats, varadat.	<b>vanc</b> (tot d'un -) loc. adv.	apartament tot d'un vanc : totes los membres son de planpè.
<b>valadejar</b>	vtr enrodar de valats.	<b>vanèl</b>	sm vanèu.
<b>valadièr</b>	sm terrassier, varadèr, curavarats, curaire.	<b>vanèla</b>	sf androna, carlòt, carrieron fòrt estrech entre dos ostals, passatge public jos un ostal, latrinas, cagador, pè d'escala, gainèla, valèna.
		<b>vanèu</b>	sm crivèl manual redond per vanelar lo sable, vanèl.
		<b>vantièra</b>	sf tavèla, doèla.
		<b>varadar</b>	vtr valadar.
		<b>varadat</b>	sm valadat.
		<b>varadèr</b>	sm valadièr, curavarats, curaire.

<b>varador</b>	sm ador.	<b>veirau</b>	sm veiral.
<b>variador</b>	sm dispositiu permetent de fer cambiar una intensitat electrica.	<b>veire</b>	sm còrs solid, transparent e fragil, resulta de la fusion d'una sabla siliciosa amb de carbonat de sòdi o de potassi, carreu de vitra.
<b>varlet</b>	sm vailet.	<b>vèiria</b>	sf respiralh, bojal de cava o d'estable, veire.
<b>varlòpa</b>	sf garlòpa.	<b>veiriaire</b>	sm vitraire, vitrièr.
<b>varlopar</b>	vtr garlopar.	<b>veirial</b>	sm composicion decorativa translucida, facha amb de pèças de veire juntadas per una armadura metallica e de plomb, e tampant un alandament, veiratge, veirina, respiralh de cava o d'estable, veiral, vitral, veirau.
<b>varrolh</b>	sm verrolh, barrolh, ferrolh.	<b>veirau</b>	sm veirial.
<b>vartavèla</b>	sf bartavèl.	<b>veirièr</b>	sm vitrièr.
<b>vas d'espandiment</b>	sm recipient que permet a l'aiga d'un calfatge central de fer sa dilatacion sens degalhs.	<b>veirièira</b>	sf veirièra.
<b>vatèr</b>	sm comun.	<b>veirièra</b>	sf obertura granda ornamentada de veirinas, teulada o paret vitrada, fabrica de veire, veirièra.
<b>vedèl</b>	sm esbodenament d'una paret en un punt solament, partida corba d'una cindra qu'es lo supòrt d'una volta o d'un arc en bastison.	<b>veirina</b>	sf veiratge de glèisa o de magazin, fenèstra enveirada, veiral, davantura.
<b>vedelar</b>	vtr far un vedèl en parlar d'una paret, (s') embosenar.	<b>veirinièr</b>	sm vitraire.
<b>vèira</b>	sf veirial, jorn, espiral.	<b>vel (è)</b>	sm pèça bella de teissut per cobrir un airal desprovesit de teulada o per adocir la lutz.
<b>veirada</b>	sf veiratge, vitratge.	<b>velodròm</b>	sm grasas e tribunas qu'enròdan una pista pels ciclistas.
<b>veiral</b>	sm vitra, veirina, vitratge, veirau.	<b>veneder</b>	sm plaça del mercat.
<b>veiralièr</b>	sm vitrièr.		
<b>veirar</b>	vtr garnir de veire.		
<b>veiratge</b>	sm vitratge, veirada. veiratge exterior pegat (v.e.p.) : tecnica que consistis a fixar per empegatge sus l'exterior d'una carcassa, per ne far lo parament, de panells de veire.		

<b>ventador</b>	sm tira-fum, airal ont se pòt ventar lo gran.	<b>veral</b>	sm veirial, vitral.
<b>ventèla</b>	sf aleta o lamella movedissa e orientabla de fòrça materials.	<b>vermenadura</b>	sf motiu ornamental format d'un entrelaç de linhas serpentosas imitant lo taraudatge dels vèrms, cussionadura, cussionadís, cussionadís.
<b>ventilacion</b>	sf accion de renovelar l'aire d'un ostal, resulta d'aquela accion, ensem de las disposicions dels materials que facilitan l'aeracion dels membres. riège o grasilha de ventilacion : proteccion exteriora d'un conduit de ventilacion. ventilacion mecanica contrarotlada (v.m.c.) : dispositiu de ventilacion amb un material motorizat d'extraccion o de bufatge. ventilacion primària : permet l'evacuacion al dessús de las teuladas de las odors dels toats, de las canonadas de las aigas usadas e de las aigas boldrosas. v.m.c. a flus doble : l'aire freg es calfat mercé a la calor de l'aire trait dels membres de l'ostal e bufat puèi dins aqueles membres. v.m.c. a flus simple : l'aire freg, pres a las bocas de dintrada d'aire dels membres principals, es trait dins las salas de servicio en plafon per un extractor.	<b>vernís</b>	sm substància veirencia per n'enduire d'unes objèctes en vista de los aparar.
<b>ventilo-convector</b>	sm aparelh de calfatge per conveccio amb un ventilator que permet la difusion de l'aire calfat.	<b>vernissar</b>	vtr enduire de vernís, envernissar, envernir.
<b>ventosa</b>	sf boca de dintrada de l'aire freg dins una sala. ventosa a efièch doble : ventosa que compòrta una evacuacion simultanèa dels gases cremats.	<b>verrolh</b>	sm sarralha qu'a un pestèl lisant dins un tancador, barrolh, aplech per barrar una pòrta, ferrolh, varrolh, paslièra.
<b>ventrièira</b>	sf ventrièra.	<b>verrolhar</b>	vtr metre lo verrolh.
<b>ventrièra</b>	sf pana, pancrièra, costana, biga per assolidar una paret de palplancas, ventrièira.	<b>verrolhon</b>	sm cadaula, bartavèla, sisclet.
<b>verandà</b>	sf galariá en fust o en metal, tampada per de vitras e adorsada a una paret.	<b>vèrsa</b>	sf talús que cobris lo bas d'una muralha sul bòrd del valat.
<b>verdesca</b>	sf membret rectangular en emprei sus la faciada per renfortir las fortificacions, garida, agachon, torrilhon, solehièr, berdesca.	<b>versant</b>	sm pendís donat a la partida superiora d'una motladura quand es pas protegida o cobèrta per una baveta, grut.
<b>verdesqueta</b>	sf loggia, lòtja.	<b>ves</b>	sm escampador, passalís, canal, valat.
<b>vergòla</b>	sf bartavèla d'un verrolh.	<b>vesièira</b>	sf vesièra.
		<b>vesièra</b>	sf fòratech, veiria d'una cava o d'un estable, vesìèra.
		<b>vestiari</b>	sm membre d'un ostal ont òm recapta los vestits.
		<b>vestibul</b>	sm membre o corredor d'un ostal, d'un edifici, que dona accès als autres membres, a l'escalier, passada.

<b>vestidura</b>	sf mejan ancian de revestiment de la faciada exteriora, revestiment de las parets exterioras dels bastiments jos forma de panèls o placas manufacturats amb un isolant termic.	<b>vialèra</b>	sf via, camin, conduch d'aiga.
<b>vestigi</b>	sm çò que demòra d'edificis vièlhs o arroïnats.	<b>vibracion</b>	sf movement d'oscillacion fòrt rapid.
<b>via</b>	sf passatge per anar d'un punt a un autre, carriera, estrada, rota, viada. servicis de las vias : servici que fa lo manteniment de las vias, dels bastiments, dels pargues, eca. d'una vila o d'una comuna.	<b>vibradís, -issa</b>	adj. vibratil.
<b>viabilitat</b>	sf ensemble dels trabalhs d'agençament (vias, toats, aduccion, eca.) per poder bastir sus un terren.	<b>vibrador</b>	sm maquina que de mercé sas vibracions melhora l'omogeneïtat e l'atapiment del betum, agulha vibranta.
<b>viabilizacion</b>	sm ensem dels trabalhs de preparacion d'un terren a bastir.	<b>vibral, -a</b>	adj. vibratil.
<b>viabilizar</b>	vtr far los trabalhs per urbanizar un terren.	<b>vibrar</b>	vtr sometre un betum a de vibracions per melhorar son omogeneïtat.
<b>viada</b>	sf via, camin, rota.	<b>vibratil, -a</b>	adj. que vibra espontanèament, dotat, -ada d'un movement de vibracion.
<b>via d'escapament</b>	sf partida de via que permet, sus una rota de fòrt pendís, als camions de far un frenatge d'urgència.	<b>vibratori, -ia</b>	adj. constituit, -uida per una seguida de vibracions.
<b>viaducte</b>	sm pont de longor granda, generalament d'un sol uèlh.	<b>vibrocavatge</b>	sm mejan d'enfonzament dels palfics dins los terrens mòbles per vibracion.
<b>vial</b>	sm camin sul ben d'un autre utilizat coma servitud.	<b>vibroflotacion</b>	sf atapiment artificial dels sòls per vibracion per melhorar lor compacitat e lor fòrça portadoira.
<b>viala</b>	sf vila, vièla.	<b>vicinal, -a</b>	adj. camin vicinal : camin ligant de vilatges, de masatges.
<b>vialar</b>	sm masatge o bòria bèla luènh d'un borg, vialèr, vielèr.	<b>videotèca</b>	sf airal o bastiment ont los documents videoè son reclamats.
<b>vialèr</b>	sm vialar, vielèr.	<b>vièla</b>	sf partida d'una vila ont demòran los borgeses, viala.
		<b>vielèr</b>	sm vialar, vialèr.
		<b>vielerau</b>	sm partida d'una vila ont demòran las personas del bas pòble.
		<b>vilà</b>	sf bastida, autrescòps, proprietat agricòla.
		<b>vila</b>	sf aglomeracion plan importanta, viala, vièla, bòria. vila-dormitòri : vila bastida per lotjar de personas prèp de lor vila de travalh. vila plan cintada : vila plan fortificada, enrodada de muralhas.

<b>vilar</b>	sm vilatge.	<b>virona</b>	sf aplech de menuisièr, de fustièr, de fabre per traucar de fust o de fèrre., taravèla, taraud, virabiqui.
<b>vilatge</b>	sm vila rurala, molon d'ostals plan important per far una unitat administrativa, vilar, masada.	<b>vironar</b>	vtr traucar amb una virona.
<b>viòl</b>	sm androna, servitud (drech de passatge pel ben d'un autre).	<b>vironet</b>	sm viron pichon.
<b>violeta</b>	sf pavat, brica per far de clausons, malon, pan carrat.	<b>vironière</b>	sf virona bèla, vironière.
<b>vira</b>	sf viròla.	<b>vironière</b>	sf vironière.
<b>virabiqui</b>	sm aplech de menuisièr o de fabre e d'autres mestierals per traucar lo fèrre o lo fust.	<b>viseta</b>	sf escalier a vitz, vitz. candela d'una viseta : centre plen o void d'un escalier a vitz. viseta d'escalier : rampa d'escalier.
<b>viracanton</b>	sm virada d'una carriera.	<b>vissar</b>	vtr ligar amb un vitz.
<b>viracarris</b>	sm luòc en defens per que las carretas pòscan virar.	<b>vista</b>	sf alandament dins un ostal.
<b>virada</b>	sf bifurcation, camin que partis de l'estrada, viradèr.	<b>vitra</b>	sf tot lo veire d'una fenestra o d'una porta-vitra, carrèu de veire, veire.
<b>viradèr</b>	sm virada.	<b>vitraire</b>	sm persona que pausa las vitras, vitrièr, veiriaire.
<b>virahuec</b>	sm laus que para lo muralhièr.	<b>vitral</b>	sm veirial, verial, vitrau.
<b>viravarat</b>	sm contrescarpa.	<b>vitrar</b>	vtr pausar de vitras.
<b>vira-vira</b>	sm aplech que servís a tener una fenestra dobèrta o non.	<b>vitratge</b>	sm vitra de veirina, accion de vitrar, veirada. doble vitratge : dobla pèl de veire qu'enclaus una lama d'aire per far una bona isolacion.
<b>viravitz</b>	sm tornavitz.	<b>vitrau</b>	sm vitral.
<b>viròla</b>	sf anèl de metal que se met al cap d'unes apleches per los empachar de se fendre, de se gastar, etc., bauc, vira.	<b>vitrièr</b>	sm vitraire, veiriaire.
<b>virolar</b>	vtr mettre de viròlas.	<b>vitrificacion</b>	sf accion o resulta de vitrificar.
<b>viron</b>	sm aplech per far de traquilhons dins de fust o de fèrre.	<b>vitrificador</b>	sm mena de vernís que vitrifica, òme que passa aquel produch.

<b>vitrificar</b>	vtr cobrir un ponde d'un enduch plastic transparent per l'aparar e li donar un aspècte lusent.	<b>volilha</b>	sf tavèla.
<b>vitrina</b>	sf veirina, davantura vitrada d'un local comercial.	<b>volsor</b>	sm clavèl.
<b>vitrum</b>	sm ensemble de las vitras.	<b>vòlta</b>	sf cobèrt interior d'un edifici. Una vòlta pòt èsser en cindre (o en brèç). Alara a la fòrma d'un arc perllongat. Se ditz de plen cindre quand la vòlta es semicilindrica, bresada quand dos pans concaus se jonhon a la cima. Lo cindre es longitudinal s'es parallèl a la direcció de l'espaci cobèrt, transversal s'es perpendicular per rapòrt a ela. Las naus laterals son d'unes còps crotadas en mièg cindre. Se vei tanben de vòltas d'aresta (o en crosilha) quand dos arcs se croson en traucant l'un dins l'altre (formant una crotz de Sant Andrieu). Lo tresen tipe es la vòlta d'ogivas. Pòt èsser quarepartiment o sièispartiment (segon que crosa 2 o 3 ogivas dessenhant 4 o 6 voltins). La vòlta es dicha beslonga se forma un rectangle que son costat mai long es perpendicular a la nau, passatge d'una carrièra a l'autra jos un ostal , cèu.
<b>vitz</b>	sm tija cilindrica, metallica en general, del cap planièr, que sa susfàcia es provesida d'una salhida elicoïdala facha per s'enfonzar en virant, morena, viseta, ponchon d'acièr per traucar una pèira e i metre un gafon. pas de vitz : distància que i a entre dos filets consecutius sus la meteissa generadoira. morena d'un vitz : filet. femèla, escrova d'un vitz : pèça comportant un trauc cilindric que sa susfàcia intèrna es engravada d'un selhon elicoïdal per recebre lo filetatge d'un vitz.	<b>vòlta de caire viu</b>	sf vòlta amb d'arestas.
<b>void</b>	sm alandament dins una paret, tota partida d'un bastiment qu'es pas ocupada per de bastison. void d'aire, de bastison : espaci agençat dins las clausons d'un bastiment. void sanitari : espandi ventilat entre lo sòl e lo plancat d'un bastiment construït sens sòtol.	<b>vòlta en brèç</b>	sf vòlta facha amb d'arcs en plen cindre, tona.
<b>voidadís</b>	sm vojadís.	<b>vòlta en mièg brèç</b>	sf vòlta en quart de cercle.
<b>voidador</b>	sm trapa caplevanta que tampa l'accès a un collector d'escobilhas, vojador.	<b>vòlta en crosièra d'augiva</b>	sf vòlta de caire viu.
<b>voidatge</b>	sm dispositiu d'evacuacion de las aigas d'un aparelh sanitari.	<b>vòlta en poncha</b>	sf vòlta amb un brèç bresat o romput.
<b>vojadís</b>	sm toat d'un masèl, voidadís.	<b>voltamètre</b>	sm voltmètre.
<b>vojador</b>	sm voidador.	<b>voltanèl</b>	sm tròç de vòlta entre las arestas o entre las branques ocupant la plaça de las arestas, voltin, esconçon.
<b>vojalet</b>	sm afenador, tombafen, tombarèl.	<b>vòlta planièra</b>	sf plancat de maçonariá.
<b>vòla</b>	exc cridal dels maçons per demandar de mortièr.	<b>voltar</b>	vtr bastir en vòlta, cindrar, crotar, voutar.
<b>volada</b>	sf çò que salhís d'una carpenta.		

<b>voltatge</b>	sm potencial electric formulat en volts.
<b>voltin</b>	sm voltanèl, voutin.
<b>voltmètre</b>	sm instrument per mesurar la diferència de potència entre dos punts d'un circuit, voltamètre.
<b>voluta</b>	sf escalpradura en forma d'espirala, espira.
<b>vomitòri</b>	sm eissida per la quala lo mond sòrton, escalièr pichon e estrech que davala dins un bacin, lo long d'una de sas parets.
<b>vòta</b>	sf vòlta, vòuta.
<b>votèla</b>	sf armadura de fèrre que ten un plafon de plastre.
<b>vòuta</b>	sf vòlta, vòta.
<b>voutar</b>	vtr voltar.
<b>voutin</b>	sm voltin, voltanèl.

# Z

<b>z.a.c.</b>	sf zona d'amainatjament concertat.
<b>z.a.d.</b>	sf zona d'amainatjament diferit.
<b>zaoia</b>	sf membre reservat als mistics dins una mosquèa, ensemble bastit sul tombèl d'un sant musulman, compausat d'una mosquèa, de membres per l'estudi, la pregària o la meditacion e una albèrga pels mestres, pels estudiants e pels paures, establiment religiós e escolar per albergar estudiants e viatjaires.
<b>zelig</b>	sm element decoratiu en brica esmaltada.
<b>ziggurat</b>	sf piramide amb grases dins l'arquitectura religiosa mesopotamiana.
<b>zinc</b>	sm metal emplegat per far de coberts.
<b>zingaire</b>	sm obrièr que trabalha lo zinc.
<b>zingar</b>	vtr cobrir de zinc, far lo zingatge.
<b>zingariá</b>	sf usina ont se fabrica lo zinc, talhièr ont se trabalha lo zinc.
<b>zingatge</b>	sm accion de cobrir de zinc, depaus electrolitic de zinc sus una pèça metallica per la protegir contra la corrosion.
<b>zòo</b>	sm pargue zoologic.
<b>zoofòr</b>	sm nom de la frisa d'un entaulament adornada d'esculturas d'animals.
<b>z.u.p.</b>	sf zona d'urbanizacion prioritària.

*Totes nòstres mercejaments van cap als autors  
qu'an plan volgut metre aquel utis a la disposicion del lectorat occitan*

